وتوویژ، وتار و پەیامەکانی
هاوڕێ مستەفا هەولوودی
کۆکردنەوو و ئامادە کردنی: رەحمان نەقشی

پێڕست

دیمانەکان:

١- دەقی قسەکانی لە ڕێوڕەسمی ٢٢ی پووشپەڕدا ٥

٢- چاوخشاندنێک بە سەر خەباتی گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان)........ هێژا مەنگور ١٢

٣- حزبی دیموکراتی کوردستان لە ڕۆژهەڵات تەنیا ماوەتەوە .... هیدایەت جان ١٨

٤- لەتبوون ئاکامی گرفتیکی تەشکیلاتی بووە .... کەریم مەرەسەنە ٢٣

٥- لاوازییەک بە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتەوە دیارە .... سەرباز واحد ٣٠

٦- لە ئێستادا حدکا کۆبوونەوەکانی لەگەڵ ئێمەدا ڕاگرتووە .... هێمن حەسەن ٣٤

٧- حەشدی شەعبی کۆپی سوپای پاسدارانەو بۆ ئایندەی عێراق لەداعش مەترسیدارترە ..... شاهۆ ئەحمەد .. ٣٩

٨- تاوتوێی چالاکیو تێکۆشانی حیزبی دێموکرات لە ساڵی ڕابردوو .... کوردستان ٤٥

٩- بۆ سەرخستنی هاوهەڵوێستیی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات دەبێ کاری زیاتر بکرێ.......... سمایل شەرەفی ٥٠

١٠- وتووێژی "کوردستان" لەبارەی گۆڕانکارییەکانی کوردستان و ناوچە .... شەونم هەمزەیی ٦٠

١١- هەڵسەنگاندنی خەباتی مەدەنی و جەماوەریی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ..... مەنسوور مروەتی ٦٩

١٢- ئێران ٣٨ ساڵە ئۆپۆزسیۆن ئەزیەت دەکا و دەکوژێ .... ئا: ئامانج ٧٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

چەند کورتە دیمانە: لاپەڕەی ٨٤

* لەوتووێژێکدا لەگەڵ ئاژانسی کوردپا
* ئاسایشی ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمە
* نامانەوێ لەنێوان ئێمەو یەکەکەدا کێشە دروست ببێ
* ناکرێت دەستەوەستان بووەستین
* هەر دوولای حیزبی دێموکرات مەحکوم بە یەکگرتنەوەیە
* دیمانەی تایبەت بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو
* حدک بەتەنها بایکۆتی هەڵبژاردنەکەی ئێرانی نەکرد
* هەتا پرسی نەتەوەیی لە ئێران چارەسەر نەبێ، وڵاتێکی سەقامگیر نابێ
* حیزبی دێموکراتی کوردستان سیاسەتەکانی خۆی وەکوو پێشوو درێژە دەدا.

وتار و قسەکان: لاپەڕەی ٩٩

* تاوتوێی بڕیار و ڕاسپاردەکانی پێنجەمین پلینۆمی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
* قسەکانی لە کۆبوونەوەی گشتیی حیزبدا
* وتاری بەبۆنەی ٢٢ی خاکەلێوە
* پوختەی ڕاپۆرتی سکرتێری گشتیی حیزب بە پلینۆمی حەوتەمی کومیتەی ناوەندی
* دەقی قسەکان لە ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە شەهیدانی یەلدای خوێناویی دێموکرات
* نارەزایەتییەکانی مانگی بەفرانبار، هۆکار و دەرەنجام.
* خەڵکی ئێران ناچارن بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسلامی ڕێگایەکی پڕتێچوو بگرنەبەر.

پەیامەکان: لاپەڕەی ١٣٣

١- حیزبی دێموکڕاتی کوردستان سکرتێری نوێی هەڵبژارد

٢- مستەفا مەلوودی بە بۆنەی هەڵبژێرانی بە سکرتێری نوێی حدک پەیامی ڕێزلێنانی بڵاوکردەوە

٣- بەڕێز لویس ئایالا سکرتێری گشتی ئینتێرناسیۆناڵی سوسیالیست، بە بۆنەی هەڵبژێردرانی وەک سکرتێری گشتی ح د ک

٤- وەڵام بۆ پەیامی هاوخەمیی کۆنسولی گشتیی فەڕانسە

٥- وەڵام بە نامەی لوئیس ئەیالا، سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست

٦- پەیامی پیرۆزبایی بەبۆنەی جێژنی ڕەمەزان

٧- پەیامی هاوخەمیی دەفتەری سیاسیی حدک بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک عەزیز محەممەد

٨- پەیامی هاوخەمیی بەبۆنەی کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا

٩- پەیامی پیرۆزبایی بۆ سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراوی فەڕانسە

١٠- پەیامی نەورۆزیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

١١- پەیام بە بۆنەی ١٠ ساڵەی دامەزرانی کورد کاناڵ

١٢- پەیامی پیرۆزبایی حدک بۆ ڕێکخەری گشتیی نوێی بزوتنەوەی گۆڕان

١٣- پەیامی پیرۆزبایی حدک بەبۆنەی جێژنی قوربان

١٤- پەیامی پیرۆزبایی بە بۆنەی جێژنی خاوەنکار

١٥- پەیامی هاوخەمیی بەبۆنەی کۆچی دوایی مام جەلال تاڵەبانی

١٦- پەیامی پیرۆزبایی بەبۆنەی ساڵی نوێی ٢٠١٨ی زایینی

١٧- پەیامی ماتەمینی بە بۆنەی کۆچی دوایی خاتوو زەینەب شەرەفکەندی

١٨- پەیامی بۆ کۆنگرەی پارتی دێموکراتی گەلان (H.D.P)

١٩- پرۆفایل

دەقی قسەکانی کاک مستەفا مەولوودی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب
لە ڕێوڕەسمی ۲۲ی پووشپەڕدا

هاوڕێیانی خۆشەویست!

خوشک و برا بەڕێزەکان!

ئیزن دەخوازم بەنوێنەرایەتیی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بەخێرهاتنی بەشدارانی بەڕێزی ئەم کۆڕە بکەم کە بۆ ڕێزگرتن لەیادی شەهیدی نەمر دوکتور عبدالرحمان قاسملوو، ڕێبەری بلیمەتو بەتوانای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، پێک هاتوە.

ئەمرۆ بەبۆنەی تێپەڕ بوونی ۱۷ساڵ بەسەر تیرۆری ڕێبەری هەڵکەوتووو پایەبەرزی حیزبی دێموکرات و، دیپلۆمات و سیاسەتمەداری ناوداری کورد، دوکتوور قاسملووی نەمرو، ۷ ساڵەی کۆچی دوایی بەناوەختی خەباتگێڕی بەوەفای حیزبی دێموکرات کاک سەید سەلام عەزیزی ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبە خۆشەویستەکەمان، کە لە ڕۆژی ۲٤ی پووشپەڕی ۱۳۷۸ی هەتاوی دا، بۆ دواجار ماڵاوایی لە هاوسەنگەرانی و گەلو نیشتمان و بنەماڵە بەڕێزەکەی کرد لەدەوری یەکتر کۆ بووینەوە. بەشداریی ئێوە لەو ڕێوڕەسمەدا نیشانەی ڕێزدانانە بۆ ئەو نەخشە گرینگ و کاریگەرە کە هەردووکی ئەو ئازیزانە و بەتایبەت ماﻣۆستای نەمرمان دوکتور قاسملوو، لە بەرەو پێش بردنی خەباتی حیزب و گەلدا یارییان دەکرد.

هاوڕێیانی بەڕێز! گەلی کوردو زۆربەی زۆری تێکۆشەرانی سیاسی و رووناکبیرانی ناوچەکەو زۆر لە سیاسەتمەدارانی دنیا کە بەدوای مەسەلە سیاسییەکان لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا دەگەڕان کەمو زۆر، دوکتور قاسملوویان ناسیبووو دەرکیان بە نەخشی ئەو گەورەپیاوە لە ئاڵوگۆڕەسیاسییەکانی ناوچەکەدا کردبوو، بەتایبەت ئێمە قوتابیان و هاوسەنگەرانی دوکتور زۆربەمان لە نزیکەوە یان بەهۆی دەستڕاگەیشتن بە نووسراوەکانی، هەرکەسەی بەنیسبەت خۆمان شارەزایی یەکی نیسبیمان لەنەخشی ئەو ماﻣۆستا پایە بەرزە هەیە. ئەگەر سەیری ئەدەبیات و نووسراوەکانی حیزبی دێموکرات بکەین دەبینین کە لە زۆربەی زۆری بوارو ئاستەکاندا بە ڕوانگەو ئەندیشەو بیری

ئەو گەورەپیاوە مەزنە دەوڵەمەند کراون و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و بزووتنەوەی کورد بەگشتی سوودێکی زۆریان لە بیرو فیکرو ئەندیشەی ئەو ڕێبەرە پایەبەرزە وەرگرتوە.

لەماوەی ئەو حەڤدەساڵە دا کە بەداخەوە بەجیسم لەنێومان دا نەماوە لەساڵ یادی لەدایک بوون یان شەهید بوونی داو بەبۆنە و موناسباتی جۆراوجۆرەوە زۆر لەسەر ژیانی سیاسی و چۆنیەتیی پەیوەست بوونی بەکاری سیاسی و چۆنیەتی خوێندنی و نەخشی لە ڕێبەری کردنی حیزبی دێموکراتدا دواوین و نووسیومانە.

لێرەدا هەرچەندێکی لەسەری بنووسین ناتوانین لەوە زیاتر بڵێین کە هەتا ئێستا لەسەری گوتراوەو نووسراوە. لانیکەمی ئەوەیە کە لەتوانای مندا نیە، شتێکی زیاتر لەوە بخەمە سەر باسی مێژووی پڕلە تێکۆشان و سەروەری و شانازییەکانی ئەو گەورەپیاوە سیاسییە.

بۆیە ئیزن دەخوازم هەر چاوگێڕانەوەیەکی دووبارەم بەسەر ئەو شتانەدا هەبێ کە هەتا ئێستا لەسەر دوکتور قاسملوو گوتراون و نووسراون و بەشێک لە روانگە و ئەندیشەکانی جارێکی دیکە بخەمەوە بەر نەزەری ئێوەی خۆشەویست کە بوون بە خەت و نیشان بۆ حیزب و تێکۆشەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران،و ئەوانەش کە لەسەردەمی ئێستا دا گرینگترو پێویستییان زیاترە ئەگەر دەرفەت هەبێ هەڵوێستەیەکی زیاتریان لەسەر بکەین.
سیاسەتمەدارانی گەلی کورد بەگشتی و ئەندامانی حیزبی دێموکرات بەتایبەت، دەزانن کە دوکتور قاسملوو، تێکۆشانی سیاسیخۆی بە ئەندامەتی لە ریزەکانی یەکیەتیی لاوانی دێموکراتی کوردستانی ئێران دا دەست پێ کردوە، ئەو ڕێکخراوەیەی کە لەسەردەمی دامەزرانی کۆماری کوردستان هەتا ئێستاش شانبەشانی تێکۆشانی ئەو حیزبە درێژەی بە تێکۆشانی سیاسی و سینفیی خۆی داوە و بۆ پشتیوانی لە سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، هەزاران لاوی پەروەردە کردو پێی گەیاندون و بە دەیان و سەدانیان بوون بە ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و نەخشی چالاکانە و کارسازیان لە چوونە پێشی بزووتنەوەی کوردو بەڕێوەبردنی ئەرک و کارەکانی ئەم حیزبە دا هەبووە.

دوکتور قاسملوو لەدوای رووخانی کۆماری کوردستان یەکێک لەو کەم کەسانە بووە کە لە دەستپێکردنەوەی خەباتی نهێنیی حیزبیدا نەخشیان هەبووە و بەتایبەت لەریزی پێشەوەی ئەوانەدا بووە کە ساڵی ١٣٣٤ بۆ سەربەخۆ کردنی تەشکیلاتی حیزبی دێموکرات کاری کردوە و تێکۆشاوە.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

نەخشی دوکتور قاسملووی ڕێبەر ئەو کاتە زۆرتر دیارو زەق دەبێتەوە کە ساڵی ١٣٤٩ دوای دەرچوونی بەیاننامەی ١١ی ئاداری ساڵی ١٩٧٠ی میلادی، لەدوای بەڕەسمی ناسرانی ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستانی عێراق، دەگەڕێتەوە عێراق. لەو سەردەمە دا کە حیزبی دێموکرات بەداخەوە تووشی زۆر گیرو گرفتی وابووە کە هیچ کاتێک گەلی کورد تووشی نائومێدی نابێ و قوتابییانی قاسملوو دەستەوەستان نابن و بە کەلک وەرگرتن لە ئەزموون و توانای سیاسی و فیکریی مامۆستاکەیان ڕێگای عیلاجی هەموو گیرو گرفتەکان دەدۆزنەوە و چارەیان دەکەن.

دوکتور قاسملوو لە وتە بەنرخەکانیدا زۆر بە جیددی تەئکیدی لەسەر ئەوە دەکردەوە کە ئەگەر گەلێک ئازادی بوێ، دەبێ نرخی ئەو ئازادییەش بدا. خەبات لە دژی ستەم بۆ دوکتور قاسملوو مەسەلەیەکی بنەڕەتی بوو، لە وتووێژ لەگەڵ بێهرووز یوسفزادە دا دەفەرموێ: "مەسەلەیەکی بنەڕەتی بۆمن کەهەر لە سەرەتای لاوەتییەوە خەباتم بۆ کردوە، مەسەلەی لەنێو بردنی ستەم بووە." بڕوایەکی قووڵ و تەوای بە دێموکراسی هەبووەو بۆ سەقامگیریی دێموکراسی لەنێو تەشکیلاتی حیزبدا زۆری کار کردوە. لەهیچ کاتێکدا بایەخی دێموکراسی لەبەر چاوی ئەو کەمڕەنگ نەبۆوە و دێموکراسی بەتەنیا زامنی دابین کردنی ماف و ئازادییەکان داناوە. بۆیە زۆر بەڕاشکاوی دەڵێ خراپترین دێموکراسیم پێ لەباشترین دیکتاتۆری باشترە. زۆر توند دژی دیکتاتۆری و ئەندیشە و بیری دیکتاتۆری و فەرد پەرستیدا چۆتەوە لە پەیوەندی لەگەڵ یەکیەتیی سیاسی و فیکریدا دەفەرموێ: "پتەوکردنی یەکیەتیی سیاسی و فیکری، ئەرکێکی بنەڕەتییە کە دەکەوێتە سەرشانی هەموو ئەندامانی حیزب. دیارە هەموو ئەندامانی حیزب لەبارەی مەسەلەسیاسیەکانەوە وەک یەک بیر ناکەنەوە ئامانجیش ئەوە نیە وەک یەک بیر بکەنەوە. چونکە ئەوە نە مومکینە و نە بەقازانجی تێکۆشانی حیزبیشە، مەبەست لەو یەکیەتییە ئەستاندنەوەی داهێنانی فیکری لە ئەندامانی حیزب نیە. بوونی بیروڕای جیاوازو ڕێککەوتنی دێموکراتیکی ئەوان کلیلی چارەسەرکردنی دروستی گیروگرفتەکانە و هۆی بەرەوپێش چوونی حیزبە.

لەنەزەر دوکتور قاسملووەوە باشترین شێوەی مودیرییەت لە حیزبی ئێمە دا بە گشتی پێوەندیی زیندوو، ڕێنوێنی و لە ئاکامدا ئیقناعە.

دوکتور قاسملوو، تیرۆری بە کردەوەیەکی دزێوو دژی ئینسانی دەزانی و تیرۆر لەهەر شوێنکو بەهەر مەبەستێک و شێوەیەک بایە مەحکومی دەکرد. لەڕاستیدا دوکتور قاسملوو ئەخلاقی هێناوەتە نێو سیاسەت و سەربەخۆیی بڕیاری سیاسیی بۆ حیزبی دێموکرات لە هەموو شتێکی دیکە خۆشتر ویستوە. بۆ دەرباز کردنی تەشکیلاتی حیزب لە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

بەستراوەیی و وابەستەگی بە ڕێکخراوی دیکەوە کاری زۆری کردوە. هیچ کات چووکترین مەجالی نەداوە خەوش بەسەربەخۆیی حیزب وارید بێ.

خۆشەویستان، لەگەڵ یاد کردنەوە لەمامۆستای گەورەمان جێگای خۆیەتی، یادی یەکێک لە تێکۆشەرانی بەوەفای حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بکەینەوە، کە لە ڕۆژی ٢٤ی پووشپەڕی ساڵی ١٣٧٨دا بۆدواجار ماڵ ئاوایی لێ کردین. کاک سەید سەلام عەزیزی کە ٧ساڵ پێش ئێستا لە وەختێکی ناوەختداو لەهەلومەرجێک دا کە حیزبەکەی‌و گەلەکەی لەهەموو کاتێک زیاتریان پێویست پێ بوو دەستی ئەجەل لێی ئەستاندین.

کاک سەید سەلام، ئەو ڕۆڵە بەئیمان و خۆڕاگرە بوو کە لەساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی‌ڕا پەیوەندی بە حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە گرت و بۆ تێکۆشانی تەواو وەخت لە ریزی حیزبی دێموکرات دا پشتی لەهەموو خۆشییەکانی ژیان و هەموو پلەو پایەیەکی دەوڵەتی کردو وەک پێشمەرگەیەک ریزەکانی حیزبی دێموکراتی بۆخۆی هەڵ بژاردو بەکاری بەردەوامو دڵسۆزانەو نیشاندانی لێوەشاوەیی ماوەیەک دواتر هەموو پلە تەشکیلاتییەکانی بڕی و گەیشتە پلەی کۆمیتەی ناوەندی و دەفتەری سیاسی. ئاخرین مەسئولییەتی کاک سەید سەلام عەزیزی، بەرپرسایەتیی کۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی بوو. بێ گومان لەدەست چوونی ئەو تێکۆشەرە بۆ بزووتنەوەی گەلی کوردو حیزبی دێموکرات خەسارێکی گەورە بووو بۆ ئێمە هاوسەنگەرانیشی داخێکی گران و جەرگبڕ بوو.

هاوڕێیانی خۆشەویست! لەکاتێکدا یادی ڕێبەری شەهیدمان کاک دوکتور قاسملووو خەباتکاری بەئەمەگی گەلەکەمان کاک سەلام عەزیزی دەکەینەوە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی زیاتر لەجاران لەگەڵ خەڵکی ئێران فاسیلەی پەیدا کردووە دابڕانێکی قووڵ لەنێوان حاکمییەت و خەڵکی ئێران دا هەیە، بەجۆرێک زۆربەی زۆری خەڵکی ئێران ئەو ڕێژیمە بە ئی‌خۆیان نازانن و ئارەزووی لەنێوچوونی دەکەن و ئەگەریش دەرفەتیان بۆ هەڵ کەوێ، ئامادەن چالاکانە دژی خەبات بکەن و بیروخێنن. لەگەڵ ئەوەدا کە بەهۆی چوونەسەری قیمەتی نەوت لەو دووسێ ساڵەی رابردوودا ئێران زیاتر لە ٤٠ میلیارد دۆلاری پاشەکەوتی پووڵی هەیە. بەڵام وەزعی ئابووریی وڵات بوحرانیەو خەڵکی ئێران لەچنگ گرانی و هەژاری لە وڵاتدا وەزاڵە هاتون. بوحرانی جۆراوجۆری سیاسی، کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی هەیە و نەبوونی ئازادی و بوونی خەفەقان خەڵکی بەتەواوی جاڕز کردوە. بۆیە ئەگەر بەپێوانەکانی دێموکڕاسی سەیری ڕێژیمی ئیسلامی بکەین، ئەو ڕێژیمە دەمێکە مەشروعییەتی خەڵکیی لەدەست داوەو بە زەبری زۆر خۆی بەسەر خەڵک دا سەپاندوە. دڵنیاین ئەگەر کەمترین مەجال و دەرەتان هەبێ خەڵکی ئێران ئەو نیزامە

لە تەواویەتی خۆیدا ڕەد دەکەنەوە.

لەگەڵ ئەوە دا دەزانین خەفەقانو فشار بۆسەر خەڵکی ئێران زۆر زۆرە، بەڵام بەو حاڵەش خەڵک بەشێوەی جۆراوجۆر لە کەمترین دەرفەتی مومکیندا ناڕەزایەتی دەردەبڕن و خۆپیشاندان وەڕێ دەخەن. کە لێرە دا جێگای خۆیەتی ئیشارە بە دوونموونەی بەرچاو بکەین کە هەردووکیان لەمانگی پووشپەڕی ساڵانی ڕابردوودا روویان داوە. بەجیددی لەدەستیان ناڵاندویەتی. دوکتور وەک حەکیم و ئوستادێکی کارامە بەهاوکاریی تێکۆشەرانی دڵسۆزی دیکەی حیزب لەو دەرفەتە موناسبە کە ئەو کات هاتۆتە پێش کەڵکی وەرگرتوەو بە دونیایەک ئەزموون و رابردووی سیاسی و دەریایەک لە زانست و وردبینی و رادەیەکی بێ وێنە لە پەیوەندیی شەخسی و سیاسی و زانستی لەگەڵ شەخسییەت و کۆڕو کۆمەڵە کوردو ئێرانی و خاریجییەکان هەوڵی بێ وچانی داوە بۆ ساغ کردنەوەو زیندوو کردنەوەی ڕێکخراوەکانی حیزبی. بە فەرموودەی ئەوکەسانەی ئەوکات شانازیی هاوخەبات بوون لەگەڵ دوکتور قاسملوویان هەبووە. "دوکتور قاسملوو لەم دەورەیەدا ڕێنسانسی لە نێوحیزبی دێموکراتدا بەرپا کردوە و گیانێکی تازەی بەبەر پەیکەری نیوەگیانی ئەم حیزبەدا کردۆتەوە، ئەویش لەبەر چەند هۆ، بەر لە هەموو شتێک لەبەر ئەوە کە شەخسییەت و ناوو ناوبانگ و مەوقعییەتی بۆ هەموو دەستەو تاقمەکان و قۆڵەکانی نێو حیزب جێگای قبووڵ بووە.

پاشانیش لەبەر ئەوەکە بە حەوسەلەو حەکیمانە لەگەڵ هەموویان و تەنانەت لەگەڵ سەرسەخت ترین موخالیفەکانیش هەوڵی داوە لەدەوری یەک ئامانج و بەرنامە کۆ ببنەوەو لەهەموویان گرینگتر ڕێگایەکیش کە دوکتور قاسملوو خستوویەتە بەرنەزەری تێکۆشەرانی دێموکرات، شتێک نەبووە جگە لەو ڕێبازە کە لە سەرەتاوە بەدەستی بەتوانای پێشەوای شەهید قازی محەممەد نەخشەی کێشرابووو رەنگی ڕێژرابوو.

لەو سەردەمە دا بوونی دوکتور قاسملوو لەهەموو بوارەکاندا تەکانێکی گەورەی بە حیزبی دێموکرات داوە. لە ماوەیەکی کورتدا حیزب بووە بە خاوەنی تەشکیلاتی خۆی، بەرنامە و پێڕەوی خۆی، ڕۆژنامەی ئۆرگانی خۆی و لەهەموویان گرینگتر بڕیاری سیاسیی خۆی. دوکتور قاسملوو تێکۆشەرانی دێموکراتی فێری زۆرشت کردوە کە ئێستاش چرای ڕێنوێنی ڕێگای تێکۆشانی ئێمەن.

وەک، پاراستنی ئوسوولی حیزب، نەزم و دیسپلین، باوەڕ بەخۆ بوون، باوەڕ بە گرینگیی تەشکیلات، بایەخدانی

هەرچی زیاتر بە پەیوەندیی بەرین و زیندوو لەگەڵ کۆمەڵانی خەڵک، لەبەرچاو بوونی قازانجی گەورەی نەتەوەیی و نیشتمانی و قوربانی کردنی دەسکەوتی بچووک لە پێناو پاراستنی دەسکەوتی گەورەو قازانجی گشتیدا. لەهەموویان گرینگتر قاسملوو زۆر بایەخی بە ئازادی و کەرامەت و شەخسییەتی ئینسانەکان داوە. بۆیە دەفەرمێ: "هیچ نێعمەتێک لەجیهاندا لەئازادی بەنرختر نیە. ئازادی کەرامەت و شەخسییەت دەدا بە ئینسان و، ڕێگا نادات بکرێ بەمۆرە. ئینسان دەبێ لەحاڵەتی مۆرە بێتەدەر، ببێتە شەخسییەت، ببێتە فەردێکی زیندووو چالاکی کۆمەڵ"بەچەشنێکی گشتی، دوکتور قاسملوو، ڕێبەرێکی بەتوانا، هوشیار، زیرەک و کارلێهاتوو بوو. ئەو لە زۆربواری ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتیدا کەم وێنە بوو، شۆڕشگێرو پێشمەرگەی شاخ و رووناکبیرو نووسەر و داڕێژەری سیاسەتی گشی حیزب بووە کە بۆ ئێمە ڕێنیشاندەر بوون.

دوکتور قاسملوو، لەژوورەوە ڕێبەرێکی خەڵکی و خۆماڵی و لە دنیای دەرەوە دیپلۆماتێکی کارامەو شارەزا بوو. زۆر کەسی بێگانە لەسەر شەخسییەتی سیاسی و توانای دیپلۆماسیی قاسملوو شتیان نووسیوە. لێرەدا تەنیا نموونەیەک بەبیر دەهێنینەوە. "جاناتان ڕەنداڵ" ڕۆژنامە نووسی بەتوانای ئەمریکایی دەڵێ: "قاسملوو تەنیا ڕێبەری کورد بوو کە دەیتوانی بەلێوەشاوەیی و ئازایەتییەوە لەگەڵ هەموو دەوڵەتێک بکەوێتە وتووێژو دانووستاندنێکی سەربەرزانە. دەرکی سیاسی و پەیوەندییەکانی لەگەڵ سیاسەتمەداران و ڕۆژنامەنووسانی ئورووپایی و هەدیکە بوعدێکی "علمی"یان بە شەخسییەتی قاسملوو دابوو کە لەهیچ شەخسییەتێکی دیکەی کورد دا نەبوو."پاشان دەڵێ: "زۆر لە کوردەکان لەو باوەڕەدان ئەگەر دوکتور قاسملوو ئێستا مابایە دەیتوانی کاری هەموو کوردەکان بەرەوپێش بەرێ".

هەمووی ئەو خەسڵەتانەو زۆر سروشتی شۆڕشگێڕانەی دیکەی دوکتور قاسملوو ببوون بەهۆی ئەوەکە کۆماری ئیسلامی، دوژمنی داخ لەدڵی گەلی کورد و حیزبی دێموکرات ڕقێکی کۆنەپەرستانەی قووڵی لە قاسملوو بێ و هەموو ڕێگاکان بۆ لەنێو بردنی بگرێتە پێش. ئەوە بوو بەداخەوە لەهەستی ئاشتیخوازانەی دوکتور قاسملوو "سواستفادە" کراو، بەو شێوەیەی هەموومان ئاگادارین پیلانی بۆ دارێژراو لەڕۆژی ٢٢ی پووشپەڕی ساڵی ١٣٦٨دا لەشاری ڤییەن، پێتەختی ئۆتریش بەدەستی ترۆریستەکانی کۆماری ئیسلامی شەهید کرا.

لەڕاستیدا ڕێژیم دەیهەویست بە لە نێوبردنی دوکتور قاسملوو، حیزبی دێموکرات لەنێوبەرێ، هەربۆیەش نیشانەی لەسەری حیزب گرتبوو. بەڵام کاربەدەستانی ئێران حیسابیان بۆ نەخشێکی زۆر بنەڕەتی لەکاری ڕێبەریی دوکتور

قاسملوودا نەکردبوو. ئەویش ئەوە کە دوکتور هەمیشە هەوڵی دەدا نەخشی تاکەکەسی لەنێو حیزبدا چووک بکرێتەوەو بایەخ بەکاری بەکۆمەڵ و عەقڵی بەکۆمەڵ و ڕێبەرایەتیی بەکۆمەڵ بدرێ. بەتایبەت ئەوبیرو ئەندیشە و ڕێگانیشاندانانەی لەپاش خۆی بۆ حیزب و تێکۆشەرانی دێموکرات بەجێی هێشتوون. ئەگەر خوێندنەوەی دروستیان لەسەر بکرێ و هەرکامەیان لەشوێنی خۆیاندا کەڵکیان لێ وەربگیرێ، نەک تیرۆر کردنی کەسایەتییەکی وەک دوکتور قاسملوو بەڵکوو هەر پیلانێک دژی حیزبی قاسملووی مامۆستاو ڕێبەر پووچەڵ دەبێتەوە.

هاوڕێیان! دوکتور قاسملوو بەوتە بەنرخەکانی و ئامۆژگارییە ئوستادانەکانی، زۆر خەتو نیشانی دروستی بۆ داڕشتووین کە ئەگەر ئێکۆشەرانی دێموکرات و قوتابییانی قاسملوو بەباشی فێریان بووبین و لەجێگاو شوێنی پێویستدا سوودیان لێ وەربگرین . کە من ئەوە لە توانای تێکۆشەرانی حیزبدا دەبینم . دڵنیام حەرەکەت و ڕاپەڕینی شۆڕشگێڕانەی خوێندکارانی زانستگای تارا و ڕاپەڕینی خوێندکارانی چەندین زانستگای دیکە لە پشتیوانی لە بزووتنەوەی خوێندکاری کە لە ١٨ی پووشپەڕی ساڵی ١٣٧٨ی هەتاوی و ڕاپەڕین و بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانەی خەڵکی کوردستان کە ئەویش لە ١٨ی پووشپەڕی ساڵی ١٣٨٤دا کە بە شەهید بوونی شوانە سەیدقادر، لەشاری مهاباد، دەستی پێکرد و پاشان زۆربەی شارەکانی کوردستانی گرتەوە و هەرکامەیان بۆ ماوەیەک درێژەیان هەبوو. هەرچەند بەداخەوە هەردووکی ئەو حەرەکەتانە لەلایەن بەکرێ گیراوانی ڕێژیمی ئاخوندییەوە لەخوێن وەردران. بەڵام گرینگی و بایەخی ئەو ڕاپەڕینانە لەوەدایە، نەخوێندکارانی زانستگەکانی ئێران و نە خەڵکی کوردستان چاوترسێن نەبوون و بگرە شێلگیرتر بوون بۆ وەدەست هێنان و دابین کردنی ویست و داخوازییەکانیان.

لەرادەی نێونەتەوەیش دا ڕێژیم تووشی تەنگوچەڵەمەی زیاتر بووە. دەخالەتی لەکاروباری فەلەستین و عێراق دا زۆر لەجاران ئاشکراترە. ئەوە لەبەر چاوی کۆڕو کۆمەڵە سیاسی و نێودەوڵەتییەکان بەتایبەت دەوڵەتانی بڕیار بەدەست ون نابێ. هەروەها حەولی ڕێژیم بۆ پیتاندنی ئۆرانیۆم و سەرئەنجام وەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی، لەبەر چاوی دنیا ناشاردرێتەوە. دەکرێ بڵێین لەیەک قسەدا دەوڵەتەکانی مەسئوول و خاوەن بڕیار بەیەکەوە کاری جیددی دەکەن بۆ ئەوەی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی دەستی وەچەکی ناوکی ڕانەگا، ئەوەش بۆ ئیعتباری ڕێژیم و دیپلۆماسیی کۆماری ئیسلامی زۆر زیانبارە.

هاوڕێیان! حیزبی دێموکرات دەتوانێ بەکاری بەکۆمەڵ، عەقڵی بەکۆمەڵ و یەک دڵی و یەکدەنگی و کەڵک وەرگرتن لەبیرو ئەندیشەی دوکتور قاسملوو کە وەک میراتێکی بەنرخ بۆی بەجێ ماوە لە نێو خۆیدا کەڵێنی دوکتور

قاسملووو هاوسەنگەرانی بەووەج و لە دەست چووی پڕ بکاتەوەو بەکەڵک وەرگرتن لەو بوارە باشانەی کە ئێستا ڕەخساون و ئەو ئیمکاناتە تەبلیغاتییە کە لەدەستی دایە، بەردەوام و چالاکتر لەجاران بە تێکۆشانی سیاسی، دیپلۆماسی، تەشکیلاتی و جەماوەریی زیاترو باشتر لەجاران بەگژ دوژمندا بچێتەوە کە ئەوە هەم دەبێتە هۆی ئومێدەوار بوونی خەڵکی کوردستان و هەم دەبێتە مایەی ئاسوودەبوونی ڕۆحی بەرزی دوکتور قاسملووی مامۆستاو کاک سەلام عەزیزی و هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی و بەختەوەری.

* ***سڵاو لەیادی مامۆستای ڕێبەرمان دوکتور قاسملوو لە حەڤدەهەمین بیرەوەریی شەهید بوونی دا.***
* ***سڵاو بۆ گیانی کاک سەید سەلام عەزیزی، بەبۆنەی حەوتەمین بیرەوەری لە دەستچوونیەوە.***
* ***سڵاو لەگیانی پاکی هەموو شەهیدانی کوردستان و بەردەوامی بۆ ڕێگا پڕ شانازییەکان.***
* ***مردن بۆ کۆنەپەرستی و تیرۆریزم.***

سەرچاوە: ماڵپەرەی گیارەنگ - ڕێکەوتی: ١٣ی جوولای ٢٠٠٦

چاوپێکەوتن لە گەڵ" بەرێز، کاک مستەفا مەولودی "ئەندامی دەفتەری سیاسی

سازدانی: هێژا مەنگور

چاوپێکەوتن لە گەڵ" بەرێز، کاک مستەفا مەولودی "ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکراتی کوردستان (چاوخشاندنێک بە سەر خەباتی گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان) و هەوڵ دان بۆ پێکهێنانی بەرەی کوردستانی لە نێو لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. تەوەری چاوپێکەوتنی ئەمجارەمانە. (ئەو چاوپێکەوتنە ماوەیەک لە مەوبەر ساز دراوە)

هێژا: زۆر سپاستان دەکەین بەرێز کاک مستەفا، با لێرە را دەست پێ بکەین. خەباتی رزگاری خوازی کورد بە گشتی چۆن دەبینی؟

وەڵام: منیش بەخێر هاتنتان دەکەم. دەبێ بڵێین خەباتی رزگاریخوازی گەلی چەوساوە و بەش خوراوی کورد، ئێستا بە هەستیارترین قۆناغ دا تێدەپەڕێت. زۆربەی لایەنە سیاسیەکان و تەنانەت دوژمنانیش ئەورۆ (ئەگەر چی نای درکێنن) بەو باوەڕە گەیشتون کە کورد ئەومافەی هەیە وەکوو نەتەوەیەکی واحید، خاوەنی کیانی خۆی بێ و وڵاتی سەربەخۆی هەبێ. ئەو بۆچوونە لەجێی خۆیدا زۆر بە نرخ و پر ناوەڕۆکە، و قابیللی لێکدانەوەیە. شەهیدی سەرکردە شەهید د.قاسملو لەو پێوەندیە دا دەفەرموێ: "ئەگەر نەتەوەی کورد هەوڵدەدات بۆ ئەوەی یەک وڵاتی سەربەخۆ و یەکگرتوی هەبێ بە هیچ شێوەیەک ئەوە دابڕان و جیابونەوە لە ولاتانی داگیرکەری کوردستان نیە بەڵکوو ئەوە یەکگرتنەوەیە" نەتەوەی کورد وەک نەتەوەیکی واحید، لە خاک و مێژویەکی هاوبەشدا هەقی ئەوەی هەیە خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆبێ.

من پێموایە هەوڵی هەر بەشە لە کوردستان بۆ وەدەستهێنانی مافی پێشێلکراوی نەتەوەیی، جا چ بە شێوەی خۆدموختاری یان فیدراڵی یا خۆ ئیدارەکردن یا لانی کەم مافی فەرهەنگی یا بە هەر جۆرێک لە جۆرەکان کە نیشان بدا کورد لە حاڵی خەبات دایە رەوایە و هەقی مسەللەمی خۆمانە. دەبینین کە جیاوازی لە شیعار و داخوازیەکاندا دەبینری کە ئەوە شتێکی سروشتییە لە نیو ئۆپۆزسیۆنەکاندا جیدی ترین مەسەلەی کورد ئێستا لە کوردستانی باشوورە کە بە خۆشیەوە لە بارودۆخێکی باش دادەژین و داهاتویەکی درەوشاوە یان لە پێشە کە ئەوەش لە سایەی هەوڵ و تێکۆشانی بی وچانی گەلی کورد لەو بەشەی کوردستانە و بە سوودوەرگرتنی باش لەو هەل و مەرجەی کە لە ناوچەدا هاتە پێشێ. ئەوان بە بەشێک لە مافەکانی خۆیان گەیشتن بەڵام ئەوە دوایین دا خوازی ومافەکانیان نین هەر وەک رێبەران و خەڵکی ئەو بەشەی کوردستان لە سەر ئەو بروایەن کە ئەو دەسکەوتانە تەنیا بەشێکن لە مافەکانیان کە وەدەست هاتو و بەشێکی زۆر لە مافەکانیان هێشتا بە ئاکام نەگەیشتون و لە سەر ئەو بروایەشن کە کورد هەقی خۆیەتی وڵاتی سەربەخۆی هەبێ بەڵام قۆناغ و هەلومەرجی سیاسی بۆ ئێستا باش نییە کە کورد ئەو داوایە بکات، ئەوە جیی گەشبینیە کە خەبات لەو بەشەی کوردستان بەردەوامە بۆ سەرکەوتنی یەکجارەکی!، تا دوێنێ لە شاخ وهیزی پێشمەرگە ئەورۆش لە سەرمیزی دیالۆگ و وتووێژ ئەو داوایە دەکرێ کە زۆر پیرۆزە.

هێژا: خەبات لە رۆژئاوای کوردستان لە چ ئاستێک دایە؟

وەڵام: لە رۆژئاوای کوردستان لە چەند ساڵی رابردودا شاهیدی چالاکیە فەرهەنگیەکانی گەلی کورد لەو بەشەی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

کوردستان بوینە کە ئێستا بە خۆشیەوە دەبینین شیوەی خەباتیان گوریوە و چالاکیەکانیان بە شیوەی سیاسی فەرهەنگی درێژە دەدەن و شکڵی بزوتنەوەیکی نەتەوەیی بە خۆوە گرتوە لەو پێوەندیە دا خەریکە پێکهاتە سیاسیە کان چالاکترو کارامە تردێنە مەیدان لە ئاستی ناوخۆ و دەرەوە کە هیوادارم لەو رێگایەدا سەرکەوتوبن و بتوانن بە بەشێک لە مافە کانی خۆیان بگەن جارێ کە خەباتێکی رەواو دروستە.

هێژا: شۆرشی کورد لە باکووری کوردستان بەکوێ گەیشتوە؟

وەڵام: باکوری کوردستان تایبەتمەندی تایبەت بە خۆی هەن وەک دەبینین بەهەموشێوەیەک خەبات وتێکۆشان بۆ وەدەستهێنانی مافی نەتەوایەتی بەردەوامە کە بەشێکی زۆر لە خاک وخەڵکی کوردستان دەگریتەوە کەوابو دەبێ بزوتنەوەکە گەورەتر وهەستیارتر و جیددیتر بێ و بزوتنەوە لەو بە شەدا کاریگەری نگەتیڤ و پۆزەتیڤی لە سەر بەشەکانی تری کوردستان دەبێ بە حوکمی پان وبەرینی و زۆری خەڵکەکەی، بەلام زروفی سیاسی و هێزەسیاسیەکانی ناوچەوایان کردوە کە پرسیارێک دێتە پێشی، ئایا خەباتی شاخ بەتەنیا دەتوانێ ئەو بزوتنەوەیە رێنەمایی بکات؟ یان جوڵانەوەی سیاسی و رۆشنبیری وکەڵک وەرگرتن لەو زروفە سیاسیەی کە لەوێ دایە باشترە بۆخستنەڕوی داخوازیەکان. ئەوەندە دەڵێم کە هەر جوڵانەوەیەک بە گشتی بتوانێ خزمەتێک بە بزوتنەوەی رزگاریخوازی کورد بکات و لە مەسیرێکی سالم دابێ جێی رێز و پیرۆزە.

هێژا: بەرێز کاک مستەفا ! بارودۆخی باشووری کوردستان چۆن دەبینی؟

وەڵام: لە باشوری کوردستان پێموایە کەم نەچونەتە پێش و بێ گرفتیش نین وگرفتی جیددیشیان هەیە، مومکینە گرفت لە نێوجوڵانەوە کانیش دا هەبێ ولە نێوخەڵکیش دا بەهەمان شێوە، حاکمییەتیش بارودۆخەکە ئاڵۆزتر دەکات لە وەی کە هەیە. بەلام بە هەموی ئەوانە زروفی سیاسی ناوچەکە و پێوەندی سیاسی تورکیە بە ئەوروپا و رۆڵی هێزە سیاسیەکان لە ناوچەدا هەمو وا دەخوازی کە حەرەکەتی کورد لە کوردستانی باکوور حەرکەتێکی گرینگە جێی خۆیەتی کە بایخی پێ بدرێ.

هێژا: لە رۆژهەڵاتی کوردستان خەباتی رزگاری خوازی پێی لە چ قۆناغێک ناوە؟

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

وەڵام: خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێ بە لە بەرچاوگرتنی بارودۆخی ناوچە وئێران جیاوازە دەگەڵ هەموو قۆناغەکانی تر، زۆر هێز و لایەنی سیاسی هەن کە بە شێوەیەک هەبونی خۆیان ئاشکرا کردوە و بە شێوەی چەکداری یان سیاسی بەرەنگاری دوژمنان بونەتەوە، بۆ نمونە: هەمومان دەزانین کە حیزبی دیموکرات لە ٦١ ساڵی رابردو دا لە زەمانی کۆماری کوردستانەوە خەباتی درێژەی هەبوە و لە روخاندنی رەژیمی پاشایەتی دا رۆڵی گرینگی هەبوە و پاشان داکۆکی کردن لە مافی گەلی کورد دوای گرتنە دەستی دەستەڵات لە لایەن کۆماری ئیسلامی و سەرئەنجام دان پێ دانەنانی کۆنە پەرەستانی تازە بە دەستەڵات گەیشتو بە مافی کورد کە بۆ هۆی هێرش کردنە سەر کوردستان و دانی حوکمی جەهاد بە دژی گەلی کورد کە لە گەڵ بەرگری ئازایانە و قارەمانانەی خەڵکی کوردستان بەرەو رووبۆوە و ئێستاش ئەو خەباتە بە شێوەی سیاسی درێژەی هەیە.

***هێژا**: رای جەنابت لە بارەی ئەو ئۆپۆزسیۆنانەی کە تازە سەریان هەڵداوە لە رۆژهەڵاتی کوردستان وێرای حیزبی دێموکرات دەیان هەوێ خەبات بکەن چیە؟*

وەڵام: ئێمە بەرێزەوە سەیری کار و چالاکیەکانی هەموو هێزێکی سیاسیەکان دەکەین لە بزوتنەوەی کورد بە گشتی ورۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەتی. هەر هێزێکی سیاسی مێژووی مبارزات و رۆڵی هەیە لە بزوتنەوەی نەتەوەیی دا، لاینگر و رێکخستن و کاری ئەوان بەرز دەنرخێنم و پێموایەبە بێ خوێندنەوەی تێکۆشانی ئەوان لاسەنگیەک لە چونە پێشی کاری سیاسی دروست دەبێ غەیری ئەوەهەموشتێک بە ناواقعی دەبینم.

***هێژا**: بەرای جەنابت حیزبەکان چۆن دەتوانن رۆڵی گرینگیان هەبێ لە بەرز کردنەوەی هەستی ناسیۆنالیستی و هێنانە نێو گۆرەپانی بیر و رای گشتی بۆ نێو دنیای سیاسی کوردستان؟*

وەڵام: سود وەرگرتن لە هەموو توانایەکان بە تایبەت دەزگا راگەیاندەرە گشتیەکان ئەولەوییەتی ئەسڵی هەیە چون واقعییەت ئەوەیە کە دەبێ غروری میللی بەرز بکرێتەوە دەبێ هەستی ناسیۆنالیستی بەرز بکرێتەوە ئەویش بە لێک تێگەیشتن دەکرێ بە نیشان دانی ویست و داخوازی و واقعیەتەکانی بەراوردی تەواوی نەتەوەی کورد و نیشان دانی شێوەی هەڵسوکەوت و فەرهەنگی ئەو میللەتانەی کە بە مافی خۆیان گەیشتون کە ئەوەش ئەرکی سەرشانی راگێنەرە گشتیەکانە، بەرزکردنەوەی خاڵە نگەتیڤەکانی نەتەوەیی و ئاشکرا کردن و لە قاودان لە پیلانەکانی دوژمنانیش دەتوانێ یارمەتیەکی باش بێ بۆ پتەوکردنی هەستی ناسیۆنالیستی لە نێو ریزەکانی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

گەلەکەمان دا بە گشتی بە لە بەر چاوگرتنی ئە وەی کە ئێستا ڕاگینەرە گشتیەکان بە ئەوجی خۆیان گەیشتون و چەند کەناڵی ئاسمانی تەلەفزیۆنی کوردیش کار دەکەن دەتوانن بۆ بەرز ڕاگرتن و قایم تر کردنی هەستی ناسیۆنالیستی و هێنانە نێو دنیای سیاسەتی خەڵک، ڕۆڵی گرینگیان هەبێ. کورد ئێستا لە هەر جل وبەرگێک دا لە ژێر هەر ناوێک بێ، پێویستە نەتەوەیی بیر بکاتەوە.

هێژا: کار و چالاکیە کانی ئۆپۆزسیۆن و حیزبە سیاسیە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

وەڵام: خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دوای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی بۆ وەدەست هێنانی مافی گەلی کورد درێژەی هەبوە سەرەتا هێزە سیاسیە کان لە هەمویان لە پێشتر حیزبی دیموکراتی کوردستان زەمینەیان هەبو بۆ مزاکرە و وتووێژ بەڵام کە زانیان ڕەژیمی دیکتاتۆری تازە بە دەستەڵات گەیشتو ئامادەی وتووێژنیە خەباتیان بە شێوەی بەرگری چەکداری درێژە بدەن، بارودۆخی سیاسی ئێستا وای ئیجاب کردوە کە بەم شێوە جدیە خەباتی چەکداری وەک خۆی نەمێنێ و هێزە سیاسیەکان زۆرتر بایخ بە دروست کردنی ڕێکخراوی سێنفی وجەماوەری بدەن. ئەگەر سەیرکەین دەبینین کە ئەو ڕێخراوانەی کە ئەورێگایان نەگرتۆتەبەر لێکدانەوە و خوێندنەوەی هەڵەیان لە سەر کۆماری ئیسلامی هەبۆ هەر تواناوە، حیزبی دیموکرات و کۆمەڵەی زەحمەتکێشان باشترین نمونەن بۆ ئەو مۆزوعە کە لە سەرەتاوە خوێندنەوەی باشیان لە سەر ئەو ڕژێمە هەبوە و لە ئیمکاناتێک کە هەیان بوە کەڵکیان وەرگرتوە بۆیە بزوتنەوەکەیان زیندوو ڕاگرتوە کە ئەوە لە نەوعی خۆی دا بەو شەرایتە سەخت و دشوارە جێگای ڕێز و حورمەتە.

هێژا: حیزبی دیموکراتی کوردستان تا ئێستا لە ماوەی ئەو چەند ساڵەی ڕابردو چ کارهایەکی بۆ پێکهێنانی بەرە کردووە؟

وەڵام: حیزبی دیموکراتی کوردستان بەردەوام هەولی ئەوەی داوە بە نەوعێک هاوکاری و ئیحتلافی هەبێ لە نێو هێزە کوردستانی و ئێرانیەکان، حیزبی دیموکرات دوای سەرکەوتنی شۆرشی گەلانی ئێران داوای پێکهێنانی بەرەیەکی ئێرانی کرد بۆ بە گژدا چونەوەی سیاسەتە چەوتەکانی ڕەژیمی ئێران بۆ ئەوەش هەوڵی جیددی داوە و کاری بۆ کردوە بەڵگەش بۆ ئەو قسەیە چونە ناو شۆرای بەرگری نیشتیمانی ئێرانە دوای هاتنە دەری لەو بەرەیەش هەوڵی جیددی داوە بۆ پێکهێنانی بەرەی کوردستان لەنێو هێزە کوردیەکاندا بۆ ئەوەی لێک تێگەیشتنێک

هەبێ لە نێویان دا و زمان حاڵی هاوبەشیان لە نێودا دروست بێ بەجۆرێک هاوکاری بکەن، ئەگەر زەمینە خۆش کرا بەرە پێک بێنن ئەوە ئامانجی سەرەکی و گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستانە.

هێژا: ئەگەر ئەو هەموو هەوڵانە دراون بۆ چی تا ئێستا بەرە پێک نەهاتوە؟

وەڵام: ئەوە دەتوانێ چەند هۆی هەبێ، من پێموایە خوێندنەوە و بۆچونی هێزە سیاسیەکان گەورە ترین کۆسپی سەر ڕێگای پێکهاتنی بەرەیە، هەر لایەنەی تایبەتمەندی تایبەتی خۆی هەیە هێزی وایە پێگەی کۆمەڵایەتی دەگەڵ لایەنی تر فەرقی هەیە تێروانینی لایەنەکان بە نیسبەت مەسایلی سیاسی فەرقی هەیە و دەبینی لایەنێک مێژوو بۆخۆی دەکاتە پێوانە چونکە لە هێندێک قۆناغی مێژوو دا سەرکەوتنی وەدەست هێناوە ئەوە دەکاتە معیار، دەبینی لایەنێک بە حوکمی کاری تەشکیلاتی و هەڵسورانی جەماوەری ئەوانە وا دادەنێ کە ئەولەوییەت بە ئەوە، ئەم ئەولەوییەت دانانە هەر لایەنەی بۆ خۆی دەلیلی ئەسڵی پێک نەهاتنی بەرەیە، لە لایەکی تر هێندێک لایەن و کەسایەتی سیاسی ئێستا بە زەمانێکی مناسب نازانن بۆپێک هێنانی بەرە، من پێموایە کار بۆ پێکهێنانی بەرەی کوردستانی کارێکی زۆر پێویستە بۆ ئەورۆ لە بەر ئەوەی ئێستا زۆرشت دەکرێ، دەبێ هەر لە ئێستاوە بە تەمرین کردن فێری کار لە گەڵ یەکتر کردن بین، چوون ئێمە بروامان بە پلۆرالیزم (فرەحیزبی) هەیە، ئەگەر وایە دەبێ هەر لە ئێستاوە زەمینەیەک هەبێ بۆ ئەوەی بتوانین لە پاشە ڕۆژدا بە باشی گوێ لە قسەی یەکتر بگرین و یەکتر بتوانین تەحەمول بکەین بە هەر شێوەیەک بێ دەبێ زمانی هاوبەش دەبەینی لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا هەبێ لە چوارچێوەی بەرەیەکدا دەبێ ئێمە ئەورۆ لێک تێبگەین نەک رایبگرین بۆ دوا ڕۆژ ! با ئەوەش بزانین کە ئێمە جاری یەکەم مان نییە بەرە پێک بێنین، ئەگەر سەیری خەباتی گەلی کورد بکەین هاوکاری و هاوخەباتی و زۆرشتی درەخشانی تێدایە. هاوپەیمانی لە نێو هێزەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان هەر لە سەرەتای ڕاپەرینەکانەوە بەنەوعێک هەبوە. ئەگەر لە پارچەیەکی کوردستان شۆرش سەری هەڵدابێ لە پارچەیەکی تری کوردستان هێزە سیاسیەکان بە شێوەی پشتیوانی سیاسی و هێزی چەکداریش بەشدار بوونە، جا لە نێو هێزە سیاسیەکانی بەشێکی کوردستان ئەو هاوپەیمانیە دەتوانی بە هێزتر و یاساییتر بێ. بە گشتی لە نێو هێزە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆر خاڵی هاوبەشمان هەن و وتووێژ بەردەوام دەبێ بۆ پێک هێنانی بەرە، ئێمە فەرهەنگی بە یەکەوە کارکردنمان دۆزیوەتەوە و ئاشنایەتی و ناسیاری تەواومان لە سەریەک هەیە لە باری مەعنەویش وە زەمینەمان خۆش کردوە وخەڵک دەبێ قەناعەتی زۆرتربێ ونیگەران نەبن ئێمە ئەورۆ کار دەکەین تا سبەینێ لە جیات ئاوەدان کردنەوە، هیچ لایەنێک کێشەی لە گەڵ لایەنیتر نەبێ. بە گشتی من درەنگ کردن بۆ

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پێکهێنانی بەرە بە زیانی بزوتنەوەی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەزانم.

سەرچاوە: ماڵپەرەی گیارەنگ - ڕێکەوتی: مانگی جانیۆیری ٢٠٠٧

حزبی دیموکراتی کوردستان لە ڕۆژهەڵات تەنیا ماوەتەوە

وشە - هەولێر.هیدایەت جان -

مانگێکە حزبی دیموکراتی کوردستان چالاکییەکانی لە ناوخۆی ڕۆژهەڵات چڕ کردووەتەوە و کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ڕێگەی میدیا فەرمی و سێبەرەکانییەوە، هێرشی بۆ سەر ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵات و بەتایبەت ئەو حزبە دەست پێ کردووە و لە ڕوومالّکردنی هەواڵەکاندا باسیان لە شەڕ و پێکدادانی قورس و چەند کاتژمێری لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی دیموکرات کردووە.

ئەوەی تا ئێستە ڕوون نییە پرسی ڕاگەیاندنی شەڕی چەکدارییە دژ بە کۆماری ئیسلامی ئێران لەلایەن حزبی دیموکراتی کوردستان. مستەفا مەولوودی جێگری سکرتێری حزبی دیموکرات لە لێدوانێکیدا بۆ "وشە" دەڵێت: "حزبی دیموکرات هیچ کات شێوازە جۆراوجۆرەکانی خەباتی لە ناوخۆی خەڵکەکەیدا ڕانەگرتووە و ئەو چالاکییانەی لە

ماوەی ئەو مانگەدا دەنگیان داوەتەوە، درێژەی ئەو خەبات و تێکۆشانە جۆراوجۆرانەن کە ئەندام و پێشمەرگە و دۆستانی حزبی دیموکرات لە مێژووی ئەو حزبەدا جێبەجێیان کردووە".

مەولوودی زیاتر روونی دەکاتەوە: "ئەو چەند شەڕ و پێکدادانەش کە لەو ماوەیەدا روویان دا، لە ڕاستیدا تێکۆشەرانی ئێمە کەوتوونەتە بۆسەی رژێمەوە و شەڕیان کردووە کە لە ئاکامدا هەم ژمارەیەک لە پاسدار و بەکرێگیراوانی رژێم کوژراو و بریندار بوون، هەمیش پێشمەرگەی ئێمە شەهید و بریندار بوونە و هەر ئەوەش وای کردووە کە دەنگدانەوەکەی زیاتر بێت، ئەگینا شتێک بەناوی خەباتی چەکدارانە دەستی پێ نەکردووەتەوە و ئێمە لە بنەڕەتەوە ئەو شێوازە خەباتەمان رانەگرتووە و هەرکات دەرفەتێک بووە کەڵکمان لێ وەرگرتووە، کاتێکیش کە پێویست نەبووە ئەوا نەمان کردووە و ئێستەش لە پێوەندی لەگەڵ ئەو چەند پێکدادانەی دواییدا پێشمەرگەکانی ئێمە کەوتوونەتە بۆسە و بۆ بەرگریکردن لە خۆیان شەڕیان کردووە".

لە ماوەی چالاکییەکانی حزبی دیموکراتی کوردستان لە ناوخۆی رۆژهەڵات، زۆربەی میدیاکان باسیان لەوە کردووە کە کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ڕێگەی لایەنێکی سیاسیی هەرێمی کوردستانەوە داوای لێ کردوون چالاکییەکانیان بوەستێنن، مستەفا مەولوودی دووپاتی دەکاتەوە: "تا ئێستە هیچ لایەنێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان لایەنێکی سیاسیی باشووری کوردستان بە رەسمی داوای لە حزبی دیموکراتی کوردستان نەکردووە چالاکییەکانی بوەستێنێت".

جێگری سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان دەڵێت "ئێمە پێمان وا نییە حکوومەتی هەرێمی کوردستان یان هێزە سیاسییەکانی هەرێم داوایەکی لەم شێوەیە لە هێزە سیاسییەکانی رۆژهەڵاتی کوردستان بکەن، لەبەرئەوەی رۆژهەڵاتی کوردستان دۆخی تایبەت بەخۆی هەیە و چالاکی هێزە سیاسییەکانی رۆژهەڵات و بەتایبەتی حزبی دیموکراتی کوردستان، کاریگەرییەکی نەرێنی لەسەر بزووتنەوەی سیاسی و ئەزموونی هەرێم نابێت".

دەڵێت: "بە خۆشحاڵییەوە هەرێمی کوردستان خاوەن پێگە و سەروەری تایبەت بەخۆیەتی، واتا بەشێوەیەک نییە هێز و توانا و دەسەڵاتی خۆی لە وەستاندنی بزووتنەوەی بەشێکی تری کوردستاندا بدۆزێتەوە، خۆی پلان و سیاسەت و دیپلۆماسی و بەرنامەی تایبەت بەخۆی هەیە و خاوەن هێز و توانایە. پێم وانییە داوایەکی لەم شێوەیە لە ئێمە بکەن و حزبی دیموکراتیش هەمیشە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و ئەزموون و دەستکەوتەکانی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

یارمەتیدەر بووە و لە بەرچاوی گرتووە".

ئەو ئەندامەی ڕێبەرایەتیی حزبی دیموکرات دەڵێت: "ئەگەر ڕۆژێکیش ڕێبەرانی سیاسی هەرێمی کوردستان لەمبارەیەوە پرسیار لە حزبی دیموکرات بکەن، ئەوا حزبی دیموکرات ڕوونکردنەوەی بۆ ئەم پرسیارانە هەیە".

گواستنەوەی کەمپەکان بەرەو سنوور

ئامادەیی پێشمەرگە و ئەندامانی دیموکرات لە ناوخۆی ڕۆژهەڵات لە کاتێکدابوو کە زیاد لە ١٥ ساڵە ئەو بەشە لە کوردستان چالاکییەکی ئەوتۆی بەخۆیەوە نەدیتبوو و تا ڕادەیەک بێ دەنگی باڵی بەسەردا کێشابوو، بەڵام لەگەڵ یەکەم پێکدادانی چەکداریی ئەو هێزە و سوپای پاسدارانی ئێران، دەنگدانەوەیەکی بەرچاوی میدیایی و جەماوەری لێ کەوتەوە و وای کرد تا ڕادەیەکی چاوەڕواننەکراو ئەو بێ دەنگییەی ناوخۆی ڕۆژهەڵات بشکێت.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکان و لێدوانی بەرپرسانی حزبی دیموکرات، پێ دەچێت چالاکییەکانیان لە ناوخۆ بەم شێوەیە بەردەوام بهێڵنەوە، بەڵام ئاخۆ دەکرێ لە ناوخۆی ڕۆژهەڵات چالاکییەکانیان چڕ بکەنەوە، بەڵام سەرکردایەتیی حزب لە کەمپەکانی ناوەڕاستی باشووری کوردستان نیشتەجێ بن؟ بۆ ئەم پرسە مستەفا مەولوودی ڕای دەگەیەنێت کە کەمپەکانی باشوور شوێنی دانیشتن و حەوانەوەی بنەماڵەکانی دیموکراتە و پێی وایە ئەندام و پێشمەرگەکانیان زۆربەیان لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتدان".

ئەو ئەندامەی ڕێبەرایەتیی حزبی دیموکراتی کوردستان دەڵێت: "دەبێ فشاری کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ سەر کوردستان چەندە بێت تا خەڵکی کوردستان بە چەند چالاکییەکی چەکداری کە ئەویش سوپای پاسداران بۆسەی بۆ پێشمەرگەکانی ئێمە دانابوون و بەرگرییان لە خۆیان کردووە، خەڵکی وا دڵخۆش کردووە و پێیان خۆشە بە هەموو جۆرێک و بە قورسترین شێوە لە ناویاندا بن و خەباتیان بۆ بکەن و ئەوانیش یاریدەر و هاوکار بن".

ئەوەش دەڵێت: "کەمپەکانی حزبی دیموکرات شوێنی نیشتەجێبوون و حەوانەوەی بنەماڵەکانی دیموکراتە و تێکۆشەرانی سیاسیی حزبی دیموکراتی کوردستان زۆربەیان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لەناو خەڵکدان و حزبی دیموکرات لێرەڕا هێز نانێرێتەوە، بەڵکو ئەو هێزەی کە لەوێ هەیەتی، لەباری ڕێکخستنەوە سەرپەرشتی دەکات و

لەوێ تێکۆشانی سیاسی و پڕوپاگەندە و ڕێکخستن ئەنجام دەدەن".

مستەفا مەولوودی دەڵێت: "ئەو هێزانە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتدا بۆ ئەوەی بتوانن بجووڵێن و کار بکەن، دەبێ چەکیان پێ بێت بۆ ئەوەی ئەگەر فشاری بۆ هات بەرگری پێ لە خۆی بکات، لەبەرئەوەی مەبەستی کارەکە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و هێزەکەش هەر لەوێیە، ئێمەش پێمان وایە حزبی دیموکرات وەک تا ئێستە لە مێژووی خۆیدا هەرکات دەرفەتی بۆ هاتبێتە پێش، کەڵکی لێ وەرگرتووە و خەباتەکانی پەرە پێ داوە، دەبێ ئێستەش درێژەی پێ بدات، بەڵام بە دڵنیاییەوە ڕێبەرایەتی حزبی دیموکرات ئەو تێگەیشتنەی هەیە کە بارودۆخی هەرێمی کوردستان و پێوەندی سیاسیی ئەو هەرێمە لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ لەبەرچاو بگرێت و بەشێوەیەک هەڵسوکەوتی سیاسی بکات کە زیان بە ئەزموونی هەرێمی کوردستان نەگات".

هەروەها دەڵێت: "بۆ ئێمە خۆشتر دەبوو ئەگەر لوابایە هەموو ئەندامانی دیموکرات لەناو شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بان و بە شێوەیەکی یاسایی و ئازادانە خەباتی مەدەنی و ڕێکخستن و سیاسیی کردبایە، ئەگەر لە سنوورەکانیش دەرفەتی ئەوە بڕەخسێ ئەوە باشتر دەبوو بۆ پێوەندیکردنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ خەڵکەکەمان، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا بە دڵنیاییەوە ئێمە کارێکی لەم شێوەیە ناکەین کە زیان بە ئەزموون و بەرژەوەندی کوردستان بگات".

مەولوودی بۆ بەردەوامبوونی چالاکییەکانیان لە ناوخۆ بەو شێوازەی کە ئێستە گرتوویانەتە بەر دەڵێت: "لە ڕوانگەی حزبی دیموکرات خەبات و تێکۆشان یەک ڕەهەندی نییە بەڵکو چەند ڕەهەندییە، بەڵام ئەو جۆرە خەباتەی کە دەبێ ئامادەبوونی چالاکتری لەناو خەڵکەکەیدا هەبێ بۆ ئەوەی ڕۆڵ و کاریگەریت زیاتر بێت، لە پلان و بەرنامەی ئێمەدایە بە مەرجێک کێشەیەکی جدی کە لە توانای حزبی دیموکراتدا نەبێ بۆ ئەوەی بەسەریدا زاڵ بێت، ئەوا بەدڵنیاییەوە بەردەوام دەبێت".

بە تەنیا مانەوەی حزبی دیموکراتی کوردستان

هەر پێنج لایەنی سەرەکیی ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵات، مانگێک لەمەوبەر لە بارەگەی سەرەکیی حزبی دیموکراتی کوردستان کۆ بوونەوە و لە ئەنجامدا لەسەر ئەم خاڵە ڕێک کەوتن کە ڕووی چالاکییەکانیان لە ڕۆژهەڵات

بکەنەوە. هەر دوا بەدوای ئەم بڕیارە، گرووپی "پارێزەرانی ڕۆژهەڵات"ی سەر بە حزبی دیموکراتی کوردستان دەستیان کرد بە چالاکی لە ناوخۆدا، بەڵام ئەوا ماوەی مانگێکە ئەو گرووپە لە ناوخۆدان و تا ئێستە لە شەڕ و پێکدادان لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێراندا شەهیدێک و چەند برینداریان هەیە، بەڵام هیچ یەک لە چوار لایەنەکانی تری ئامادەبووی ئەم کۆبوونەوەیە نە بە ڕەسمی و نە بەشێوەی نارەسمی بەتەنگ ئەو دەستپێشخەرییە نەچوون.

جێگری سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستان ئەوەیش دەخاتە ڕوو "نزیک بە مانگێک لەمەوبەر ئەو ٥ هێزە سیاسییەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دانیشتنێکمان لە بارەگای حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران هەبوو، لەو دانیشتنەدا لەسەر بارودۆخی سیاسی گفتوگۆ کرا. یەکێک لە بابەتەکان چۆنیەتیی هاوکاری و هاوخەباتی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵات بەیەکەوە بوو و هەر لەو کۆبوونەوەیەدا لیژنەیەکمان پێک هێناوە، ئەو لیژنەیە لە بارەگای کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دانیشتوون و لەسەر جۆری هاوکاری و هاوپێوەندی و هاوخەباتی بەیەکەوە گفتوگۆ دەکەن، بەڵام هەلومەرجی کار و تێکۆشانی حزبەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان تا ئێستەش هەر حزبەی بەتەنیا و بە لەبەرچاوگرتنی توانای خۆی لە بوارەکانی ڕێکخستن و دیپلۆماسی و بەشداری لەناو خەڵکدا یان چالاکیی پێشمەرگانە کار دەکات، لەم پێوەندییەدا بەداخەوە هاوکاری ئێمە نەگەیشتووەتە ئەوەی لە ئاستە بەرزەکاندا بەیەکەوە بەرنامەیەکی هاوبەشمان هەبێت و حزبی دیموکراتی کوردستان لە توانایدا هەیە لە هەموو ئاستەکانی خەباتدا هێز و توانای خۆی وەگەڕ بخات و چالاک بێت".

ئەلتەرناتیڤ بۆ یارمەتی دارایی

دوای ئەوەی بەغدا بودجەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بڕی، تەنگژەی دارایی باڵی بەسەر هەرێمدا کێشا و ئەو تەنگژەیە داوێنی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتیشی گرتەوە و حکوومەتی هەرێم ئەو بڕە بودجەیەی بڕی کە وەک یارمەتی دارایی بۆ ئەو حزبانەی دەنارد، ئەوەش وای کرد هەندێک لە حزبانە تووشی گرفتی دارایی بنەوە، مەستەفا مەولوودی دەڵێ کە ئەوان هەر لە سەرەتای دروستبوونی حزبەکەیان پشتیان بە یارمەتی خەڵکەکەیان بەستووە لە ناوخۆی ڕۆژهەڵاتدا.

مەولوودی گوتی: "حکوومەتی هەرێم لەلایەن حکوومەتی ناوەندەوە تووشی تەنگژەیەکی دارایی بووە و ئەو

کەسانەش کە بە جۆرێک لە دارایی هەرێمی کوردستان سوودمەند بوون تووشی گرفت هاتوون، هەرێمی کوردستانیش زۆر و کەم یارمەتیی ئەو هێزانەی رۆژهەڵاتی داوە کە لە هەرێمن، ئێستەش کە وەک پێویست لە بەغداوە بودجەی بۆ نایەت، کاری کردووەتە سەر ئەو یارمەتییەی بە ئێمە دەکرێت".

ئاماژەی دا "حزبی دیموکرات لە یەکەم رۆژی دامەزرانی لە خاڵی کۆتایی پێڕەوی ناوخۆییەکەیدا دەڵێت، سەرچاوەی دارایی حزب یارمەتی دۆستان و ئابوونەی ئەندامانی حزبە، بۆیە داواکردنی یارمەتی لە خەڵکی خۆی بەشێکە لە ئەرکەکانی و حزبی دیموکرات ئێستەش هەر بەو داراییەوە کار دەکات و دەبێ بژی، حزبی دیموکرات پێی شەرم نییە داوا لە خەڵکی رۆژهەڵات بکات یارمەتی بدەن بۆ ئەوەی لە سەرجەم ئاستەکانی تێکۆشانیدا بەردەوام بێت و پێویستی بە ئەملا و ئەولا نەبێت".

سەرچاوە: ماڵپەڕی وشە - ڕێکەوتی: ٢ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٤

مستەفا مەلوودی: لەتبوون ئاکامی گرفتیکی تەشکیلاتی بووە

ئەندامی دەفتەری سیاسی و جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان مستەفا مەولوودی، لە وتووێژێکدا دەگەڵ ناوەندی نووچە و شرۆڤەی رۆژ، باسی لە ئەگەرەکانی تێکەڵبوونەوەی دوو باڵی حیزبی دێموکرات کرد و ڕایگەیاند " هەر دوو لامان بروامان بەوە هەیە کە دیالۆگ و دانوستانەکان درێژە پێبدەین".

ناوبراو ڕوونیشی کردەوە کە ئامانجی دیالۆگ و دانوستانەکان بەستنی "کۆنگرەیەکی هاوبەش"ە لە نێوان دوو باڵە لێک دابڕاوەکەی حیزبی دێموکراتدا و "مێژووی هاوبەش و ستراتیژیی هاوبەش"ی ئەو دوو حیزبە کردەوە وەک خاڵی بەهێزی هەوڵەکانی یەکبوونەوە زانی.

ئەو ئەندامەی دەفتەری سیاسیی حدک هەروەها ناڕاستەوەخۆ دانیشی بە هەڵە بوونی لێکدابڕانی ئەو دوو باڵەی حیزبەکەیدا نا بەڵام پرسی یەکگرتنەوەی بە " وڵامێکی مەنتقی بە چاوەڕوانیی رەوای خەڵکی کوردستان" زانی لە

حیزبی دێموکرات.

سازدانی دیمانە: کەریم مەرەسەنە

کەریم مەرەسەنە: پرسی یەکگرتنەوەی دوو باڵی حیزبی دێموکڕات گەیشتۆتە کوێ؟

مستەفا مەولوودی: وەک ئاگادارن زیاتر لە ساڵێکە دیالۆگ و وتووێژ لە نێوان دێموکڕاتەکان دەستی پێکردووە، قۆناغی یەکەم کە قۆناغی ئاسایی‌کردنەوەی پێوەندیی نێوان دێموکڕاتەکان بوو، بە خۆشییەوە تا ئێستا باش چۆتە پێش و هەر ئەوەش یارمەتی کردووە زیاتر لەوەش پرسەکە بەرەوپێش بەرین؛ لە ئێستاشدا کە ئامانج و ستراتیژیی هەر دوولا کەوتنەوە سەر یەکی دێموکڕاتەکان و یەکگرتنەوەیە، هەر دوو لامان بڕوامان بەوە هەیە کە دیالۆگ و دانوستانەکان درێژە پێبدەین، لەسەر مەسەلەکان بە روونی قسەبکەین بۆ ئەوەی بە ئەنجامێکی موسبەت و دڵخۆشکەر بگەین و لە کۆتاییدا بەرەو کۆنگرەی هاوبەش بچین.

کەریم مەرەسەنە: باشە چ شتێک وا دەکا کە پێویست بێ ئێوە ئێستا یەک بگرنەوە؟ ئایا گۆڕانکارییەکی سیاسی/ ئیدۆلۆژی لە ناو ئەم دوو باڵەدا ڕووی داوە؟

مستەفا مەولوودی: یەکەم؛ دێموکڕاتەکان مێژووی هاوبەشیان هەیە، نیشان و سەمبول و کۆنگرە و کۆنفرانس و کار و خەباتی هاوبەشیان هەیە، لەوانەش گرینگتر ئامانج و ستراتیژیی هاوبەشیان هەیە، کەوایە هەر ئەوەندە بەسە بۆ ئەوەی پێوست بەوە بکا دێموکڕاتەکان ڕیزەکانیان یەک بخەنەوە و لە ئەنجامدا یەکبگرنەوە. جیا لەوەش ئەو ناوچەیەی ئێمەی تێدا دەژین، بەتایبەتی وڵاتی ئێران، قابیلی گۆڕان و گۆڕانکارییە. حیزبی دێموکڕاتیش جیا لەوە دەبێ خۆ ئامادە بکا لە کاتی گۆڕانکاریدا لە دەرفەتەکان باش کەڵک وەربگرێ، دەبێ خۆشی بە پێی دەرفەت و ئیمکان کار بۆ گۆڕان و گۆڕانکاری لە ناوچەکەدا بکا، بە واتایەکیتر دەبێ شوێندانەر بێ؛ کارێکی ئەوتۆش بە تەنیا بە لایەکی دێموکڕات ئەگەر نەڵێم ناکرێ دەتوانم بڵێم زۆر زەحمەتە، ئەگەر دێموکڕات بە گشتی بیهەوێ لە ئاست مێژوو، کار و تێکۆشان و خەباتی دوورودرێژدا بێ، دەبێ کات و ئینێرژی خۆی بۆ کاری گەورەی سیاسی تەرخان بکا. هەموانیش دەزانین کە بە هۆی حیزبی سیاسیی گەورە و بەهێز و جێگای بڕاوی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوەیە کە وەها پرسێک دەچیتە پێش، پێکان و بە ئامانج گەیشتنی خودی ئەمانەش پێویستی بە یەکڕیزی

و یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکانەوە هەیە.

کەریم مەرەسەنە: ***بۆ مەگەر ئەو دۆخەی ئێوە باسی دەکەن بەر لە لەتبوونیش لە گۆڕێدا نەبوو؟ مەگەر هەر ئەو کاتیش لێتان ڕوون نەبوو کە حیزبی دێموکڕات دەبێ "لە دەرفەتەکان باش کەڵک وەربگرێ" و "دەبێ کار و ئێنێرژیی خۆی بۆ کاری گەورەی سیاسی تەرخان بکا"؟***

مستەفا مەولوودی: حیزبی دێموکرات بۆ ئەوە دامەزراوە وەک ئامرازێکی سیاسیی کارا بەدواداچوون بۆ پرسە سیاسییەکان بکاو لە دەرفەتەکان باش کەڵک وەربگرێ؛ مێژووی ئەو حیزبە ئەوە نیشان دەدا، ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان لە مەهاباد لە ساڵی ١٣٢٤ هەتاوی، تێکۆشان و خەباتی پێشمەرگانەی ساڵەکانی ٤٦ - ٤٧ی هەتاوی، بەشداری لە ڕاپەرینی گەلانی ئێران و سەرەنجام درێژە دان بە خەباتی سیاسی لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا سەلمێنەری دروستی ئەو ڕاستییەن. بەڵام هەروەک لە وڵامی پرسیارەکانی دیکەدا ئاماژەم پێدا ئەم حیزبە لەو پێناوەدا بێکێشە و گرفتیش نەبووە، تەنانەت لە باری تەشکیلاتیشەوە زۆر جاران گرفت و کێشەی نێوخۆیی هەبووە. بەڵام بە مەدارا و پێکەوەهەڵکردن توانیویەتی زۆر جاران بەسەر ئەو گرفت و کۆسپانەدا سەربکەوێ. ئەوەش لەو ڕاستییەوە سەرچاوەی گرتووە کە ئەو حیزبە جێگە و پێگەی تایبەتی هەیە و دەبێ بەردەوام کاری گەورە بکا. بەڵام هێندێک جاران حاڵەتەکە بە جۆرێک بووە، نەکراوە بە یەکەوە کارەکان بکرێن و بەداخەوە تووشی جیایی و لەت بوون بووە، بەڵام ئەگەر لەت بوونیشی تێدا ڕوو داوە، ئەو ئەسڵە کە دەبێ خەبات بە دژی نیزامی حاکم بە سەر ئێراندا بەردەوام بێ، پارێزراوە و هەر لەو سۆنگەیەوە هەموو دێموکراتەکان لە مەیدانی خەباتدا ماونەوە و درێژەیان بە تێکۆشان داوە.

کەریم مەرەسەنە: ***بەو پێیە کە هەردوو لاتان هاتوونە سەر ئەو باوەڕە کە دەبێ یەک بگرنەوە، دەکرێ بڵێین کە هەردوو لاشتان دان بەوە دا دەنێن کە جیابوونەوەکە هەر لە سەرەتاوە هەڵە بووە، ئایا دەکرێ ئەو بۆچوونە ڕاست بێ؟ ئەگەر نا بۆچی؟***

مستەفا مەولوودی: دەبێ پرسەکان واقعبینانە هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێ و بە وردی تاووتوێ بکرێن. پرۆسەی لەتبوون و لە یەکتردابڕان شتێکی یەک ڕۆژە و "فی‌البداهە" نەبووە، بەڵکوو ئاکامی گرفتێکی تەشکیلاتی بووە کە دەمێک بوو لە نێو حیزبی دێموکڕاتدا بوونی هەبوو. زۆر و کەم کاری بۆ دەکرا کە گرفتەکە لە نێو حیزبی

یەکگرتوو و یەکدەستدا چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە، بەڵام لە ئاکامدا بەو ئاراستەدا کەوت کە بەداخەوە نەکرا بە یەکەوە درێژە بە خەبات و تێکۆشان بدەین. هەمووشمان هەر لایەک بە بەشی خۆی لە پێکهاتنی ئەو دۆخەدا پشک و بەشداری هەبوو، واتە بە قەرای مسئوولییەت و بەرپرسایەتیان، بە واتایەکی دیکە هیچ لایەک بە تەنیا خەتاباری سەرەکی نەبوو. هەرچۆنێک بوو واقعییەتێک بوو هاتە پێش و دەبوو قەبووڵ بکرێ. ئێستا کە پاش زیاتر لە حەوتساڵ هەر دووک لامان باس لە پێویستی کەوتنەوە سەریەکی دێموکڕاتەکان دەکەین، لە پێشدا وڵامێکی مەنتقییە بە چاوەڕوانی ڕەوای خەڵکی کوردستان بەگشتی و خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تایبەتی.

دووهەم؛ ئاکامی کارکردنی ئەو چەند ساڵەی هەر دوو لامان ئەو ئاکام و دەرهاویشتەی هەبووە کە ئەگەر دێموکڕاتەکان بیانهەوێ لە ئاستی ئەرک و بەرپرسایەتیی مێژووییاندا بن، ناچارن بە نیسبەت پرسی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە یەکەوە بن. جیا لەوانەش ئەو کات ئەو هۆیانەی کە یارمەتیان دا بە لێکدابڕانی دێموکڕاتەکان، ئێستا زۆر کەمڕەنگ بوونەتەوە یان هەر نەماون، جیا لە هەموو ئەوانە ئەگەر بایەخ بە بەرژەوەندیی گشتی بدەین، دیارە بەرژەوەندیی گشتی بزووتنەوەی کورد لە یەکێتی و یەکڕیزیی دێموکڕاتەکان دایە.

کەریم مەرەسەنە: *وەک دەزانین مەسەلەی لێکدابڕان لە ناو حیزبی دێموکڕاتدا شتێکی تازە نییە، لەسەردەمی ئەحمەد تۆفیقەوە تا ئەم دوا لێکدابڕانە چوار تا پێنج نموونەی جیابوونەوە هەیە، کێشە لە چی دایە؟*

مستەفا مەولوودی: دەکرێ کێشەکە لە زۆر شتدا بێ؛

یەکەم: حیزبی دێموکڕات بە زۆری حەیاتی سیاسیی لە تاراوگە و دوور لە زێدی خۆی بووە.

دووهەم: پەیوەست بوون بە حیزبی دێموکڕات ڕەواڵی زۆر ئاسایی و سیستماتیکی بە خۆیەوە نەگرتووە. بە واتایەکیتر پرۆسەی بە ئەندام بوونی حیزب لەگەڵ ئەوەدا بە پێی پەیڕەوی ناوخۆ دیاری کراوە، بەڵام لە جێبەجێکردنیدا مەرج نییە ئەو ڕەواڵە هەمیشە ڕەچاو کرابێ.

سێهەم: چۆن خەباتکردن یان ئەوەیکە لە چ شێوە خەباتێک لە کات و زەمانەکاندا کەڵکی وەربگیرێ لە حیزبدا

قسەی لە سەر بوو، هەر ئەوەش زۆری جیاوازیی بۆچوون لەسەر بوو.

چوارەم: خوێندنـەوە بـۆ خـەباتی نەتەوایـەتی لـە ڕۆژهـەڵات و پێویـستیی هـەوڵ و خـەبات بـۆ دابینکردنـی پێداویستییە کۆمەڵایەتییەکانی کۆمەڵگەی ئێران و کوردستان لە حیزبدا بێکێشە نەبووە.

پێنجەم: تێکهەڵکێشکردنی خەباتی تێکۆشەرانی کورد لە ڕۆژهەڵات لەگەڵ خەباتی سەرانسەری ئێرانییەکان، یـان باشتر بڵێین هاوسەنگکردن و دۆزینەوەی ڕێگایەکی دروستی سیاسی کە لە یەک کاتـدا دەکرێ بـە گشتی وڵامت بـۆ ئەو پرسانە هەبێ، لە حیزبدا کێشە و گرفتی خۆی هەبوو.

شەشەم: لە هەموویان گرینگتر، نەبوونی فەرهەنگی دێموکراسی لە ناوچەیەکەدا کە ئێمە تێیدا دەژین، واتە تاقی نەکردنـەوەی دێموکراسـی و جێگیـر نـەبوونی یارمەتیـدەری ئـەو دۆخـە بـووە. وڵاتـانی دەوروبـەری ئێمـە خـاوەنی فەرهـەنگی دێموکراسی نـین. لـە وڵاتـی ئێـران بـە بـوونی وەهـا نیزامێکـی حکوومـەتی و کۆمەڵایەتییـەوە کـە بـۆ هەمووشمان ڕوونە، کولتووور و فەرهەنگی دێموکراسی تا ئێستاش جێگیر نـەبووە. جا کوردستان بـە نیسبەت هـەموو ئەو وڵاتانەوە، ئەگەر دوورتر و بێگانەتر نەبێ بە دێموکراسی، نێزیکتـر یـان لـەپێش ئەوانەوە نییـە. ئـەوەش بـە دڵنیاییەوە شوێنی لە سەر جۆری سازمان و ڕێکخستن و دروست کردنی قەوارەی تەشکیلاتی و لە ئەنجامدا بەیەکەوە کار کردنیش دادەنێ. ئەگـەر هـەمووی ئـەو هۆیانـە کـۆ بکەینـەوە، دەکرێ بـەو ئاکامە بگـەین کـە لـە دروستبوونی حیزبێک لە ژینگەیەکی ئەوتۆدا، دەکرێ چاوەڕوانی بە یەکەوە نەحاوانەی ئەندامەکانیشی لـێ بکرێ. بـە تایبـەت کە سەیری مێژووی حیزبەکان لە وڵاتانی دیکەشدا دەکەین، ئەو حاڵەتە بۆ زۆر حیزب هاتۆتە پێش.

کەریم مەرەسەنە: *وەختێک چاو لە مێژووی جیابوونەوەکان دەکەین، دەبینین کە تەقریبەن هەموو جارێ باس لە "پێشێلکرانی دێموکراسی لە لایەن زۆرینە" و خۆسەپاندنی ئەم یان ئەو سەرکردە بەسەر ئیرادەی گشتی و ئەو جۆرە کێشانە کراوە کە زیاتر پەیوەندییان بە شەخسەوە هەیە! کەچی دواتر کە دوو باڵەکە یەک دەگرنەوە، هەر ئەم شەخسانە لە ڕیزی حیزبێکی یەکگرتوودا کۆ دەبنەوە و دەست دەکەنەوە بە کاری ئاسایی خۆیان. دەڵێم ئەمە ناکرێ نیشانەی ئەوە بێ کە کێشەکان پەیوەندییان بە شەخسەوە نەبێ و کێشەکە لەو سیستمە دابێ کە شەخسەکان کاری پێدەکەن؟*

مستەفا مەولوودی: لە وڵامی پرسیاری چوارەمدا بە جۆرێک ئیشارەم کردووە، کە فەرهەنگی دێموکراسی لە نێو کومەڵگەی ئیمەدا و تەنانەت لە نیو حیزبەکانیشدا نەهادینە و جێگیر نەبووە، سیستیم و نیزامی حیزبیش بە دروستی یاسامەند نەکراوە، هەتا بە دروستی هەم ئوسووڵی حیزب بە ڕێکوپێکی بپارێزرێ و هەمیش مافی کەمایەتی بە تاک و کۆ وەک لە پرۆگرامدا هاتووە کاری پێ بکرێ؛ ئەوە بۆ خۆی کێشەیە و زۆر جار ئەندامی حیزب لە سیستیمی حیزبیدا، لە نێوان ئەرک و مافدا، تووشی گرفت بووە و دەبێ، هەر ئەوەش لە ڕەوتی دابڕان و جیابوونەوە و لەتبوون لە نێو حیزبی دێموکڕات دا زۆرجار دەرکەوتووە و بەداخەوە زۆریش کێشە و گرفتی بەدواوە بووە.

بە پێی پێڕەوی حیزب هیچ کەسێک ناتوانێ خۆ لە حیزبدا بەزۆر بسەپێنێ، بەواقیعی و بەکردەوەش ئەوە لە حیزبی دێموکڕاتدا خۆی دەرنەخستووە، لەبەر ئەوە لە تەواوی ئەو ماوەیەدا کە حیزب لە خەبات و تێکۆشان بەردەوام بووە، کۆنگرەکانی بە تایبەت پاش شۆرشی گەلانی ئێران بە ڕێکوپێکی و لە کاتی خۆیدا بەستوون، سیستیمی ڕێکخستن و ئۆرگانیزاسیونی حیزب بە شێوەیەکی دروست ڕێکخراوە.

ئەوەی لە حیزبدا هەیە کاری بە کۆمەڵ و ئۆرگانیکی حیزبە و نەفەر زۆر رۆڵ و دەوری تایبەت و کارسازی نییە. بۆیە پاش دابڕان نەفەرەکان بەیەکەوە دەتوانن کار بکەن، ئەوەش بۆ خۆی خاڵێکی باش و پۆزەتیڤە ئەگەر لە جێگایەک بۆتە هۆی دابڕان لە شوێنیکی دیکە بۆتە هۆی بەیەکەوە مانەوە و کارکردن و درێژە دان. دەکرێ بڵێین تاک دەوری خۆی هەیە بەڵام باشی بۆچووی دەکرێ گرفتەکە لە تاکدا نەبێ بەڵکوو لە سیستم و نیزامی کارکردندا بێ. ئەوەش وامان لێدەکا بە جیددی بە سیستیمی کاری حیزبیماندا بچینەوە و کەموکۆرییەکان کەمتر بکەینەوە.

***کەریم مەرەسەنە:** هێندێک دەڵێن ئەو هەوڵانە جیدی نین و تەنیا بۆ سەرقاڵکردنی ڕای گشتین، بۆچوونتان چییە؟*

مستەفا مەولوودی: نا من پێموایە هەوڵەکان جیدین، بەڵام گرفتی جیدیشی لە سەر ڕێگایە؛ بۆیە دەبێ زۆر کار بکەین تا باشتر لێکتێبگەین و لە ئەنجامدا بە یەکگرتنەوەیەکی جێی دڵخوازی هەردووک لا بگەین. مەسەلەکە لە جیدی بوون یان نەبووندا نییە، لایەنەکانی دێموکڕات خوێندنەوەیان بۆ یەکگرتنەوە جیاوازە؛ هەرچی حدکایە لای وایە دەبێ لە چوارچێوەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێراندا بە دیالۆگ و قسە کردن بەرەو کۆنگرەیەکی

هاوبەش بچین، هەرچی "حدک"یە لای وایە لە واقیعدا دێموکڕات ئێستا دوو قەوارەن، دەبێ ئەو دوو لایە بە یەکەوە بە دیالۆگ و قسەکردن و یەکتر قەبووڵکردن و بە فۆرمولی "براوە براوە" بەرەو کۆنگری هاوبەش بچن. ئەوەش بە زەحمەتە و کاری زۆری دەوێ. بەڵام مادام ئامانجی دێموکڕاتەکان یەکگرتنەوەیە، ئومێدی ئەوەی بە ئاکام بگەین بە خۆشییەوە زۆرە.

کەریم مەرەسەنە: *هێندێک جیاوازیی نە هێندە بچووک لە بەرنامەی ئەم دوو باڵەی حیزبی دێموکڕاتدا هەیە کە ئەمیان لەوی دیکە جیا دەکاتەوە؛ ئەو جیاوازییانە چۆن چارەسەر دەکەن و بەرنامەی کام لاتان دەبێتە بنەمای یەکگرتنەوە؟*

مستەفا مەولوودی: دێموکراتەکان شتی هاوبەشیان زۆرە، بەڵام جیاوازیشیان هەیە. لە ناوەکەدا، لە چەند دەستەواژێەک کەڵک وەرگیراوە، ئەگەر بە عورف و چۆن کەڵکوەرگرتن لە ناوی دێموکراتدا بە مانا و واتای جیاوازیی ئەوتۆ لە ناوی دێموکراتدا زۆر بەدی ناکەی. بەڵام بە قانوون و ڕەسمی و ناوی تەواو، دوو ناوی جیاوازن. بۆ چارەسەریی ناوی دێموکڕاتەکان، مادام قسە لە دیالۆگ و تەوافوق و کۆنگرەی هاوبەش دەکەین، ناوی دێموکڕات وەک هەموو شتەکانی حیزب دەکرێ لە کۆنگرەدا لە سەری ساغ بینەوە. کۆنگرە پاش قسە لە سەر کردنی تەواو لە سەر چ ناوێک ساغ بۆوە و بڕیاری دا ئەوە دەبێتە ناوی حیزبی دێموکراتەکان و هیچ کێشەیەکیش دروست ناکا.

جیاوازیی دیکە لە مودیرییەتی حیزبدا هەیە، هەر وەها لە پیوەندیی تەشکیلات لە نێو ئەندامانداا، تەنانەت لە هەڵوێست و تاکتیک و ڕوانینشدا بۆ مەسەلە سیاسییەکان هەیە. بەڵام حیزبی دێموکرات هەم حیزبێکی زیندووە، هەمیش ئامادەیی تێدایە بە دانیشتن و قسەکردن لە سەر هەموو ئەو مەسەلانە لە سەر شتی هاوبەش ساغ بنەوە و بیکەن بە زمان و کاری سیاسیی هاوبەش و گشتیی حیزب. لە بەر ئەوە لە ئەسڵدا جیاوازییەکان جەوهەری نین.

سەرچاوە: ناوەندی هەواڵ و شرۆڤەی ڕۆژ - ڕێکەوتی: ٢٣ی مارچی ٢٠١٤

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

مستەفا مەولوودی: لاوازییەک بە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتەوە دیارە

بۆ قسەکردن و شیکردنەوەی ڕەوشی سیاسی ئێران بەگشتی و ڕۆژهەڵاتی کورستان بەتایبەتی, هەروەها بۆ لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنی کار و چالاکی و ڕەوشی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هۆکارەکانی کەمبوونەوەی چالاکییەکانیان. بۆ شیکردنەوەی چەندین پرسی دیکەی پێوەست بە گەلی کورد. گۆڤاری چرکە چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ (مستەفا مەولوودی) جێگری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستان سازکرد

.

چاوپێکەوتن: سەرباز واحد

چرکە: *خوێندنەوەتان بۆ ڕەوشی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بەگشتی چۆنە؟*

مستەفا مەولوودی: کۆماری ئیسلامی ئێران لە ناوچەکەدا لەڕووی ئابووری و سیاسەت و دەسەڵات خاوەن جێگە و پێگەیە, کۆماری ئیسلامی ئێران دەیتوانی نەخشێکی گونجاو هەبێت هەم بۆ خەڵکی وڵاتی خۆی و هەم بۆ دەوروبەرەکەی و هەم بۆ لایەنی ئابووری و سیاسی و ئەمنی جیهان. بەڵام سیستەمی حاکم بەسەر ئێران سیستەمێکی مەزهەبییە و نەیتوانیوە خێر و بێری بۆ خەڵکی خۆی و دەوروبەری هەبێت و ڕۆڵێکی زۆر خراپی لە ناوچەکەدا گێڕاوە. وەک چۆن دەبینین لە ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەدا بەهەموو شێوەیەک دەستێکی ئێرانی تێدایە و ناهێڵێت میللەتان بەدڵی خۆیان بژین و ڕێگە نادات ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە ببڕێتەوە. کۆماری ئیسلامی ئێران سیستەمێکی دیکتاتۆرییە و هەرگیز نەیتوانیوە دیموکراسی بێت.

چرکە: *بێدەنگی و کەمی چالاکی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆچی دەگەڕێتەوە؟*

مستەفا مەولوودی: ئەگەر سەیری ئەو وڵاتانە بکەین کە کوردیان بەسەردا دابەشکراوە ئەوا هەمیشە کاریگەری ڕاستەوخۆیان لەسەر سیاسەتی کوردانی خۆیان هەبووە, ئەگەر کاریگەری داگیرکاری ئێران نەبوایە لەبەرانبەر وڵاتانی زلهێز لە سەردەمی جەنگی جیهانی دووەمدا ئەوا ڕەنگە ئەوکات نە حزبی دیموکراتی ئێران دروست ببا و

نە پێشەوا قازی شکل و نەخشی گرتبا و نە کۆماری مەهابادیش دامەزرابا. دەسەڵات و رژێمی ئێران بەجۆرێک خۆی سەپاندووە لە رۆژهەڵاتدا کە زۆر کەم دەرفەتی بۆ ئەنجامدانی چالاکی سیاسی هێشتووەتەوە, لەملایشەوە رژێمی ئێران هەوڵی بەربەرەکانێ خستنە نێوان کوردانی رۆژهەڵات و هێزە سیاسییە کوردییەکان دەدات. لەلایەکی دیکەیشەوە هێزی رژێمی ئێران و حزبەکانی رۆژهەڵات و کوردانی رۆژهەڵات بەگشتی هاوسەنگ نییە. بۆیە هێزە سیاسییە کوردییەکانی رۆژهەڵات بەرەو باشووری کوردستان هاتوون و سنووری رۆژهەڵاتیان بەجێهێشتووە. پەیوەندی سیاسی و هاموشۆ و پەیوەندی بازرگانی هەرێمی کوردستان و ئێرانیش وایکردووە کە کاریگەرییەکی راستەوخۆی لەسەر جوڵە و حەرەکەتی حزبەکانی رۆژهەڵات هەبێت. هەموو ئەو هۆکارانەی باسکران ئەوە دەردەخات کە حکومەتی ئێران نادیموکراسییە و جوڵەی سیاسی لە ئێران بەگشتی زۆر سستە و فشارێکی زۆر خراوەتە سەر حزبەکانی رۆژهەڵات. بۆیە لاوازییەک بە حزبەکانی رۆژهەڵاتەوە دیارە.

چرکە: ئێوە لەبەر بەرژەوەندی و خاتری هەرێمی کوردستان سنووری چالاکییەکانتان فراوانتر نەکرووە؟

مستەفا مەولوودی: مەسەلەکە خاتر نییە, بەڵکو مەنتیقێکی سیاسی هەیە کە دەبێت حزبی دیموکرات رەچاوی بکات. هەرێم و ئێران پەیوەندییەکی باشی بازرگانی لەنێوانیاندا هەیە و ئەم پەیوەندییە سوودی بۆ کوردانی هەردوولا هەیە. کۆماری ئێران لە دیوی خۆیەوە ئەمنیەتی ئەم هەلومەرجە بازرگانییەی پاراستووە, بۆیە دەبێت بەرپرسانی هەرێمیش رەوشی ئەم دیوە بپارێزن, دەکرێت لەکاتی دروستکردنی چالاکی هەرێم بە حزبەکانی رۆژهەڵات بڵێت دەکرێت لەبەرژەوەندیم نەدەن و ئەمنیەتی دراوسێی من تێک نەدەن ! فەرموو بڕۆن لەودیوی سنوور چالاکی خۆتان ئەنجام بدەن!. بۆیە دەکرێت لەڕووی سیاسییەوە بڵێین ئێمە لەوڵاتێکی دیکەوە ناتوانین هەموو کارێکی سیاسی خۆمان جێبەجێ بکەین.

چرکە: بۆچی لە رۆژهەڵاتی کوردستاندا چالاکی سیاسی و سەربازی ئەنجام نادەن؟

مستەفا مەولوودی: هەر وڵاتێکی کوردی بەسەردا دابەشکراوە سیاسەت و هەڵوێست و کار و کردەوە و کەلتووری تایبەتی خۆی هەیە و رەفتاری تایبەت بەخۆیان سەبارەت بە سیاسەتی هێزی کوردی لە ناوچەکەدا هەیە. لە زۆر حاڵەتدا ئەگەر بەراورد لەنێوان ئێران و تورکیا بکەین دەبینین گەلێک جیاوازی لەنێوانیاندا هەیە. بەڵام لەخاڵێکدا لەوانەیە هاوبەش و هاوکاری یەکبن دژ بە بەرەوپێشچوونی رەوشی سیاسی کورد بە گشتی. حزبی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

دیموکراتی کوردستان ئەوە حەفتا ساڵە هەم لەرۆژهەڵات و هەم لەسەر سنوورەکانی رۆژهەڵات و ئەگەر دەرفەتیشی نەبووبێت لە باشووری کوردستانەوە چالاکی سیاسی خۆی کردووە و خۆی بەڕێوە بردووە. ئێمە تاوەکو ١٠ ساڵ لەمەوپێش باوەڕمان وابوو دەتوانین لەچوارچێوەی ئێرانێکی دیموکراتیدا خودموختارییەک بەدەست بهێنین، بەڵام دوای تێگەیشتنمان لە فیدرالیزم و گۆڕانی رەوشی سیاسی ناوچەکە ئەم پرسیارەمان گۆڕیوە بەوەی لە چوارچێوەی ئێرانێکی دیموکراتیکی فیدراڵی خاوەنی هەرێمی سەربەخۆ بین. ئەم تەیاربەندییەی ئێستاش لە ناوچەکەدا هەیە بەسەر دوو بەرەدا دابەشبووە کە ئەویش بەرەی شیعە و رووسە، لەم لایشەوە بەرەی رۆژئاوا و ئەمەریکا و تورکیا دەبینین, ئەمەش دەرفەتێکی بۆ رەخساندووین کە بتوانین سوود لە رەوشەکە وەربگرین، بەڵام بەداخەوە ئەم دەرفەتە تائێستا لە رۆژهەڵاتی کوردستان نەهاتووەتە ئاراوە.

چرکە: ئایە ئێوە هیچ کارتێکتان هەیە بەرانبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران بەکاری بهێنن؟

مستەفا مەولوودی: هەموو هێزێکی سیاسی بە جەمعیەتێک و کەرەستەیەکی کەمەوە دەتوانێت ئاڵۆزی زۆر گەورە لە وڵاتێکدا دروست بکات، بۆیە ئەگەر ئێمەبمانەوێت زۆر بەئاسانی ئاڵۆزی زۆر گەورەمان لە رۆژهەڵات پێدروست دەکرێت. بەڵام حزبی دیموکرات لەبەرئەوەی حزبێکی سیاسییە بۆیە خوێندنەوەکەشی بۆ بار و رەوشەکە سیاسییە. ئەگەر سەیری هەرێمی کوردستان بکەین بە دیفاکتۆ دەوڵەتێکە بۆخۆی و دامو دەزگا و پێگەی تایبەتی خۆی لە ناوچەکەدا هەیە و پێ بە پێ بەرەو سەربەخۆیی هەنگاو دەنێ، ناکرێت ئێمە وەها کارێک بکەین کە زیان بە هەرێم بگات و بەهۆی چالاکی ئێمەوە وڵاتیکی دیکە هێرش بکاتە سەر خاکی ئەم هەرێمە, چونکە واخەریکە ئەم هەرێمە دەکەوێتە سەر پێ و دەبێتە دەوڵەت. بۆیە دەبێت تەحامولێکی عەقڵانی سیاسی بکەین و حزبی دیموکرات پێی وایە هەر بەشێکی کوردستان دەبێت لە چوارچێوەی ئەو وڵاتەی تێیدایە هەوڵی سەربەخۆیی بدات و سیستەمێک داوابکات کە هەم بۆخۆی سەربەخۆیی و دەسەڵاتێکی هەبێت و هەم پەیوەندیشی لەگەڵ ئەم وڵاتەی کە بەسەری دابەشکراوە هەبێت. بۆیە ئەمان چەند پێوەند و کۆمەڵێک خاڵی گرنگن کە حزبی دیموکرات لەبەرچاوی گرتوون.

چرکە: ئێوە ئاماژەتان بەوە کرد کە بە دەستە جەمعییەکی کەم دەتواندرێت ئاڵۆزی دروست بکرێت، وەک ئێستاش دەبینین لە کوردستانی باکووردا شەڕ و پێکدادانی چەکدارانی پەکەکە و حکومەتی تورکیا کەوتووەتە ناو شارەکان, ئایە خوێندنەوەی ئێوە بۆ ئەم رەوش و هەنگاوەی پەکەکە چییە؟

مستەفا مەولوودی: هەموو هێزێکی سیاسی سەیری توانا و قابیلیەتی خۆی دەکات بەرانبەر بە دوژمنەکەی

بۆئەوەی لە ئاستی خۆی بڕوانێت و بزانێت خەڵکەکە چەندە بە پێشوازییەوە دێت. ئەگەر سەیری مێژووی کورد بکەین کاتێک دەبینین کە گەلی کورد ماوەتەوەو لەناو نەچووە لە ئەنجامی ئەو خەبات و تێکۆشانە بووە کە کردوویەتی. خوێندنەوەی حزبی دیموکراتی کوردستان بۆ رەوشی باکووری کوردستان ئەوەیە کە ئێستا کوردانی باکوور و هێزە سیاسییەکانی باکوور زۆر بەهێزەوە بەرگرییەکی باش دەکەن لەبەرانبەر ئەو هێرشانەی کە بۆیان دەهێندرێت، ئەوە خەڵک و هێزەکانی باکوورن بڕیار لەوە دەدەن کە چۆن خەباتی سیسی دەکەن. بەڵام ئەگەر بڵێین ئەنجامی ئەو بەرگری و ئازایەتییە چیە؟ ئایە ئازادیمان بۆ دەهێنێت؟. ئێمە ئارەزوو دەکەین هەردوو لا بگەڕێنەوە بۆ مێزی گفتوگۆ و هەوڵی چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانیان بدەن و بە ئەنجامێک بگەن. چونکە کێشەی کورد لە هەموو پارچەکاندا کێشەیەکی سیاسییە و دەبێت لەڕووی سیاسییەوە چارەسەری کێشەکان بکرێت. پێمان وایە هەر میللەتێک لەهەر شوێنێک ئەگەر بە یاسا و سیاسەت دەستکەوتێکی دەستبکەوێت زۆر باشترە لە میللەتێک کە دەستکەوتی بە کودەتا و شەڕ دەست کەوتبێت.

چرکە: حاجی محەمەدی هاوسەرۆکی پژاک لە دیدارێکی رۆژنامەوانی باسی لەوە کردبوو ئاڵای کوردستان ئاڵای میللەتی کورد نییە و چەندین بۆچوونی دیکەی جیای لەبارەی پیرۆزییەکانی گەلی کوردەوە هەبوو, ئێوە لەو بارەیەوە چی دەڵێن؟

مستەفا مەولوودی: قسە و لێکدانەوە سیاسییەکانی حاجی ئەحمەدی پژاک زۆر ورد نییە و ئەگەر کەسێک بیەوێت هەڵسەنگاندن بۆ کورد بکات باش نییە سوود لە لێدوانەکانی ئەو بکات. چونکە ئیفرات و تەفریتی تێدایە و بەجۆرێک لە جۆرەکان زمانێکی زبر و گونجاو نییە. حاجی ئەحمەدی هاوسەرۆکی پژاک لەبارەی ئاڵای کوردستانەوە یان بێزانیارییە یان دەیەوێت بێحورمەتی بەرانبەر بە پیرۆزییەکانی کورد بکات. ئەم ئاڵایە لە سێ بەشی کوردستان بە رەسمی هەڵدراوە و کاتی خۆیشی لە ئارارات هەڵدراوە و دواتر بە کەمێک گۆڕانکارییەوە لە کۆماری مەهاباد هەڵدراوە و ئێستاش لە لایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەرەسمی کراوە بە ئاڵای کوردستان. بۆیە ئەگەر پێی خۆش بێت یان نا! ئەگەر بیەوێت یان نا ئەمە ئاڵای کوردستانە و بە فەرمی ناسێندراوە و جێگەی شانازی نەتەوەیەکە چەندین جار بە شانازییەوە لە مێژوودا هەڵکراوە. ئاساییە حزبێک ئاڵایەک بۆخۆی دروست بکات و ئەگەر لەداهاتوو توانی وڵاتێک بەڕێوە ببات لەڕێگەی دیموکراسییەوە, بەڵام کەس ناتوانێت ئاڵای نەتەوەی کورد بگۆڕێت و سووکایەتی پێوە بکات.

سەرچاوە: ماڵپەڕی چرکە نێت - ڕێکەوتی: ١٦ی بێبریوێری ٢٠١٦

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

لە ئێستادا حدکا کۆبوونەوەکانی لەگەڵ ئێمەدا ڕاگرتووە

مستەفا مەولوودی: ئەو کەسەی تەقینەوەکەی لە کۆیە کرد، کورد بوو و ئەندامی ڕێکخراوێکی خۆمان بوو.

مستەفا مەولوودی سکرتێری حیزبی دیموکرات لە چاوپێکەوتنێکی "ئاژانس"دا وەڵامی چەند پرسیارێکی گرنگ دەداتەوە و سەبارەت بەو تەقینەوەیەی لە بەردەم بارەگاکەیان لە کۆیە ئەنجام درا باس لەوە دەکات ئەو کەسەی تەقینەوەکەی کرد کورد بووە و ئەندامی خۆیان بووە و دەشڵێت، "ئەو کەسە تا گەیشتووەتە لای ئێمە بۆمبەکەی بە چەند بازگەیەکی پێشمەرگە و ئاسایشی هەرێمدا تێپەڕاندووە."

سازدانی: هێمن حەسەن

ئاژانس: تۆ چ ئەجێندا و بەرنامەیەکی نوێت هەیە بۆ یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان؟

مستەفا مەولوودی: پرسی یەکگرتنەوەی دیموکراتەکان جددییە و لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا کە دابڕان لە ڕیزەکانی حزبی دیموکراتدا ڕووی داوە هەمیشە گرنگیی خۆی هەبووە و کاری لەسەر کراوە. ئێمە چوار ساڵ پێش ئێستاش ئەو پرسەمان لەگەڵ یەکتر باس کردووە و تەنانەت پڕۆژەیەکی نووسراویشیمان داوەتە هاوڕێیانمان لە حدکا کە چۆن هەردوو لایەنی حزبی دیموکرات یەک بخەینەوە. دیارە پێشتر لیژنەیەکمان هەبوو بۆ یەکگرتنەوەی هەردوو لایەنی حزبی دیموکرات کە من سەرۆکی لیژنەکەی حزبی دیموکراتی کوردستان بووم و بیروبۆچوونەکانی من لەنێو ئەو پڕۆژەیەدا هەیە.

ئاژانس: بەڵام خالید عەزیزی لە چەند ساڵی ڕابردوودا نەیتوانی ئەو کارە بکا، ئایا تۆ دەتوانی یان دەتوانی بەڵێنی ئەوە بدەی کە هەردوو دیموکرات یەک بخەیتەوە؟

مستەفا مەولودی: ئەم پرۆسەیە کە لەگەڵ کاک خالید دەستمان پێ کردووە باش چووەتە پێشەوە، لە ئێستادا

پەیوەندییەکانمان ئاسایی بوونەتەوە و لە کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا بە یەکەوە دادەنیشین و قسە دەکەین، سەردان و هاتوچۆمان هەیە لە بەینـدا، دوو لیـژنە لە لایەن ئەوان و ئـێمەوە هەیە کە بە یەکەوە دادەنیشـن و لەسـەر چۆنیەتیی یەکگرتنەوە قسە دەکەن، ئەگەرچی ماوەی ساڵێکە هاوڕێیانمـان لە حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ڕەوتـی وتووێژەکانیـان ڕاگرتـووە. دیـارە ئەمن هەوڵ دەدەم ئەو وتـووێژ و دانیشتنانە دەست پـێ بکەنەوە تـا بە یەکەوە خاڵە هاوبەشەکان بدۆزینەوە و کاریان لەسەر بکەین لە پێناو یەکگرتنەوەدا.

ئاژانس: ***بۆچی گفتوگۆکانیان ڕاگرتووە؟***

مستەفا مەولـوودی: ئەوان وا تێگەیشتوون کە کـاک خالیـد عەزیـزی لە سیاسـەتی حزب و میدیادا بە جۆرێک سیاسەت دەکـا کە جیـاوازیی ڕوانگە و بۆچوونی سیاسی لەگەڵ ئەوانـدا دروست کـردووە، ئێمە خوێنـدنەوەمان بۆ چۆنیەتیی بەشداریی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە بزاوتـی سیاسی و کۆمەڵایەتی و مەدەنی فرەڕەهەنـدییە و بە بایەخێکی زۆرەوە بۆ جۆری خەبات و چالاکیی مەدەنی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەڕوانین کە بەشێکی سەرەکییە لە خەبـاتی کورد، کەچی ئەوان پێیـان وایە ئەم جۆرە خەبـاتە کەمڕەنگکـردنەوەی خەبـاتی سیاسیی پێشمەرگانەیە، بەڵام ئەمن پێم وایە ئەم خوێنـدنەوەیەی ئەوان دەقیـق و لە جێـی خۆیدا نییە، چونکە مێـژووی خەبـاتی حزبـی دیموکرات بایەخی تایبەتیی داوە بە هەردوو ڕەهەند و جۆری خەباتەکە.

ئاژانس: ***باشە لە ئێستا چ هۆکارێک لە بەردەم یەکنەگرتنەوەدا ماوە؟***

مستەفا مەولودی: هیچ هۆکارێکی سیاسی نابینم کە وەک کۆسپێک لە نێوان یەکگرتنەوەی ئێمە و حدکادا هەبێ، جگە لە میکانیزم و تەکنیکی یەکگرتنەوە کە دیارە میکانیزمەکانمان بۆ چۆنیەتیی یەکگرتنەوەمان جیاوازە.

ئـاژانس: ***ئایـا تەقینـەوەکەی کـۆیەش ترسـی خسـتووەتە نێـو پارتەکـانی ڕۆژهەڵات و ئەمە بـووەتە هۆکـاری نزیکبوونەوەکەتـان، یان نزیکبوونەوەکە پەیوەندیی بە خەباتەوە هەیە؟***

مستەفا مەولوودی: بنەڕەتی مەسەلەکە هاوکاریکردنی خەباتکارانەیە لە نێوان هێزە سیاسییەکان بـۆ تێکۆشانی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتدا کە وای کردووە ئێمە هاوکاریی یەکتر بکەین، هەڵبەت دەتوانین بڵێین تەقینەوەکە

هۆکارێک بوو بۆ خێراترکردنی ئەو ڕەوتە.

ئاژانس: پارتەکانی دیکەش ترسیان لێ نیشتووە لە دوای تەقینەوەکە؟

مستەفا مەولوودی: بەڵێ، هەر بۆیەش دەزگا ئەمنییەکانی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کۆ بوونەتەوە. ئەوان دانیشتوون و لەسەر دیاریکردنی سیغەیەکی هاوبەش بۆ هاوکاریی یەکتر و ئاڵوگۆڕی زانیاریی ئەمنیەتی لە نێوانیاندا قسە و باسیان کردووە.

ئاژانس: پێت وایە ئەو تەقینەوەی کە لە ماوەی ڕابردوو لە بەردەم بارەگای سەرەکیتاندا ڕووی دا لەبەر چی بوو؟

مستەفا مەولوودی: ئێران هەمیشە بە دووی ئەوەوە بووە کە زەبر لە هێزە کوردییەکان بدا و لە هەمان کاتدا دەیەوێ بڵێ هەرێمی کوردستان ئەو ئەمنییەت و ئاسایشەی پێی دەنازێ ئەو ئاسایش و ئەمنییەتە نییە. هەروەها لەو سەروبەندەی گۆڕانکاری لە پۆستی سکرتێری حزبدا وا بنوێنێ ئەوە ناکۆکیی نێوخۆیی حزبە کە ئەم تەقینەوەیەی درووست کردووە. هەروەها دەیویست بە درووستکردنی بەدگومانی لە یەکتری ڕەوتی ئەو دانیشتن و وتووێژانەش کە لەگەڵ حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بوومانە لە باری ببا و وا بنوێنێ کە ئەم تەقینەوەیە لە دژی یەکتر کراوە.

ئاژانس: پێتان وایە ئێران ئەم تەقینەوەیەی کردووە یان دەستێکی نێوخۆیی لە پاشووری کوردستان بووە؟

مستەفا مەولوودی: زانیاریی ورد و دەقیقمان لە چۆنیەتیی ڕووداوەکە هەیە. ئەو کەسەی ئەو تاوانەی کردووە تەواو دەیناسین و دەزانین لە کوێوە هاتووە و چۆن هاتووە و کۆماری ئیسلامی لە ڕێی چ کەسێکەوە بۆمبەکەی بۆ ناردووە. هەروەها دەزانین کە تاوانباری سەرەکیی دوایی لە چ ڕێگەیەکەوە گەڕاوەتەوە ئێران، دەمەوێ بڵێم شک لەوەدا نییە ئەو کەسە بەکرێگیراوی ئێران بووە و ئەوان ئەو کارەیان پێ کردووە.

ئاژانس: ئەو کەسە کورد بووە و دەیناسن؟

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

مستەفا مەولوودی: بەڵێ کورد بووە و بە بنەماڵەوە دەیناسین کە کێ و چ کارەیە.

ئاژانس: ***خۆی پێشمەرگە بووە لاتان؟***

مستەفا مەولوودی: نەخێر پێشمەرگە نەبووە، بەڵام نزیک بووە لە حزب و هاتوچۆی حزبی کردووە.

ئاژانس: ***من کە هاتم بۆ بارەگای سەرەکیتان چەند بازگەیەکی ئەمنیی توندوتۆڵم بڕی، چۆن دەکرێ کەسێک بە ماتۆڕسکلیتەوە کە تەقینەوەی پێوە لکێنرابێت بەم بازگانەدا تێپەڕێ و ئاشکرا نەبووبێت؟***

مستەفا مەولوودی: ئەو کەسە تا ئەو جێگایەی بۆمبەکەی لێ داناوە هیچ بازگەیەکی حزبی نەبڕیوە، بازگەکانی دیکەی هەرێم و چەند بازگەیەکی ئاسایشی هەرێمی بڕیوە تا گەیشتووەتە لای بارەگای ئێمە.

ئاژانس: ***قسەکە لەسەر بارەگای ئێوەیە، وەک دیارە بازگەی ئاسایشی هەرێم پێش بارەگاکەتانە و بازگەی پێشمەرگەکانی ئێوەشی لێیە، ئەی چۆن بڕیویەتی؟***

مستەفا مەولوودی: ئەو لەودیوی شوێنی پشکنینەکانی ئێمە بۆمبەکەی داناوە. ڕەنگە خاڵێک کە وەک لاوازی یان کەموکورتیی ئەمنییەتی ئێمە بنوێنێ ئەوەیە کە بۆمبەکە لە بەردەم دوکانەکە دانراوە کە نزیکە لە پرسگەی پاسەوانیی ئێمە. بەڵێ ئەو بۆمبە بە بازگەی ئاسایشدا هاتووە، بەڵام بازگەی حزبی دیموکراتی نەبڕیوە، دیارە لەبەر ئەوەی ئەو کەسە پەیوەندیی هەبووە لەگەڵ ڕێکخراوێکی حزبیی ئێمە، لەوانەیە کارتی پێناسێکی پیشانی ئەوان دابێ و گوتبێتی کە ئەندامی حزبم. جگە لەوەش ماوەی بیست ساڵێک دەبێ کە ئەم جۆرە کارە لێرە نەکراوە و ئەوە جۆرێک لە دڵنیایی درووست کردبوو، بەڵام حاشا لەوەش ناکەین کە کەمتەرخەمیی ئێمە و هێزەکانی ئاسایشیشی تێدا بووە.

ئاژانس: ***ئێستا بە کاتێکی گونجاو دەزانن بۆ دەستپێکردنەوەی خەباتی چەکداری لە دژی ئێران یان هێشتا زووە؟***

مستەفا مەولوودی: بەلای حزبی دیموکراتەوە هەموو کاتێک کاتی خەباتە، بەڵام خەبات لە ئێراندا تەنیا

ڕەهەندێکی نییە، خەباتی حزبی دیموکرات بۆ وەدەستهێنانی مافە سیاسی و مەدەنییەکانی میللەتێکە لە چوارچێوەی ئێرانێکی دیموکرات و فیدراڵیدا. لەو نێوەدا ڕژێمی کۆماری ئیسلامیی ئێران وەک نیزامێکی سەرکوتگەر بەربەستی جددییە لەبەر هەموو ڕەهەندەکانی ئەو خەباتەدا، بۆیە حزبی دیموکرات خەباتی چەکداریشی قەت وەکو بنەڕەت وەلا نەناوە. حزبی دیموکرات خەباتی چەکداری وەک میتۆدێک بۆ فشارهێنان دەبینێ و وەک پشتیوانی لە خەباتی مەدەنی سەیری ئەو شێوازەی خەبات دەکا. لە ئێستاشدا ئێمە هێزی سەربازیمان هەیە و هەر کاتێک بە درووستی بزانین دەبێتە ڕۆژەڤی کار و چالاکییەکانمان. حزبی دیموکراتی کوردستان دەرگای لەسەر ئەو شێوازە لە خەبات دانەخستووە و چەکی دانەناوە، بەڵکو لە کاتی پێویستدا سوود لەو خەباتە چەکدارییەش وەردەگرێ.

ئاژانس: ئەی چاوەڕێی چی دەکەن و بۆ نایخەنە کاری خەباتی کردارییەوە؟

مستەفا مەولوودی: خەباتی چەکداری سرووشتێکی تایبەت بە خۆی و وردەکاریی خۆی هەیە و گرێدراوی کۆمەڵێک هەلومەرج و فاکتەرە کە دەبێ بە وردی تاووتوێ بکرێ و بڕیاری لەسەر بدرێ. بارودۆخی سیاسیی ئێران و کوردستان، هەلومەرجی هەرێمی کوردستان و ئەو توانا و ئیمکاناتە لۆجستیکییەی بە دەست حزبەکانەوە هەیە، ئەوانە هەموو دەور و کاریگەریی خۆیان هەیە کە حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەسەر ئەوە ساغ ببنەوە کە لە چ ئاستێکدا، کەی و چۆن دەست بە خەباتی چەکداری بکەنەوە.

ئاژانس: لە چەند حەفتەی ڕابردوودا سەرۆکی پژاک سەردانی ئێوە و لایەنە کوردییەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی کرد، ئەوان بەرنامە و پرۆژەیەکی نوێیان پێ بوو؟

مستەفا مەولوودی: ئەوان بە مەبەستی دەربڕینی هاوخەمیی خۆیان سەبارەت بە تەقینەوەکەی شەوی یەڵدا سەردانی ئێمەیان کردبوو. هەیئەتی پژاک پێیان لەسەر پێویستیی هاوخەباتی و هاوکاری لەگەڵ ئێمە داگرت. وەک سەربەخۆیی هەڵوێستوەرگرتن و بڕیاردان و نەچوونە ژێر باری هەژموونی و بڕیاری هێزێک لە دەرەوەی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ڕاشکاوانە پێمان وتن کە ئەگەر دەتانەوێ پەیوەندی و هەماهەنگییەکی سیاسی و مەیدانیتان لەگەڵ حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەبێ، دەبێ بە خوێندنەوەیەکی نوێ بێنە هاوکێشەکە و مامەڵە لەگەڵ هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەن. چونکە ناکرێ هێزێک هەبێ بڵێ ئەمن دەقاودەق سیاسەتی ڕۆژئاوای کوردستان یان باکووری کوردستان لە ڕۆژهەڵاتیش جێبەجێ دەکەم، چونکە ئەم جۆرە لاساییکردنەوە و

ئیلهاموەرگرتنە کێشە بۆ بزووتنەوە و خەباتی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەنێتەوە.

ئاژانس: دەتەوێ بڵێی بە پەژاکتان وتووە چیتر پەیام لە پەکەکەوە وەرنەگرن؟

مستەفا مەولوودی: باش لە مەبەستەکەی من تێگەیشتووی.

سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاژانس - ڕێکەوتی: ٩ی فێبریویری ٢٠١٧

مستەفا مەولودی: حەشدی شەعبی کۆپیی سپای پاسدارانەو بۆ ئایندەی عێراق لە داعش مەترسیدارترە

ئا: شاهۆ ئەحمەد

سکرتێری نوێ حزبی دیموکراتی کوردستان مستەفا مەولودی لەم چاوپێکەوتنەی ئاوێنەدا ئاماژە بەوە دەکات کە "پێداچونەوە بەبەڕێوەبردن و ڕێکخستنی حزبی دەکات و لەدوای تەقینەوەکەی بەردەم دەفتەری سیاسی لەروی ئەمنیەوە تۆکمەتر دەبن. لە پێوەندی لەگەڵ نزیکبونەوەیان لەگەڵ "حدکا"یش دەڵێت: "لایەنی حدکا خوێندنەوەی سیاسیی جیاوازیان هەیە لە جۆری خەبات کردن لەدژی کۆماری ئیسلامی ئێران".

***ئاوێنە**: وەک سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستان لەقۆناغی داهاتودا پلان و بەرنامەو ئەولەویەتی کارکردنتان چی دەبێت؟*

مستەفا مەولودی: هەر کەسێک کارێکی تازە وەربگرێت پێداچونەوەیەک بە کارەکانیدا دەکات منیش بەهاوکاریم لەگەڵ هاوڕێیانی دەفتەری سیاسی لەفکری ئەوەداین پێداچونەیەک بەبەڕێوبەرایەتی و ڕێکخستنی حزبیدا بکەین هەم لە بواری تەشکیلاتی و هەم لەئا بواری بەڕێوبردن و پێشمەرگایەتیەوە.

ئاوێنە: ئەو پێداچوونەوانە چی دەبێت لەکوێیدا گۆڕانکاری دەکرێت؟

مستەفا مەولودی: هەندێک نیزامی شکڵی هەیە کەقەوارەی ئەو حزبە دیاری دەکات ئێمە ماوەیەکی زۆرە کار بەو سیستەمە دەکەین لەناو خۆشماندا کۆمەڵێک تیبینی لەسەر بەڕێوبردن و ڕێکخستنەکانمان هەیە، هەر بۆیە ئێمە پێداچونەوە بەشکڵیەتی ڕێکخراوەیماندا دەکەین.

ئاوێنە: ئایا پشتگیری لەدەستپێکردنەوەی خەباتی چەکداریی دژ بەکۆماری ئیسلامی دەکەن؟

مستەفا مەولودی: مەسەلەی کورد لەڕۆژهەڵاتی کوردستان سیاسییە ئەوەش دەبێت لەڕێگای سیاسی و گفتوگۆوە چارەسەر بکرێت ئەوە بنەمای فیکری و پەرەنسیبی حزبی دیموکراتی کوردستان بووە لەڕۆژهەڵات لەدرێژایی ئەو حەفتا و یەک ساڵەدا، بەڵام لەبەرئەوەی دیموکراسی لەئێراندا نەبوە، لەبەرئەوەش کە مەجالی تێکۆشانی سیاسی و ڕێکخراوەیی و حزبی نەبوە، هەر بۆیە حزبی دیموکراتی کوردستان ناچار بووە بۆ بەرگریکردن لە مافەکانی نەتەوەی کورد و بۆ ئەوەی بزوتنەوەکە بەزیندویەتی بمینێتەوە خەباتی پێشمەرگانە بکا.

خەباتی چەکداری لەئەجێنداو بەرنامەی حزبی دیموکراتدا هەمیشە هەبوە و ئێستاش هەیە و لەداهاتوش هەر دەبێ هەتا ئەو کاتەی پێویستیەکەی نامینێت؛ بەڵام جۆرەکەی و تەکنیکەکەی بەپێی بارودۆخی سیاسی و هاوکێشەکانی کوردستان و ناوچە دەتوانێ گۆڕانی بەسەردا بێ، ئەسڵ ئەوەیە کە ئێمە ئەو خەباتەمان وەکو بنەمایەک لەبەردەستە، بەڵام چۆن و کەی و چۆن سودی لێوەردەگرین ئەوە بەپێی کات و شوێن و سیاسەتمان لە هاوکێشەکاندا چۆن باش بێت ئەوا دەکەین.

ئاوێنە: هەنگاوی عەمەلیتان چی دەبێت بۆ نزیکبونەوە لە (حدکا)؟

مستەفا مەولودی: ئێمە لەگەڵ هاوڕێیانمان لە(حدکا) ماوەیەکی زۆرە گفتوگۆو دانوسیانمان دەست پێکردوە و لەوبارەیەوە باشیش چووینەتە پێشێ و پێوەندییەکانمان لەگەڵ یەکتری ئاسایی بۆتەوە، پەیوەندییە کۆمەڵایەتیەکانمان دروست بوونەتەوە و هاتوچۆمان هەیە و دەفتەری سیاسی ئێمە و ئەوان سەردانی یەکتریمان کردوە و هەر دوو لایەن بۆ چارەسەری ناکۆکییەکانمان لەلایەن خۆمانەوە هەیئەتێکی سێ کەسیمان بۆ دانوستان

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

دیـاری کـردوە، بەڵام مـاوەی سـاڵێکە ئەو دانوسـتانە راگیـراوە ئەویـش خەتـاکەی نـاگەڕێتەوە بـۆ ئـێمە، ئەوان ڕایانگرتوە و ئێمە دیسانەکەش داوایان لێدەکەین دانوسان بکەینەوە و بۆ کخستنەوە سەریەکی دیموکراتەکان کاری جدیتر بکەین.

ئاوێنە: *کەواتا ئەوان لەو دانوسانە ساردبونەتەوە؟ هۆکارەکەی چیە؟*

مستەفا مەولودی: بەڵـێ ئەوان مـاوەی سـاڵێکە سـاردبونەتەوە و بە بیـانووی ئەوەی خوێنـدنەوەی سیاسیی ئەوان لەبـارەی خەبـات کـردن بەرامـبەر بە کۆمـاری ئیسـلامی ئێـران جیـاوازە لەگەڵ خوێنـدنەوەی ئـێمە، بەو بیـانووە دیدارەکانیان راگرتوە کەئێمە پێمان وایە ئەوە لە جێی خۆیدا نییە.

ئاوێنە: *بۆ مەگەر خوێندنەوەی سیاسیی ئێوە جیاوازی چیە لەگەڵ "حدکا" بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی ئێران؟*

مسـتەفا مەولـودی: راسـتی لەئەسـڵدا ئـێمە جیـاوازییەک نـابینین هەردوکمـان پێمـان وایە رژێمـی ئێـران دژی دیموکراتیەتە و مافی نەتەوایەتی و مافی کورد دابین ناکـات، لامـان وایە دەبێـت ئەو رژێمە بگۆڕدرێت بـۆ ئەوەش دەبێـت خەبـاتی هەمە چەشن و هەمە جۆری لەگەڵ بکرێت، بەڵام ئـێمە پێمـان وایە خەبـاتی خەڵکی کـورد تـاک ڕەهەنـدی نیە و فـرە رەهەنـدە و دەتوانێـت پشـتگیری خەبـاتی مەدەنـیش بکـات وگفتوگـۆ و دانوسـانیش بەشـێکە لەخەبات، بەڵام ئەوان لایان وایە رژێمی ئێران هیچ گۆڕانێکی تێدا ناکرێت و خوێندەوەیەکی تایبەت بە خۆیان بۆ دانیشتن و وتووێژ لەگەڵ کۆماری ئیسلامیی ئێـران هەیە، بەڵام لە هەر حاڵـدا ئەو جـۆرە جیـاوازیە تەکنیکیە کە لەجۆری ڕوانینمان بـۆ خەبـات دروست بـوە ئەوەش ئەگەر بمـانەوێ نـاتوانێ و نـابێتە رێگـر بـۆ کەوتنەوەسـەریەکی دیموکراتەکان.

ئاوێنە: *حوزوری کۆماری ئیسلامی لەهەرێمی کوردستاندا چۆن دەبینن، ئـایا هەست بەمەترسییەکی زیـاتر دەکەن لەسەر خۆتـان بەتایبەتی دوای تەقینەوەکەی کۆیە؟*

مستەفا مەولودی: دوو دەوڵەتی ئێران و عێراق هەروەهـا هەرێمی کوردسـتان جیرانـی یەکترین و سنورێکی زۆری هاوبەشیـان هەیە و ئـێمە پەیوەنـدییەکانیان لە بـواری بازرگـانی و ئـابووری و ئەمنیەت و ئاسایشـی نـاوچەکەش بەشتێکی ئاسایی دەزانین، لەو چوارچێوەیەدا بۆ خۆشمان لەسیاسەت کردن و جۆری خەباتیشدا بەخوێندنەوەیەک

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

چووینەتە نێو پرۆسەکان کە ڕعایەتی وەزعی ئەمنی و سیاسی هەرێمان کردبێ، ئێمە تا چل شەوێک پێش ئێستا کەشەوی یەڵدا بوو و ئێران تەقینەوەیەکی لەبەردەم بارەگاکەی ئێمەدا کرد هەستمان بەفشارێک یاخود نائەمنیەتێک لەدەوری خۆمان نەدەکرد، چونکی هەم خۆمان هوشیار بوین هەم دەزگا ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان لەو پێوەندییەدا کاری خۆیان دەکرد، بەڵام دوای تەقینەوەکە خوێندنەوەیەکی تازەمان بۆ ئەمنیەتی خۆمان کردوە کە تۆکمەتر بین و بە ئامادەیی زیاترەوە بەرەوڕووی پێشهاتەکان بینەوە.

ئاوێنە: دوا ئەنجامی لێکۆڵینەوە لەتەقینەوەکەی کۆیە چی بو، تاوانباری سەرەکی دەستگیر کرا؟

مستەفا مەولودی: یەکەم ئەوەی وەڵامی ئەو پرسیارە لەلای دەزگاکانی ئەمنی لەشاری کۆیە و لەلای دادوەری لێکۆڵینەوەی دادگای کۆیەیە، ئەوانن کە بەدواداچونی بۆ دەکەن و وەڵامی رون لەلای ئەوانە، بەڵام ئەوەی بۆ ئێمە دەگەڕێتەوە ئێمە هاوکارییەکی باشی دەزگاکانی ئەمنیمان کردوە و زانیاری باشمان پێداون؛ ئەوانیش باشیان کارکردوە و ئەوەش بۆ ئێمە رونبۆتەوە ئەو کەسەی ئەو کارەی کردوە کێیە و بەوەسیلەی کێ کردویەتی و هەروەها ئێستاش لەکوێیە، دەزگاکانی ئەمنی هەرێمی کوردستانیش دەڵێن کە دو کەسیان بەتاوانی تێوەگلان بەو تاوانە دەستگیر کردوە و تا ئێستا راگیراون و لێپێچینەوەی وردتریان لێدەکرێ، بەڵام ئەو کەسەی تاوانەکەی کردوە گەڕاوەتەوە بۆ ئێران.

ئاوێنە: تا چەند لەشێوە و ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان رازی بون؟

مستەفا مەولودی: لەساڵی نەودەکان زۆر حاڵەتی بەو شێوەیە لەهەرێمی کوردستان بەنسبەت تێکۆشەرانی رۆژهەڵاتی کوردستان ئەنجامدراوە، هەروەها ئەو حاڵەتەش لە ساڵی پار دوبارە بویەوە بەو قیاسە لەگەڵ ئەو کات لامان وایە دەزگاکانی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و لێکۆڵینەوەکان لەدادگای کۆیە باشترە لەوکات و جدیترە، بەڵام دەبێت چاوەڕێی ئەوە بکەین ئاکامەکەی بە کوێ دەگات و ئەوکاتە دەتوانین بریار بدەین لەوەی دروست و باش کارکراوە یان کەمترخەمی تێداکراوە .

ئاوێنە: لەدوای تەقینەوەکەی بەردەم دەفتەری سیاسی حزبی دیوکراتی کوردستان لەگەڵ "حدکا" لیژنەیەکی ئەمنیتان دروست کردوە کاری ئەو لیژنەیە چیە؟

مستەفا مەولودی: لەهەمو ئەو ساڵانەی لەت بوین هەردولامان کۆمیتەی ئەمنیمان هەیە کە هاوکاری بەردەوامیان هەبوە لەبارەی پلان و بەرنامە تێکدەرانەکانی ئێران. کۆمیتەی ئەمنیەتی هەردولا زانیاریانداوە بەیەکتری و لەگەڵ یەکتری دانیشتوون و قسەیان کردوە، بەڵام لەدوای تەقینەوەکە ئێمە زیاتر گرینگیمان بە پرسی ئەمنیەتی داوە و لەگەڵ هاوڕێیانی حدکا و هەروەها حزبەکانی تری رۆژهەڵات دانیشتووین و بەیەکەوە دەزگا ئەمنیەکانمان لەچوارچێوەیەکی تردا لەسەر کۆمەڵێک پرۆژە ریکەوتوون کەچۆن ئەمنیەتی حزبەکان لەباشور بپارێزرێت، چۆن کەسایەتیەکانیان بپارێزن و نەهێڵن پلان و کارە تیرۆرستیەکانی رژێمی ئێران روبدات؛ هەروەها ئەوانیش تەنسیقیان هەبێت لەگەڵ برادەرانی دەزگاکانی ئاسایش بۆ ئەوەی بکەوە پێش بەروداوی لە چەشنی شەوی یەڵدا بگیرێت.

***ئاوێنە:** چۆن لەسیاسەتی یەکێتی و پارتی بەرامبەر بەئێران دەڕوانن و ئایا ئەم سیاسەتە زیانی پێنەگەیاندون؟*

مستەفا مەولودی: ئێمە دەزانین بارودۆخی سیاسی هەرێمی کوردستان ئەوە دەخوازێت پەیوەندی سیاسی مەعقولیان لەگەڵ دەوڵەتە ئیقلیمیەکان هەبێت. لە ڕابردوودا هەم پارتی و هەم یەکێتی رابیتەی سیاسیان لەگەڵ حکومەتی ئێراندا هەبوە، لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵە رووداو و حاڵەتێکیش هاتوونە پێش کە بۆ ئێمە ناخۆش بووە و نەدەبوا ڕوویان دابا. ئێمە پێوەندیی نێوان حزبەکانی باشوور لەگەڵ ئێران بە بابەتێکی ئاسایی و سروشتیی دەزانین، لەگەڵ ئەوەشدا پێمان وایە ئەو پێوەندییانە نابێ بە ئاقارێکدا بڕۆن کە زیان بە تێکۆشانی سیاسی حزبەکانی ڕۆژهەڵات و بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بگەیەنن.

***ئاوێنە:** بەپێی ئەزمونی خۆتان مەترسی هەڵکشانی حەشدی شەعبی دوای شەڕی موسڵ لەچیدا دەبینن، کە چالاکیەکانی هاوشێوەی بەسیج و سوپای پاسدارانە؟*

مستەفا مەولودی: حەشدی شەعبی نمونەی سوپای پاسدارانە. هاتوەتە ئێرە و لێرە بە فەرهەنگ و ئیمکانیات و پەروەردەی کۆماری ئیسلامی ئێران دروست بوە، ئەوەش مەعلومە لەسەر ئەمنیەتی ئاسایش لەو وڵاتەدا هەروەها لەسەر مافی پێکهاتەکانی ئەو وڵاتە بەکورد و سونەوە کاریگەری خراپی دەبێت، هەر بۆیە دەبێت لەئێستاوە عیلاجێکی وا بکرێت حەشدی شەعبی نەبێت بەو هێزەی وەکو سوپای پاسداران لەئێران هەمو بزوتنەوەکانی سەرکوت کردو دوایە بوو بە غولێکی ئەمنی و ئابوری و سیاسی لەئێراندا؛ بۆیە ئەگەر خەمی لێ نەخۆن و عیلاجێکی نەکەن

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

حەشدی شەعبی کاریگەری لەو شێوەی دەبێت لەعێراقدا کە لەداعش خراپتر دەبێت.

رابیتەی عێراق و ئێران تەنگاو تەنگە و ترامپ لەو رۆژانە ئاماژەی بەوەداوە کەوا عێراق هیچ شتێکی بەناوی حکومەتەوە نیە ئەگەر هەبێت ئەویش بەدەست ئێرانەوەیە ئەوە قسەی سەرۆکی گەورەترین وڵاتی دونیایە کەئەمریکایە، ئێران لە شەڕی هەشت ساڵەی لەگەڵ عێراق بایەخی زۆری بە کۆک و پۆشتەکردنی سپای پاسداران داو دوایەش لە رێگای سپای پاسدارانەوە ئازادی و مافی پێکهاتەکانی قۆرغ کرد و بزوتنەوەی سیاسی لەرۆژهەڵاتی سەرکوت کرد؛ ئێستا بەرنامەی ئەوەیە کە لە عێراقیشدا هێزێکی وەها دروست بکات هەتاوەکو ئامانجە سیاسی و ئابوری و کۆمەڵایەتی و ئابورییەکانی خۆیی بهێنێتەدی کە بە بڕوای من دەبێ مشووری لێ بخورێ.

ئاوێنە: *پێتان وانییە ئەم ئەرکەی بە ئێوە سپێردراوە، ئەرکێکی قورسە کە لەئێستاوە بەشێک لەئەندامانی حزب رەخنەت لێدەگرن و دەڵێن ئەم بەرپرسیارییە لەتوانای تۆ گەورەترە، وەک گوڵاڵەی شەرەفکەندی دەڵێت؟*

مستەفا مەولودی: حەتمەن ئەوە ئەرکێکی قورسە، بەڵام من تەجروبەی سی و حەوت ساڵ پێشمەرگایەتیم هەیە لەناو حزبی دیموکراتدا، سی ساڵە لەرێبەری حزبی دیموکراتدام، پانزە ساڵە ئەندامی دەفتەری سیاسیم و دە ساڵە جێگری سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستانم، جیا لەوە لەناو حزبدا بڕیاردان فەردی نیە، بڕیاردان و سیاسەت داڕشتن جەمعیە واتا کاری حزبی هەم بیرکردنەوەکە هەم بڕیاردان و هەم جێ بەجێ کردن کە هەمووی جەمعیە، پاشان لەناو تەشکیلاتی حزبی هەمو وڵاتانی دونیا مومکینە کۆمەڵێک کەس هەبێت وەکو تاک پێیان وابێت هاوڕێیەک لەوەزیفەیەک لەئاست پێویست نیە ئەوە بەمانای بێ توانایی ئەو کەسە نایەت، بەڵکو ئەگەر کەسێک وەزیفەیەکی وەرگرت پێویستە مەجاڵی پێبدرێت دوای ئەو مەجالە ئەو کاتە قەزاوەت بکەی بەوەی سەرکەوتو بوە یان نەبوە.

ئاوێنە: *بەرێزتان خاوەنی ئەزمونی کاری تەشکیلاتین، بەڵام هەستناکەن رو بەدنیای دەرەوە کەم ئەزمونن و ئەمەش دەبێتە خاڵی لاوازتان؟*

مستەفا مەولودی: مرۆڤ بەتەنها کامڵ نیە، ناکرێت یەک مرۆڤ هەمو سیفەتە باشەکانی تێدا بێت بەوەی لەهەمو ئاستەکاندا خاوەن تەجروبەو سەرکەوتو بێت، بەڵام لەناو حزبی دیموکراتی کوردستاندا ئۆرگانەکانمان

جەمعین، ئێمە لە توانای هەموو هاوڕێیانمان کۆمەک وەردەگرین بۆ ئەوەی ئەگەر خەلەلێک لە کاری حزبیدا هەبێت بەتوانا و لێزانینی ئەو هاوڕێیانە پڕیبکەینەوە.

سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاوێنە - ڕێکەوتی: ٢ی فێبریوێری ٢٠١٧

مستەفا مەولوودی: پێوەندیی ڕاستەوخۆو زیندووی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ خەڵک بە مەبەستی کاری سیاسیو مەیدانی درێژەی دەبێ

"کوردستان" لە یەکەم ژمارەی نوێی خۆی لە ساڵی نوێدا بە مەبەستی تاوتوێی چالاکیو تێکۆشانی حیزبی دێموکرات لە ساڵی ڕابردوو و باس لە بەرنامەو دوورەدیمەنی خەباتی حیزب لە ساڵی نوێدا وتووێژێکی لەگەڵ بەڕێز مستەفا مەلوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهێنا.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو وتووێژەدا وێڕای باس لە ئەولەوییەتەکانی حیزبی دێموکرات بۆ کارو تێکۆشان لە ساڵی نوێدا، باسی لە زەرووڕەتو پێویستیی کاری بە کردەوەی حیزبو هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، بروودان بە خەباتی دیپلۆماسی، بەهێزکردنی پشتیوانی لە خەباتی مەدەنیی کۆمەڵانی خەڵکو پەیامەکانی نەورۆزی جامانەکان کردوە. ئاکامی پەروەندەی تێرۆری شەوی هەڵدا و، پرسی پێوەندیدار بە دوو لایەنی دیموکراتەکان تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەو وتووێژە بووە.

ئەوەی لێرەدا دەخرێتە بەرچاو، پوختەی ئەم وتووێژەی "کوردستان"ە لەگەڵ بەڕێز مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان.

پرسیار: لە ساڵی تازەدا و لە وەرزێکی نوێ لە خەباتدا ئەولەوییەتەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ تێکۆشان چین‌و زیاتر گرینگی بە چ شێوەیەک لە خەبات دەدەن؟

www.zabari.org

وەڵام: بە درێژایی مێژووی خەباتی حیزبی دێموکرات، تێکۆشان و چالاکییەکانی حیزبەکەمان، هەمە چەشن و فەرەڕەهەند بووە. کاروباری ڕێکخستن، دیپلۆماسی، پەیوەندی سیاسی بە حیزبو ڕێکخراوەی سیاسیو پەیوەندیی نێو دەوڵەتان، تێکۆشان لە بوارەکانی ڕاگەیاندن بە هۆی ئەو کەرەستانەی لەبەردەستی بوون، پەروەردەکردنی کادری سیاسیو ڕێکخراوەییو پێگەیاندنی پێشمەرگەو فەرماندەی نیزامیو، سازماندان و پەروەردەکردن و تەیارکردنی هێزی پێشمەرگەو پشتگیری و هاندانی جەماوەری خەڵکی کوردستان لە تێکۆشانی مەدەنیدا بۆ بەدیهێنانی خواستە مەدەنیو کۆمەڵایەتییەکانیان؛ ئەوانە هەموویان پاشخانی سیاسی و تێکۆشانی ئێمە بوونو لە داهاتووشدا بە پێی دەرفەتو ئیمکان دەرێژەیان پێدەدرێ.

سەرەڕای ئەوەش لام وایە بارودۆخێکی سیاسیی تازە لە ناوچەکەمان هاتۆتە پێش، ئەوەش شوێنەواری جۆربەجۆری لە سەر ئێران بەگشتیو کوردستانو ناوچەکە دەبێ. ئەمەش دەخوازێ کە ئێمە زۆرتر و باشتر سوود لە دەرفەتە پێشبینیکراوەکان وەربگرینو پێویستە خۆمانی زیاتر بۆ ئامادە بکەین.

***پرسیار:** لە پەیامی نەورۆزیی حیزبدا پێتان لەسەر پێویستیی هاوکاریو یەکیەتیی بە کردەوەی نێوان حیزبو ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان داگرت، دیارە ئێوە ساڵی ڕابردووش بۆ ئەم مەبەستە هەنگاوتان هەڵگرت. لەم ساڵدا چۆن بەدوای ئەو باسەدا دەچن؟*

وەڵام: پێویستی هاوکاریی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵات لەگەڵ یەکتر شتێکی تازە نیە، ئەوە هەر ئێمە نین هەست بەو زەروورەتە بکەینو لێی بدوێین، بەڵکوو نزیک بە تەواوی هێزەکان باسی دەکەن؛ بەڵام بە روونی ئێمە لامان وایە ئەوەی دەتوانێ لێکەوتەی بە قازانجی بزووتنەوەی سیاسیی کوردستان لێبکەوێتەوە هاوکاریو یەکیەتیی بەکردەوەی حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. دەرکەوتنی ئاسۆیەکی روون بۆ خەباتی ئەو بەشەی کوردستان لە گرەوی یەکیەتیو هاوهەنگاویی زیاتری هەموو هێزەکاندایە کە ئەو یەکیەتیی بەکردەوەیە هەم گوڕوتینێکی زیاتر بە بزوتنەوەکەمان دەبەخشێو، هەم خەڵکەکەشمان یەکگرتووتر دەکا و بەرەو خەباتێکی شێلگیرو یەکلاکەرەوە هانیان دەدا.

بەڵێ وەک باست کرد ساڵی ڕابردوو بۆ ئەو مەبەستە بەنیسبەت باشمان کار کردو بە خۆشییەوە تا ڕادەیەکیش ئاکامی هەبوو. بۆ ئەو ساڵو داهاتووش هەوڵەکانمان چڕتر دەکەینو هەوڵ دەدەین زۆرتر لەگەڵ یەکتر دیدارو

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

وتووێژمان هەبێ تا بە ئاکامی باشتر بگەین. ئەوەی ڕوونە ئەوەیە کە ئەو بەستێنە لە ئێستادا زیاتر دەستی داوەو، پێویستە زیاتر کاری لە سەر بکرێ.

پرسیار: ***ئێمە وەک حیزبی دێموکرات هیچ بەربەست نین لە بەردەم هاوکاریی هەمەلایەنە لەگەڵ حیزبەکانو هیوادارین ئەوانیش هەر بەو هەست بە بەرپرسایەتییە نەتەوەییو نیشتمانیە لەسەر ئەو پرسە گرینگو بەووختە کار بکەن.***

پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ساڵانی ڕابردوو حزووری بەرچاویان لە کوردستاندا هەبووە، حزووری ئەم ساڵیان چۆنو بە چ شێوەیەک دەبێ؟

وەڵام: ئێمە لە هەموو ماوەی سیو هەشت ساڵی خەباتو تێکۆشانمان لە دژی کۆماری ئیسلامیدا، هێزی پێشمەرگەمان تێکۆشانی سیاسی ونیزامیی لە زۆربەی زۆری ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا بووە. لە دە ساڵی ڕابردووشدا ئەو سیاسەتەو ئەو ڕەوتەمان درێژە پێداوە، بەو مانایە کە دەستەو واحیدی پێشمەرگەمان لە تێکۆشانو هەڵسوڕاندا بوونو بەردەوامی لەو ڕەوتە بەشێک لە کارو تێکۆشانی داهاتووشمان دەبێ، بەو مانایە کە هەر کاتێک بەرژەوەندیی وڵاتو خەڵکی ئێمە بخوازێ بە لەبەر چاوگرتنی هەلومەرجی ناوچەو ڕۆژهەڵاتی کوردستان هێزی پێشمەرگەی ئێمە ئامادەو لەسەر هەستە. دەمەوێ بڵێم پێوەندیی ڕاستەوخۆو زیندووی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ خەڵکی ڕۆژهەڵات بە مەبەستی حزوورو کاری سیاسیو ڕێکخستن درێژەی دەبێ.

پرسیار: ***لە بواری دیپلۆماسیدا ئەمساڵ دەتانەوێ چ بکەن، زۆر جار ڕەخنە لەوە دەگیردرێ کە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەو بوارەدا بە هێز نین، ئەگەر وایە بۆچی؟***

وەڵام: ئەمن پێم وایە بە پێی بارودۆخ و هەلومەرجێک کە لە جیهانو ناوچەدا بووە، هێزە سیاسییەکان بەگشتیو حیزبی دێموکرات بە تایبەت لە بەستێنە ڕەخساوەکاندا کاری دیپلۆماسییان کردووە تا ڕادەیەکیش تێیدا سەرکەوتوو بوون، بۆ نموونە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە زۆربەی وڵاتانی ئوروپایی لە ڕێگەی نوێنەرایەتییەکانی پێوەندیی باشی لەگەڵ ڕێکخراوەو حیزبەکان تەنانەت هێندێک لە دەوڵەتانیش هەیە. حیزبی ئێمە هەر لە ساڵانی ڕابردوودا و لە مەیدانی دیپلۆماسیی نێودەوڵەتیدا توانیویەتی بە ئەندامی ئەسڵیی ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست وەربگیردرێو، لەگەڵ ڕێکخراوەو کۆڕو کۆمەڵەکان لە ئاستی وڵاتانو لە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

ئاستی نێودەوڵەتیشدا پیوەندیی باشی هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا پێم‌وایە ئەوەی تا ئێستا هەرکام لە حیزبەکانو یەک لەوان حیزبی دێموکراتی کوردستان کردوونی باش بووە بەڵام بەس نیە. کورد بەگشتیو کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان پێویستیی بە کۆدەنگیو یەک گوتاری سیاسیی یەکگرتوو هەیە بۆ ئەوەی بە یەک دەنگو گوتار لە ناوەندە جیهانییەکاندا دەربکەوێ. ئەگەر بەم جۆرە بێو ئەو گوتارە یەکگرتووە لە نێو بزاوتی سیاسیی کورددا بیچم بگرێ، بزوتنەوەی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان دەرفەتی زیاتری بۆ دەرخسێو هێزە سیاسییەکان لە کۆڕو کۆمەڵە جیهانیو بەستێنەکانی دیپلۆماتیکدا باشتریان مەیدان دەدرێتێو زیاتر گوێیان لێ دەگیرێ. بۆ گەیشتن بۆ ئەو مەبەستەش پێویستە لەگەڵ هێزەکانی رۆژهەڵات بە هەماهەنگی زۆرترەوە کار بکەین بۆ ئەوەی لە مەیدانی دیپلۆماسیدا زیاتر بچینە پێش.

پرسیار: چ وەڵامێکتان بۆ پەیامی خەڵک هەیە، بۆ ئەوەی لە نەورۆزی جامانەکاندا کردیان؟

وەڵام: من پێم وایە ئەوەی خەڵکی رۆژهەڵات لە نەورۆزی ئەمساڵدا کردیان، خۆی وەڵام بۆهێزە سیاسییەکان بوو، وەڵامێک بۆ هەوڵی هاوبەشی هێزە سیاسییەکان لە پشتگیری داواکاریی چالاکانی سیاسی و مەدەنی، کە لە چ رەمزو سەمبولێک سوود وەربگرن و بیکەن بە هێمای دەرکەوتنو یەکیەتی. هاوکات پەیامیش بوو بۆ حیزبە سیاسییەکانیان، بۆیە ئێمەش پێویستە وەک هێزە سیاسییەکان پەیامەکەیان ببینین، خەڵکی کوردستان لە نەورۆزی ئەمساڵدا پێیان گوتین کە ئەگەر ئێوە هێزە سیاسییەکان یەکهەڵوێست و یەکدەنگ بن، ئەو ئیرادەو باوەڕەش لە نێو خەڵکی رۆژهەڵاتی کوردستاندا هەیە کە بە کردەوە لە مەیداندا بێو لەسەر خواستە نەتەوەیی و ئینسانییەکانی شێلگیرانەتر دەنگ بەرز بکاتەوە. بەم جۆرە پەیامی هێزە سیاسییەکانو ویستو ئیرادەی خەڵکی کوردستان بۆ لە مەیداندا بوون دەبێتە هێزی لە بنەهاتوو و دەریایەکی خرۆشان.

بۆیە جارێکی دیکەش سڵاو بۆ ئەو ڕابوونەو بۆ ئەو بەشدارییەی کۆمەڵانی خەڵک لە نەورۆزی جامانەکان دەنێرمو بە بایەخەوە لە پەیامەکەشیان دەڕوانین.

پرسیار: لە پەیامە نەورۆزیەکەتاندا دیسان باستان لە ئامادەیی حیزبی دیموکراتی کوردستان بۆ چارەسەری کێشەی دوو لایەنی دیموکرات کرد، ئایا لەو پێوەندییەدا دانیشتنو باسی تازەتان لە گەڵ حدکادا بووە؟

وەڵام: بەڵێ ماوەیەک لەوە پێش کاک مستەفا هیجری، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە مەبەستی پیرۆزبایی هەڵبژێرانی سکرتێری نوێ لە حیزبی دێموکراتی کوردستان سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد. بەڕێزیان لەو دانیشتنەدا فەرمووی "ئەمن بەمەبەستی پیرۆزبایی هاتووم بەڵام مەسەلەی دێموکراتەکانو کەوتنەوە سەریەکمان بۆ خەڵکی کوردستان گرینگەو خەڵک چاوەڕوانیی لێمان هەیە. هەر بۆیە پێویستە لە داهاتوویەکی نیزیکدا هەیئەتەکانمان درێژە بە وتووێژو دانوستانەکانیان بدەنەوە." ئێمەش پێشوازیمان لەو داوایەی کاک مستەفا کردو ڕامانگەیاند کە ئێمەش ئامادەین درێژە بە ڕەوتی وتووێژەکانمان بدەین. وابوو کە دوای چەند ڕۆژێک هەیئەتی حدکا سەردانی کردینو لەگەڵ هەیئەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوە. لە قسەوباس و دانیشتنەکەدا هەر دوو لا لەسەر پێویستیو زەرووڕەتی درێژەدان بە دانیشتنەکان پێیان داگرتوەتەوە. دیارە هەیئەتی حدکا دیسانەکەش خوێندنەوەی خۆیان بۆ بوونەوە بە یەک حیزبی دێموکرات بە زارەکی باس کردۆتەوەو هاوڕێیانی ئێمە وێڕای ئەوەی پێیان گوتوون کە لە قسەکانی ئێوەدا شتی باشو ئیجابی دەبینین، بەڵام داوا دەکەین بۆ ئەوەی هیچ گریمانەو شکو شوبهەیەک لە نێوەڕۆکی ئەو باسانە نەمێنێ، ئەوانە بنووسنو بە نووسراوە پێمانی بدەن. ئەوکات ڕوونتر دەزانین کە لە سەر چ مەسەلەیەک قسە دەکەین. ئەوانیش قەولیان دابوو کە پاش باسکردنی پێشنیارەکە لە دەفتەری سیاسیی خۆیاندا وڵاممان بدەنەوە.

ئێمە دەزانین ئەوان ئێستا سەرقاڵی هەندی کاری تەشکیلاتیی خۆیانو گرتنی کۆنگرەن، بۆیە لە ئێستادا ئێمە چاوەڕوانی دواوڵامی ئەوان دەکەین.

***پرسیار**: یەکێک لە ڕووداوە ناخۆشەکانی ساڵی ڕابردوو شەهیدبوونی پۆلێک کادرو پێشمەرگەی حیزب لە تەقینەوەکەی شەوی یەڵدادا بوو، ئەو پەروەندەیە بە کوێ گەییشت؟*

وەڵام: ڕاستە زیاتر لە سێ مانگ لە ڕووداوە ناخۆشەکەی شەوی یەڵدای ساڵی ڕابردوو تێدەپەڕێ. ئەوەندەی ئێمە ئاگادار بین دەزگای ئاسایشو دادگای لێکۆڵینەوە لەو تاوانە بە هێندێک سەرەداو گەیشتوونو بۆیان ڕوون بوەتەوە چ کەسێک ئەو تێرۆر و جینایەتەی کردوە. بەڵام ئەوەی کە کاری لێکۆڵینەوەی پەروەندەکە تەواو بوویێو درابێتە دادگای جینایی بۆ بڕیاردان هێشتا ئێمەیان لێ ئاگادار نەکردوەتەوە.

***پرسیار**: جەنابت وەکوو سکرتێر هیچ گەڵاڵەو پلانێکی تازەت بۆ تێکۆشانی زیاتر لەم ساڵدا لە ڕێبەریی حیزبدا*

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

هێناوەتە بەرباس؟

وەڵام: بیرۆکەی ئەوەی لە کارو تێکۆشانی داهاتوومان‌دا، دەبێ چ گەڵاڵەو پرۆژەیەکی تازەو روونمان هەبێ، هەیە. بۆ ئەو مەبەستەش ئەو باسانە لە دەفتەری سیاسیدا تاوتوێ کراونو چەند کەس لە هاوڕێیانی دەفتەری سیاسی کە منیش یەک لەوانم ڕاسپێردراون گەڵاڵەیەک بەو مەبەستە ئامادە بکەن بۆ کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی کە لە داهاتوویەکی نزیکدا دەگیرێ.

دیارە ئەو گەڵاڵەیە، بایەخی تایبەتی دەدا بە کاری تەشکیلاتیو ریکخستن، ڕاگەیاندن، تێکۆشانی هێزی پێشمەرگەو پەروەردە کردنو تەیارکردنی زیاتر، هەروەها پێوەندیو تێکۆشانی دیپلۆماسیو هاوکاریی بەکردەوەی زیاتر لەگەڵ هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

سەرچاوە: ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە ٧٠١

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٧ی ئەپریلی ٢٠١٧

مستەفا مەولوودی: بۆ سەرخستنی هاوهەڵوێستیی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات دەبێ کاری زیاتر بکرێ.

دیمانە: سمایل شەرەفی

((تەلەڤیزیۆنی «کوردکاناڵ» دیدارێکی تایبەتی لەگەڵ کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهێنا. لەو وتووێژەدا کۆمەڵە بابەتێکی سیاسی لەسەر هاوکێشەکانی ناوچە، کورد و داعش، پرسی کورد لە ئێران، بابەتی کاری هاوبەش و هاوهەڵوێستیی حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان

کتێبخانەی دیجیتاڵی www.zabari.org

و پرسی یەکگرتنەوەی دێموکڕاتەکان خراونەتە بەرباس و ڕاو و بۆچوونی بەڕێ کاک مستەفایان لەسەر وەرگیراوە. «کوردستان و کورد» پوختەیەک لەو وتووێژەی لێرە هێناوەتەوە:))

پرسیار: چەند ساڵێکە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست بە تایبەت ئەو ناوچەیەی کە ئێمەی تێداین بارودۆخێکی تایبەتی هەیە، پەیدابوونی داعەش کە ڕاستەوخۆ لە دوو بەشی کوردستان (باشوور و ڕۆژاوا) پەیوەندیی بە کوردەوە هەیە، ئێران کە بە نۆرەی خۆی دەیهەوێ ئاڵۆزییەکان پەرە پێ بدا، هاتنە سەرکاری کابینەی ترامپ لە ئامریکا و لێدوانی جۆراوجۆری کۆشکی سپی بە نیسبەت ئێران. بە گشتی ئێوە ڕوانینتان بۆ ئەو گۆڕانکارییانە چییە کە لە ناوچەکەدا ڕوو دەدەن و پێدەچێ شتی چاوەڕواننەکراوی لێ بکەوێتەوە؟

وەڵام: هەر وەک دەزانین کۆمەڵە حکوومەتێکی نادێموکراتیک حوکمی وڵاتانی ناوچەکە دەکەن و سەرچاوەی زۆربەی کێشە و قەیرانە سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتییەکانن. کەلێن و مەودای زۆری ژیانی کۆمەڵایەتی، دابەشبوونی خەڵک بەسەر فەقیر و دەوڵەمەند، حاشاکردن لە پرسی میللی و نیشتمانی، ئینسانی، ئیجتماعی و ئەخلاقی و تەنانەت مەزهەبییەکانیش وایکردووە کە ئەو دۆخە بە جۆرێک یارمەتیی توندئاژۆیی لەو ناوچەکەدا بکا. ئەو کێشەیەکە کە دەبێ عیلاج بکرێ. داعیش یا جەریانە توندڕەوکان لەو ناوچەیەدا پەیامێکیان هەڵگرتووە و هەست دەکەی کۆمەڵە ئیدیعایەک دەکەن کە لە نێو کۆمەڵگادا هەیە. بەڵام حەللێکی کە ئەوان بۆیان هەیە، غەڵەتە. کە باس لە کوردستان دەکەین و بە تایبەت لە باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان کە ڕاستەوخۆ کورد لەگەڵ دیاردەی بەرەوڕوویە، دەبینین کە بەخۆشییەوە کورد عونسورێکی موئەسیرە بۆ بەگژداچوونەوەی داعش. بۆیە لەو پێوەندییەدا دەتوانین بڵێین داعش و جەریانە توندڕەوەکانی دیکە زەرەری زۆریان بۆ کورد، بۆ بزووتنەوەی سیاسیی کورد، بۆ ژیانی سیاسی و ئەمنیەتی کوردستان بووە؛ بەڵام خۆ ئەگەر بە لایەکەی دیکەدا سەیری بکەین، کورد بە خۆشییەوە لە بەرامبەر جەریانی وا ئیفڕاتیدا چ وەک خەڵک و چ وەک هێزە سیاسییەکان و موئەسسیاتی دەوڵەتی ئازایانە بەرەنگاری بۆتەوە. بە جۆرێک کە ئێستا ستاتوی سیاسیی کورد بە گشتی و، بەتایبەت لەو دوو بەشەی کوردستاندا بەهێزتر بووە و بووەتە هۆی ئەوەی کە چارەسەری زۆربەی کێشەکانی ناوچە بەبێ نەقش و دەوری کورد، هەر عەمەلی نەبێ.

پرسیار: دەبینین کە لە عێراق دیاردەیەک بە ناوی حەشدی شەعبی دروست بووە و لە ڕووی ئیدۆلۆژی و مەزهەبی و ڕێکخراوەییەوە کەس ناتوانی حاشا لەوە بکا کە ڕێژیمی ئێرانی لە پشتە و دەبینین بە شێوەی مەیدانی لە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

سووریە خەریکە [بەناو]ی بەگژداچوونەوەی توندڕەوی و داعش، پاڵپشتیی مانەوەی بەشار ئەسەد دەکا. پێتوایە ئێران بە دوای چیدا دەگەڕێ؟

وەڵام: هەر لەگەڵ هاتنە سەرکاری حکومەتی کۆماری ئیسلامی، لە ڕاستیدا کاربەدەستانی سیاسیی حکومەتی ئێران ئەو شوعارەیان بووە کە ئینقلابەکەیان هەناردە دەکەن. یانی ئەم نیازەی کە خۆیان هەیانە بۆ حکومەتداری و نەقشی مەزهەب لە بەڕێوەبردنی ئیدارەی وڵاتدا لە ئێران هیچ، بەڵکوو هیدایەتی دەکەن بۆ دەوڵەتان و ناوچەکانی دیکەش.

ئێمە وەکوو حیزبی دێموکراتی کوردستان بە پێی شناختێکی موناسب کە لەسەر کۆماری ئیسلامیی ئێران هەمانە و کارنامەی کۆماری ئیسلامی لەو ٣٨ ساڵەدا بە ڕوونی دەبینین کە ڕێژیم هەم لە عێراق، هەم لە وڵاتانی عەرەبی و هەم لە یەمەن و هەم لە سووریە خەریکی ئەم سیاسەتەیە. ئێستا کە باس لەو بابەتە دەکەین، بەو مانایە نیە تازە لەو چەند ساڵەدا دەستی پی کردووە، بەڵکوو لەگەڵ هاتنە سەرکاری حکوومەتی کۆماری ئیسلامییەوە ئەو ڕەوتە دەستی پێکرد و بەردەوام درێژەی بووە، بەڵام ئێستا کە ئاڵۆزییەکە زۆرتر بووە نەخشی ئێران زیاتر دەرکەوتووە. ئەم نەخشە نەخشێکی تەواو تێکدەرانەیە و خزمەتی خەڵکی ناوچەکە ناکا. ڕێژیم دەیەوێ ئاڵۆزیی ناوچەکە لە قازانجی مەبەستە سیاسییەکانی خۆی بقۆزێتەوە و بەرنامەکانی بەو ئاراستەیەدا بباتە پێشێ.

***پرسیار:** لانیکەم لە بیست ساڵی رابردوو دا زۆر جار لە زمان زلهێزەکانەوە گوێمان لێ دەبێ کە ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی پشتیوانی تێرۆریزم و بناژۆخوزییە. لەم چەند مانگەی دوایەشدا بە ئاشکرا باس لەوە دەکەن کە دەبێ پێش بە دەستێوەردانەکانی ئێران بگیردرێ. پێتوایە بەراستی ئەم هەڵوێستانە بە تایبەت ڕەفتاری سیاسیی کابینەی نوێی کۆشکی سپیی ئەمریکا جیددییەتێکی تێدایە؟ ئایا ئەمریکا یا وڵاتانی ڕۆژئاوایی دەتوانن یان دەیانەوێ پێش بە هێژمۆنخوازیی ئێران بگرن؟*

وەڵام: حکومەتی کۆماری ئیسلامی هەر لەگەڵ هاتنەسەرکاری دەستی بە تێرۆری موخالفینی خۆی کرد. یانی ئێمە کە دەڵێین کۆماری ئیسلامیی ئێران ڕێژیمێکی تیرۆریست و تیررۆریستپەروەرە، ئەوە تەواو پڕ بە پێستی ئەم ڕێژیمەیە. بۆچی؟ چوون هەم پەرەی بە پەروەردەی تیرۆر لە هەناوی خۆی داوە و هەم موخالفینی خۆی لە ڕێگای تیرۆرەوە لە بەین بردوە. بۆ ئەوە نموونەی زۆرمان هەیە. موخالفینی سیاسی حکومەت لە دەرەوەی وڵات کە دەبینی

بە دەیان کەسایەتیی هەڵکەوتووی سیاسی، کە ئەم کەسانە دەیانتوانی هەم لە بواری سیاسییەوە هەم لە بواری ئیداری و بەڕێوەبەییەوە، هەم لە یارمەتیدان بە دروستکردنی موئەسیساتی قانوونی و دێموکراتیک لە ئێراندا نەقشی گەورەیان هەبێ، بەڵام چونکی دژبەری کۆماری ئیسلامی بوون تێرۆریان کردن و نەیانهێشتن.

کەوایە جمهوری ئیسلامی هەر لەجێدا ماهییەتەکەی ماهییەتێکی تیرۆریستییە، کردەوەکەی کردوەیەکی تێرۆریستییە و فکرەکەی فکرێکی تێرۆریستییە و دەبینین بەهۆی زێدەخوازییەکانی ئەمنیەتی لە ناوچەکە نەهێشتووە. جا ئەگەر وڵاتێکی وەکوو ئەمریکا یا وڵاتانی دیکە بیانەوێ سەقامگیرییەک ن لە ناوچەکەدا هەبێ و بیانەوێ دۆستەکانیان و هەروەها بەرژەوەندیی خۆیان بپارێزن، دەبێ لە بەرامبەر ئێراندا راوەستن. ئەگەریش، ئێران زیان و خەساری زیاتر لە بەرژەوەندی ئەوان دەدا.

بەڵام ئەمە چەندە جددییە دەگەرێتەوە سەر ئەوەی کە ئەو حکوومەتە چەندە بەرنامەی هەیە بۆ بەربەرەکانێ لەگەڵ حکومەتێکی تیرۆریستی وەکوو کۆماری ئیسلامی. ئەمن پێموایە ئەوەی حکومەتی ئێران دەستی پێکردووە و دەیباتە پێشێ ئەوانیش دەیزانن و ئاگادارن کە مەترسیی رێژیمی ئێران چەندەیە و ئەگەر پێشی پێنەگرن، مومکینە لە داهاتوویەکی نەک زۆر دووردا، کێشەی ئاستەمتریان بۆ دروست بکا. بۆیە لە نەزەر منەوە ڕەفتاریان بە نیسبەت حکومەتی ئێران و بۆ بەربەستکردنی زیاتری حکومەتی ئێران جدییتر دەبێ لە جاران.

***پرسیار**: جەنابت لە قسەکانتان دا چەند جارێک ئاماژەت پێکرد کە رێژیمی ئێران لەو نزیک بە چل ساڵەدا ئەوە سیاسەتی بووە بە نیسبەت دراوسێکانی، بە نیسبەت ناردنەدەرێی ئینقلاب، بە نیسبەت ئەو ئێعدام و کوشتار و سەرکوتانەی کە لە نێوخوی وڵاتدا دژ بە خەڵکی وڵاتەکەی، دژ بە جیابیران و رێبەرانی ئۆپۆزیسیۆن کردوویەتی، بەڵام دەبینین ئەم رژیمە بەو خسڵەتانەوە لە دوایین هەڵبژاردنی خۆیدا بۆ سەرۆک کۆماری، دەبینی رێژەیەکی زۆر لە خەڵکی ئەو وڵاتە بەشداری لە هەڵبژاردنەکاندا دەکەن. پێت وایە بەشداریی خەڵک واتای چییە لەم پرسانەدا کە خودی جمهوری ئیسلامی موهەندیسی و هیدایەتی دەکا؟*

وەڵام: ئێمە باش دەزانین کێشەیەکی قووڵ لە نێوان حکوومەتی ئێران و خەڵکی ئێراندا هەیە و، هەمووشمان دەزانین ئەگەر هەڵبژاردنێکی ئازاد و دێموکراتیک هەبێ، قەتعەن خەڵکی ئێران[نا]یەکی زۆر گەورە بەو نیزامە دەڵێن. خەڵک لەگەڵ ئەوەدا دەزانێ حکوومەتی ئێرانە هەموو ئەو کێشە سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتییەی لە

وڵات و لە سنورەکاندا لەگەڵ دنیای دەرەوە بۆ ئەوان دروست کردوە، بەڵام مەجالی نیە بڵێ رازی نیم. کاتێکیش ئینتخاباتێک لە ئێراندا دەبێ مەعلوومە کەسی تەئییدکراو لە چوارچێوەی نیزامی جمهوری ئیسلامی ا بۆ ریاسەتی جمهوری دەتوانێ خۆی کاندید بکا. تۆ سەیرکە کەسێک کە ڕاستەوخۆ یا ناراستەخۆ ڕێبەری ڕێژیم پشتیوانیی لێدەکا، کەسێکە کە هەموو موئەسساتی بە ئیستلاح «توندرەو»ی نیزام لە پشتێتی، کەسێکە کە ڕووحانییەت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە پشتێتی، بەڵام لە موقابیل کەسێکی دیکەدا کە بە شێوەی جۆراوجۆر رەخنەی لێ دەگیرێ و بە چالیش دەکێشرێ، بەڵام خەڵک دەچێ دەنگی پێ دەدا!! بۆچی؟ بۆ ئەوەی لە نێوان دوو کەسدا لانیکەم یەکێکیان هەڵدەبژێدرێ کە تەعامولی لەگەڵ خەڵکەکەی ئەوەندەی مەجالی هەیە، یا لەگەڵ دنیای دەرەوە، مەسئولانەتر و عەقڵانیترە.

ئەمن پێموایە ئێمە دەبێ ئەو ئاکامگیرییە کەو باسە بکەن کە ئەوانەی دەچن دەنگ بە روحانی دەدەن، لایان وا نیە رووحانی هەموو موشکلەکانیان بۆ حەل دەکا. بەڵام پێیان وایە یەکی وەکوو رەئیسی ئەگەر بێ بە دەیان جار زیاتر موشکلات بۆ ئەم وڵاتە و بۆ خەڵکی ئەو وڵاتە دروست دەکا. ئەمن پێموایە خەڵکی وڵاتی ئێمە وەکوو خەڵکی دەرەوە و دەسەڵاتانەی زوومیان لەسەر حکومەتی ئێران و خەڵکی ئێرانە، دەزانن کە لەگەڵ ئەو حکومەتەی خۆیان کێشەیان هەیە. بەڵام چ بکا رێگایەکەی دەیکەی نیە. ئایا هەموو رۆژێ دەتوانێ ئینقلاب بکا و نەتیجەی ئینقلابەکەی بەرەو کوێ دەچێ؟ ئایا پێی خۆشە مەسەلەن حکوومەتانی زلهێز هێرش بکەنە سەر وڵاتەکەی و مەسەلەن وەزعێکی کە لە عێراق هەبوو یا ئێستا لە سووریە هەیە ئەوەش لە ئێران و بۆ خەڵکی ئێران و وڵاتەکەیان دروست بێ؟

مەجبوورە بەو شێوە نەرمەی مەجالێک بۆ حیاتی سیاسی و کۆمەڵاتیی خۆی بێڵێتەوە. بەڵکوو بتوانێ گۆڕانکارییەکی هەر چەندە کەم دروست بکا. ئەوەی پێ باشترە لەوەی کە وڵاتەکەی و خەلکەکەی تووشی کێشەیەک ببێ کە لە دوایەدا هاسان لە ژێر باری نەیەتە دەرێ.

پرسیار: *٦ لایەنی سیاسیی رۆژهەڵاتی کوردستان، کە حیزبی دێموکراتی کوردستان لایەک لەو ٦ لایەنە بووە، بایکۆتی ئەم هەڵبژاردنانەی سەرکۆماریی کرد. بە پێی ئەو خوێندنەوەیەی جەنابت، ئایا نەدەکرا کوردەکان رێکارێکی وا بدۆزنەوە کە ئەوە پەیامەی ئێستا خەڵک بە دەنگدان بە روحانی، بە نیزامی دەگەیەنێ، ئێوەش بە موشارکەت ئەو پەیامەتان گەیاندبا. ئەسلەن بۆ ئەوجارە «تەحریم» بوو بە گوتاری زاڵی هێزەکانی رۆژهەڵات؟*

وەڵام: حیزبی دێموکرات کوردستان لە ماوەی ئەو ٣٨ ساڵە لە پەیوەندی لەگەڵ هەڵبژاردن لە ئێراندا قەت یەکدەست عەمەلی نەکردووە. سەیری ڕووداو و ئاڵوگۆڕەکانی نێوخۆی وڵاتی کردووە و بە لەبەرچاو گرتنی ئەو حاڵەتانە بڕیارێکی داوە. ئەم کەڕەتەش حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ ٥ حیزبی دیکە هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماریی بایکۆت کرد، بۆچی؟ یەکەم ئەوەی کە ئەم نیزامە بە جۆرێک ڕەفتار دەکا کە دەرفەتی زۆر کەم بۆ خۆدیتنەوەی خەڵک لە هاوکێشەکاندا دێڵێتەوە، پاشان ئێمە لامان وایە بایکۆتی ئێمە یا قسەی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵات لەسەر خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆرتر تەئسیر دادەنێ. لە پەیام و قسەی هیچکام لە کاندیداکان شتێکمان نەدی تا بڵێ ئەوە پێویستی و نیازی ناوچەیی، نەتەوەیی، فەرهەنگی، کلتووری و مەعیشەتی خەڵکی ئەم خەڵکەیە، کەواتە خۆی تێدا نەدەدیتەوە و، موهیمتر لەوە رووحانی ٤ ساڵ پێش ئێستا هێندێک قەول و بەڵێنی دابوو، لەو ٤ ساڵەدا لەو قەول و بەڵێنانەش هەرە کەمەکەی جێبەجێ نەکردبوو.

لە لایەکی دیکەوە بزوتنەوەی کورد کۆمەڵە نیازێکی هەیە، یەکێک لە نیازەکانی، هاوکاری و هەماهەنگی و هاوهەڵوێستیی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتە. ئەوە وەکوو گرفتێک لە نێو بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتدا هەیە. ئەم جارە بە خۆشییەوە ئەو زەمینەیە درووست ببوو کە کارێکی هاوبەش پێکەوە بکەن. لەگەڵ ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە نیسبەت هەڵبژاردن، بەتایبەت هەڵبژاردنی شووڕای شار و دێ خوێندنەوەیەکی تەواو جیاوازی لەگەڵ حیزبەکانی دیکە هەبوو، بەلام مادام ئەو هاودەنگی و هەڵوێستییە هەبوو، ئێمە پێمان وابوو ئینتخاباتی دێ و دەڕوا و بە پێی ئەو شناختەش کە هەیە، دەنگی خەڵک تەئسیرێکی جیددی لەسەر کار و تێکۆشانی سەرکۆمار لە کوردستان ناکا. کەوایە لانیکەم ئەو هاوهەڵوێستییە کە دروست بووە دەتوانین بیکەین بە زەمینەیەک بۆ ئەوەی لە درێژخایەندا هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵات بەرەو جێگایەک بڕۆن تاوەکوو بەرنامەیەکی درێژخایەندا بنێن وەکوو هێزی سیاسی ڕۆژهەڵات نەقشی جیددیتریان ببێ لەسەر کۆی قەزییە سیاسییەکان هەم لە ڕۆژهەلانی کوردستان هەم لە ئێران لەسەر ئەو مەسئەلانەی کە تەئسیر لەسەر بزووتنەوەی سیاسی کورد دادەنێن. بەو دەلیلە حیزبی دێموکراتی کوردستان هات بۆ یارمەتیگەیاندن بە هاوکاری و هەماهەنگی لەگەڵ هێزە سیاسییەکان، وازی لە هێندێک لە خوێندنەوەو تاکتیکەکانی خۆی بە نیسبەت پرسێکی تایبەتی وەکوو هەڵبژاردن لە ئێران هێنا.

پرسیار: *هەڵوێستی ٦ لایەنەکە بەتایبەت هی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمەڵێک ڕای جیاوازیشی درووست کرد لە نێو خەڵکی کوردستان و لە نێو چالاکانی سیاسی و مەدەنی لە دەرەوە و لە نێوخۆ. بەتایبەت لە نێوخۆی*

تەشکیلاتی حیزبی دێموکراتی کوردستانیشدا بیر و بۆچوونی جیاوازی هێنایە گۆڕێ. بە سەرنجدان بە درووستبوونی ئەو جیاوازییانە و روانینی جیاواز بۆ جۆری ئیستفادە کردن لە هەڵبژاردنەکان، ئایا پێتان وایە یەکەم ئەوەی کە چۆن بیر بکرێتەوە لەمەودوا بۆ ئەو پرسانە و، پاشان ئایا بەڕاستی هاوهەڵوێستی جوابی دایەوە؟

وەڵام: بە خۆشییەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ماوەی ئەو ٣٨ ساڵەیدا بەتایبەت لە دە دوازدە ساڵی ڕابردوودا بە جۆرێک سیاسەتی کردووە کە گوتار و گوفتمانی تازەی بردۆتە نێو کۆمەڵگا. ئەوە شەریک و بەشداری بۆ دروست کردووە و خەڵکیشی وا لێکردووە کە بە نیسبەت ئەو باسانەی کە لە دەوروبەری حیزبی دێموکراتدا دەگوزەرێ و پرسە سیاسییەکان کە لە نێو حیزبی دێموکرات و ناوچەدا هەن چاوەڕوانی زیاتری لە گوتار و لە سیاسەتی حیزبی دیموکرات بێ. ئێمە ئەوە بە پوانێکی موسبەت و بە نەتیجەی فەعالیەتێکی باشی حیزبی دیموکرات لە پەیوەندی لەگەڵ گوفتمانی سەردەمیانەدا دەزانین. پاشان لە نێو حیزبی دێموکراتدا بە خۆشییەوە تەشکیلاتێکی سەرزیندوو و تەشکیلاتێکی ئاگای هەیە کە بە نیسبەت هەموو پرسەکان و بەتایبەت پرسە سیاسییەکانەوە حەساسییەتی خۆی هەیە، خوێندنەوەی خۆی هەیە، تێگەیشتنی خۆی هەیە و دەیەوێ لە دروستبوونی سیاسەت و هەڵوێستی حیزبەکەیدا نەقش و دەوری هەبێ، کە دیسان ئەوەش هەر بە پوانی موسبەت دەزانین.

ئەگەر لەو پەیوەندییەدا ئیشکالێک هەبووبێ، لە نەزەری ئێمەوە لە کەمدیقەتییەک بوو کە ڕێبەریی ئێمە لە پێوەندی لەگەڵ دروستبوونی بریار بۆ ئەو باسە کردی. ئەویش ئەوەیە پێش ئەوەی بریارەکە بدا، ئەو پرسەی وەک پێویست نەبردە نێو تەشکیلاتی حیزبی تا بە کۆڕ و کۆبوونەوە، بە سمینار و بە لە دەوری یەک کۆبوونەوە ئەم بەحسە بکەینەوە و قەناعەتێکی تەشکیلاتیی زیاتری بۆ دروست بکەین. چونکی لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا وانیە کە لە سەرێ جەمعێک بە ناوی دەفتەری سیاسی یا کۆمیتەی مەرکەزی بریارێک بدا و خوارەوەش وەکوو تەشکیلاتی حیزبی بە بێ ئەوەی پرست پێ کردبێ، بریارو هەڵوێستەکان قبووڵ بکا، بەڵکوو دەبێ سەهیم و بەشدار بێ لە دروستبوونی بریاراتی حیزبدا. بەڵام لەگەڵ هەمووی ئەوانەدا زۆر تەبیعییە کە حیزبی دێموکرات ئەگەر لە پێوەندی لەگەڵ هەر بابەتێکی سیاسیدا کە بریاری لە سەر دەدرێ، تەشکیلاتەکەی پشتی ئەو بریارە بگرێ و لەگەڵی بێ. شەرت نیە هەموو بریارێک دەقاودەق جواب بداتەوە، بەڵام حەق وایە لە خەسارناسی و لە هەڵسەنگاندندا وابکەین جارێکی دیکە حیزبی دێموکرات لە بریاردانەکانیدا تووشی ئەو ئیشکالە نەبێتەوە، یا لانیکەم چالاکانی سیاسی و مەدەنی کە چاویان لە گوفتمانی حیزبی دێموکراتی کوردستانە و گوفتمانی حیزبی

دێموکراتی کوردستان لە نەزەر ئەوانەوە پەسەندە، ئیتر نابێ جیاییەک، دوورییەک لە نێوان گوفتمانی کۆمەڵگا و گوتاری حیزدا دروست ببێ. چونکی حیزبی دیموکرات دەبێ ئیلهام لە خەڵکی وڵاتەکەی خۆی وەرگرێ، دەبێ ئیلهام لە چالاکانی سیاسی کورد وەرگرێ. ئەوە کۆمەک دەکا بە حیزبی دێموکرات و بە بزووتنەوەی سیاسی ئێمە نامانهەوێ بە تەنیا تێکۆشەرانی دیار و لە دەرەوەی وڵات، نەقشی ئەساسیان لە بردنە پێشی بزووتنەوەی سیاسیدا هەبێ، بەڵکوو جامعەی کورد بە گشتی پێویستە ئەو نەقش و دەورەی هەبێ.

ئایا ئەم بایکۆتە و هاوهەڵوێستی جوابی دایەوە؟ ئەوە دەتوانێ دوو خوێندنەوەی بۆ بکرێ. یەکەم لە نەزەر ئێمەوە بەڵی، بۆچی؟ هەر ئەوەی ٦ حیزبی سیاسیی کورد بەیەکەوە بە نیسبەت مەوزوعێک دێن و هاوهەڵوێستی نیشان دەدەن، ئێمە ئەوە بە نوقتەیەکی موسبەت دەزانین. چونکی ئەمە هەر ئەوەمان پێناڵێ کە کارێکی باشمان کردوە، ئەوەمان پێدەڵێ کە بۆ کاری باش دەبێ ڕێکاری باشیش بگرینە بەر. لەو خەسارناسییەی دوایە ئێە پێکەوە بۆ ئەو بابەتە کردمان ئێمە گەیشتینە ئەو قەناعەتەی کە ئێمە ڕاستە هاوهەڵوێست بووین، بەڵام لە ڕاستیدا بۆ ئەو هاوهەڵوێستییە زۆر کار کە دەبوو بیکەین نەمانکرد. کەوابوو لە درێژی ئەو کارە هاوبەشانەدا دەبێ بیر لە شتی دیکەیش بکەینەوە.

***پرسیار:** لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا حیزبی دێموکرات بە نیسبەت مەسائیلی نێوخۆ و بە نیسبەت پشتیوانی لە چالاکانی سیاسی و مەدەنی و بە نیسبەت کەڵکوەرگرتن لەو دەرفەتانەی دێنە گۆڕێ ڕوانگە و خوێندنەوەی جیاوازی لە هێزەکانی دیکە بووە. زۆر جاریش تۆمەتی ئەوەی لێدراوە کە تووشی تەوەهووم هاتوە و لەم جۆرە قسانە. جەنابیشت لە قسەکانتدا فەرمووت کە دەبێ هێزەکانی ڕۆژهەڵات بگەن بە خوێندنەوەیەکی واقعبینانە لە هەناوی پرسەکانی کۆمەڵگا. بەراستی پێت وایە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بتوانن بەیەکەوە بەو جیاوازی و ڕوانگانەی هەیانە بگەن بە خۆێندنەوەیکی واقعبینانە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان؟*

وەڵام: لام وایە خەڵکی کوردستان و هیزە سیاسییەکانی ڕۆژهەلاتیش دەزانن کە حیزبی دێموکرات کوردستان قەت تەوەهوومی بە نیسبەت کۆماری ئیسلامی نەبووە و لە ڕیزی پێشەوەی هەموو حیزبەکاندا بووە و لە مەیدانی موبارزەدا ئازایانە خەباتی کردووە و ئێستاش بەردەوامە. بەڵام جیاوازییەکە ئەوەیە کە خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان قەت تاک ڕەهەندی نەبووە و لە هەرجێیەک دەرفەت بووە حیزبی دیمۆکراتی کوردستان نەخش و دەوری کاریگەری خۆی تێدا گێڕاوە. بەڵام حیزبی دێموکرات مادام لای وایە کۆمەڵگا بەرەو گۆڕان دەڕوا، خۆیندنەوەی تازە

بۆ پرسە سیاسی و ئیجتماعی و ئیقتسادییەکان دەکا. حیزبی دیمۆکرات ناتوانێ لەوانە غافل بێ و ناکرێ پشتگوێیان بخا. ئێمە هاوهەڵوێستی و هاوکاریمان لە گەڵ حیزبەکان پێ باشە، بەڵام خۆ ئەوە بەو مانایە نیە کە ئێمە مادام لە گەڵ حیزبەکان هاوکاری دەکەین دەبێ بۆ هەموو شتێک وەک ئەوان بیر بکەینەوە.

***پرسیار:** دوای ڕووداوەکەی ١٧ جوزەردان لە تاران کە بە داخەوە ئەو تیرۆریستانە کورد بوون، هێندێک کەس ڕەخنە لە حیزبی دیموکرات بە پلەی یەکەم و هێزەکانی دیکە بەگشتی دەگرن کە ئەو کاریگەرییەیان بە سەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە نیە، بۆیە دەبینی خەڵکانێکی ناڕازی لە کۆماری ئیسلامی، سەر لە گرووپە توندڕەوە تێرۆریستییەکان دەردێنن. چەندە ئەم ڕەخنەیە بەڕەوا دەزانن؟*

وەڵام: ئەمن لام وایە ئەم ڕەخنەیە بە نیسبەت بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان لە جێگای خۆیدا نیە، بۆچی؟ یەکەم ئەوەیکە خەڵکی توندڕەو لەنێو هەموو میللەتان و لەنێو هەموو ولاتان پێدا بووە و دەتوانێ پەیدا بێ و بە زۆری هەیە. دووهەم حیزبی دێموکراتی کوردستان هەمیشە تێرۆری لە هەر شکل و شێوەیەک و لە هەر جێیەک بووبێ، مەحکووم کردوە تەنانەت ئەو سەردەمانەی کە تێرۆر لە هێندێک جێگا لەوانەبوو قازانجی کاتیشی بووبێ، حیزبی دیموکرات ئەو کاتیش نەهی لێ کردوە، بە خراپی زانیوە و مەحکوومی کردوە. مێژووی ٧١ساڵەی ئەو حیزبە لەو بارەوە دروەشاوەیە.

سێهەم ئەوەیکە لە ڕاستیدا خۆ بە نیسبەت جەریانی وەکوو داعش هیچ کەس بە قەد میللەتی کورد ڕاستەوخۆ و مەیدانی و لە عەرزی واقعدا لەگەڵ داعش شەڕی نەکردوە. ئەگەر بە دەلایلی سیاسی و ئەمنیەتی نەبا، حیزبی دێموکراتی کوردستان پێی خۆش بوو ڕاستەوخۆ و مەیدانی لە بەرەی دژی داعشدا ڕاوەستابا و شەڕی کردبا. کەوایە لەم بارەیەوە ئەم گلەییە لە سەر حیزبی دێموکرات نیە. بەڵام ئەگەر بە ڕوویەکی دیکەدا بیخوێنینەوە بوونی کەسانی توندڕەو لە ئێران بۆ ڕەفتاری غەڵەتی کۆماری ئیسلامی دەگەڕێتەوە. لە جیاوازییەک کە حکومەتی ئیسلامی لە باری مەزهەبی، ئەمنیەتی، فەرهەرەنگی و ناوچەییەوە دایدەنێ. پاشان ئەم خەڵک گرتن و ڕەشبگیرە ڕاستییەکەی بڵێی هەموو توندڕەوی ئیسلامی بن؟ بڵێی هەموو داعش بن؟ ئەگەر ئەوە ڕاست بێ، کەوایە ئەم حکومەتە لە گوێی گادا خەوتووە کە ئاگای لێیان نەبووە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان ٣ ساڵ پێش ئێستا - ئەوە دیکۆمێنت هەیە - دەڵێ ڕەوتە توووندڕەوە ئیسلامییەکان

لە ئێران و لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەو شوێنانە چالاکییان هەیە، ناویشیان دەبا. ئەی بۆ حکومەتی ئێران پێشیان پێ ناگرێ؟ بۆیە لەو پێوەندییەدا ئەمن پێموایە ئەم ڕەخنەیە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و حیزبی دێموکرات ناگرێتەوە.

پرسیار: *ئەگەر داعش و لایەنی توندڕەوی دیکە ئەو جۆرەی حزووریان لە سووریە و لە عێراق بووە ئەگەر لە ئێران هەبێ، حیزبی دێموکراتی کوردستان هەڵوێستی چی دەبێ؟ لە رووی مەیدانییەوە بە تایبەت؟*

وەڵام: با فەرز وا دابنێین داعش لە ئێران لە گەڵ حکومەتی کۆماری ئیسلامی شەڕ دەکا، لە نەزەر منەوە ئەوە دوو جەریانی تێرۆریستین کە پێکەوە شەڕ دەکەن. حکومەتێک کە ٣٨ ساڵە زوڵم و زۆر دەکا لە کوردستان و جەریانێکی ئیفراتی کە بە تیرۆر دەیهەوێ خۆی بسەپێنێ، مەعلوومە حیزبی دێموکرات کردەوەی هەردووکیان مەحکووم دەکا. بەڵام ئەگەر ڕۆژێک حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نەخشی هەبێ و بتوانێ لە موقابیل داعیشدا راوەستێ، قەتعەن یەک و دووی لێ ناکا.

پرسیار: *ئەگەر ئیجازە بفەرمووی باسێکیش لە پرسی «دێموکراتەکان» بکەین. یەکگرتنەوەی هەردوو لای حیزبی دێمکرات ئێستا لە چ قوناغێک دایە؟*

وەڵام: ئەمن پێم وایە ئەگەر قۆناغبەندی بکەین، ئێمە لە ڕاستیدا دوو قۆناغمان بڕیوە؛ قۆناغێک بە داخەوە لێکدابران و گرژی و ناخۆشی و هەندێک قسەی خەراپیش بە یەکتر گووتن، بەڵام ٥ ساڵە قۆناغێکی دیکەمان دەست پێکردوە کە قۆناغی لێکتێگەیشتن و ئاساییکردنەوەی پێوەندییەکان و سەردانکردنی یەکتر بووە کە بەخۆشییەوە نەتیجەی باشی بووە. ئێستا من پێم وایە قۆناغیکی تازەمان دەست پێکردووە. لە ئاخرین دیداری هەردوو دەفتەری سیاسی کە پێکەوە بوومان، فەزایەک بە سەر کۆبوونەوەکەدا حاکم بوو کە هەر دوو لا لە باتی ئەوەی وەک دوو جەهەت، وەکوو دوو لا بیر لە حەللی قەزیەکە بکاتەوە و هەر کەس بۆ لای خۆی بکێشێ، پێچەوانەکەی بوو کە جەمعێک لە دێموکراتەکان بەیەکەوە بیریان لە موشکلەیەکی دێموکرات دەکردەوە. ئەمە وایکردوە خوێندنەوەی هەر دوو لامان وا بێ تێگەیشتنێکی تازە لە بیرکردنەوە بۆ ئەوەی کە چۆن دیموکراتەکان دەکەینەوە بە یەک، لە لای یەکتر درووست بکەین و لەو پیوەندیەدا هەیئەتەکانمان فەعالتر کار بکەین. ئێمە لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا لە دەفتەری سیاسی بە خوێندنەوەی تازە، بە نووسراوەیەکمان ئامادە کردوە و

داومانە بە کۆمیتەی مەرکەزی، کۆمیتەی مەرکەزی هێندیک شتی وەکوو بنەما، وەکوو ئەسڵ و وەکوو بەرچاورروونی داوە بە دەفتەری سیاسیی حیزب. دەفتەری سیاسیش داینـاوە کە هەیئەتـی ئێمە هەرچی زووتـر لە گەڵ هەیئەتـی رەفیقەکانمان کۆببنەوە. من پێم وایە قۆناغی سەخت و قـورس و دژوارمـان بڕیـوە. کەوایە هەم زەروورەتـی سیاسـی هەم، زەروورەتی تەشکیلاتی، هەم زەروورتی ئەوەی حیزبی دێموکرات دەبێ حیزبیک بێ تا لە موقابیل دەرفەتەکان کە بە جدی لە وڵاتی ئێمە و لە نێو ناوچەی ئێمە و لە مەنتەقەدا هەیە جوابی بـداتەوە. بـۆ جوابـدانەوەش دەبـێ خاوەنی کەرەسە و هێزی بە قەووەت بـێ، ئەوەش بە وەحدەت و یەکیەتـی دەکرێ. بۆیە بە خۆشبینییەوە دەڕوانمە سەر خۆیندنەوەی هەردوو لامان.

کاک مستەفا زۆر سپاس بۆ بەشداریتان

سپاس بۆ جەنابیشت

سەرچاوە: ڕۆژنامەی کوردستان ژمارە ٧٠٥.

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١٠ی جوولای ٢٠١٧

وتووێژی "کوردستان" لەگەڵ سکرتێری گشتیی حدک لەبارەی گۆڕانکارییەکانی کوردستان و ناوچە

دیمانە: شەونم هەمزەیی

ڕەوتی گۆڕانکارییەکان دەبێ بە ئاراستەیەکدا بڕواتە پێشێ کە نە بە زیانی دەوڵەتـی کوردستان بشکێتەوە و نە بەربەست دروستکردن بۆ بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لێ بکەوێتەوە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

[بەڕێز کاک مستەفا مەلوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە مانگەکانی گەلاوێژ و خەرماناندا سەفەرێکی دوو مانگەی بۆ دەرەوەی وڵات کرد. ئەوەی لەو ماوەیەدا لە میدیاکانی حیزبدا دەماندی، بەشداریی بەڕێزیان لە زۆر کۆر و کۆبوونەوەی سیاسی و تەشکیلاتی کۆمیتەکانی حیزب لەو وڵاتانە بوو کە بەڕێزیان سەردانی کردبوون. هەروەها کۆمەڵێک دیدار و چاوپێکەوتن لەگەڵ کاربەدەستانی وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتانە و وتووێژ لەگەڵ میدیا و ڕاگەیەنەکانی چەند وڵاتێک.

«کوردستان» دوای گەڕانەوەی سکرتێری گشتیی حیزب بۆ کوردستان، وتووێژێکی لەگەڵ بەڕێزیان پێک هێناوە]

***پرسیار:** کاک مستەفا سەرەتا بەخێرهاتنەوەتان پێدەڵێین. جەنابتان سەفەرێکی چەند مانگەتان بۆ دەرەوەی کوردستان کرد، بفەرموون سەفەرکەتان بۆ مەبەستێکی سیاسیی تایبەت بوو، یان هەر بۆ بەسەرکردنەوەی کۆمیتەکانی حیزب لەو وڵاتانە؟*

وەڵام: سەرەتا سپاس بۆ کارگێڕانی ڕۆژنامەی «کوردستان» بۆ ڕێکخستنی ئەم وتووێژە. زۆر سروشتییە سەفەری بەرپرسی حیزبێکی سیاسی لە کوردستانەوە بۆ دەرەوەی وڵات، پێویستە سەفەرێکی سیاسی بێ و سەفەرەکەی ئەمنیش هەر بۆ ئەو مەبەستە بوو. دیارە پاش هەڵبژاردنم بە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەم سەفەرەم زیاتر لایەنی تەشکیلاتیی بەخۆوە گرت، لەبەر ئەوەی بە پێویستم دەزانی سەردانی کۆمیتە و ڕێکخراوەکانی حیزبی دێموکرات لە دەرەوەی وڵات بکەم و لە نیزیکەوە و ڕاستەوخۆ لەگەڵیان دانیشتن و کۆبوونەوەم هەبێ. بۆ خۆشتان دەزانن کە بە خۆشییەوە حیزبی دێموکرات تەشکیلاتێکی زیندوو، بەربڵاو و لەسەر هەستی هەیە و، بۆ ئەوەی ئەم تەشکیلاتە لە دروستبوونی بڕیاری سیاسی و تەشکیلاتیدا نەخش و دەوریان هەبێ؛ پێکهێنانی کۆڕ و سیمیناری تەشکیلاتی و کۆبوونەوە لەگەڵیان پێویستە. بەشێک لە مەبەستی سەفەرەکەم وەڵامدانەوە بەو پێویستییە بوو.

***پرسیار:** وەک لە هەواڵەکاندا هاتبوو، جەنابت سەردانی چەند وڵاتێکی وەک سوئیس، ئوتریش، دانمارک، فینلاند، سوێد، نۆرویژ و ئاڵمانتان کرد. ئەگەر بکرێ بفەرموون گرینگترین کار و بەرنامەکانتان لە سەردان بۆ ئەو وڵاتانە چ بوو؟ تەوەری باس و خواسی کۆبوونەوەکانتان چ بوون؟*

وەڵام: وەک باسم کرد ئەمن لە سەفەر و سەردانم بۆ ئەو وڵاتانەی ناوت هێنان، لە ڕێگەی کۆمیتەکانی حیزب لەو وڵاتانە کۆبوونەوەی سیاسی و تەشکیلاتیم لەگەڵ ئەندامانی حیزب بووە. شیکردنەوەی سیاسەت و هەڵوێست و ڕوانگەی حیزبی دیموکرات لە سەر گۆڕانکارییەکانی ئێران و ناوچە، لەسەر سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی لە ئێران و قەیرانخوڵقێنییەکانی لە ناوچە، لەسەر جووڵە و تێکۆشانی چالاکانی مەدەنی لە نێوخۆی وڵات بە تایبەت لە کوردستان؛ ئەوانە تەوەری سەرەکیی ئەو باسە سیاسییانە بوون کە وێڕای باسە تەشکیلاتییەکان لەگەڵ ئەندامەکانی خۆمان و لە کۆڕ و کۆبوونەوکاندا کردوومانن. لەو کۆبوونەوە و سمینارانەدا بە ڕاشکاوی باسمان لە هەل و دەرفەتەکانی بەردەم خەبات و تێکۆشانی حیزبەکەمان و هەروەها کۆسپ و ئاستەنگەکانی بەردەم ڕێی جووڵانەوی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردوە.

لە باسی کۆبوونەوە تەشکیلاتییەکانیشدا جیا لە باسی نەخش و ڕۆڵی تاک لە کاری ڕێکخراوەیی و ئەرک و بەرپرسایەتیی ئەندامانی حیزب لە هەر ئۆرگان و بەشێکی حیزبدا، باسمان لە پلاتفۆرمی کاریی پەسندکراوی پلینۆمی شەشەمی حیزب کرد کە دەستنیشانی ئەرکی ئۆرگان و ڕێکخراوەکانی حیزبی کردوە. باس لە سروشت و تایبەتمەندیی ژیانی ئەندامان لە ئورووپا و جۆری تایبەتیی کاری ڕێکخراوەیی ئەوان تەوەرێکی دیکەی باسەکانی ئەو کۆبوونەوانە بوون کە کردوومانن و ئاکامی باشیشمان لێ وەرگرتوون.

هەڵبەت جیا لەو کۆبوونەوە و دیدار و چاوپێکەوتنانە لەگەڵ کۆمیتەکان و ئەندامانی حیزب، لەگەڵ کوردەکانی تاراوگە و لایەنە سیاسییە کوردییەکانی بەشەکانی تری کوردستانیش دیدار و چاوپێکەوتنم بوو و لەسەر پرس و باسە پێوەندیدارەکانی کوردستان و نێوان حیزبەکان ئاڵوگۆڕی بیروڕامان بوو.

***پرسیار**: ئێوە لە وڵاتانی دانمارک، فینلاند، سۆئێد و نۆروێژ جیا لە کۆبوونەوە سیاسی و تەشکیلاتییەکان سەردانی وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتانەتان کردوە و لەگەڵ چەند پارلمانتارێکیش دیدار و چاوپێکەوتنتان بووە، ئەو دیدارانە لەسەر چ تەوەرێک ڕێک خرابوون و ئێوە لەگەڵ ئەوان باسی چیتان کرد؟*

وەڵام: لەو دانیشتنانەدا لەگەڵ ڕاوێژکاری سیاسیی وەزیرانی دەرەوە و کاربەدەستانی بەشەکانی دیکەی وەزارەتی دەرەوەی ئەو وڵاتانە کە لەسەر کەیسەکانی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست کار دەکەن، دیدار و باسمان بووە.

لە هەموو ئەو دانیشتنانەدا لەلایەن ئێمەوە باس لە حەوت دەیە مێژووی خەبات و تێکۆشانی حیزب کراوە، باس لە ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان کراوە کە دابینکردنی مافە نەتەوەیی، سیاسی، مەدەنی و کۆمەڵایەتییەکانی خەڵکی کوردستانی ئێرانە لە نیزامێکی سیاسیی دێموکرات و فیدراڵدا لە ئێران؛ باس لە جۆر و شێوازەکانی خەباتی حیزبەکەمان کراوە کە بەپێی هەلومەرج گرتوومانەتە بەر و لێی بەردەوامین. باسمان لەوە کردوە کە کورد خەباتێکی ڕەوا بۆ مافێکی ڕەوا دەکا و هەموو داواکانی کورد لە چوارچێوەی ئەو مافانەدا جێدەگرن کە وڵاتە دێموکراتیکەکان و کۆمەڵگای جیهانی سەلماندوویانە، بەڵام وەڵامی خەباتەکەمان نەک هاتنە سەر مێزی دانوستان، بەڵکوو ئاگر و ئاسن و سەرکوت و سیاسەتی حاشالێکردن بووە.

لەو دانیشتنانەدا بە وردی باسمان لە پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بە گشتی کرد و گوتمان کە کۆمەڵگای جیهانی و وڵاتانی دەرەوە دەبێ ئەو ڕاستییانە و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسلامی لەو پێوەندییەدا ببینن و هەڵوێست و دژکردەوەی پێویستیان لەبەرامبەریدا هەبێ، بۆ ئەوەی تێچووی بەردەوامیی کۆماری ئیسلامی لەو جۆرە سیاسەتکردنەوە لەسەر ڕێژیم زیاتر بێ.

پرسیار: ئەوان چی؟ خوێندنەوەی لایەنە بیانییەکان بۆ پرسی کورد لە ئێران و گۆڕانکارییە سیاسییەکان لەو وڵاتە چین؟ ئەوان چۆن سەیری پرسە سیاسی و مەدەنییەکان و بەرەنگاربوونەوەی خەڵک و دەسەڵات لە ئێراندا دەکەن؟

وەڵام: لە هەموو کۆبوونەوەکاندا باسەکانمان بەباشی وەردەگیران، دیارە ئەوانیش شارەزایی باشیان لەسەر سیاسەت و شێوەی حوکمڕانیی کۆماری ئیسلامیی ئێران هەبوو، بەدواداچوونیشیان بۆ کێشەی ئێتنیکی و مافی نەتەوە پەراوێزخراوەکان لە ئێراندا کردوە و ئاگایان لە بزاوتە کۆمەڵایەتی و مەدەنییەکانی نێوخۆی ئێران و دەنگی شەقامیش هەیە.

ئەوان حاشایان لەوە نەدەکرد کە دەزانن کۆماری ئیسلامیی ئێران حکومەتێکی نادێموکراتیک و سەرەڕۆیە، مافی مرۆڤ بە بەربڵاوی پێشێل دەکا و دەشزانن پێکهاتە نەتەوەییەکان لە ئێراندا لە مافە سیاسی، مەدەنی و کۆمەڵایەتییەکانیان بێبەشن، هەروەها پێیان لەسەر ئەوە دادەگرت کە خەبات و تێکۆشانی سیاسی و مەدەنی خەڵکی کوردستان و هێزە سیاسییەکان بە ڕەوا دەزانن. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا لایان وابوو کە دەکرێ بە بەردەوامبوون لەسەر سیاسەتی دیالۆگی ڕەخنەگرانە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەم بۆ گۆڕینی ڕەفتاری کۆماری ئیسلامی تێبکۆشن، هەم ڕەچاوی بەرژەوەندییە سیاسی و ئابوورییەکانی خۆشیان کردبێ.

ئەوان ئەوەشیان دەگوت کە هەم لە چوارچێوەی تەعامولی یەکیەتیی ئورووپا لەگەڵ ئێران و هەم لە چوارچێوەی پێوەندیی وڵاتان بۆ خۆیان لەگەڵ کۆماری ئیسلامیدا بەردەوام سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و مافی کەمە نەتەوە و کەمایەتییە ئایینییەکان لەو وڵاتە ڕەخنەیان لە کاربەدەستانی کۆماری ئیسلامی گرتوە و ئەو بابەتانە لە چاوی ئەوان ون نین.

پرسیار: یەک لە ڕووداوە گرینگەکانی ئەم دواییانە ڕاپرسیی سەربەخۆیی بۆ باشووری کوردستان لەو هەرێمە بوو. کۆماری ئیسلامیی ئێران زۆری فشار هێنا و پیلانی زۆر گێڕا کە ئەو ڕاپرسییە نەکرێ، بەڵام کرا. ئێوە نیگەرانییەکانی ئێران لە چیدا دەبینن؟ پێتان وایە هەنگاوی دواتری ئێران چ دەبێ؟

وەڵام: ڕاپرسی لە خەڵکی هەر وڵاتێک بۆ دیاریکردنی چارەنووسی سیاسیی خۆی، مافێکی ڕەوای ئەو میللەتەیە. ئەوە بە ڕوونی لە جاڕنامەی گەردونیی مافی مرۆڤ و میساقی نەتەوە یەکگرتووەکانیشدا هاتووە. خەڵکی هەرێمی باشووری کوردستان قانوونی و لە ڕێگەیەکی زۆر مەدەنی تەعبیریان لە ئیرادەی سیاسیی خۆیان کردوە کە دەبێ هەموو لایەک ڕێزی لێ بگرن و ئێمەش وەک حیزبی دێموکرات پیرۆزباییان پێ دەڵێین و هیوادارین هەنگاوەکانی دواتریش بە سەرکەوتوویی ببڕن.

ئەوەندەی دەگەڕێتەوە سەر کۆماری ئیسلامی، دیارە کە حکومەتێکی وەک ئەم ڕێژیمە بەو نێوەرۆکە و بەو ماهییەتەی هەیەتی دژی ڕاپرسی لە هەرێمی کوردستانە و پێی ناخۆشە کە کورد لە باشووری کوردستان بە نواندنی ئیرادەی سیاسیی خۆیان بەم شێوازە مەدەنی و سەردەمیانەیە چارەنووسی سیاسیی خۆیان دیاری بکەن. هۆکارەکانیش ڕوون و ئاشکران: کۆماری ئیسلامیی ئێران حکومەتێکی نادێموکراتیکە و زیاتر لە ٣٨ ساڵە ئیرادەی سیاسی لە خەڵکی ئێران زەوت کردوە و مادام ئەوە ڕەفتار و سیاسەتی لەگەڵ خەڵکی وڵاتەکەیەتی کە کە بەسەریاندا حاکمییەت دەکا، بڵێی چۆن دژایەتی خەڵکی هەرێمی باشووری کوردستان بکا کە دەیبینین چۆنی دەکا.

هۆکارێکی دیکەی ئەو دژایەتییە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئێران پێی وایە ئەگەر کورد لە باشووری کوردستان بە سەربەخۆیی بگەن، ئەوە ناڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی هاندانی کورد لە ڕۆژهەڵات بۆ مافخوازیی زیاتریان و ڕادیکاڵبوونی خەباتەکەیان. دیارە ئەمن لام وایە حکومەتی ئێران هەر وەک بەڕاشکاوی دژی ڕاپرسییەکە بوو، لە ڕێگەی جۆراوجۆری سیاسی و دیپلۆماتیک، دوایەش هاندانی حکومەتی عیراق و میلیشیا چەکدارەکانی حەشدی

شەعبی، فشاری تایبەت لەسەر سنوورەکان، دروستکردنی کێشە و گەمارۆدانی ئابووری و راگرتنی بازرگانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەموو کارێک دەکا ئەو پڕۆسەیە بەو شێوەیە سەر نەگرێ. بەڵام ئەگەر سەری گرت مەرج نییە پشت لە بەرژەوەندییەکانی دیکەی بکا و وەک ئەمری واقع نەیبینێ. بۆیە دەتوانم بڵێم ئەگەری زۆر گۆڕانکاری هەیە کە لە داهاتوودا ڕوو دەدەن.

پرسیار: تورکیە و ئێران کە لە دژبەرانی سەرەکیی ڕێفراندۆمەکەی باشووری کوردستانن، دەڵێن دژایەتییەکانیان بەوە ناوەستێ. پێشبینیی ئێوە لە پێشهاتەکانی دوایە چییە؟

وەڵام: دەبێ جیاوازی دابنێین لە نێوان چۆنیەتیی دژایەتیی ئەو لایەنانە لەگەڵ ئەو بڕیارە سیاسییەی هەرێمی کوردستان داویەتی. لە پێشدا ئێران. ئێران لە وڵاتەکەی خۆیدا زیاتر لە دە میلیۆن کوردی هەیە و پانتایەکی زۆر لە خاکی ئێران کوردستانە، هەروەها کورد لە ئێران ئێستاش لە سەنگەری خەبات و تێکۆشان بۆ دەستەبەری مافە سیاسی و نەتەوەیی و مەدەنییەکانیەتی، بۆیە کۆماری ئیسلامی زۆر لەوە نیگەرانە. نیگەرانی شوێنکاری ئەو گۆڕانکارییانەیە لەسەر ڕەوشی کورد لە ئێران.

هەروەها لەگەڵ ئەوەی ئێران و عێراق مێژوویەکی پڕ ئاڵۆزی و شەڕی خوێناوییان لەگەڵ یەکتر هەیە، بەڵام ئێستا بەهۆی پێوەندیی پتەوی حکومەتی ئێران لەگەڵ دەسەڵاتدارانی شیعە لە عێراق، دەستی کۆماری ئیسلامی زۆر ئاوەڵا کراوە بۆ دەستێوەردانی هەمە جۆرە لەو وڵاتە. لەم ڕووەوە ئێران نایهەوێ کوردستان وەک بەشێک لە عێراق جیا بێتەوە و ببێ بە وڵاتێکی سەربەخۆ. بەڵام ئەگەر ئەو دوو هۆیە بنێینە ئەو لاوە کە بە زیانی حکومەتی ئێرانن، ئەمن پێموایە دروستبوونی دەوڵەتی کوردستان لە باشوور بە زیانی ئێران نیە و بەڵکوو زۆریش بۆ ئەو بە قازانجە. چ لە ڕووی سیاسی و چ لە باری ئابووری و چ لە ڕووی ئەمنییەتی و دڵنیایی، چونکی نزیک بە ٩٠٠ کیلۆمیتر سنووری هاوبەشی لەگەڵ ئەو کوردستانە هەیە.

بەڵام تورکیە؛ حکومەتی تورکیەش ئەو نیگەرانییە هاوبەشەی هەیە کە سەربەخۆیی کوردەکان لە باشووری کوردستان دەبێتە هۆی هاندانی کوردەکانی باکووری کوردستان. لەو ڕوانگەیەوە تورکیە دژی ڕێفراندۆم و سەربەخۆیی باشووری کوردستانە، بەڵام لە درێژخایەندا و تەنانەت ئێستاش حکومەتی کوردستان دەتوانێ زۆر بە قازانجی وڵاتی تورکیە بێ. هەر وەک ئێستا تورکیە سنوورەکانی لە سۆنگەی حکومەتی کوردستانەوە کەم کێشەن و

لە باری ئابوورییەوە ئەو هەمووە گرێبەستە و هاوبەشییەی لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە کە لە زۆر بواری دیکەشدا پەرەیان پێ بدرێ. ئێستا دەبینین کە هەرێمی کوردستان بازاڕێکی گەورەی بۆ ورد کردنەوەی بەرهەمەکانی تورکیە دەستەبەر کردوە و تورکیە ئەو ڕاستییە زۆر باش دەبینێ. بۆیە پێموایە کاردانەوە و دژایەتیی دەوڵەتی تورکیە لەگەڵ هەرێمی کوردستان لەسەر پرسی سەربەخۆیی بۆ ماوەیەکی کەم دەبێ ئێستا زیاتر بە مەبەستی تەبلیغاتی دەکرێ و مەسرەفی نێوخۆیی هەیە.

پرسیار: بەڵام ئێوە وەک سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستان چۆن باس لە کاریگەرییە ئیجابی و سلبییەکانی ئەو گۆڕانکارییانە لەسەر پرسی کورد لە ئێران و، هەروەها ژیانی سیاسیی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات و بە ڕوونی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکەن؟

وەڵام: سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان لە کورت ماوەدا کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان نابێ، بەڵام دەبێتە هۆی بەهێزبوونی هەست و سۆزی نەتەوایەتیی کورد، وەک چۆن ئەوە بە خرۆشانی خەڵک و شەپۆلی شادی و خۆشیدەربڕینەکانیانەوە دیار بوو. ئەو کارناڤاڵانە وەک بینیمان ئەگەر لەلایەک بۆ پیرۆزبایی و هاوسۆزی لەگەڵ خوشک و براکانیان لە باشووری کوردستان بوو، خەڵک وەک دەرفەتێکیش بۆ هێنانەگۆڕێی ماف و داواکان کەلکیان لێ وەرگرت.

لە پێوەندی لەگەڵ کاریگەریی نەرێنییەکانی جارێ زووە بۆ قەزاوەت کردن و نابێ وەپێش ڕووداوەکان بکەوین. سروشتییە دەوڵەتی کوردستان ئەگەر لە باشووری کوردستان ڕابگەیەندرێ کۆمەڵە مەسئولییەتێکی قانوونی و سیاسی و ئەمنییەتی و هاوسنووریی بۆ دروست دەبێ و، پێویستە وەک جیرانی باش لەگەڵ دەوڵەتانی جیران ڕەچاویان بکا. ئەوە لە هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش شاراوە نییە و ئەوان بە هەستکردن بەو بەرپرسایەتییە مێژووییەی بوویانە و لە دوو دەیەی ڕابردووشدا بە نیسبەت هەرێمی کوردستان نواندوویانە، ڕەچاوی هەلومەرجی دەوڵەتی تازە دروستبووی کوردستان دەکەن. دڵنیام بەرپرسانی باڵای حکومەتی کوردستانیش کە دەزانن بزاوتی سیاسی و خەباتی نەتەوەیی لە ڕۆژهەڵات لە چ قۆناغێک دایە و لە چ بەستێنێکدا ڕوو لە گەشەیە، ئەو پرسەیان بۆ گرینگە. بۆیە بە خەم لێخواردنی هەموو لایەک ڕەوتی گۆڕانکارییەکان دەبێ بە ئاراستەیەکدا بڕواتە پێشێ کە نە بە زیانی دەوڵەتی کوردستان بشکێتەوە و نە کپکردن و بەربەست دروستکردن بۆ بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لێ بکەوێتەوە.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پرسیار: چۆن باس لەو جۆش و خرۆشەی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ پشتیوانی لە ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی باشووری کوردستان دەکەن؟ وەک هێزێکی سیاسیی دیاری ڕۆژهەڵاتی کوردستان چەندە بەشتان بەو شەپۆلە لە مافخوازی و لەسەر هەستبوونەوەی خەڵکەوە هەیە؟

وەڵام: جۆش و خرۆشی خەڵکی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ سەرکەوتنی ڕاپرسییەکەی باشووری کوردستان لە واقعدا خرۆشانی هەستی نەتەوەخوازیی خەڵکی کوردستانە. خەڵکی کوردستان یەک نەتەوەی لێک دانەبڕاوە و چارەنووسیان ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ گرێدراوی چارەنووسی یەکترە. ئەوان لە خۆشی و ناخۆشییەکانی یەکتردا هاوبەشن، بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان چ لە کاتی کۆڕەوە ناخۆشەکەی ساڵی ١٩٩١ی زایینیدا _ کە دیتمان چۆن باوەشیان بۆ خوشک و برا کوردەکانیان کردەوە و زۆر بەرپرسانە لە نێو ماڵ و باوەشی گەرمی میوانداریی خۆیاندا وەریان گرتن _ چ لە کاتی خۆشیدەربڕینەکان بۆ ڕاگەیاندنی فیدرالی لە باشووری کوردستان، چ لە کاتی هاوخەمییەکان بۆ کارەساتی ڕوداوە تێرۆریستییەکەی یەکی شوبات و چ ئەو کاتەی بۆ پشتیوانی لە شنگال هاتنە سەر شەقام؛ هەمیشە پێشەنگ بووە. ئەمجارەشیان بینیمان کە بۆ سەرکەوتنی ڕاپرسییەکەی ٣ی ڕەزبەر بە چ جۆش و خرۆش و حەماسەتێکەوە هاتنە سەرشەقام و کارنەڤاڵی خۆشی و شادییان وەڕێ خست و تێچوویەکی زۆریشیان بۆ دا. وەک دەبینین ئێستا سەدان کەس بەو هۆیە لەلایەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە گیراون و هیوادارم خوشک و برا کوردەکانمان لە باشوور ئەو ڕۆژانەیان لە بیر نەچێ.

بۆ بەشی دووهەمی پرسیارەکەش دەبێ بڵێم کە حیزبی دیموکرات هەموو کاتێ باوەڕی قووڵی بە هێز و توانای خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە و هەیەتی و هەر لە گوڕوتینی ئەوانەوە هێز و ئیلهامی وەرگرتوە. بۆخۆتان دەزانن ڕۆژهەڵات بە خەبات و چالاکیی مەدەنی جۆراوجۆر قەت نەیانهێشتووە دەنگی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان کپ و بێدەنگ بێ. ئەو خەبات و لە مەیداندا مانەوە و لەسەر هەستبوونە لە ڕوانگەی ئێمەوە ڕەهەندێک و بەشێک لە خەباتی سیاسی و کۆمەڵایەتییە لە بزووتنەوەی سیاسی و مەدەنیی کوردستان و بە چاوی هیوا و پشتگەرمیی زیاترەوە دەڕوانینە خرۆشانی خەڵک. دیارە ئێمە لە ڕاگەیاندراوی ڕەسمیی دەفتەریی سیاسیی حیزبدا داوامان لە خەڵک کردبوو لە ڕۆژی ٢٥ی ئەیلوول (٣ی ڕەزبەر و ڕۆژی بەڕێوەچوونی ڕاپرسییەکە) لە کاتێکدا کە خوشک و برا کوردەکانیان لە باشوور لە سەر سندووقی دەنگدانن، بە وەڕێخستنی کارنەڤاڵی شایی و خۆشی لە پشتیان بن و پشتیوانیان بمێننەوە. بۆیە لەگەڵ ئەوەدا کە بەخۆشیەوە خەڵکی ڕۆژهەڵات لە سەر هەستن و خاوەنی ئیرادەی خۆیانن و چالاکانی مەدەنیش لەسەر هەست و بەپلانن، بەڵام داوای حیزبی دێموکرات یارمەتیدەری باش بوو بۆ

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

خرۆشانی خەڵک، بۆیە ئێمەش بەشێکی باشمان لەو خرۆشانە جەماوەرییە پێ دەبڕێ.

پرسیار: ئەوەندەی خەڵکی کوردستان بە دڵەوە پشتیوانییان لەو ڕاپرسییە کرد، نوێنەرانیان لە مەجلیس دژایەتییان کردن و لەبەریان وەستانەوە. ئەوە لە چییەوە سەرچاوە دەگرێ؟

وەڵام: بەر لە هەموو شتێک ئەم هەڵوێستەیان ئەوە دەگەیەنێ کە ئەوان نوێنەڕانی ڕاستەقینەی خەڵک لە حەوزەی هەڵبژاردنی خۆیاندا نین و گوتار و قسە و هەڵوێستیان تەعبیر لە ویست و داوای خەڵکی کوردستان ناکا.

ئەو جۆرە هەڵوێستانەی نوێنەرانی کورد لە مەجلیس لەسەر پرسی ئاوا گرینگ و چارەنووساز دەریدەخا کە لە حاڵەتی ئاوادا لە جێی ئەوەی ئەوان نوێنەرایەتیی بیر و هەست و داوای خەڵک بکەن، شوێنکەوتەی هەڵوێست و سیاسەتی ڕەسمیی حکومەتی تارانن و لە پێناو پاراستنی مەوقعییەتی خۆیانە ئاوا دەجووڵێنەوە. دەنا بێ گومان کەسێک کە دڵی بۆ ئازادی لێ بدا و لەگەڵ خەم و ویستی خەڵک و نەتەوەی خۆی بێ، لە مەوقعییەتی ئاوادا دەبێ ئیرادەی خۆی بنوێنێ، بە تایبەت کە هەر لە تاران و لە نێو بازنەی کەسانی نیزیک لە حاکمیەتدا هەبوون کەسانی غەیرە کورد کە هەڵوێستی زۆر باشیان هەبوو.

کاک مستەفا زۆر سپاس لەوەی دەرفەتت پێداین بۆ ئەم وتووێژە.

سپاس بۆ ئێوەش، بەخێر بێن.

(لە ژمارەی ٧١١ی"کوردستان"دا بڵاو بۆتەوە)

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٧ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

دیمانە لەگەڵ کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

دیمانە: مەنسوور مروەتی

هێندێ لە حیزبەکان ئەگەر و مەرجی نەگونجاویان هەیە کە کۆسپن لەبەردەم دروستبوونی یەکیەتیی بەکردەوەی زیاتردا

«کوردکاناڵ» لەو ڕۆژانەدا وتووێژێکی نیزیک یەک سەعاتەی لەگەڵ بەڕێز کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێک هێنا. لەو وتووێژەدا کۆمەڵە پرسێکی وەک هەڵسەنگاندنی خەباتی مەدەنی و جەماوەریی خەڵک لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، ڕێکخستن و شێوەی مودیرییەتی ئەو بزووتنەوانە، نەخش و ڕۆڵی حیزبە سیاسییەکان لە چۆنیەتیی خۆدیتنەوەیان لەو بزووتنەوانەدا و هەروەها پرسی پێوەندیی نێوان حیزبەکان و کۆسپەکانی بەردەم یەکیەتیی بەکردەوەیان چەند تەوەرێکی سەرەکیی ئەو وتووێژە بوون. «کوردستان» بەباشی زانی پوختەیەک لەو وتوێژە بڵاو بکاتەوە

***پرسیار:** کاک مستەفا با پێش هەموو شتێک باسێک لەو حەرەکەتانەی ئەو دواییانە بکەین، ئەوەی لە بانە و سنە و بۆکان و شارەکانی دیکەی کوردستان بەبۆنەی ڕێفراندۆمەکەی باشووری کوردستان کرا، ئەو حەرەکەتانە خۆڕسکن یان ڕێکخستنی حیزبەکانی لە پشت؟*

وەڵام: جارێکی دیکەش دەسخۆشی لە خەڵکی ڕۆژهەڵات و لەو کەسانە دەکەم کە ئەو حەرەکەتانە ڕێک دەخەن. ئەو حەرەکەتانە حەرەکەتێکی تازە نین لە خەباتی سیاسی و مەدەنیی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. ئەو حەرەکەتانە لەلایەن چالاکانی مەدەنی، خەڵکی ئاگا و وشیار و لەسەر هەستی ڕۆژهەڵات بەرنامەی بۆ دادەنرێ و هیدایەت دەکرێ و خەڵکیش بە متمانەوە دەچنە پشتیان. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ناتوانین نەخشی حیزبەکان بە تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان لە تەواوەتیی ئەو جووڵە سیاسی، کۆمەڵایەتی و مەدەنییانەی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکرێن نادیدە بگرین.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە پێوەندی لەگەڵ ڕاپرسییەکەی باشوری کوردستاندا و ئەو ڕۆژەی خەڵک لێرە چووە سەر سندوقی دەنگدان، داوای لە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کرد لەو ڕۆژەدا ئەوانیش بە وەڕێخستنی کەرنەڤاڵی شادی و خۆشی شوێنکاری خۆیان هەبێ لە پرسێکی سیاسیی گرینگدا کە پێوەندیی بە چارەنووسی نەتەوەیەکەوە هەیە. بۆیە ئەم حەرەکەتانە بەشی هەموو لایەکی پێوەیە، بەشی هێزە سیاسییەکان و بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستانیش، کەواتە نەخش و دەوری حیزبەکان و چالاکانی مەدەنی و لەسەر هەست بوونی خەڵکی ڕۆژهەڵات هەمووی پێکەوە ئاراستەی بەرەوپێشچوونی ئەو خەباتەن.

***پرسیار**: جەنابت ئەمە بە کاری هاوبەشی چالاکانی نێوخۆ، خەڵک بە گشتی و حیزبەکانی دەزانی. بەڵام پرسیار ئەوەیە کە مودیریەت و دوایە هەڵسەنگاندنی دەرەنجامەکان، ئەوەی کە بکرێ ئیمتیازێک لە حاکمیەت وەربگیرێ یانی دواتر ڕەنگدانەوەیەی دیاری هەبێ، ئەوە کێ دەیکا؟*

***وەڵام**:* ئەمن پێموایە هەلومەرجی سیاسی و بارودۆخی ئەمنیەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وایکردوە کە جیاکارییەکی بەو شێوەیە لە نێو حەرەکەت و بزووتنەوەی سیاسی و مەدەنی ڕۆژهەڵاتدا دابنێین، دەنا بە گشتی کار و تیکۆشانی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و هەڵسوورانی چالاکانی مەدەنی و خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان تەواوکەری یەکترین. چوون لە هەموو ڕەهەندەکاندا ئەوەی دەکرێ بەرجەستەکردنی داوا و مافە سیاسی، مەدەنی و کۆمەڵایەتییەکانی خەڵکی کوردستانە. سروشتییە چەندی هەماهەنگیی نێوان ئەو لایەنانە زیاتر و تۆکمەتر بێ، ئەوەندەش ئاکام و دەسکەوتەکان بەرهەستترن.

***پرسیار**: کاک مستەفا جەنابت نەتشاردەوە کە پشکی شێرەکە بە خەڵک دەدەی و ئەو چالاکانەی کە لە نێوخۆن، بەڵام حیزب هەیە هەمووی بە ئی خۆی دەزانێ و دەڵێ ئەوە هەموو ئێمە کردوومانە. ئەم قسەیەی جەنابت زۆر لەگەڵ بۆچوونی حیزبەکانی دیکە نایاتەوە.*

***وەڵام**:* ئەمن قسەی حیزبی دێموکراتی کوردستان دەکەم. حیزبی دێموکراتی کوردستان بە مێژووی ٧٢ ساڵ خەبات و بە پێوەندییەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان، هەموو هێز و توانای لە خەڵکەکەی وەرگرتوە. ڕەنگبێ زۆر جار غیابی حیزبە سیاسییەکان لە هەندێ پرسدا دەرکەوتبێ، بەڵام خەڵکەکە قەت لە حەرەکەت نەکەوتووە و هەموو دەرفەتێکی قۆستۆتەوە تا پیشانی بدا کە میللەتێکی زیندوو و لەسەر هەستە. بۆیە حیزبی

دێموکراتی کوردستان ناتوانێ و ناکرێ نەخشی خەڵک نەبینێ و پێچەوانەی ئەوە بە غەدر لە مێژووی خۆی و غەدر لە ئامانجەکانی خۆی دەزانێ.

لە هەموو مەیدانەکانی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دژی کۆماری ئیسلامی خەڵکی کوردستان لە پشتی ئەو حیزبە بوون، بە تایبەت لە ١٠ ساڵی ڕابردوودا. بۆیە حیزبی دیموکراتیش گرینگیی زۆر بە نەخش و ڕۆڵی خەڵک دەدا و هەر ئەوەی کە کوردکاناڵ هەر حەرەکەتێکی مەدەنی و ئیعترازیی خەڵک بەو شێوەیە بەرجەستە دەکا، ئەوە دڵنیایی و قووەتی قەلبێکی زۆرتری داوە بە حەرەکەتەکە.

***پرسیار**: کاک مستەفا ئاماژەت بەتایبەتی بە ١٠ ساڵ ڕابردووی حیزبی دێموکراتی کوردستان کرد. حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو ١٠ ساڵەی ڕابردوودا زۆر باسی ئەوەی کردووە کە ئێمە دەبێ خەبات بە دژی کۆماری ئیسلامی بە جەماوەری بکەین و زیاتر گرینگی بە چالاکییەکان لە نێوخۆی وڵاتدا بدەین. تا چەند لە کاری خۆتان ڕازین و پێتان وایە تا چەند ئەو جموجۆڵانە مۆرکی حیزبی دێموکراتیان پێوەیە؟*

وەڵام: جارێ با لە پێشدا زوڵم لە حیزبی دێموکرات و لە مێژووی ٧٢ ساڵەی نەکەین کە هەمیشە و بەردەوام گرینگی و بایەخی بە حەرەکەت و چالاکی و تێکۆشانی مەدەنیی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵات داوە، بۆیە ئەو ١٠ ساڵە زیاتر بەرچاوە چونکی لە جێدا سەردەمەکە و جۆری خەبات و تێکۆشانەکە گۆڕاوە. ئێستا دەرفەتەکە بۆ خەڵک لە زۆر بارەوە چاکتر ڕەخساوە و خەڵکیش باش و دروست ئیستفادەی لێ کردوە. یانی ئەگەر پێش ٢٠ - ٣٠ ساڵ لەوە پێش بە لەبەرچاو گرتنی بارودۆخ و هەلومەرجی حیزبەکان دەرفەتی خۆنواندنیان زۆرتر بوو و زیاتر دیار بوون؛ نەخشەکە زیاتر بە حیزبەکان دەدرا و ئێستا وەزعەکە بە جۆرێکە خەڵک نەخش و ڕۆڵی زیاتر دەبینێ. ئێمە دەبێ هەر دوو بەشەکە ببینین، هەم تێکۆشانی ڕەوتە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆن و هەم چالاکی و بزووتنەوەی سیاسی کۆمەڵایەتیی خەڵک کە ئامادەن تێچووی زۆر و قورسیشی بۆ بدەن.

***پرسیار**: کاک مستەفا باست لەوە کرد کە هەموان دەبێ پێکەوە کار بکەین و مودیریەتی بزوتنەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بکەین. با بە سەراحەت بیڵێین هەر ئەو دە ساڵە خەڵک بەردەوام داوایان لە حیزبەکان کردووە یەکبگرن و یەکیش ناگرنەوە. بەو دۆخە چۆن مودیرییەتی ئەم جموجۆڵانە دەکرێ؟*

وەڵام: ئەو بەشە لە گلەیی خەڵک کە بۆ حیزبەکانیان لەت بوون و دابەش بوون ڕەوایە و حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتیش حەقە ئەو گلەییەی خەڵک بە هێند بگرن و لە پڕۆسەی بردنەپێشێی کاری خۆیاندا گرینگی و بایەخی پێبدەن. با لەو پێوەندییەدا قسەیەک بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان بکەین. حیزبی دێموکراتی کوردستان لە هەردووک حاڵەتدا باش جووڵاوەتەوە، یەکەم ئەوەی لە دە ساڵی ڕابردوو بە تایبەت پێنج ساڵی ڕابردوودا شێلگیرانە هەوڵی داوە بۆ ئەوەی حیزبی دێموکرات بکەوێتەوە سەر یەک. پڕۆژەمان بووە و مایەشمان لە خۆمان داناوە. دیارە ڕاستە کە هەوڵەکان هێشتا بە ئاکام نەگەیشتوون، بەڵام هەنگاوی باشمان بەرەو پێش ناوە. لە بوارەکەی دیکەشدا، واتە لە ئاستی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتدا لەگەڵ حیزبەکان یەک و دوو، یان بە تێکڕاش هاوکاریی مەوریدیمان بووە کە یارمەتیی کردوە بە پڕۆسەکە، بەڵام پێویستە بیبەینە مەیدانێکی بەربڵاوتر و کاراترەوە.

***پرسیار**: بەڕێز کاک مستەفا بەڵام هەموو لایەنەکان هەر ئەو قسەیە دەکەن و باس لەو زەروورەتە دەکەن، ئەدی کەی ئەوە وەدی دێ؟*

وەڵام: هەر ئەوەی کە هەموومان بە بایەخەوە باسی دەکەین و لامان گرینگە، ئەوە خاڵێکی موسبەتە، بەڵام ئەمن پێمخۆشە ئەوەش بڵێم کە هێندێک لە حیزبەکان هێندێ مەرج و ئەگەریان هەیە کە گونجاو نین و لە جێی خۆیاندا نین. حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەو مەرجانەی نین، هەر بۆیە هەنگاوێک لە حیزبەکانی دیکەی لەپێشتر دەزانم. هەر ئەوەی کە ئەو کێشانەی نێوان حیزبەکان بنەبڕ نابن، بۆ ئەو شەرت و شرووتە بێ جێیە دەگەڕێتەوە کە لە نەزەر منەوە بە قازانجی ئەو حیزبانەش نییە و لە تەواوەتیی خۆیدا بە زیانی هەموو لایەکمانە. بەڵام بەو حاڵەش من ناهۆمێد نیم.

***پرسیار**: دەکرێ بفەرمووی ئەو شەرت و شروتە چین کە باست کرد؟*

وەڵام: مەسەلەن حیزبێک پێیوایە مەسەلەن فڵان حیزب نابێ ئەو ناوەی لەسەر بێ کە ئەو ناوە بە جۆرێک وێکچووی لەگەڵ ناوی ئەو هەیە، لە حاڵێکدا ئەگەر بێین مەنتیقی قانوونی چاو لێ بکەین ناوەکان ئەوەندە جیاوازیی دیار و قانوونییان هەیە کە نەتوانی کۆسپ بێ. ئەوە نموونەیەکە...

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

بمبوورە دێمە نێو قسەکەت، ئەوە بۆ ناوە و لە نێوان دوو حیزب دایە. بەڵام مەسەلەن حیزب هەیە ڕوانگەیەکی ئیدۆلۆژییانەی بۆ پرسە سیاسییەکان هەیە و پێی وایە فڵانە حیزب کە مەسەلەن ڕوانگەیەکی ئیسلامیی هەیە نابێ لەگەڵ ئەو دانیشێ.

ئەو کۆبوونەوانەی لەو ماوەیەدا بوومانە مەگەر لە حاڵەتێکدا دەنا کەمتر سێبەری ئیدۆلۆژیی حیزبەکانی بەسەرەوە بووە، ئەوەی زیاتر کۆسپ بووە هاوکارینەکردنی ئەو حیزبانە لەگەڵ یەکترییە کە پێشتر یەک بوون و دوایە لەت بوون. بۆ نموونە لە نێو ئەو حیزبانەی کە پێکەوە کار دەکەین سازمانی خەبات هەیە کە لە ڕابردوودا باکگراندی ڕەوتێکی ئیسلامیی هەبوو، بەڵام دەبینین لە کار و بەرنامەدا نەتەوەیی دەجووڵێتەوە. دیسان خۆ ئەگەر هەموو حیزبەکان لە باری ئامانج و فیکر و ڕێبازەوە هەموو شتێکیان یەک بێ، ئەوە دەبێ بە یەک حیزب. بۆیە من پێم وایە قەت نابێ ئەوە ببێتە کۆسپ، خۆ ئەگەر کۆسپیش بێ هەر حیزبە و بە ئەزموونێکی زۆری سیاسی ئەگەر نەتوانین بەسەریدا زاڵ ببین؛ ئەدی چۆن دەتوانین پرۆسەیەکی قورسی خەباتی سیاسی بۆ ئازادی و ڕزگاریی نەتەوەکەمان ڕێبەری بکەین و بیبەینە پێشێ؟

***پرسیار**: کاک مستەفا دەمەوێ شتێکی دیکە باس بکەم، ئەوەی کە پرسیار یا ڕەخنە و گلەیی خەڵک یان چاوەدێرانی سیاسی و بە تایبەتی خەمخۆرەکانی حیزبی دێموکرتە. ئەوەی کە دەڵێن ساڵانێکە هەوڵ دەدرێ لە غووری خەڵکی ڕۆژهەڵات دەدرێ. ئەوەی کە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەخرێنە پەراوێزەوە. با ڕێوڕەسمی ناشتنی بەڕێز مام جەلال وەک دوانموونە بێنمەوە، وانییە؟*

***وەڵام**:* ئێمە وەکوو حیزبێکی سیاسیی واقعبین دەرکی هێندێک بابەت و واقعییەتەکان دەکەین. ڕاستییەکەی وایە کە ئێمە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەبەر مولاحیزاتێکی سیاسی کە حیزبەکانی باشوور هەیانە لەگەڵ ئێران، زۆریان ڕیعایەت دەکەین کە شەرت نییە وابێ و زۆریش دروست نییە وابێ. لام وایە جێگە و پێگەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات لەو شوێنانە تا ئەو جێیەی کە زیان بە پێوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و دراوسێکەی نەگەیەنێ، دەبێ دیار و بەبایەخ بێ. دیارە ئەو لەتبوونانەی ساڵانی ڕابردووی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتیش کاریگەریی سلبیی خۆی بووە. کەواتە ئەگەر لەلایەک هۆی سەرەکیی ئەو بابەتە ملاحیزەی زیادە لە حەد و پێویستی هەرێمی کوردستانە، لایەکی دیکەشی بۆ ناتەبایی و پرش و بڵاوی خۆمان دەگەڕێتەوە.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پرسیار: باشە خەڵک ئەو کەمایسیە دەبینێ، باشتر نییە ئێوە گرینگیی زیاتر بدەن بەو بەشە؟

وەڵام: ئێمە لە دانیشتنەکانمان لەگەڵ یەکتریشدا ئەو باسانە دەکەین و ڕەخنە لە خۆمان دەگرین. وردەکێشەکانی نێوانمان بەداخەوە تا ئێستاش ڕێگر بووە لەوەی پلاتفۆرمێکی هاوبەشمان هەبێ و زمانحاڵێکی هاوبەش و یەکگرتوومان هەبێ بۆ ناساندنی بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. هەتا نەگەینە ئەو ئەنجامەش هەر لایەنە و بە جیا کاری خۆی دەکا و بە لایەکدا دەڕوا، بەڵام ئەگەر بگەینە ئەوەی پلاتفۆرمێکی هاوبەشمان هەبێ و لە ژێر چەترێکی هاوبەشدا بین، ئەوکات ئەم خوێندنەوانە جۆرێکیتر دەبن.

هەڵبەت سیاسەتی پەراوێزخستنی ڕۆژهەڵات ناگاتە هیچ کوێ. هەر لە جەنگەی پێشوازی لە ڕیفراندۆمەکەی باشوور دیمان کە بە سەدان هەزار کەس ڕژانە سەر شەقامەکان و دروشمیان دا «قاسملوو ڕێگات درێژەی هەیە».

پرسیار: ئەوە لە جێی خۆی، بەڵام پێت وانییە کە ئەگەر ئەو کەلەبەرەی نێوان حیزبەکان زیاتر بێ مەجال بۆ دەستێوەردان و تەماح بۆ سەر ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن هێزەکانی دیکەوە دروست دەبێ؟ پێت وانییە دەبێ جارێکی دیکەش دەست بە دانیشتنەکانتان بکەنەوە؟

وەڵام: لام وایە ملاحیزاتی سیاسیی ناوچە پێمان دەڵێ هێزە سیاسییەکانی کوردستان لە هەموو بەشەکان بە دەستێوەردانی نامەسئولانە وانەکەن زیان بە بزووتنەوەی سیاسیی بەشەکەی دیکە بگەیەنن. جیا لەوە بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بێ خاوەن و بێ مێژوو و بێ کەسایەتیی خۆی نییە تا ئەگەر لایەنێکی سیاسیی دەرەکی نیازی ئەوەی هەبێ بە ئاسانی بتوانێ خۆی تاقی بکاتەوە. دیارە دەبێ بۆ خۆشمان ئاگامان لەوە بێ و بۆ ئەوەی خاوەنی هەڵگرتنی ئەو مێژوو و ئیعتبار و کەسایەتییە بین، هیچ کاممان بە تەنیا ناتوانین مەیدانداری بکەین، کەواتە دەبێ بە هەمووما‌ن کارەکە بکەین. دیارە باسمان کرد کە دانیشتنو گەیشتن بە ئاکامێکی دڵخواز وەزیفەیەکی سیاسییە لە پێش دەمی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتدا هەیە و حیزبی دێموکراتی کوردستانیش کەمتر لە هیچیان بۆ ئەو مەبەستە ماندوو نەبووە. هەڵبەت دیسان دەڵێم کە دەبێ بە سەر کۆسپەکانی بەردەمماندا زاڵ بین.

پرسیار: کاک مستەفا جەنابت وەک کەسی یەکەمی حیزبی دێموکرات لەو قۆناعەی خەبات لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

چی بە خەڵک دەڵێی کە خۆت فەرمووت بە پێشەنگیان دەزانی. چی بەو حیزبانە دەڵێی کە ڕەخنەت لێ گرتن و چاوەڕوانیت لێیان هەبوو؟

وەڵام: ئەگەرچی ئەوەی دەیڵێم چەند پاتەیە، بەڵام دیسانەکەش سپاسی خەڵکی خۆمان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکەم، بە تایبەت پێشەنگەکانی خەباتی جەماوەری و مەدەنی. حیزبی دێموکراتی کوردستان سەرمایەی مەعنەویی ئەو خەڵکەیە و میللەتیش بە سەخاوەتەوە ڕۆڵەکانی بەو حیزبە بەخشیوە. بزووتنەوەی سیاسی و خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ئۆمێد و پشتبەستن بە خەڵکی خۆی دەستی پێ کردوە و جێی خۆشحاڵییە کە دەبینین خەڵکیش قەت حیزبەکەی بێ هیوا نەکردوە و سەنگەرەکانی حیزبی دێموکرات لە هیچ ئاستێکدا و قەت لە کوڕان و کچانی وڵات خاڵی نەبووە و ئەوە جێگای قەدرە.

دوایە پێویستە بڵێم ئەو تێکۆشانە مەدەنی و کلتووری و فەرهەنگییەی ئێستا لە کوردستاندا هەیە، لە بەتنی خۆیدا سیاسییە و ڕەهەندێکی دیکەی خەباتە و خەڵکی ئێمە چاکی دەست پێ کردووە. هیوادارم بە وردبینیی زیاتر و بە مودیرییەتی باشتر و ئازایەتیی و بوێریی پترەوە درێژەی هەبێ و لەو ئیدامەدانە دەتوانێ بزووتنەوەی سیاسیی ئێمە زۆر بەرێتە پێشێ. نەخش و جێگەی حیزبەکانیش لەو جموجۆڵانەدا دیارن و حیزبەکان لەسەریانە کە یارمەتیدەری ئەو بزووتنەوانە بن بۆ ئەوەی لە فۆرم و هەروەها ئامانجدا کارەکانی بەباشی بباتە پێشێ. خەڵک نابێ ماندوو بێ لەو ڕەوتەی دەستی پێ کردوە و یەکیەتی و کاری بە کردەوەی حیزبەکانیش یارمەتی دەدا دەسکەوتەکان زیاتر بن.

پرسیار: ئەوە ڕوو بە خەڵک بوو، با پرسیارەکەم تیکراری بێ، بەڵام ئەدی ڕوو بە حیزبەکان؟

وەڵام: وەک باسمان کرد ئێمە ساڵێک پێش ئێستا ڕاستەوخۆ سەردانی هەموو ئەو حیزبانەمان کردووە کە لامان وایە بەیەکەوە دەتوانین پرۆسەیەک بەرینە پێشێ و داوامان لێ کردوون با بێین لە دەوری پلاتفۆرمێکی هاوبەش بۆ کار و هاوکاریی هەمەلایەنە لە ئەموو ئاستەکاندا کۆ بینەوە، چ لە هەرێمی کوردستان کە ئێستا واقعی حاڵ وایە و ئێمە مەرکەزیەتەکەمان لە هەرێمی کوردستانە، چ بۆ کۆمەک کردن و هیدایەتکردنی بزووتنەوە سیاسی و مەدەنییەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بۆ ئەوەی ببین بە زمانحاڵی میللەتەکەمان لە تاراوگە و لە هەموو زەرفییەتەکان بۆ بردنە پێشێی پرسی کورد کەلک وەرگرین.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

بۆیە داوایان لێدەکەم ئەو شتە ورد و چووکانە کە لە خۆڕا وەختی خۆمانی پێوە دەگرین و خۆمانی پێوە ماندوو دەکەین و تەنانەت دەبێ لەوە نیگەران بین کە نائومێدیشی پێ دروست دەکەین، با لەوانە واز بێنین. لە سبەینێ زووتر نییە. با لە دەوری یەک کۆبینەوە و ئەمن پێم وایە هەموومان ئەو ئیستعدادەمان تێدا درووست بووە و هەمووشمان ئەو نیازە دەرک دەکەین کە بە یەکەوە دەتوانین کاری گەورە بکەین. ئەوە ڕاستییەکە کە هیچ کاممان بە تەنیا ناتوانین ئەو نەخشەمان هەبێ کە خۆمان ئارەزووی دەکەین، کەوایە دەبێ بێینە سەر واقعییەتەکان و دەبێ بە یەکەوە کار بکەین. بۆ ئەوەش ئێمە ئامادەین و درێژە بە هەوڵەکانیشمان دەدەین و هیوادارم هاوڕێیانمان لە حیزبەکانی دیکەش هەر بەو نەفەسە و هەر بەو ئیحساسی مەسئولییەتەوە بێینە پێشێ، بەڵکوو بتوانین لانیکەم هەر ئەمساڵ ئاکامی باشی لێ وەرگرین.

زۆر سپاس کاک مستەفا بۆ ئەوەی کاتت بۆ ئەم دیمانەیە دانا.

سپاس بۆ ئێوەش.

(لە ژمارەی ٧١٢ی"کوردستان"دا بڵاو بۆتەوە)

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٣ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

مستەفا مەولوودی: ئێران ۳۸ ساڵە ئۆپۆزسیۆن ئەزیەت دەکا و دەکوژێ

مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان لەم گفتوگۆیەی ئاوێنەدا دەڵێت: "لەکۆنگرەدا هەر ئەندامێکی کۆنگرە، حەقی ئەوەی هەیە خۆی کاندید بکا و ببێتە ڕێبەری و دوایەش سکرتێری حیزب، جا ئەوە مستەفا هیجری بێ، یاخود هەر هاوڕێیەکی دی".

ئا: ئامانج

ئاوێنە: ای ڕێبەندانی ۱۳۹٦ بەیاننامەیەکتان بڵاو کردوەتەوە سەبارەت بە پەلاماردانی عەفرین لەلایەن سوپای تورکیاوە، ئەوەی جێگای سەرنجە لەڕاگەیاندنەکەی ئێوەدا بەهیچ جۆرێک باسی: (پەیەدە)، (یەپەژە)، (یەپەگە)، سوپای سوریای دیموکرات (قەسەدە) نەکراوەو ناوی ئەو هێزانەتان نەهێناوە، مەبەستتان لەناونەهێنانیان چییە؟

مستەفا مەولودی: ئێمە بەیاننامەیەکمان لەو بارەیەوە بڵاو کردەووە هێرشی دەوڵەتی تورکیامان بۆ سەر عەفرینو تێکۆشەرانی کورد ئیدانە کردوە، داوامان لەکۆمەڵی نێودەوڵەتی کردوە، بەهانای خەڵکی عەفرینەوە بچێت، بۆ ئەوەی کارەساتێکی تری وەک ئەوەی لەکۆبانێو موسڵ ڕووی دا دووبارە نەبێتەوە، ئەوەی ناوی ئەو هێزانە نەهاتوە مەبەستی لە پشت نییە، ئێمە لەبنەڕەتدا هێرش بۆ سەر عەفرینو تێکۆشەرانی ئەو شارەمان ئیدانە کردوە.

ئاوێنە: سیاسەتی ئێران لەو پێوەندییەدا چۆن هەڵدەسەنگێنی؟

مستەفا مەولودی: لەنەخشەڕێگای ئێراندا دەگوترێ کە هێرشی تورکیای پێ باش نییە، لەو بارەیەوە ئێران داوا دەکات هەر چی زوە ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێتو دەوڵەتی تورکیا هێرشەکە رابگرێت، بەڵام ئەو سیناریۆیانەی لەبەر دەستدان، بۆچوونی دەوڵەتانی حاکم بەسەر کوردستاندا، لەبەرانبەر کێشەی کوردستاندا هەموو بەزەرەری کوردوو بزووتنەوەی کوردیدا دەشکێنەوە، بۆیە دەتوانم بڵێم، سیاسەتی ئێران بە هەر دوو لادا دەشکێتەوە. وەک ئەوەی لەسەرەوە بڵێت هێرش مەکەنو داوا بکات بەگفتوگۆ کێشەکان چارەسەر بکرێت، هەم لەژێرەوە پێی ناخۆش

نەبێت، دەسەڵاتی سیاسیی کوردی لەو ناوچەنەدا لاواز بکات، کە بەزەرەری بردنەپێشەوەی بزووتنەوەی کوردی ئەژمار دەکات.

ئاوێنە: *بەشێک لەسکرتێرو دەفتەری سیاسیی بەتایبەت (ئەنەکەسە)، ئیبراهیم برۆ، سەعد مەلا... هەموویان گوتیان، ئامادەین بەشداریی خەباتو تێکۆشان دژی تورکیا بکەین، بەڵام پەیەدە ڕێگا نادات، تەنانەت دەڵێن ئەوەی ڕژێمی بەشار ئەسەد نەیتوانی بەئێمەی بکات، ئێستا پەیەدە پێمان دەکاتو سەرکردەکانمان دەکاتە زیندانەوە، هەست ناکەیت گرفتێک هەیە، گوتارێکی گشتیی نیشتیمانیی نەتەوەییی یەکگرتوو لەنێوان هێزە سیاسییەکاندا نییە بەهۆی پەیەدەوە؟*

مستەفا مەولودی: یەکەم ئێمە ڕاستەخۆ لەمەیدانەکەدا نیین تا بەکرداری بزانین، کام هێزی سیاسی لەمەیداندایەو کام لەهێزەکان بەربەستو کێشەی بۆ دروست دەکات، بەڵام ئەوەی دەیخوێنینەوە، بەڵێ بەداخەوە کێشە لەنێوان هێزە سیاسییەکانی ئەوێدا هەیە، هەر ئەمەیش دەتوانێت ببێت بەیەکێک لەبەڵگەکان، بۆ ئەوەی دوژمنان تەماع لەکوردستاندا بکەن، وەک ئەگەر ئەگەرێکی بەهێزە، ناکۆکی دروست بکەنو هێرش بکەن، بەڵام بەبۆچوونی من زیاتر بەرژەوەندیی وڵاتانی زلهێزو ئەو هێرشانەی لەسەر ئەو ناوچانە دەکرێن، کاریگەریی هەیە تا کێشەی نێوان دوو حیزبی سیاسیی کورد لەوێ، بەتایبەت کە لایەنێکیان چەکدار نییە، تا بڵێن کێشەی گەورەی دروست کردوە، کە ئەو کێشە گەورەیە ببێت بەهۆکاری دروستبوونی ئەو شەڕەو ئەو نیگەرانییەی ئێستا هەمووماڼ هەمانە.

ئاوێنە: *لەخۆپیشاندانەکانی ئێراندا لە١٦ی بەفرانباری ١٣٩٦ لەو بارەیەوە بەیاننامەیەکتان بڵاوکردوەتەوە، ئەوەی جێی سەرنجە، حیزبی دیموکراتی کوردستان بەبایەخەوە باسی بەشداریی خەڵکی لەخۆرهەڵاتی کوردستان لەخۆپیشاندانەکانی ئەم دواییەدا کردووەو یەکڕیزیو یەکگرتوویی خەڵکتان بەگرینگ هەڵسەنگاندوە لەخۆپیشاندانەکاندا، بەڵام نایەکگرتوویی هێزەکانی خۆرهەڵاتی کوردستان، کە تا ئێستا نەیانتوانیوە گوتارێکی هاوبەشیان هەبێت بۆ خۆپیشاندەرانو خەڵکی کوردستان؟ پێتانوایە ئەم ڕەخنەیە چۆن چارەسەر دەکرێت لەداهاتوودا؟*

مستەفا مەولودی: خەڵکی کوردستان گلەییی لەئێمە هەیەو پشتگیریی دەکەین، نەک هەر ئێمە وەک حیزبی

دیموکراتی کوردستان، حیزبەکانی تریش لەلێدوانەکانو نووسراوەکانیاندا ئەو گللەییەیان لەحیزبەکانی خۆرهەڵات هەیە، کە وەک پێویست وەڵامی داواکاریی خەڵکیان نەداوەتەوە بۆ یەکێتیو هەماهەنگیو بەیەکەوەبوون، لەو بارەیەیشەوە هەموومان چەند ساڵێکە هەنگاوێکمان دەست پێ کردوە تا بتوانین کۆدەنگییەک لەنێوان هێزە سیاسییەکانی خۆرهەڵاتدا دروست بکەن. بەخۆشحاڵییەوە لەو ماوەیەدا خەریکە بەرهەمی ئەو کارو هەوڵو ماندووبوونە دەردەکەوێت، سێ هەفتە لەمەو بەر بانگهێشتمان کردن، حیزبەکان بەخۆشحاڵییەوە بەشدارییان کرد، هەر لەوێ رێکارێکمان دانا، ئەم رێکارە بەردەوامە، ناوەندێکی هاوکاریی حیزبەکانی خۆرهەڵات لەئارادایە بۆ بەردەوامبوونی کار بەیەکەوەو بۆ وەڵامدانەوەی ئەو نیازە، بەپلاتفۆڕمو لەژێر چەترێکی هاوبەش بین، لەو بڕوایەدام جێگەی دڵخۆشییەو ئومێدی لێ دەکرێت هەموومان بەهەستی بەرپرسیارێتییەوە بتوانین لەسەرکەوتنی ئەو پرۆسەیەدا نەخشمان هەبێت، هەم جێگەی دڵخۆشیی خەڵک دەبێت، هەم خەڵک بەئیرادەتر دەکات لەو رووداوانەی روویان داوەو ناڕەزاییی خەڵک دەستی پێ کردوەو کۆتاییی نەهاتوە، کۆمەک دەبێت بۆ یەکێتیی زۆری نێوان بەشە جۆراوجۆرەکانی خەڵکی ئێرانو کوردستان.

***ئاوێنە**: باس لەوە دەکرێت ئەمەریکاو ئیسرائیلو بەشێک لەوڵاتانی عەرەبیو یەکێتیی ئەورووپا بەجۆرێک لەجۆرەکان دەستیان لەسازدانی ئەو خۆپیشاندانانەدا هەبووە، تا چەند پشتگیریی ئەوە دەکەیت، کە ئەمەریکاو وڵاتان ئامادەسازییان نەکردوە بۆ خۆپیشاندانەکان، راستە پشتگیریی میدیاییان کردوە. لەو بارەیەوە پێت وایە ئەوە دروستە؟*

مستەفا مەولودی: من پشتگیریی ئەو بۆچوونانە دەکەم، وڵاتانی دەرەوە بەلەبەرچاوگرتنی بەشمەینەتیی خەڵکی ئێرانو زۆرداریی حکوومەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران پشتگیرییان لەداوای رەوای خەڵکی ئێران کردوە، داوایشیان لەئێران کردوە کێشەی خەڵکی ئێران لەرێگەی ئاشتییانەوە چارەسەر بکات، ئەوەی تر کە هەیە دوژمنداتاشینو سیناریۆ دروستکردن لەحکوومەتی ئێراندا کاری یەکەم جار نییە، هەمیشە دوژمنی دروست کردوە بۆ ئەوەی ئامانجەکانی خۆی پێ بپێکێو خەڵکی ئێران لەو رێگەیەوە بچەوسێنێتەوە، بۆیە لەو بارەیەوە ئەگەر بەرپرسێکی ئێران قسەیەکی کردبێت، بەڵام پیاوێکی کاریگەر لەئێراندا وەک محەممەدی خاتەمی راست دەکات، ئەو کێشانە کێشەی ناوخۆییی ئەو کۆمەڵگەیەن، سەرۆک کۆمارو کارمەندو هەندێک پەرلەمانتار وا دەڵێن، بەڵام واقعیەتی ئێستای ناو ئێران کێشەی زۆرە، کە خودی حکومەتی ئێران بۆ خەڵکی ئێرانی دروست کردوە، ناڕەزایی خەڵکی ئێران لەو ٣٨ ساڵەدا زۆرو کەم هەبوە، بەڵام ئێستا زۆرترو بڵاوتر بوە، ئەو ناڕەزاییيانە بەردەوام دەبن

بەشێوازێکی جۆراوجۆر بۆچی:

یەکەم، ئەوەی حکومەتی ئێران نایەوێت کێشەکان چارەسەر بکات
دووهەم، ئەگەر بیەوێت چارەسەریان بکا، ناتوانێت نە لەڕووی سیاسییەوە، نە لەبواری ئابووریو داراییەوە، هەتا ئەو کێشە گەورانەی کە حکوومەتی ئێران بۆ دونیای دەرەوە بەناوی دەستتێوەردانی لەوڵاتانی تر دروستی کردوە، ئەوە کێشەیەکە بۆ خەڵکی ئێران.

***ئاوێنە:** قسەیەک هەیە کە "واشنتۆن ڕۆڵی گەورەی هەیە لەدەستتێوەردان لەوڵاتانی ناوچەکە لەعێراق، سووریا لەڕابردوودا لەئەفغانستانو وڵاتانی بەهاری عەرەبی: لەتونس، لیبیا، یەمەنو لەمالی، بەڵام قسەی وڵاتەیەکگرتووەکانی ئەمەریکا ئەوەیە ئەڵتەرناتیڤێک لەناو ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی نابینن، ئۆپۆزسیۆنی خۆرهەڵاتی کوردستان ئۆپۆزسیۆنێکی یەکگرتوو نییە، لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بەگشتی یەکگرتوو نییە، پێت وا نییە ئەو قسەیەی ئەمەریکا جیدیەو ڕاستیی تێدایە کە ئێوە نەبوونەتە ئەڵتەرناتیڤ، ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی بەکوردو بلوچو تورکمانو هێزەکانی تر نەبوونە ئەڵتەرناتیڤ؟*

مستەفا مەولودی: ئەمەریکا لەناوچەکەدا کاریگەریو ڕۆڵی هەیە، ئەم کاریگەرییەی لەسەر ئێرانیش هەیە، ئۆپۆزیسیۆنی ئێران نایەکگرتووە، ڕوون نییە تا خەڵکی ئێران بەهەموو پێکهاتەکانییەوە ڕووی تێ بکەنو بڵێن ئەوە ئەڵتەرناتیڤی دوارۆژی ئێمەیە لەبەرانبەر حکوومەتی کۆماری ئیسلامی، بەڵام بەبۆچوونی ئێمە نابێت لەو بارەیەوە زۆر گلەیی لەهێزە سیاسییەکان یاخود لەکەسایەتییە سیاسییەکان یان لەخەڵکی ئێران بکەین، چونکە حکوومەتی ئێران ٣٨ ساڵە ئۆپۆزسیۆنی خۆی لەناو دەباتو دەیکوژێت، ئەنجامی یەکێک لەتوندو تیژییەکانی کۆماری ئیسلامی بەرانبەر خەڵکی ئێران نەهێشتنی ئۆپۆزسیۆنە.

کێشەیەک لەئێران هەیەو خەڵکی ئێران هەستی پێ دەکات، هێزە سیاسییەکانو ئێمەیش هەستی پێ دەکەین، پێم وایە هەلومەرجەکە بەجۆرێکە خەڵکی ئێران تواناو ئازایەتیی ئەوەیان هەیە ئۆپۆزسیۆن لەدەوری یەکتر بنو یارمەتیدەر بن، بۆ کۆبوونەوە ئەدرەسێکی بەو جۆرە دروست بکەن لەبەرانبەر کۆماری ئیسلامیدا ڕاوەستێو ئایندەیەکی ڕوون دەستنیشان بکات.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

ئاوێنە: *ڕۆژی ٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٦ بەرانبەر بە ٢٠ - ١ - ٢٠١٨ پێنج حیزبی خۆرهەڵاتی کوردستان: کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان، حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، حیزبی دیموکراتی کوردستان، سازمانی خەباتی کوردستانو کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان سەبارەت بە پێکهێنانی (ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی خۆرهەڵاتی کوردستان) ڕاگەیاندنێکتان داوە، پێکهێنانی ئەم ناوەندە چییە، ئەم فۆرمەڵبەندییە چۆن دروست بوە، وەک ئەو هەموو بەرەو پێکهێنانو دانیشتنەیە، کە لەڕابردوو کردووتانەو ماوەیەک درێژە دەکێشیو هەڵدەوەشێتەوە، یاخود ئەم جارە بەجیدیتانە؟*

مستەفا مەولودی: لەسەرەتاوە هەر بەجیدیمان بوو، چونکە من پێم وایە بزووتنەوەی کورد لەخۆرهەڵات هەر لەیەکەم ڕۆژەوە کە هەنگاویان ناوەو هەستیان کردوە، پێویستە حیزبەکانی خۆرهەڵات لەدەوری یەک کۆ ببنەوەو پلاتفۆڕمێکی هاوبەش هەبێتو زمانێکی یەکگرتووو ئەدرەسێک بۆ بزووتنەوەی کوردی پەیدا بکەن، بەڵام زۆر ئاساییە خوێندنەوەی جیاواز، کێشەکان کە لەخودی نێو حیزبەکانو لەناو هێزە سیاسییەکان دروست بوە، بەداخەوە ئەو پرسەی کەمێک دوا خستوە، بەڵام بەلەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی تازەی ئێستای هەرێمی کوردستان، کە کاریگەریی هەیە لەسەر بزووتنەوەی کورد لەخۆرهەڵاتی کوردستان، ئەو بارودۆخە تازەیەی کە لەئێران هاتوەتە پێشەوە، کاریگەریی هەیە لەسەر کوردو زۆر ئاساییە هێزە سیاسییەکانی خۆرهەڵاتی کوردستان جیدیترو بەرپرسیارانەتر بێنە مەیدان بۆ پێکهێنانی زەمینەیەکی خۆشتر بۆ هاوکاری، ئێستا ئێمە پێکەوە ئەم پێنج حیزبەناوەندێکمان پێکهێناوە، ناوەندەکەیش لەبەردەوامیدایە، وردەوردە بەرنامەو پرۆژەکانی زۆرتر دەردەخات، کاتێک ئاشکرایە بەجیدیەتی زیاتر هاتوەتە مەیدان، پێم وایە دەتوانێت وەڵامی نیازەکە بداتەوە، چونکە هەمووماندا زەرورەتەکانی هەست پێ دەکەینو لامان وایە کارێکە لەبەردەماندایەو ئەگەر نەیکەین هەم خۆمان لەبردنە پێشەوەی کارەکەماندا کەمتەرخەمیمان کردوە، هەم خەڵکیش زیاتر لێمان تووڕەو ناڕازی دەبن.

ئاوێنە: *ئەو ڕاگەیاندنە هاوبەشەی داوتانە، بۆ پێکهێنانی ئەو ناوەندە، هەر زوو ڕووبەڕووی ڕەخنەی چەند لایەنێکی نێوخۆتان بووەوە: سازمانی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران (کۆمەڵە) پێیوایە هەندێک لەو هێزانەی لەو ناوەندەدا کۆ بوونەتەوە، حەز بەچارەی یەکتر ناکەنو نایانەوێت لەگەڵ یەک دابنیشن، بەڵام بۆچی پێکەوە دانیشتوون؟ (پژاک)یش لەو بارەیەوە گلەییی هەیە، بۆچی ئەو دوو هێزەی ئۆپۆزسیۆن لەخۆرهەڵاتی کوردستان گلەییان لە پێکهێنانی ئەو ناوەندە هەبوە، بۆچی بەشداریتان پێ نەکردن؟*

مستەفا مەولودی: ئەو پێنج حیزبە لەدەوری یەکتری دانیشتوون نیشانەی ئەوەیە، زەمینەیان تێدایە پێکەوە دابنیشنو چەندین ساڵە ئەو دانیشتنانە هەیە، سەرەتایەکی باشیان دەست پێ کردوە، ناوەندێکی هاوکارییان بۆ درێژەپێدانی کاری گرینگ پێکهێناوە. سازمانی کوردستان حیزبی کۆمۆنیست (کۆمەڵە) لەنێو ئەو کۆبوونەوانەدا هەبوە، چەند جاریش خۆی هەمووانی بانگهێشت کردوەو بەدەنگیانەوە چووە، ئێستایش هەم ئێمەو هەم حیزبی زەحمەتکێشان بانگهێشتمان کردبوون، ئەوان نەهاتن و دەبێت ئەو پرسیارە لەوان بکرێ کە بۆچی نەهاتوون؟

***ئاوێنە:** بەتێڕوانینی تۆ بۆچی نەهاتوون کە کۆبوونەوەکە لەبارەگای ئێوە بوو؟*

مستەفا مەولودی: مەسەلەکە ئەوە بوو کە بۆ فلان حیزبی سیاسی بەشدارەو فلان حیزبی سیاسی بەشدار نییە. ئێمە وەک حیزبی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ ئەوەداین مادام دەمانەوێ لەدەوری یەکتری کۆ ببینەوە، لەگەڵ سیستمی سڕینەوە نین، لەگەڵ سیستمی بەشداریکردنداین. دەڵێین: لایەنێکی سیاسی کە چەند ساڵە لەکۆبوونەوەکان دایە و چەندین ساڵە بەشداری کردوەو پێشینەو مێژوویەکی هەیە نابێ حەزف بکرێ.

***ئاوێنە:** مەبەستت سازمانی خەباتە؟*

مستەفا مەولودی: بەڵێ، مەبەستم سازمانی خەباتە، لایەنی سیاسیی تریش هەیە ئێمەیش پێمان وایە هەیە دەی فەرموو وەرن لەم کۆبوونەوانە دادەنیشینو قسە دەکەین، ئەگەر بەهەموومان بەو بڕوایە گەییشتین، بەبوونی زۆرتر لەو حیزبانە، کە ئەوەیش دەزانین حیزبی دیاریکراوە، کەواتە بەکۆدەنگی دەتوانین چارەسەرێک بۆ ئەوە بدۆزینەوە، حەساسیەتمان لەگەڵ هیچ حیزبێکدا نییە وەک حیزبی دیموکراتی کوردستان پێمان خۆش نییە رەخنە لەهیچ حیزبێک بگرین، بەڵام ناوەندێکمان پێک هێناوە، زۆر ئاساییە ئەو ناوەندە دەبێت بەکۆدەنگی بڕیار بدات لەسەر ئەو شتانەو من پێم وایە هاتنیان باشە، بەڵام دەبێت بەهاوفکریو بەهەماهەنگیو بەرەزامەندیی هەموان بێت.

***ئاوێنە:** یەکگرتنەوەی ئێوە وەک حیزبی دیموکرات کوردستان (حدک) لەگەڵ حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران (حدکا) لەچەند رۆژی رابردوودا (مستەفا هیجری) هەمیشە جەختی لەسەر ئەوە دەکرد، ئەوان هێشتا هاوڕێیانی پێشوون! زۆر پرسیارمان لێ کرد، ئەوانە بۆچی هاوڕێیانی پێشوون، ئۆرگانی رەسمییان هەیە، حیزبی سەربەخۆن، جیاوازیی زۆریان هەیە لەگەڵ ئێوە، کەچی گوتی، پەیوەندییەکانمان زۆر باشە؟*

مستەفا مەولودی: هەروەک چەقبەستوویی لە ئایدیۆلۆژیدا هەیە، هەندێک جار حیزبێکی سیاسی لەئۆرگانێکەوە بڕیارێک دەدات، دەستی ئۆرگانەکانی تر دەبەستێت، ئەوە کێشەی سەرەکیی ئێمەیە، بڕیارێکە کە لەکۆنگرەدا داویانە، بەبڕوای من بڕیاری کۆنگرە دەبێت دەستکراوەیی‌و مەیدانیی تێدا هەبێت، بەڵام بەخۆشحاڵییەوە پەیوەندییەکانمان باشە، هاتوچۆمان هەیە لەمەسەلەی پەیوەندیی رۆژانەو سەقامگیریی‌و پێشمەرگەدا هاوکاریمان هەیە.

***ئاوێنە:** ئەوان ئێستا ئامادەسازی دەکەن بۆ بەستنی کۆنگرەی نوێی (حدکا)، (مستەفا هیجری) ڕایگەیاندوە: حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران واتە ئێوە بەدوو خاڵ رازین: یەکەم، رازین ناوی حیزبەکە، حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بێ. دووهەم، بەوەیش رازین مستەفا هیجری سکرتێری ئەو حیزبەی داهاتووی دیموکرات بێ. ئێوە ئەوەتان یەکلا کردوەتەوە... رازین؟*

مستەفا مەولودی: ئێستا ئێمە گەڵاڵەیەکمان بەیەکەوە هەیە کاری لەسەر دەکەین، ئەوان ویستی خۆیان بەنووسراوە دا بەئێمە و، ئێمەیش نووسراوی خۆمان دا. ئێستا ئەو دوو نووسراوە بوون بەیەک نووسراو، لەنێو ئۆرگانەکانی ئێمەدا دیالۆگ هەیەو بەخۆشییەوە لەزۆر خاڵدا گەییشتووینەتە زۆر شتی هاوبەش، لەو پەیوەندییە تایبەتەدا گوتوومانە، ئێمە کە کەوتینەوە سەر یەک، رازین لەژێر ناوی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا درێژە بەتێکۆشانمان بدەین. ئێمە لە حیزبدا کۆنگرەمان هەیە، لەکۆنگرەدا هەر ئەندامێکی کۆنگرە، کە دەبێتە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی حەقی ئەوەی هەیە خۆی کاندید بکاتو ببێتە سکرتێری حیزب، جا ئەوە مستەفا هیجری بێ، یاخود هەر هاوڕێیەکی تر.

سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاوێنە - ڕێکەوتی: ١٣ی فێبریوێری ٢٠١٨

چەند کورتە دیمانە:

لەوتووێژێکدا لەگەڵ ئاژانسی کوردپا

ح.د.ک: جموجۆڵی ئێمە لەناوچە سنوورییەکان لەچواچێوەی چالاکییە تەشکیلاتییەکان دایە

بەپێی هەواڵی ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، پاش بڵاو بوونەوەی هێندێ هەواڵی نافەرمی سەبارەت بە ناردنی هێز لایەن حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە بۆ پشتیوانی لەهێزەکانی حدکا، بەرپرسی کۆمیسیۆنی سیاسی ـ نیزامی ح.د.ک ناردنی هێزەکانیانی بۆ سەر سنوور لەچوارچێوەی کاروباری تەشکیلاتیدا لەقەڵەم دا.

مستەفا مەولوودی لەوتووێژێکدا لەگەڵ ئاژانسی کوردپا رایگەیاند، لەماوەی چەند ساڵی رابردوودا، هێزەکانمان بە مەبەستی ئەنجامدانی کاری تەشکیلاتی لە سنوورەکانی هاوبەشی هەرێمی کوردستان و کوردستانی ئێران جموجۆڵیان هەبووە.

ئەو ئەندامەی دەفتەری سیاسی ح.د.ک ناردنی هێزی لەچەند رۆژی رابردوودا بۆ سەر سنوور پشتڕاست کردووەتەوە، بەڵام ئاماژەی بە وردەکارییەکانی ئەو هێزە نەکردووە.

مستەفا مەولوودی: لە حاڵی حازردا هێزەکانمان لە ناوچەی سنووری شنۆ ئامادەییان هەیە

ناوبراو ئەو هەواڵانەی بە دوور لەراستی زانی کە هێزەکانی ح.د.ک بە مەبەستی پستیوانی لە حدکا چوویێتنە ناوچە سنوورییەکان.

مەولوودی دەڵێ: هەتا ئێستا لەلایەن حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە داواکارییەک لەپێوەندی پشتیتوانی

کردن نەهاتووەتە بەرباس و ئێمەش هیچ هێزێکمان بۆ پشتیوانی لە ئەوان ڕەوانە نەکردووە، بەڵام هاوکاری کردن لەگەڵ حدکا بە دوور لەچاوەڕوانی نازانم.

مستەفا مەولوودی ناردنی هێزی بۆ قەندیل رەت کردووەتەوە و باسی لەوە کردووە کە هێزەکانیان بە لەبەرچاوگرتنی دۆخی سیاسی و ئەمنیەتی ناوچەکە، تەنیا بەشێوەی کاتی لەناوچە سنوورییەکانن.

ڕێکەوتی ١٥ی سەرماوەزی ساڵی ١٣٨٥ کۆمەڵێک کەس لە پێکهاتەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران جیا بوونەوە و لە ژێر ناوی " حیزبی دێموکراتی کوردستان" چالاکی سیاسی . تەشکیلاتی خۆیان لەناوچە کوردنشینەکان دەست پێکرد.

هەتا ئێستا حیزبی دێموکراتی کوردستان لە لایەن حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئیرانەوە بە فەرمی دانی پێدا نەنراوە، بەڵام دانیشتن و کۆبوونەوەکانیان بە مەبەستی یەکگرتنەوە بەردەوامە.

ڕێبەرایەتی هەر دوو لا پێداگرن لەسەر ئەوەی کە پێویستە ئەو یەکگرتنە روو بدات بەڵام هەتا ئێستا و پاش ٨ ساڵ ئەو دوو لایەنە سیاسییە بەشێوەی جیا چالاکی دەکەن.

ح.د.ک پاش شەڕی نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان و حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران(شەڕی کێلەشین)، هەوڵەکانی پەکەکەی مەحکووم کرد و بە کارێکی خۆسەرانە لەقەڵەمی دا.

ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی ٣ی جۆزەردان تێکهەڵچوونێک لەنیوان پەکەکە و حدکا لەناوچەی سنووری شنۆ رووی دا و تێیدا گیان لەدەست دان و برینداربوونی ژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی هەر دوولای لێکەوتەوە.

دەفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا پارتی کرێکارانی کوردستانی بە هێرشی یەکلایەنە مەحکووم کرد.

سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاژانسی کوردپا - ڕێکەوتی: ٢٦ی مای ٢٠١٥

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

ئاسایشی ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئەستۆی حکوومەتی هەرێمە

مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری حزبی دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکدا بۆ "وشە" دەڵێ: "کۆماری ئیسلامی لە سەرەتای هاتنە سەرکارییەوە، بە سڕینەوەی نەیارانی خۆی دەستی بەکار کرد، لە هەر جێگەیەک بەرژەوەندی خۆی تیادا بینیوە، چ لە ئێران و وڵاتانی دەوروبەر و چ لە وڵاتانی دوور، دژبەرانی خۆی تیرۆر کردووە، دوای ڕێککەوتنی لەگەڵ وڵاتانی ٥+١، ئەگەرێکی یەکجار بەهێز بوو کە جارێکی تر دەست بداتەوە ئەو پیلانە تیرۆریستییانە، بەتایبەت ئەو ڕووداوانەی ناو هەردوو کۆمەڵەی شۆڕشگێڕان و زەحمەتکێشان، ئەگەرچی تا ئێستە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکان بەتەواوەتی نەخراونەتە ڕوو، بەڵام جۆری دانانەوەی بۆمب و کردەوە تیرۆریستییەکە، بەپێی ئەو ئەزموونەی ئێمە لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەمانە، پێمان دەڵێ، بەبێ ئەولاوئەملا کاری کۆماری ئیسلامییە".

* مستەفا مەولوودی پێی وایە چالاکیی پێشمەرگەکانی ڕۆژهەڵات لە ناوخۆ کاریگەری هەبووە لەسەر ئەو ڕووداوانە و دەڵێ: "لەو دواییانەدا هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بەتایبەتی حزبی دیموکراتی کوردستان لە ناوخۆی ڕۆژهەڵات، کۆمەڵێک چالاکییان هەبووە و بەتایبەتیش لە مەریوان پێشمەرگەکانی کۆمەڵە چالاکییان دەست پێ کردووەتەوە، پێ دەچێ ئەنجامی ئەو چالاکییانە و ئەو هەلومەرجەی لە هەرێمی کوردستان هەیە، بەجۆرێک لە جۆرەکان بەرژەوەندیی کۆماری ئیسلامی ئەوە بخوازێ کە لە هەرێمی کوردستان نەبوونی تەناهی دروست ببێت و هاوکات زەبرێک لە دژبەرانی خۆی لەناو ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵات بوەشێنێت".

* سەرباری ئەوەی هەوڵە تیرۆریستییەکان شکستیان هێنا، بەڵام وەک بەرپرسانی ئۆپۆزسیۆنی ڕۆژهەڵاتی ئاماژەی پێ دەدەن، ڕووداوەکە بووەتە هۆی توندوتۆڵکردنی پێوەندی و هەماهەنگیی تەناهی لە نێوان ئەو هێزانەدا و ئەنوەر محەممەدی ئاشکرای دەکات: "دوای ئەو ڕووداوە، زۆربەی حزبەکانی ڕۆژهەڵات پێوەندییان پێوە کردووین و هاوخەمی خۆیان پێشان داوە، لەو پێوەندییانەدا باس لەوە کراوە لە بواری تەناهیدا لە ئێستە بەدواوە زیاتر هاوکاری یەکتر بکەین بۆ ئەوەی بتوانین بە هەموومان پێکەوە بەرپەرچی پلانەکانی کۆماری ئیسلامی بدەینەوە و

ئاڵوگۆڕی زانیاری لە بواری تەناهیدا زیاتر بکەین، بەو نیازەی کە ئەو پلانانە تەنیا روویان لە حزب و لایەنێک نییە، بەڵکو رووی لە سەرجەم ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەڵاتی کوردستانە".

دووپاتی دەکاتەوە: "ئەو رووداوانە هەموومانی وەک ساڵانی نەوەتەکان وریا کردووەتەوە بۆ ئەوەی لە بواری تەناهیدا زیاتر لە ساڵانی رابردوو ئاگامان لە خۆمان بێت و کار بۆ ئەوە بکەین زەبرێکمان لەلایەن دامودەزگە تەناهییەکانی کۆماری ئیسلامییەوە لێ نەدرێت".

"سەرجەم کۆمیتە ئەمنییەتەکانمان بەیەکەوە پێوەندیی رۆژانەیان هەیە و لەسەر رووداوی لەو شێوەیە، ئاڵوگۆڕی زانیاری دەکەن. کە بە رووداوەکەمان زانی، دەستبەجێ دوو شاندمان رەوانەی هەردوو کۆمەڵە کرد بۆ ئەوەی هاوخەمییان لەگەڵ بکەین و لەوەیش گرنگتر لەبەرئەوەی تا ئەو رادەیەی ئەوان بە دروستی دەزانن، زانیاریمان پێ بدەن بۆ ئەوەی یارمەتیدەر بێت، بۆ ئەوەی ئێمەیش رێوشوێنی تەناهیی خۆمان توندوتۆڵتر بکەین" مەولوودی وای گوت.

مەولوودی ئەو هەوڵە تیرۆریستییە بە پێشێلکردنی سەروەریی خاکی هەرێم ناوزەند دەکات و دەڵێ: "مادام هێزە سیاسییەکانی رۆژهەڵات لە هەرێمی کوردستانن، بەرپرسیاریەتیی ئاسایش و پاراستنی گیانیان لە ئەستۆی هەرێمی کوردستانە، مادام ئێران سنووری ئەو وڵاتە دەبەزێنێت و رێز لە سەروەریی ئەو وڵاتە ناگرێت و لەناویدا پیلانێکی لەو شێوەیە دادەڕێژێت، ئاشکرایە ئێران پێشێلی سەروەریی سیاسی و یاسایی ئەو وڵاتەی کردووە و هەق وایە هەرێمی کوردستان ئەو کردەوەیە شەرمەزار بکات و رەخنەی توند لە ئێران بگرێت".

زیاتر روونی دەکاتەوە: "لەبەرئەوەی ئەو بابەتە پێوەندی بە تەناهییەوە هەیە، هەق وایە دەزگە تەناهییەکانی هەرێمی کوردستان و تەنانەت عێراقیش لەو پێوەندییەدا بێنە سەرخەت، بۆ ئەوەی سەرەداوی ئەو پیلانەی کۆماری ئیسلامیی ئێران بدۆزنەوە و لە رێگەی خۆیانەوە نارەزایەتی دەرببڕن. ئەوەندەی ئاگادارین، هەردوو کۆمەڵەکە دەزگە تەناهییەکانیان لە پارێزگەی سلێمانی ئاگادار کردووەتەوە و ئەوانیش زۆر و کەم هاتوونەتە سەر هێڵ بۆ بەدواداچوون لە بابەتەکە".

سەرچاوە: ماڵپەڕی وشە نێت - رێکەوتی: ٢٠ی ئاگۆستی ٢٠١٥

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

مستەفا مەولوودی: نامانەوێ لەنێوان ئێمەو پەکەکەدا کێشە دروست ببێ

جێگربوونی هێزەکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە سەر سنوور بۆتە باسێکی میدیایی.

دوای بڵاوبوونەوەی هەواڵی تەقە لە پۆلێک پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکڕاتی کورستانو رووماڵی ئەو هەواڵە لەلایەن تۆڕی میدیایی ڕووداو، مستەفا مەولوودی، جێگیر سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە بەرزاییەکانی هەڵگوردەوە بە پەیامنێری ڕووداوی ڕاگەیاند کە ئێمە دەمانەوێ لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە وتووێژمان هەبێ.

مستەفا مەولوودی دەڵێ: نامانەوێ لەنێوان ئێمەو پەکەکەدا کێشە دروست ببێ، هەر بۆیە هەوڵ دەدەین بابەتەکە بە وتوێژ و دیالۆگ چارەسەر بکەین.

جێگیری سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکرات لە بارەی ئەو هەواڵەی لەسەر پەلاماری چەند چەکداری نەناسراو بۆ سەر پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزب لە هەڵگورد کرابوو، دەڵێ ئەوە ڕووداوێک بووە کە لە چەند خولەکێک تێنە پەڕیوە و تێیدا پێشمەرگەیەکمان بە سووکی بریندار بووە.

مستەفا مەلوودی دەڵێ: جموجۆڵی هێزەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان پێوەندییان بە کاروبار و تێکۆشانی ئەو حیزبەوە هەیە، بەڵام ئەوان نایانەوێ لەگەڵ هیچ لایەنێکی کوردی شەڕ و کێشەیان هەبێ.

سەرچاوە: ماڵپەڕی ڕووداو - ڕێکەوتی: ٣٠ی مای ٢٠١٥

www.zabari.org

مستەفا مەولوودی: ناکرێت دەستەوەستان بووەستین

A-

لە دیمانەیەکی تەلەڤیزیۆنیی تەلەڤزیۆنی رووداودا کە رۆژی پێنجشەممە ٤ی پووشپەڕ لەگەڵ سێ بەرپرس لە سێ حیزبی رۆژهەڵاتی کوردستان پێکهاتبوو، تیشک خرایە سەر مەسەلەی جێگیرکردنی هێزەکانی حیزبی دێموکرات لەسەر سنووری رۆژهەڵات و ئەگەری چالاککردنەوەی خەباتی چەکداری و باسە پێوەندیدارەکان بەو مەسەلەیەوە.

لەبارەی ئەگەری دەستپێکردنەوەی خەباتی چەکداری لەلایەن حیزبی دیموکرات و جێگیرکردنی هێزەکانیان لەسەر سنوور چ گەرەنتییەک هەیە، کە حکومەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران تۆپبارانی سنووری هەرێمی کوردستان نەکات، *مستەفا مەولوودی جێگری سکرتێری حیزبی دیموکراتی کوردستان گوتی"* لە کاتی هەبوونی پێشمەرگەکانمان هیچ گەرەنتییەک نییە کە حکومەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران تۆپبارانی سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و سنووری هەرێمی کوردستان پێشێل نەکات، بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ناکرێت، دەستەوەستان بووەستین لەترسی روودانی ئەو ئەگەرانە".

دەربارەی پشتگیریکردنی کاندیداتی کوردی نێو پەرلەمانی ئێران، بۆ ئەوەی بەهەمان شێوەی هەدەپە هەوڵبدەن لەو رێگایەوە کاریگەری بخەنە سەر ئێران، مەولوودی ئاماژەی بەوەدا، یاساکانی ئێران و یاساکانی تورکیا زۆر جیاوازیان هەیە، ئەو کاندیدانەی لە ئێران بۆ پەرلەمان دەستنیشاندەکرێن، دەبێت حکومەتی ئێران و دەزگاکانی ئێران رەزامەندییان لەسەر بدەن.

سەرچاوە: ماڵپەڕی رووداو - رێکەوتی: ٢٦ی جوونی ٢٠١٥

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

مستەفا مەلوودی: هەر دوولای حیزبی دێموکرات مەحکوم بە یەکگرتنەوەیە

جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دەڵێ: هەر دوو لای دێموکڕات مەحکوومین بە یەکگرتنەوەو یەکخستنەوەی یەکجارەکیی ماڵی دیموکرات.

مستەفا مەلوودی: وێڕای پێداگری لەسەر ئەو بابەتە دەڵێ هەردوولا بە جیددی کار بۆ یەکخستنەوەی ڕیزەکانی حیزبی دێموکڕات دەکەین.

مستەفا مەولوودی، ئەندامی دەفتەری سیاسی و جێگری سکرتێری حیزی دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ "باس نیوز گوتی: لە نوێترین کۆبوونەوەی دەفتەری سیاسیی دوولایەندا لایەنی حدکا پێشنیارێکی نوێیان بووەو نێوەرۆکی پێشنیارەکەی ئەوان ئەمەیە کە ئەوان وایا پێ باشە کۆنگرەی ١٦ی حیزب بە ڕێککەوتن ببەسترێ، بەڵام پێشتر هەموو کارەکانی کۆنگرە کرابن.

جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لە وڵامی ئەو پرسیارەدا کە کە ئاخۆ پێشنیاری حدکا لەلایەن حیزبی دێموکڕاتی کوردستانەوە چۆن پێشوازیی لێکراوە، گوتی: ئێمە لەو کۆبوونەوەیەدا دوای ئەوەی تێبینیو ڕای خۆمان لە سەر دەربڕی، ئاگادارمان کردوونەتەوە مان لە کە لەسەر لایەنی تەکنیکیو شێوازو میکانیزیمی یەکگرتنەوەو ڕێکارەکانی لە دانیشتنێکی خۆماندا تاوتوێی پێشنیارەکانی ئەوان دەکەینو وەڵامیان دەدەینەوە.

مستەفا مەولوودی لەبارەی جیاوازی دانیشتنی ئەمجارە لەگەڵ دانیشتنەکانی پێشوو ڕایگەیاندوە لامان وایە گرفتەکان چارەسەر نەبوون، بەڵام بە بەراورد لەگەڵ جاران گۆڕانکارییەکە باشترە، بەڵام بەلەبەرچاوگرتنی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

مێژووی لێکدابڕانەکانی پێشووی ڕیزەکانی حیزبی دێموکڕات پرۆسەی یەکگرتنەوە قۆناغ بە قۆناغ دەکرێ کە سەرەتا ئاسایی کردنەوەی پەیوەندییەکانە، دواتر حستنەڕووی پێشنیارەکانەو قسەکردنە لەسەریانو؛ پاشان کردنی ئەو پێشنیارانەیە بە قانوونو ڕێککەوتن لەسەریانو لە کۆتاییشدا جێبەجێکردنە کە پێم وایە ئەستەمترین قۆناغە.

ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان پێداگری لەسەر ئەوە کرد کە ئەم یەکگرتنەوە بەسەر یەکخستنەوەیە زەروورەتەو پێویستە هەردوولا کاری جیددیی بۆ بکەین، پێشمان وایە تاقە ڕێگەمان ئەوەیە؛ چونکی ئەوە پەیامو ویستی خەڵکی کوردستانە کە دەبێ یەک بگرنەوەو خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیموکراتێکی یەکگرتوویان دەوێ، جیا لەوەی کە هەردوولا خاوەن یەک مێژوو، یەک ئامانجو یەک خەباتینو هەڵقوڵاوی بنەچەی بنەماڵەی گەورەی دیموکراتین

سەرچاوە: باسنیوز - ڕێکەوتی: ١ی ئۆکتۆبەری ٢٠١٥

دیمانەی تایبەت بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو

جێگری سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان مستەفا مەولوودی لە دیمانەیەکی تایبەت بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو لەبارەی هەڵبژاردنی پەرلەمان و ئەنجوومەنی شارەزایانی ئێران، ئاڵای کوردستان و یەکگرتنەوەیان لەگەڵ حدکا و چارەسەریی ئاشتیانەی پرسی کورد لە ئێران دوا.

جێگری سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان مستەفا مەولوودی لە چاوپێکەوتنێکیدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو لەبارەی هەڵبژاردنی ١٠مین خولی پەرلەمانی ئێران و هەروەها هەڵبژاردنی پێنجەمین خولی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەزایان گوتی: "ئێمە هەتا ئێستا لەسەر هەڵبژاردن لە ئێران کە بڕیارە ٧ی شوبات ئەنجام بدرێت، پێمان وایە یاسا و سیستمی چاودێری هەڵبژاردن لە ئێران و ڕۆڵی بەرپرسانی ئەو وڵاتە بوارێک بۆ هەڵبژاردنی ئازاد لە ئێران ناخوڵقێنێت هەتا وەکو ئێمە بڵێین کە ئەم هەڵبژاردنە گۆڕانێکی جەوهەری دروست دەکات بەڵام

وەکو حزبی دیموکراتی کوردستان، خەباتی ئێمە یەک ڕەهەندی نییە بەڵکو خەباتی ئێمە چەند ڕەهەندییە و خەڵکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەجۆرێک لە جۆرەکان لەگەڵ خەبات و تێکۆشان تێکەڵ بوون بەڵام جۆرەکانی جیاوازن. بۆ نموونە لە ئێران بواری یاسایی هەیە دەتوانن لەو بوارەدا باسی فەرهەنگی خۆیان بکەن، باسی بەندەکانی یاسایی بکەن یان لە بواری کارگێڕی و بەڕێوەبردن باسی ئەوە بکەن لە جیاتی ئەوەی کەسێک لە تارانەوە بێت و ببێتە نوێنەری شاری مهاباد یان سنە، ئەوە با کوردێک ئەو ڕۆڵە ببینێت چونکە نەچوونی کورد بۆ پەرلەمانی ئێران، هیچ سوود بە کورد ناگەیەنێت و باشترە کورد بچێتە پەرلەمان. هەر هیچ نەبێ هەبوونی کورد لەوێ بۆ خۆی تێکۆشانێکە".

لە هەڵبژاردنەکانی پێشووتردا، حزبی دیموکراتی کوردستان بەگشتیی بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی نەکردووە، سەبارەت بە هەڵبژاردنی ئەمجارەش مستەفا مەولوودی گوتی: "ئێمە وەکو حزبی دیموکراتی کوردستان هەتا ئێستا یەکلایی نەبووینەتەوە کە ئایا بایکۆتی ئەم هەڵبژاردنە دەکەین یان بوار بە خەڵک دەدەین کە بەشداری بکات. ئێمە دەستەیەکمان هەیە کە خوێندنەوە بۆ دۆخەکە دەکات بەڵام ئێستا بەشێوەیەکی ڕەها هیچ بڕیارێکمان نەداوە و لە کۆتاییدا هەر شتێک لە بەرژەوەندی کورد بێت، بە باشی دەزانین".

سەبارەت بە پرسی یەکگرتنەوەی حزبی دیموکراتی کوردستان و حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران کە ماوەی نزیکەی نۆ ساڵ دەبێت، بوون بە دوو بەشەوە و لە ماوەی ڕابردووشدا دەنگۆی یەکگرتنەوەی ئەم دوو باڵە لەئارادا بوو، مەولوودی گوتی: "پێم وایە حزبی دیموکرات نەخشەیەکی گەورەی لە بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەڵاتدا هەیە، ئێستا لە حەفتا ساڵەی تەمەنیەتی و کۆمەڵێک شەهید و قوربانیمان داوە لەپێناو بەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بۆیە لەم پەیوەندییەدا ئێمە دانیشتنمان هەبووە و هەنگاوی بەرەوپێشچوونمان هەبووە، لەسەر هەندێک لە داخوازییەکانی ئەوان کێشەمان نییە و خەڵکیش لە ڕۆژهەڵات چاوەڕێی ئەوە دەکەن کە یەک حزبی دیموکرات بوونی هەبێت و ئێمەش بەداخەوە لەم نزیکانە دانیشتنمان نابێت بەڵام لە کۆتاییدا هەر دەبێ یەکبگرینەوە".

سەبارەت بە لێدوانی هاوسەرۆکی پژاک عەبدولڕەحمان حاجی ئەحمەدی کە لەمیانەی چاوپێکەوتنێکیدا گوتبووی ئاڵای کوردستان ئاڵای بنەماڵەی بارزانییە و ئاڵای نەتەوەی کورد نییە، سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان، زیاتر لەم بارەیەوە دوا و گوتی: "ئەو بەڕێزە لە هەندێک شتدا قسە دەکات کە ڕەنگە بۆ کەسێکی

سیاسیی شیاو نەبێت، بۆ مەسەلەی ئاڵای کوردستانیش، بەڕاستی ئەمە زوڵمێکی گەورەیە لە مێژووی میللەتێک دەکرێت. ئەم ئاڵایەی ئێستا هەیە و لەسەر بینای پەرلەمانی هەرێمی کوردستان هەڵکراوە کە دەزگایەکی یاسایی و شەرعییە و بڕیاری و پەسندی پەرلەمانی لەسەرە. ئینجا حزبێک لە بەشێکی دیکەی کوردستان قبووڵی نیە، ئەوە کەیفی خۆیەتی، لە دیدی ئێمەوە بەشێکی زۆری حزب و لایەنی سیاسیی ئەم ئاڵایە وەکو ئاڵای نەتەوەیەک دەبینن و قبووڵی دەکەن و لە هەموو بارەگەکانی حزبمان ئەم ئاڵایە هەڵکراوە. هەروەها لە ڕۆژی ئاڵای کوردستان، ئاڵایەکی دووسەد مەتری لە ڕۆژئاوای کوردستان لەسەر دەستی خەڵک هەڵکرا و ئەگەرچی هەندێک خەڵکیش ئازاردران بەڵام ئامادە نەبوون ئاڵاکەی کوردستان داگرنە خوارەوە. بۆیە پێم وایە ئەم قسانەی حاجی ئەحمەدی هیچ بنەمایەکی یاسایی و لۆژیکی تێدا نییە".

سەبارەت بە هەوڵدانی دۆزینەوەی ڕێگەی گونجاو بۆ چارەسەری کێشەکان و بەتایبەت دانیشتن و گفتگۆکردن لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران، جێگری سکرتێری گشتیی حزبی دیموکراتی کوردستان ئاماژە بە دانیشتنێکی دوو ساڵ لەمەوبەری خۆیان لەگەڵ ئەنجوومەنی بەرزی تەناهی نەتەوەیی دەکات و لەمبارەیەوە گوتی: "ئێمە دەمێکە گوتوومانە مەسەلەی کورد لە ڕۆژهەڵات مەسەلەیەکی سیاسییە و ئەمەش پێویستی بە چارەسەرێکی سیاسیی هەیە. چارەسەری سیاسیش گفتوگۆ و دیالۆگە. ئەگەر سەیری مێژوو بکەین باشترین چارەسەر ئەوە بووە کە هێزەکان لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشن. بۆیە هەرگیز ئەم چارەسەرە لە دەرەوەی بیرکردنەوەی ئێمە نەبووە و هەر لەم پەیوەندییەشدا دکتۆر قاسملوو لەسەر مێزی دانوستان لەگەڵ ئێران، گیانی خۆی بەخت کرد و شەهیدبوو. بۆیە ئێمە هەمیشە باوەڕمان بە دیالۆگ و گفتوگۆیە بەڵام کاربەدەستانی ئێران ئەم پەیامە وەرناگرن، ئێمە پێش دوو ساڵ لەگەڵ نوێنەرانی ئەنجوومەنی بەرزی تەناهی نەتەوەیی دانیشتنمان هەبووە و ئەوان هاتوون و ئێمەش قسەی خۆمان کردووە و چاوەڕێی ئەوان بووین و لەدوای ئەوەش ماوەی دوو ساڵە هیچ دیدار و کۆبوونەوەیەکمان لەگەڵ لایەنی ئێرانی نەبووە".

ماڵپەری ئاژانسی ئانادۆڵۆ، بەشێک لەم هەواڵە ئابۆنانەی کە بڵاوکراوەتەوە لە لیستی هەواڵەکانی ئاژانسی ئانادۆڵۆ، کورت و پوخت دەکرێت ئینجا بڵاودەکرێتەوە، بۆ ئابۆنەوە کردن تکایە پەیوەندی بکەن.

سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاژانسی ئانادۆڵو - ڕێکەوتی: ٥ی جانێوێری ٢٠١٦

حدک بەتەنها بایکۆتی هەڵبژاردنەکەی ئێرانی نەکرد

خەڵک - سەردارقادر

ئەمڕۆ خولی دەهەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کۆماری ئیسلامی ئێران دەستی پێکرد، لایەنە کوردیەکانیش کە بە ئۆپۆزسیۆنی ئێران دادەندرێن، بایکۆتی هەڵبژاردنیان کرد، تەنها (حدک) حزبی دیموکراتی کوردستان کە لەلایەن خالدی عەزیزی سەرکردایەتی دەکرێت، بۆچوونی جیاوازی لە سەر هەڵبژاردنەکە هەبوو.

مستەفا مەولودی ئەندامی سەرکردایەتی حزبی دیموکراتی کوردستان، بە(خەڵک)ی ڕاگەیاند: "لەبەر ئەوەی هێزو لایەنەکانی کورد مۆڵەتی بەشداریان نییەو پرۆسەی هەڵبژاردنەکەش بەئازاد نازانن ، بۆیە زۆربەی هێز و لایەنە سیاسییەکانی کورد کە کاریگەریان لەسەر خەڵک هەیە، بانگەوازی بایکۆت کردنی هەڵبژاردن دەکەن".

مەولودی ئاماژە بەوە دەکات کە: "لە هەڵبژاردنی ئەمڕۆدا ٢٥٠ هەزار کەسی ئەمنی کۆماری ئیسلامی بەسەر وێستگەکانی دەنگدان دابەش کراون، ئەوانە تا ڕادەیەکی زۆر ترسیان لەسەر دەنگدەران دروست کردووە و خەڵک ناتوانێت بە ئازادی دەنگ بدات".

مەولودی وتیشی: "حزبی دیموکراتی کوردستان تاکە حزبە، کە بایکۆتی هەڵبژاردنی نەکردووە ، بەڵکو بانگەوازی ئەوەمان کردووە، کە خەڵک ئازادە، بەڵام پێویستە بە ووشیاریەوە دەنگ بدەن، بە جۆرێک لە هەرناوچەیەک ئەگەر کاندیدی باش هەبوو گونجاوە دەنگ بدەن، بەمەرجێک لە داهاتوودا لێپرسینەوەی لەگەڵ بکەن تا چەند توانیویەتی کارەکەی خۆی ڕاپەڕێنێت و ببێتە داکۆکیکاری مافەکانتان، بە پێچەوانەوە ئەگەر لە ناوچەیەک کاندیدەکان کەسی شیاو نەبوون و باوەڕیان پێی نەبوو، واباشە بایکۆتی بکەن."

ئەو ئەندامەی سەرکرایەتی حزبی دیموکراتی کوردستان لە کۆتایدا وتی: "بەداخەوە هەڵبژاردنەکان هیچ کاریگەری باشی لەسەر کورد نابێت، چونکە کاری پەرلەمان و پەرلەمانتاران لە ئێران بەراورد بە باشوری کوردستان زیاتر سنوردار کراوە".

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zrabari.org

لەخولی دەهەمی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئێران ٥٥ ملیۆن کەس مافی دەنگدانی هەیە ٦٣٠٠ کەس رکابەری بۆ ٢٩٠ کورسی پەرلەمان دەکەن بۆ هەرکورسیەکیش پیویست بە ١٠٠ هەزار دەنگ هەیە.

لە هەڵبژاردنەکە هەریەک لە ئیسلاح خوازان کە رەوتی (حەسەن روحانی) و(محەمەد خاتەمی)ن، لەبەرامبەر پارێزگاران کە بە (توندرەو) ناسراون و لەلایەن علی خامەنەئی رابەرایەتی دەکرێت، رکابەری کورسییەکانی پەرلەمان دەکەن.

سەرچاوە: ماڵپەڕی خەڵک - ڕێکەوتی: ٢٦ی فێبریوێری ٢٠١٦

مستەفا مەولوودی؛ هەتا پرسی نەتەوەیی لە ئێران چارەسەر نەبێ، وڵاتێکی سەقامگیر نابێ

A-

سکرتێری نوێی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە وتووێژێکدا لە گەڵ تەلەویزیونی "ڕووداو" وێڕای ئاماژەدان بە ستراتیژی حدک سەبارەت بە پرسی نەتەوەیی و ڕێکارەکانی چارەسەری ئەو گرفتە مێژووییە رایگەیاند کە هەروەک لە ساڵانی پێشوو، وتوویژ و دانوستان کردن لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بە یەکێک لە مکانیزمەکانی خەباتی فرە رەهەندی خۆمانی دەزانین و پێشوازی لێدەکەین.

مستەفا مەولوودی لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا وتی: حیزبی دێموکراتی کوردستان هیچ کات وتووێژ کردنی بۆ چارەسەری کێشەی کورد لە کوردستانی ئێران ڕەت نەکردۆتەوەو، ئەگەریش بەربەستێک هاتۆتە پێش، ئەوە لە لایەن کۆماری ئیسلامی و نەیارانی کوردەوە بووە. ئەگەرچی لە ئیستادا بەستینی دانوستان ئامادە نیە و بەڵام ئەگەر ڕۆژێک کۆماری ئیسلامی ویستی بە وتووێژ پرسی نەتەوەیی چارەسەر بکا حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک ڕێگایەکی باش قبووڵی دەکا.

بەڕێز مەستەفا مەولوودی بە هەڵسەنگاندنی هەلومەرجی ئیستاکەی ئێران لە درێژەی وتەکانیدا ڕاگەیاند، کۆماری ئیسلامیی ئیران دەرفەتی چارەسەری سیاسی نەهیشتۆتەوە و هەر بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان بە لە بەرچاو گرتنی خەباتی فرە چەشن و کەڵک وەرگرتن لە هەموو تواناکانی خۆی، درێژە بە خەباتی خۆی دەدا. سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بەشیکی دیکە لە تووێژەکەیدا لەگەڵ تەلەویزیونی "ڕووداو" سەبارەت بە لایەنی دیکەی دێموکرات و پرسی گرینگی یەکگرتنەوەی هەر دوو دێموکرات کۆمەڵێک باس و بابەتی لەو بارەوە خستەڕوو.

بەڕێز مەستەفا مەولوودی لەو پێوەندییەدا گوتی: "مادام خەڵکی نێوخۆی وڵات چاوەڕوانی و پەیامی ئەوەیان هەیە کە هەر دوو دێموکرات بە یەکەوە کاری سیاسی و ڕێکخراوەیی بکەن، با وڵامی پەیامی دڵسۆزان و خەمخۆرانی خەڵکی خۆمان بدەینەوە و حیزبی دێموکراتی کوردستان زەرفیەتی لەیەک نزیکبوونەوەو یەکگرتنەوەی هەر دوو باڵی دێموکراتی تێیدا هەیە".

سکرتێری گشتیی حدک لە وڵامی پرسیارێک سەبارەت بە حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە تەلەویزیونی ڕووداوی گوت: "بێ گومان هەموو حیزبە ڕۆژهەڵاتییەکان کاریگەرییان بەسەر بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵات و دۆخی سیاسیی ئێران هەیە و بۆ ئەوەی ئەو کاریگەرییە بەهێزتر بێ، پێویستە حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پلاتفۆرمێکی هاوبەشدا خەبات و چالاکییان هەبێ".

سەرچاوە: ماڵپەڕی ڕووداو - ڕێکەوتی: ١٧ی جانێوێری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

سکرتێری گشتیی حدک، حیزبی دێموکراتی کوردستان سیاسەتەکانی خۆی وەکوو پێشوو درێژە دەدا.

مستەفا مەولوودی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بەرنامەیەکی تایبەت لە گەڵ کوردکاناڵ کۆمەڵێک باس و بابەتی لەسەر روانگە و سیاسەتی داهاتووی حدک و، هەوڵ و بەرنامەکەی خۆی وەکوو سکرتێری نوێی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە چەند خاڵی گرینگ خستە بەرباس و شرۆڤەی لەسەر کرد.

بەڕێز مەولوودی سەرەتا بە بەرزنرخاندنی تێکۆشانی خالید عەزیزی سکرتێری پێشووی حدک، پرسی سکرتێری و دەست لەکار کشانەوەی بەڕێز عەزیزی و هەڵبژاردنی سکرتێری نوێ، بە ڕەوتێکی دێموکراتیک ناساند و ڕاشیگەیاند" دوایین گۆڕانکاریی لە ئاستی پلەی تەشکیلاتی لە نێو ریزەکانی حدک و، شێوەی سیاسەت کردنی ئەو حیزبە دەتوانێ وەکوو تەجروبەیەک بێ بۆ داهاتووی وڵات و نموونەیەکی باش بێ بۆ حیزبەکانی دیکەی رۆژهەڵات.

مستەفا مەولوودی لە بەشێکی دیکە لە وتووێژەکەی لە گەڵ کورد کاناڵ دا سەبارەت بە گووتاری سیاسیی حدک بە تایبەتی لە دوای بەسەر کار هاتنی بەڕێزیان گوتی؛ سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ناوەندی بڕیاراتی ئەو حیزبە دەردەکرێ و ، بە کۆی دەنگی کۆمیتەی ناوەندی پەسەند دەکرێ و ئینجا کەسی یەکەمی حیزب واتە سکرتێر بە شێوازی خۆی هەوڵ دەدا بوو باس کردن و جێخستنی سیاسەتە پەسەند کراوەکان و، بێ گومان هەر سکرتێرێک لەوبارەوە دەور و رۆڵی خۆی هەیە. روانگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ پرسە سیاسییەکان روانگەیەکی دۆگم و یەک ڕەهەندی نیە و خەباتەکەشی خەباتێکی فرە چەشن و واقع بینانەیە ،کە بە پێی هەلومەرج گۆڕانی بەسەر دێ".

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

سکرتێری گشتیی حدک لە بەشێکی دیکە لە وتەکانیدا لە سەر خوێندەوە و روانگەی خەباتی سیاسی حیزب و شێوەی تەعامول کردنی ئەو حیزبە ، لە گەڵ چالاکانی مەدەنی و فەرهەنگی و سیاسی نێوخۆی وڵات رایگەیاند؛ هەر بە پێی قسەکانم لە وتووێژێکی دیکە، دیسانەکە دووپاتی دەکەمەوە کە بە ڕای من ئەم دوو چالاکییە واتە چالاکیی سیاسیی حیزبی دێموکرات و چالاکییەکانی نێو خۆی وڵات تەواوکەری یەکترن و، ئازایەتی و بوێری چالاکانی مەدەنی و سیاسی و فەرهەنگی لە نێوخۆی وڵات بە چاوی رێزەوە سەیر دەکەم و، هەوڵ دەدەم توانایەکانی حیزب لە داهاتووش وەگەڕ بخرێ بۆ گرینگی پێدانی زیاتر بە چالاکانی نێوخۆی وڵات و، هەموو کات خۆمان بە پاڵپشت و پاڵنەریان دەزانین.

بەڕێز مستەفا مەولوودی لە درێژەی تووێژەکەی خۆی لە گەڵ کوردکاناڵدا گوتی: پۆستی سکرتێری حدک لەوەها هەلومەرجێکدا پۆستێکی هەستیارو قورسە، بەڵام بۆ بەرەوپێشبردنی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێویست بە هاوکاری و هاوشانی کردنی هەموو ئەندامانی حیزب هەیە و، وەکوو سکرتێری نوێی حدک، هەوڵ دەدەم ئەو حیزبەی کە لەماوەی دەساڵی ڕابردوودا بە ماندووبوونی رێبەری حیزب و هەوڵەکانی کاک خالید عەزیز بووتە حیزبێکی خۆشەویست وناسراو و جێ‌متمانەی خەڵک لە رۆژهەڵاتی کوردستان هەر بەوچەشنە بیپارێزین و بە دڵنیاییەوە داهاتوویەکی باشترمان دەبێ.

ناوبراو لە کۆتایی قسەکانی دا سەبارەت بە دەسپێکردنی سەردان و دیدار کردن لە لایەنە سیاسییەکانی رۆژهەڵاتی کوردستان لەماوەی یەک مانگی رابردوودا باسی لە هەوڵ و هەبوونی پلانێکی نوێ کرد، بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی کوردستانی و کاری هاوبەش کردن لە گەڵ حیزبە رۆژهەڵاتییەکان و لەو بارەوە گوتی : بە هەموو توانای خۆم و حیزبەوە هەوڵدەدەین بۆ رێکخستنی ئەو زەروورەتە سیاسییە.واتا کاری هاوبەش کردن لە گەڵ لایەنە سیاسییەکانی دیکە و هەوڵدان بوو سازکردنی بەرەیەکی هاوبەش و بەهێز لەوبارەوە.

سەرچاوە: ماڵپەڕی کورد کاناڵ - ڕێکەوتی: ٢١ی جانێوێری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

وتار و قسەکان

تاوتوێی بڕیار و ڕاسپاردەکانی پێنجەمین پلینۆمی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان

A-

پێشنیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەممە، ڕێکەوتی ٦ی ڕێبەندان، کۆبوونەوەیەکی سیاسیی تەشکیلاتی سەبارەت بە ئاگادارکردنەوەی کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێمۆکرات لە باس و بڕیارەکانی پێنجەمین پلینۆمی کومیتەی ناوەندی، لە یەکێک لە بنکەکانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان پێکهات.

سەرەتای ڕێوڕەسمەکە بۆ ڕێز گرتن لە گیانی پاکی شەهیدان چەند ساتێک بێدەنگیی ڕاگەیەنرا.

دواتر کاک خالید عەزیزی، سکرتێری پێشووی حیزب، سەبارەت بە بابەتە تەشکیلاتی و سیاسییەکانی پلینۆمی پێنجەمی کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان، بەتایبەتی ئاڵوگۆڕی سکرتێر لە حیزبدا باسێکی پێشکەش کرد. کاک خالید عەزیزی لە دەسپێکی وتەکانیدا وێڕای پیرۆزبایی لە کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری نوێی حیزب، ئاواتی خواست کە لە بەڕێوەبردنی ئەرک و بەرپرسایەتییەکەیدا سەربکەوێ و پاڵپشتی و هاوکاریی بێئەملاوئەولای خۆی بۆ کاک مستەفا مەولوودی دووپات کردەوە. پاشان کاک خالید عەزیزی سەبارەت بە

هەڵوێستی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان لە نێوان دوو پلینۆمی پێشوودا وتی: "حیزبی ئێمە هەوڵی داوە ئەوەندەی لە توانایدا بووبێ لە رووداوەکان وەدوا نەکەوێ و لەو پێشهاتانەی کە بەگشتی پێوەندیی بە کوردستان و بەتایبەتی رۆژهەڵاتی کوردستانەوە بووە، هەڵوێستی خۆی هەبووە و لەو بوارانەدا کەمتەرخەم نەبووە". کاک خالید لە درێژەی وتەکانیدا سەبارەت بە کێشەی داعش و شەڕ بە دژی ئەو رێکخراوە تیرۆریستییە لە رۆژاوا و باشووری کوردستان وتی: "حیزبی ئێمە هەوڵی داوە هەروەک پێشوو یارمەتی بە یەکڕیزیی و یەکگرتوویی کورد لەو پارچانە بکا و لەمبارەوە هەوڵی زۆری داوە". لەبابەت رۆژهەڵاتی کوردستانیش کاک خالید جەختی لەوە کردەوە کە حیزبی ئێمە وەک پێشوو سیاسەتێکی فرەڕەهەندی هەیە و وشک و چەقبەستوو تەنیا بە رێگەچارەیەک و ویژمانێکەوە خۆی نەبەستۆتەوە و بە شێوازی جۆراوجۆر هاتۆتە ناو رووداو و گەمە سیاسییەکان لە تاران. کاک خالید عەزیزی لە درێژەی قسەکانیدا وێڕای خستنە بەر باسی رووداوی تەقینەوەکەی شەوی یەلدا، گوتی: "سەرەڕای ناخۆش بوونی ئەو رووداوە، هاودەردیی و هاوخەمیی ئەندامانی حیزب و هەموو لایەنە سیاسییەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان، قووەت قەلبێکی گەورە بوو بۆ حیزبی ئێمە".

پاشان کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری نوێی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان، سەبارەت بە بابەتە سیاسیی و تەشکیلاتییەکانی حیزب باسێکی بەپێزی پێشکەش بەشداربووان کرد. بەڕێزیان لە سەرەتای قسەکانیدا سپاسی هەموو ئەو کەسایەتیی و لایەنانەی کرد کە بە بۆنەی هەڵبژێرانی وەک سکرتێری نوێی حیزبی دیمۆکراتی کوردستان، پیرۆزباییان لێکردووە. ئینجا سپاس و پێزانینی خۆی سەبارەت بە سکرتێری و هەوڵەکانی کاک خالید عەزیزی دەربڕی و گوتی کە حیزبی دیمۆکراتی کوردستان بە بوونی سکرتێریی کاک خالیدەوە تا ئێستا سەری لە ناو سەران دابووە و ئەوەش هەموومانی سەربڵێند کردبوو و تێکڕا شاییمان بە خۆمان و بە حیزبەکەمان دەکرد". بەڕێزیان دەور و رۆڵی کاک خالیدی بەرز نرخاند و گوتی: "کاک خالید زۆر بابەت و بەرنامەی نوێ و جوانی هێنایە ناو حیزب و بەهەق هەمووومان زۆر وانەی لێفێر بووین و دەتوانین بۆ داهاتووی حیزب کەڵکی پێویستیان لێوەربگرین، بۆ ئەوەی حیزب هەروا سەری لەناو سەراندا دیار بێ". کاک مستەفا لە درێژەی وتەکانیدا، جەختی لە سەر درێژەدان بە سیاسەت و هەڵوێستەکانی تا ئێستای حیزب کردەوە و گوتی حیزبی ئێمە بڕوای بە خەباتی فرەڕەهەند هەیە و لە پێناو گەیشتن بە ئامانجەکانیدا کەڵک لە هەموو زەرفییەت و رەهەندەکانی خەبات و تێکۆشان وەردەگرێ و دەستەوەستان نامێنێتەوە و بەدڵنیاییەوە لەم پێناوەشدا کەڵک لە بۆچوون و ئیدەکانی بەڕێز کاک خالید عەزیزیش وەردەگرێ. کاک مستەفا مەولوودی لە بابەت پابەندیی بە بڕیاری بەکۆمەڵ لە حیزبدا گوتی: "ئەگەر هەمووومان بەشدار بین لە دروست کردنی بڕیاری بەرپرسانەی سیاسیی تەشکیلاتی بۆ حیزبی

دیمۆکرات و رێبەری حیزبیش کۆک بێ لەسەر بڕیاری بەکۆمەڵ و لەئەنجامدا هەموان بەکۆمەڵ کاری بۆ بکەین و مودیرییەتێکی کاراتر و هەڵسووڕتر هەبێ، حیزبی دیمۆکراتی کوردستان هەروا کارا و چالاک و پێشەنگ دەبێ. بەڕێز مەولوودی لە درێژەی وتەکانیدا پڕژایە سەر کار و چالاکیی چالاکانی مەدەنی لە ناوخۆ و سیاسەتی تا ئێستای حیزبی لەو پێوەندییەدا بەرز نرخاند و جەختی لەسەر درێژەدانی ئەو سیاسەتانە کردەوە. پاشان کاک مستەفا سپاسی تەشکیلاتی حیزبی دیمۆکراتی کوردستانی بەگشتی کرد و پێزانینی خۆی سەبارەت بە کار و تێکۆشانی هەموو هەڵسووڕاوانی حیزب لە ناوخۆ و دەرەوە کرد و گوتی: "دەبێ لە توانا و هێزی ئەوان و دۆستانی خۆمان زیاتر کەڵک وەربگرین و رۆڵ و دەوری زیاتریان بدەینێ". بەڕێز مەولوودی وێڕای جەخت کردنەوە لەسەر یەکگرتنەوەی دیمۆکراتەکان وتی: "دەبێ سەرەنجام حیزبی دیمۆکراتی بکەوێتەوە سەرێەک بۆ ئەوەی بتوانێ کار و پرۆژەی گەورە بەڕێوە ببا و حیزبی ئێمە لەمێژە هەستی بەو زەروورەتە کردووە و حیزبەکەمان تا ئێستا لەو پێوەندییەدا دروست جووڵاوەتەوە و دەبێ هەردووک لای دێمۆکرات وڵامی داوای خەڵکی کوردستان لەم پێوەندییەدا کە هەمان یەکگرتنەوەیە بدەنەوە". دواتر کاک مستەفا جەختی لەسەر بڕیار و کاری بەکۆمەڵ کردەوە و گوتی بەختەوەرانە ئەو هێز و پوتانسییەلە لە حیزبی ئێمەدا زۆرە و دەبێ هەموان پێکەوە یەکگرتوانە حیزبەکەمان بەرەو پێش بەرین.

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٥ی جانێوێری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

قسەکانی کاک مستەفا مەولوودی لە کۆبوونەوەی گشتیی حیزبدا

خۆشەویستان سڵاوتان لێ بێ

سڵاو لە شەهیدان

سڵاو لە زیندانیانی سیاسی

سڵاو لەبنەماڵە بەرێزەکانیان

زۆرسپاس بۆکومیتەی ناوەندی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە پێنجەمین کۆبوونەوەی خۆیدا ئیعتیمادی بە منداکە بتوانم وەزیفەی گەورەپیاوەکان، وەزیفەی کەسانی وەک کاک خالید بدرێ بە من و من بتوانم بە هاوکاری هاورێیان و هاوکارانم ئەو وەزیفەیە بە جێبگەیەنم و کەلێنی رفیقەکانم ئەگەر بەتاڵیش بێ ئەوەندە بەتاڵ نەبێ کە خودای نەخواستە ئیرادەی حیزبی دێموکرات و توانای حیزبی دیموکرات بێتە ژێر پرسیار.

زۆر سپاس بۆ ئەندامانی حیزبی لە نێوخۆی ولات، هەرێمی کوردستان، لە دەرەوەی ولات،کە داوای سەرکەوتنیان بۆ کردووم وقەولی هاوکاریان داوە.

دڵنیام هەر وەک کاک خالید فەرمووی ئێمە ئەگەرهەموومان هاوکاری بکەین و ئیدارە کردن و بەرێوەبردنی حیزبی دێموکرات ئەگەر گرانیش بێ، لە بەردەستی هەمووکان کارێکی بێزەحمەت نابێ.

پێمخۆشە بەناوی ئێوەوە سپاس بکەم لە کاک خالیدی عەزیزی خۆشەویست بۆ ئەو ماوە زۆرەی کە وەک سکرتێر، وەکوو کەسێکی خاکی ومتوازیع سوکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی گرتە دەست و سەری حیزبی دێموکراتی

کوردستان بە وجودی کاک خالید بەراستی لە نێو سەران دابوو. ئەوە هەموومانی خۆشحاڵ، هەموومانی سەربڵیند و هەمووماانی والێکردبوو شانازی بکەین، شاییمان بە خۆمان و بە حیزب و بە کارەکە بێ و ئومیدوار بین بە داهاتوو.
بە هەر تەقدیر کاک خالید وەزیفەی سکرتێری ئیدامە نەدا. ئەمە بۆ هیچ کاممان خۆش نەبوو، هەموومان دۆستان و خەمخۆرانی حیزبی دێموکراتیش لەو پەیوەندییەدا کەمیان پەیوەندی بە کاک خالیدەوە نەکردووە بە ئیرادەی خۆی تەسمیمێکی گرت کە ئەو تەسمیمە بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەگەر قورسیش بوو بەڵام لانیکەم قابیلی تەحەمول بوو.

ئەو ماوەیە ئەمن پێموایە هەموومان زۆر لە کاک خالید فێر بووین کاک خالید زۆری داوە بە حیزبی دێموکرتی کوردستان و هەموومان دەتوانین وەکوو دەرس ئیستفادەیان لێ بکەین، بۆ ئایەندەی یەکێتی حیزبی دیموکراتی کوردستان، بۆ ئایەندەی تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بۆ ئەوەی حیزبی دێموکرات سەری لە نێو سەران دا بێ و ئەدرەسێک بێ، کاک خالیدی بەڕێز لە فەرموودەکانیدا باسی کرد.

ئێمە هەموومان و کاک خالیدیش دەتوانین بە یەکەوە ئەو گۆڕانە بە جورێک لە جورەکان بکەین بە ئەزموون و دەرسێکی دیکە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان. ئەویش ئەوەیکە حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مێژووی تێکۆشانی سیاسی خۆیدا دەتوانێ، بە لەبەرچاوگرتنی هەموو حاڵەتە تایبەتەکانی کە لە بزووتنەوەی سیاسی کورد و لە مەنتەقەدا هەیە، پرۆسەیەکی ئاوا بکا بە پرۆسەیەکی تەبیعی تەشکیلاتی کە ئاڵوو گۆڕی سکرتێری حیزبی دێموکرات، ئەگەر لە کۆنگرەکان جاران بە جۆرێک لەجۆرەکان بە زەحمەت بوون یان قسەی لەسەر دەکرا، ئێستاکە لە نێو تەشکیلاتی حیزبی دێموکرات دا بە پێی ئەرکێک کە کومیتەی مەرکەزی یا حەقێک کە دراوە بە کومیتەی مەرکەزی لە تەرەف کۆنگرەوە کومیتەی مەرکەزی زۆر تەبیعی ئاڵووگۆڕی وەزیفەی نەفەری یەکەمی حیزبی دێموکرات بکا. تەشکیلاتیش هەم قەدر لە زەحمەتی رفیقەکەی پێشووی بگرێ و هەمیش هاوکاری ئەو کەسە بکا کە تەشکیلاتی حیزب و کومیتەی مەرکەزی حیزب دەورو وەزیفەی پێدەسپێرێ.

ئەوە ئەگەر کاک خالید هەر وەکوو بۆخۆی فەرموویەتی و درێژەی بدا لەو زەمینەیە و لەو بەستەرەی کە حیزبی دێموکرات هەیەتی و بە خۆشییەوە زۆرە و ئەو توانایی‌یەی بە کاک خالیدە و کە بە خۆشییەوە بێسنوورە، دەتوانین ئەوەش بکەین بە ئەزموونێکی باش لە مێژووی تەشکیلاتی و سیاسی حیزبی دیموکراتدا بۆیە بە ناوی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

هەمووتان، سپاس لە زەحمەتەکانی دەکەم ئارەزوو دەکەم وەکوو مامۆستا و برا و گەورەیەک لە نێومان دا بێ بۆ ئەوەی زۆرتری لێ فێر بین تا هەمووما‌ن کار و تێکۆشانی حیزبی جوانتر بەرینە پێشێ.

خۆشەویستان حیزبی دێموکرات ٧١ ساڵە تێکۆشانی هەیە لەم پەیوەندییەدا کۆمەڵە مەسەلەیەک لە حیزبی دێموکراتی کوردستان بوون بە پرنسیپ و حیزبی دیموکراتیان پێ دەناسرێتەوە. هەر هاورێیەکی وەزیفەیەک وەرگرێ، ئەوە بۆی پرنسیپ و قانوون وعورفێکی نەگۆرە. هەر وەک دوێنێ وا بووە لەوەش بەدوا هەر وادەبێ. بەڵام هەر وەک کاک خالید لەم قسە جوانانەی کە چەند دەقیقە پێش ئێستا فەرمووی، حیزبی دیموکرات بەسیاسەتی، هەڵوێستی، ئیستفادە کردن لە دەرفەتەکان و تواناکانی نیشانیداوە سیاسەتێکی دوگم و ویشک و موتڵەقی نیە. بەڵکوو سیاسەتێکی قابلی گۆڕان و شناوەری هەیە. ئەوەش حیزبی دێموکراتی کودستان هەم بە قانوون هەم بە تەجروبە بۆ ئێمەی داناوە وئێمە دەتوانین لەم شێوازە ئیستفادە بکەین.

من ناچمە سەر ئەو مەوزووعانەی کە کاک خالید باسی کردن و لە ئاخرین کۆبوونەوەی کومیتەی مەرکەزی حیزبی دیموکراتدا باسیان لێ کراوە. ئەوانە خوێندنەوە و تێروانین و موازیعی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوون، بۆیە وەخت ناگرم دەچمە سەر چەند وردە شتێکی دیکە کە لازمە ئەورۆ لەگەڵ یەکتری باسی بکەین و لە جەریانی کار دا بەشێک لە بەحس و کاری ئێمە بوون. حیزبی ئێمە بە کار و تێکۆشانی هەموو ئەندامەکانی لەو ٧١ ساڵەدا گەیوەتە ئێرە. کە وایە هێز و ئینرژی و توانای هەموویان حیزبی دێموکراتی کردووە بە حیزبێکی خۆشەویست و مەسئول، بە حیزبێک کە دۆست و دوژمن چاوی لێیەتی. ئێمە دەبێ بەو دیدەوە کە دۆستانمان دەروانن‌ە حیزبی دێموکراتی کوردستان کار بۆ حیزبی دێموکرات بکەین زۆر جارخۆمان لە تەشکیلاتی حیزبیدا لە کۆبوونەوەکانی حیزبیدا باسمان کردووە کە حیزبی ئێمە بەخۆشییەوە لە دیپلۆماسیدا، لە تەبلیغات و ئیعلامدا، لە کۆڕ و کۆمەڵی نێو نەتەوەییدا سەری دیارە و باش کاری کردووە. لەو پەیوەندییەدا تەشکیلاتی حیزبی دێموکراتی کوردستان رازی بووە و ئەوە زەحمەتی هەمویان و نەقش و دەوری کاک خالیدی زۆر پێوە دیاربووە.

ئێمە دەبێ لەو تریبوون و ئەدرەس و مەجالانەی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەیبووە و کاک خالید ئیستفادەی لێ کردووە، لەوەش بە دوا بە هاوکاری هەمووما‌ن و بە بە تایبەت کاک خالید کاری لەسەر بکەین و زۆرتریشی ئیستفادە لێ بکەین .کەوایە بۆ ئەوەی مودیریەتێکی کاراتر و جدیتر و هەڵسوورتر و ئەهلی بەدواداچوون و لێپرسینەوە هەبێ دەبی لە حیزبی دێموکراتی کوردستان دا هەمووان بەیەکەوە کار بکەین.

خۆشەویستان کۆمەڵە مەوزووعێک هەیە کە لێرە دا پێم خۆشە ئیشارەیان پێ بکەم. لە نیزیک بە دە ساڵی تێکۆشانی رابردوومانەدا، حیزبی ئێمە بەخۆشییەوە زۆر بایەخی بە تێکۆشانی چالاکانی مەدەنی لە نێوخۆ داوە و لەو پەیوەندییەدا، رابتەیەکی موناسب و مەعقوولی لە نێوان تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات و چالاکانی مەدەنی و خەمخۆرانی بزووتنەوەی کورد و حەرەکەتی مەدەنی لە رۆژهەڵاتدا درووست کردووە. ئەوە بە قازانجی حیزبی دێموکرات و بە قازانجی بزووتنەوەی کورد تەواو بووە. حیزبی دێموکراتی کوردستان دەبێ ئەوە درێژە بدا و لەو پەیوەندییەدا ئەگەر کەسێکیش، لایەنێکیش، حیزبێکیش، تێبینی لەسەر مەبەست و موازیعی حیزبی دێموکرات هەبێ، حەقی خۆیەتی وئیختیار بە خۆیەتی. بەڵام لە نەزەر منەوە ئەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان تا ئێرە لەو پەیوەندییەدا کردوویەتی پێویستە درێژەی پێ بدا. ئەوە بە قازانجی بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەڵات بە قازانجی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بە قازانجی چالاکانی مەدەنی لە نێو خۆی وڵاتە.

تەشکیلات نەقشی گرینگی لە چوونە پێشی کار و فەعالییەتی حیزبیدا هەیە، وەزیفە و کارەکەشی بەربڵاوە. لەو پەیوەندییەدا هێز و پتانسیەلێکی زۆری هەیە کومیسیوونی تەشکیلات ئەگەر بەرنامەیەکی وردترو جدیتری هەبێ، ئەو پتانسیەلە دەتوانێ زۆر موئەسێر بێ بۆ چوونەوە پێشی وەزیفەکانی حیزبی. لێرەدا نوقتەیەک هەیە پێم خۆشە ئیشارەی پێ بکەم. ئەو کاتەی دوکتوور سەعید رووحی شاد بێ سکرتێر بوو لای وابوو تەشکیلاتی حیزبی دێموکراتی کوردستان مومکینە بە جۆرێک بێ بە هۆی شەرایتی سیاسی، ئەمنیەتی و جۆری کاری نیزامی یان کۆمەڵە وەزیفەیەکی کە دەکەوێتە سەر شانی ئەندامانی حیزب، وێدەچێ هەموو کەس نەتوانێ قەبووڵی ئەو مەسئولیيەتە بکا. بەڵام ئێمە دەتوانین لە بازنەیەکی گەورەتر لە بازنەی تەشکیلاتی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا، ئەم کەسانەی تەئیدی سیاسەتی حیزبی دێموکراتی دەکەن یا خۆ بە دۆستی حیزبی دێموکراتی دەزانن یان دەیانەوێ بە جۆرێک لە جۆرەکان هاوکاریی حیزبی دێموکرات بکەن، لەو بازنەیەدا کۆ بکەینەوە. ئەمە دوای کۆنگرەی چاردە و لە هێڵە گشتییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیش هاتووە. من پێم وایە ئەگەر تەشکیلاتی ئێمە بتوانێ بازنەیەکی گەورەتر لە بازنەی تەشکیلاتی دروست کات زۆر کەس، زۆر رووناکبیر، زۆر نووسەر، زۆر خەمخۆر، لە دەرەوەو لە ژوورەوە هەیە دەیهەوێ یاریدەدەری حیزبی دێموکراتی کوردستان بێ. لەو پەیوەندییە دا ئێمە دەتوانین هەم تەشکیلاتەکەمان ئەکتیوتر کەین هەم لە تواناو هێزی دۆستانی دیکەی خەڵکی وڵاتی خۆمان کۆمەک وەرگرین. زۆر جار باسی ئەوە دەکرێ کە یەکێک لە کەمایەسییەکانی بزووتنەوەی سیاسی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان لێک نزیک نەبوونەوەی هێزە سیاسییەکان یان هاوکاری نەکردنی بە عەمەلی هێزە سیاسییەکانە، یا نەیانتوانیوە پلاتفۆرمێکی هاوبەش پێک بێنن یا لەوە بۆ سەرتر بەرو پیکهێنانی بەرەیەکیش بروا. حیزبی دێموکراتی کوردستان

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

لەو ١٠ ساڵە دا بۆ ئەو پرسە زۆری هەوڵ داوە و زۆریش بە تواازوعەوە عەمەلی کردووە و لەو رابتەیە دا قەتیش ماندوو نەبووە.

بۆ ئەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان کاری کردووە ماندوو نەبووە لەوەش بەدوا کار دەکا و ماندوو نابێ. چوون ئەوە یەکێک لە کارەکانە کە لە بەر ڕێگای ئێمەدایە مومکینە ماندوومان و وەختمان لێبگرێ بەڵام لە نیهایەتدا پێویستییەکە کە بزووتنەوەی سیاسی کورد لە رۆژهەلات دەی هەوێ و حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو پەیوەندییە دا دەبێ بە وەزیفەی خۆی عەمەل بکا. ئەگەر باس لە گلەیی بکەین لام وایە حیزبی ئێمە کەمترین گلەیی لەسەرە چوون لەم رابتەیەدا نە مەحدوودیەتێکی داناوە نە بەربەستێکی داناوە، نە ئەگەر مەوزووعەکە رووی لە حیزبی دێموکرات کردبێ حیزبی دێموکراتی کوردستان سڵبوونەوە و سەهلەنگاری و تەنبەڵی تێدا کردووە،

بەحسێکی دیکە کە بۆ ئێمە موهیمە مەسەلەی دوو دیموکراتە. ١٠ ساڵە دیموکراتەکان لە دوو دێموکرات دا یا لە دوو گرووە دا یا لە دوو بەش دا کار دەکەن. ئەوە ئەگەر لە هێندێک بارەوە دەرفەتی خوڵقاندبێ رقابەتی سەلیمی دروست کردبێ کە هەر دوولای دێموکرات بە پرۆژە و بەرنامەی خۆیان کاری خۆیان کردبێ، بەڵام راستییەکە پرسێکە لە زەینی خەڵکی وڵاتی ئێمە، لە زەینی ئەو کەسانەی دێموکراتیان خۆش دەوێ، لە زەینی ئەوانەی پێیان وایە دیموکرات هێزێکە ناکرێ دابەش بێ، دەبێ بەسەر یەکەوە بێ تا بە یەکەوە بتوانێ کاری گەورە، سیاسەتی گەورە و نەقش و دەوری جیدی و گەورەتری هەبێ لە بزووتنەوەی سیاسیی رۆژهەڵاتی کوردستاندا. داوای وەسەر یەک خستنی دێموکراتەکان دەکەن. حیزبی ئێمە یان ئەو بەشە لە دێموکرات، راستییەکەی جوابی موسبەتی بەو داوایە داوەتەوە. ئەم داوایە هەر داوای خەڵک نییە داوای ئەندامانی حیزبیشە لە هەردووک لا، داوای دۆستانی حیزبیشە لە هەردووک لا، مەوزووعەکە لە نێو تەشکیلاتی حیزبی دێموکراتی کوردستان، لە نێوخۆی وڵات، لە نێو کادر و پێشمەرگەو لە دەرەوەی وڵاتیش مەترەحە کە وایە مەوزووعەکە موهیمە بۆیە ئەوەندە مەترەحە. حیزبی ئێمە لەمێژە هەستی بەو زەروورەتە کردووە بۆ ئەوە زەروورەتەش کاری کردووە. لەو رابتەیەش دا لەگەڵ ئەوەی قەتعەن ناکرێ هەموو باشیەکان لای ئێمەبن، بەڵام بە نیسبەت ئەم پرسە حیزبی ئێمە دروستی عەمەل کردوە و دەبێ ئەوانە ئیدامە بدا. بۆ ئیدامە دانیش ڕێگا تەنیا بەیەکەوە دانیشتن و قسە کردن و دیالۆگە. بەڵام پێموایە لەوە بەدوا دیالۆگ بۆ ئەوە نییە رەوابتەکەمان عادی کەینەوە دیالۆگ بۆ ئەوە نییە بەیەکەوە قسان بکەین و بڵێین جا لە رەوابتی ئیجتماعی و کۆمەڵایەتی و رۆژانەمان دا بە یەکەوە بەشدارین. باشە لە کۆڕ و کۆمەڵەکان لە گەڵ یەکتر دادەنیشین و جارجار یەکتریش دەبینین لە نەزەرمنەوە دیالۆگ و دانیشتن و قسە لەگەڵ یەکتر کردن بۆ

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

ئەوەیە پرسەکە بەجیدی مەترەح کەین بۆ ئەوەی هەرچی زووتر جوابێکی موسبەت بە نیازێکی خەڵکی خۆمان لەو سەردەمەدا بدەینەوە بەڵام ئەوە ئەو کاتەی کە زۆر جارمان گوتووە دەبێ لەو پەیوەندییە دا هەموو دیموکراتەکان براوە بن.

هاوڕێیانی خۆشەویست، من وەزیفەیەکم پێ سپێردراوە. ماوەیەک پێش ئێستا گوێم لە ڕەوان پزیشکێک بوو باسی دەکرد بۆ ئەوەی کەسێک بتوانێ خاوەنی ئیرادەی خۆی بێ، دەبێ بۆخۆی بێ و نابێ کەسی دیکە بێ. بۆ ئەوەی بتوانم خاوەنی ئیرادەی خۆم بم، بۆخۆم وەک مستەفا مەولوودی. زۆر تەبیعییە ڕەمز و چرای تێکۆشانی ئێمە پێشەوا قازی محەممەدە، من پێمخۆشە لە دیپلۆماسی دا ئیلهام لە گەورە پیاوی وەکوو دوکتور قاسملوو وەرگرم، لە تیزهووشی دا بچمەوە سەر گەورە پیاوی وەک دوکتور سەعید، لە وردبینی دا مامۆستا عەبدوڵا حەسەنزادە بم، لە گرژی و کار و هەڵسووڕان دا کاک جەلیلی گادانی بم، لە خۆشفکری دا کاک حەسەنی ڕەستگار بم، و لە جوان قسە کردن و لە پوخت قسە کردنیش دا کاک خالیدی عەزیزی بم. بەڵام ئەوە بە جەمع قەتعەن بۆ من مەحاڵە. چونکە ئەوانە، هەموویان ڕۆژێک لە ڕۆژان سوکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانیان بە دەستەوە بووە و بە هاوکاری هەموو لایەک هێناویانە. بە جەمع بۆ من مەحاڵە یان ئەگە مەحاڵیش نەبێ زۆر بە زەحمەتە. بەڵام لام وایە بە هاوکاری هەموو لایەک و ئیلهام وەرگرتن لە هەموو تواناى ئەو گەورە پیاوانە، بۆ حیزبی دیموکرات و بۆ ڕێبەری حیزبی دیموکرات نە مەحاڵە و نە غەیری عەمەلییە. بەو شەرتەی یەک مەجال بدەین و وەخت بدەین. حیزبی ئێمەو تەجروبەی ٧٠ ساڵی بە ئێمە دەڵی، بە قانوون وختی بە کومیتەی مەرکەزی بە دفتەری سیاسی بە نەفەری یەکەمی حیزب داوە کە بەو زەمانە پرۆژەکانی حیزبی بەرێتە پێش و مەخسووسەن بڕیار لە حیزبی ئێمە دا بڕیاری جەمعییە. ئەگەر سەیری ئەساسنامە بکەین چەند وەزیفەی موشەخەس و مەحدوودی بۆ نەفەری یەکەم داناوە ماباقی دیکە بڕیار جەمعییە کار جەمعییە و مەسئولییەت جەمعییە. حیزبی دیموکراتی کوردستان وتەجروبەی ٧١ ساڵەی، پڕە لە هاوکاری وهاوخەباتی و دەستی یەک گرتن و یاریدەی یەک کردن و بە هەرەوەز کار کردن، کە من ئیستاش ئەو هێز و توانایە لە حیزبی دیموکراتی کوردستاندا دەبینم. ئینرژی و کار و ماندوو نەبوونی. لە هەمووی موهیمتر لە سیاسەتیش دا، حیزبی دیموکراتی کوردستان قەت بە خەیاڵ سیاسەتی نەکردووە و واقعبینانە سیاسەتی کردووە و هەوڵیداوە شەرایەتێکی کە تێشی دایە ببینێ.

خەڵکی ئێران و وەزعیان لە سایەسەری کۆماری ئیسلامی ئێران، نەقش و دەوری خراپی جمهوری ئیسلامی ئێران هەم لە ئێران دا و هەم لە دەور و بەردا، شەرایت و هەل و مەرجی سیاسی کە لە مەنتەقەکەدا هەیە کە قەتعەت

تەئسیریشی هەیە لەسەر سیاسەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە سەر سیاسەت کردنی بە باش و بە خراپ جۆرێک سیاسەت مومکینە وابی بەربەست لە پێش حیزبی دیموکراتی کوردستان دروست کا، نەتوانێ وەک پێویست مانور بدا بەڵام جۆرێک لە سیاسەتیش مومکینە دەرفەت و دەرەتان بێ بۆ حیزبی دیموکراتی کوردستان کە هونەری ئیستفادە کردن لە دەرفەت و دەرەتانەکانیشی هەیە و لە هەموو مومکینە زەرفیەتی خۆشمان حیزبێکین مێژوویەکی پرشنگ دار خەبات و قوربانیيەکی زۆر توانا و قوربانی زۆر لە مۆقابیل حەوادیس دا ئەوانەی کاک خالید فەرمووی و لە هەمووی موهیمتر بە دەستدانی یەکتر دەتوانین بە سەر موشکلە دا زاڵ بین پەس کەوایە وەخت و هاوکاری و کار کردن بە یەکەوە لام وایە ئەو پرۆسەیە ئەگەر بە زەحمەتیش بێ حیزبی دیموکراتی کوردستان و قەتعەن دەتوانین لەو پرۆسەیەش بە سەرکەوتوویی دەرچین.

من قەولیک دەدەم هەموو تواناو ئینرژی و هێزی خۆم بە هاوکاری هەموو هاورێیانم لە حیزبی دیموکراتی کوردستان، ئەندام، کادر، پێشمەرگە، رێبەرایەتی، هاوریيانی دەفتەری سیاسی بەکاربەرم، چاوەروانی هاوکاریشم لە هەموو لایەک هەیە. ئەوانە وەختێک دێنە دی بە هەموومان کار بکەین بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان کار بکەین بۆ هەدەفە پیرۆزەکەمان. کار، نەقش ودەوری گەورەی دەبێ لە چوونە پێشی پرۆژەکانماندا، لە چوونە پێشی کارەکانماندا و لە سەرکەوتنەکانماندا ئەگەر ئێمە بە جیدی کار بکەین بەڵام لە موقابیل وەزعێکی سیاسی کە دروست دەبێ، هەر وەک لە تاریخی حیزبی دێموکراتیش دا هەیە پێی نەوەستاین، ئەو وەختە نە خۆمان گلەیی دەکەین نە دۆستان گلەییمان لێ دەکەن و نە چاوەڕوانییەکی سەیر و سەمەرەشمان لا دروست دەبێ. بەڵام ئەگەر کار نەکەین لە دوایە دا خۆمان و خەڵکی دیکەش سەرزەنشمان دەکەن، بۆ لە دەرفەتەکە ئیستفادەیان نەکرد بۆ لە ئیمکاناتەکە ئیستفادەیان نەکرد. من ئەو توانایە دەبینم بۆیە دڵخۆشم بە سەر کەوتن.

جارێکی دیکە سڵاو لە خەڵکی کوردستان دروود بۆ حیزبی دێموکرات و سەرکەوتن بۆ ئێوەی خۆشەویست

لە ژمارە ٦٩٧ی رۆژنامەی "کوردستان"دا بڵاو بۆتەوە

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٥ی فێبریوێری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

وتاری بەڕێز مستەفا مەلوودی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ٢٢ی خاکەلێوە

بە نوینەرایەتی دفتەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان پیرۆزبایی لە یەکیەتی لاوانی دێموکراتی رۆژهەلاتی کوردستان و لاوانی رۆژهەلاتی کوردستان و هەموو ئەم کەسانە دەکەین کە ئوگریان بە لاوان و یەکیەتی لاوان هەیە.

لام وایە لە پێڕەوی ناوخۆی لاواندا کەسانێک دەتوانن ببن بە ئەندامی ئەم ڕێکخراوە کە تەمەنیان لە ١٦ساڵ تا نیزیک ٣٥ساڵ بێ. کە وایە قۆناغی پەیوەستەگی بە لاوان قۆناغێکی گرینگ و حەساسی ژیانی ئینسانە. یانێ لەوە دایە کە ئینسان لە جامعە لە کۆمەڵگەدا شکڵ دەگرێ، پەروەردە دەبێ و پێدەگا لە هەموو ئاستەکانی ژیانی کۆمەلایەتی، ژیانی فەرهنگی، ژیانی سیاسی جامعە و کۆمەڵگەی ولاتەگەیدا نەقش و دەوری خۆی دەنوێنێ. بۆیە ئەگەر بەم جۆرە سەیری لاوان بکەین لەم قۆناغە سنییەدا لاو تەئسیری لە کوللی دروست بوونی کۆمەڵ و جامعەدا هەیە. چ ئەو دەورانەی کە خۆی وەکو لاو بە پێی تەعریفی پێرەوی ناوخۆی یەکیەتی لاوان کە دیاری کردوە زەمانێکی موشەخەسی سنیی بۆ خۆی داناوە چ لەوە بە دواوە کە بە جۆری لەجۆرەکان ڕوڵی بەرێوەبردنی ئیدارەی جامعە بە وسیلەی لاوان ئەم کەسانەی لە قۆناغی لاوی تێپەربوون وەک عونسوری موئەسیری کاری لە جامعە ئیدارەی ولاتەکە دەکەن. لە نێو هەموو توێژەکانی کومەڵدا قشری لاو موهێمترین قشری جامعەی ئێمەیە کە دەبێ لەم دەورەیەدا بەجۆرێ لەجۆرەکان لە گەڵی بین هۆکار بین لە فکرێ پێ گیاندن و پەروەردە و فێر کردنیدا بین کە قۆناغەکانی داهاتوو هەم میللەتەکەی خۆش گوزەران و خۆش بەخت کا هەم جامعە و ولاتەکەی ئاوەدان. لە بەرئەوەی لاو کە دێ لەو مەرحەلەی کە دەخوێنێ پەروەردە دەبێ سبەینێ دەبێتە کاربەدەستی ئەم ولاتە. کە

ئیدارە و بەڕێوەبەری بە دەست ئەو لاوانە ئەم کەسانەی لە قۆناغی لاوی پێ گەیون تا بوون بە کەسی موئەسیری جامعە ئەم کەسانەی کە دەبنە نوخبە لە جامعەدا، جا ئەم نوخبە لە عێلمدایە، لە فەرهەنگ دایە، لە کۆمەڵناسی دایە یا لە کاری سیاسیو پەروەردە، رۆژی لە رۆژان لەم قۆناغەوە دەستیان پێکردوە. من لام وایە کەسێ ببێت بە دانشمەندی وڵاتی خۆی معلوومە تەمنی ٢٠ تا ٣٠ ساڵی وردەوردە شکڵ دەگرێت بۆ ئەم ئیستێعدادە تا شکڵ بگرێت تا لە دوا رۆژدا وەکو دانشمەندێ، پسپۆڕێک، ماموستایەک، تەبیبێکیا عالمێک نەقشی هەبێ لە دروست کردن و لە باش کردنی ژیانی میللەتەکەی و خۆشی وڵاتەکەی.

من زۆر وەخت ناگرم بۆ ئەوە راست دەچەمە سەر نەقش و دەوری لاو لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا. لاوانی ئێمە لە راستیدا پێش دروست بوونی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕێکخراویان دروست کردوە. یانی کۆمەڵە گنجێک ڕێکخراویان دروست کردوە کە هەدەفیان خزمەت بە جامعە بووە، بە کۆمەڵ بووە. دروست کردنی ڕێکخراوێکی لەمجۆرە وەسیلەیە کە ئەم ڕێکخراوە کاری فەرهەنگی، سیاسی بکەن. هەر کە حیزبی دێموکراتی کوردستان دروست بووە و کۆماری کوردستان پێکهاتوە ئەم لاوانە و ئەم کەسانەی لە دەوری ئەم ڕێکخراوە کۆبوونەوە لە دەوری حیزبی دێموکرات لە دەوری کۆماری کوردستان کۆبوونەوە و ئەوەی توانیوانە خزمەتەیان بە حیزبی دێموکرات بە جامعەی کوردەواری رۆژهەڵاتی کوردستانو کۆماری کوردستان کردوە.

دوای تێکچۆنی کۆماریش بەداخەوە دیسان هەر ئەم لاوانە ئەو کەسانەی لە دروست کردەنەوە و زیندوو کردەنەوەی ڕێکخراوەکانی حیزب دێموکراتدا نەقش و دەوریان هەبووە. ئەوان تووشی موشکیلە هاتوون، تووشی زیندان هاتوون تووشی ئەزیەت هاتوون، بەڵام دیسان هەوڵیان داوە ڕێکخراوەکانی و حیزبی دێموکرات کاری فەعالیەتی سیاسی‌یان دەست پێ کردوە.

هەر پێشمەرگەکانی ٤٦ تا ٤٧ لە سەر دەستی لاوانی دێموکرات، دەستیان پێکردوە و خەباتیان درێژەی بووە و بە فیداکاری و شانازی بزووتنەوەی کوردی رۆژهەڵاتی کوردستانو حیزبی دێموکراتیان جووڵاندەوە. یانی لە نێو ئەو جەمعەی کە هەرکاتێ دەستیان پێکردوە کەمیان دەبینی کە تەمەنیان لە٣٥ ساڵ بۆ سەرێ بووبێت. هەموو لەو تەمەنی سێنیەی فاسڵەی ٢٠ تا ٣٥ ساڵ بوونە لە دوای ئینقلابیش‌دا ئەگەر سەیری بکەین ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان عەلەنی ڕاگەیاند، لە رۆژهەڵاتی کوردستان ولە ئێران، لە مەهاباد لاوانی کوردستان بوون لە دەوری حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕێکخراوەکانی حیزبی و هێزی پێشمەرگەی دێموکرات کۆبوونەوە. سەیری

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

ساڵۆنی شەهیدان بکەین ئێمە دەڵێین نیزیک بە پێنج هەزار پێشمەرگەی شەهید بوون یانی لەو ٥هەزار پێشمەرگە لە راستیدا ئەوانەی لە مەیدانی شەڕدا شەهید بوون زیاتر لە ٨٠ دەرسەدیان ئەو لاوانە بوون کە تەمەنیان هەر لەو فاسڵەی ٢٠ تا ٣٠ساڵیدا بوون. دوێنێ لە پەردە لادان لە سەر کتێبی فەرماندەرانی شەهید کە کاک برایم چووکەڵی زەحمەتی کێشاوە و نووسیویەتی لەوێ کاک برایم چووکەڵی قسەیەکی جوانی کرد. گوتی ئەو لاوانە مەسئوولی بەڕێوەبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەهەی ٦٠و نیوەی دەهەی ٧٠ لە رۆژهەڵاتی کوردستاندا بوون یانی ئەو مەنزووری ئەوە بوو ئەگەر رێبەری سیاسی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی مەرکەزی و دفتەری سیاسی، سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان داڕشتوە، هەڵوێست و موازعەکانی دیاری کردووە. ئەوانەی لە مەیدانی خەباتدا کاری ئیجراییان کردوە، سیاسەتی حیزبیان بەڕێوەبردوە بڕیارەکانی حیزبیان جێبەجێ کردوە و نەقش و خەلاقیەتیان لە بەڕێوەبردنی کارەکاندا هەبوە لاوانی حیزبی دیموکرات بوون کە لە دەوری حیزبی دێموکرات کۆبوونەوە حەتا فەرماندەرەکان کە دیسان ئەگەر بچین سەیری بیۆگرافیەکان بکەین زۆربەیان ئەم کەسانەن کە تەمەنیان هەر لە فاسڵەی ٢٥ تا ٣٥ ساڵدا بووە. جگە چەند کەسی مەحدود کە ئەویش بەجۆرێ لە جۆرەکان کە ناویان هات. کەوایە لاو نەقشی گرینگی هەیە لە زیندوو بوونی ڕێکخراوی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا، لە زیندووبوونی رۆژهەڵاتی کوردستاندا. ئەوی کە کاک برایم باسی دەکا کە لاوان فەرماندەرانی نیزامی مەسئولین و بەڕێوەبەرانی سیاسی لە نێو خۆی وڵاتدا ئیدارەی ئوموری حیزبیان کردوە لە دوو خال سەر چاو دەگرێ. یەک راست لەخاڵی لاوبوون، ئێنێرژییان هەبووە بەتوانا بوون لەم تواناییە ئیستفادەیان کردوە چاو نەترس بوون ئازا بوون. دوو زەمینەیەک بووە حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆی خوڵقاندوون یانی مەجالی پێداون کە خەلاقیەتی خۆیان دەربخەن. وا نەبوە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەر لە سەرەوە ئەمرێک بکا لە خوارەوە بەرێوەبەرانی کارە ئیجراییەکانی حیزبی دێموکرات لە هێزەکانی لە کۆمیتەی شارستانەکانی هەر وا ئەم بڕیارانەیان جێبەجێ کردبێ. بەڵکوو خەلاقیەتی خۆیان نواندووە ئیستیعدادی خۆیان نواندووە و لە نهایەتدا توانیوە هەر ئەوەی باس لە کەسێ کە و وەرزێر بووە پێشمەرگە کە شوان بووە ببێتە پێشمەرگە کەسێ کە کرێکار بووە ببێتە پێشمەرگە بەلام فەرماندەیەکی زوبدەی لێ هاتوەتەدەرێ کە ئیدی فەرماندەی نیزامی حکومەتی لە مەنتەقەدا لە دەستی وە ئەمان هاتووە. بۆیە مادام لاوان لە ئیدارەی وڵاتدا هەمیشە نەقشو دەوری ئەساسی و کاریگەریان هەیە هەتا ئەگەر تەمەنیشیان چووە سەرێ چونکە لە دەورانی لاویەوە پێگەیون و گەیشتوونە ئەو ئاستە و نەقشیان لە بزووتنەوەی سیاسی میللەتەکەیان بەو جۆرەیە کە لە بزووتنەوەی میللی ئێمەدا زۆر دیارە. کەوایە تۆێژو قشرێکی زۆر موهیمی کۆمەڵی ئێمەیە و خاوەنی جێگەو پێگەی تایبەت بە خۆیەتی. مەعلوومە میللەتان زۆریان بە هیممەتی لاوەکانیان کیانی خۆیان خاوەنی سەروەری خۆیانن، حەقی تەعینی

سەرنەوشتی خۆیان بە دەستی خۆیانە دەوڵەتی قانوونیان هەیە، بەڵام بەداخەوە میللەتی کورد تا ئێستاش لەو حەقە رەوایە بێبەشە. لاوانی ئێمە ئەم کارە زەحمەتەی هەر لە پێشە، دیسان دەبێ ئازایەتی لە خۆی نیشان بدا دەبێ ماندوو بێ هەوڵبدا. دیسان بە داخەوە خوێن بدا تا بتوانێ میللەتی کوردیش وەکو میللەتەکانی دیکە بە سەعادتو بە خۆشبەختی بە کیانی سیاسی خۆی بگەیەنێ و ئەوەی کە لە کۆمەڵیشدا کۆمەڵ بەرەو پێش بەرێ دیسان لاو نەقشی دەبێ لەم پێوەندییەدا وەزیفەی یەکیەتی لاوانە کە زۆرتر زەمینە خۆشکا زۆرتر کار بکا زۆرتر ماندوو بێ تا ئەوەی کە بتوانێ زۆرتر نەقشو دەوری هەبێ تا لاوانی کورد زۆرتر لە دەوری ڕێکخراوی لاوان زۆرتر لە دەوری ئەهدافی سیاسی سێنفی خۆی کۆبکاتەوە تا بتوانن موئەسێرتر لەوەی کە هەنە بۆ ئەوەی زووتر وابکەن میللەتەکەیان بحەسێننەوەو ئاسوودەی بکەن. لەم پێوەندیەدا حیزبی دێموکراتی کوردستانیش راستیەکەی دەگەڵ لاوان بە جۆری لە جۆرەکان تێکەڵ بووە. یانی مومکینە لاوان بۆ خۆیان تەعریفێک ببیننەوە یا حیزبی دێموکراتیش بە جۆرێ باس بکا بڵێ ڕێکخەراوەی لاوانین و ئەویش حیزبی دێموکراتی کوردستانە، ئەمە نەقش و دەوری ئێمەیە و ئەوەش نەقش و دەوری حیزبی دێموکراتە. ئەگەر سەیری مێژووی ئەو زیادتر لە ٧٠ ویەک دوو ساڵە بکەین دەبینین لاوان و حیزبی دێموکراتی کوردستان چەندە تێکەڵی یەک بوون، و جیاکردەنەوی زۆر بەزەحمەتە چون هەر ئەوانەی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان دروست کردوە ئەوانەی حیزبی دێموکراتیان پێگەیاندوە ئەوانەی حیزبی دێموکراتیان بە هێز و بە قوەت کردوە راستیەکەی بەشی زۆر لاوان بوون و حەتا زۆریان ئەندامانی یەکیەتی لاوان بوون وە لەوانە زۆر کەسیان بوون بە ڕێبەرانی سیاسی مەسئوولی گەورەی حیزبی دێموکراتی کوردستان. ئێستە ئەگەر سەیری سەفی حیزبی دێموکرات بکەی زۆر لەو تێکۆشەرانە هەنە کە زەمانێ ئەندامی ڕێکخراوەی لاوان بوون ئێستا کادری بەڕێوەبەری گەورەی حیزبی دێموکراتن. بۆیە من توانای لاوان دەبینم دڵ خۆشم بە ئەوانەی کومەک دەکەن تا یەکیەتی لاوانی ئێمە ڕێکخراوەیەکی موئەسێرتر بێ. تواناو ئیستێعداد و هێزێ کە لە لاوانیدا دەبینم فکرێکی لە یەکیەتی لاوان‌دا دەبینم لام وایە یەکیەتی لاوان ئەو ئیستێعدادەی هەیە کە بتوانێ زۆرترین لاوی لە دەوری خۆی کۆکاتەوە و پێویستی‌یەک و دیقەتێ کە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان دا دەبینم بۆ لاوان، کە وایە حیزبی دێموکراتیش بە وەزیفەی خۆی عەمەل دەکا کە کومەک بکا تا یەکیەتی لاوان بتوانێ بە باشترین شێوە بە وەزیفەی خۆی عەمەل بکا. حیزبی دێموکراتی کوردستانیش لەم پێوندییەدا لە هیچ هاوکارییەک بە نسبەت لاوانو یەکیەتی لاوان و ڕێکخراوی لاوان دریغی نەکا. جاریکی دیکە داوای سەرکەوتنی لاوان و ئارەزووی خۆشی و سەعادت بۆ هەمووتان دەکەم.

سەرچاوە: رۆژنامەی کوردستان ژمارە ٧٠٢.

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٥ی ئەپریلی ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پوختەی ڕاپۆرتی سکرتێری گشتیی حیزب بە پلینۆمی حەوتەمی کومیتەی ناوەندی

که سەیری ئاڵوگۆڕەکان لە پاش هەڵبژاردنەکانی سەرکۆماری دەکەین؛ ئەگەرچی پێشتر لێکدانەوە و خوێندنەوەی جۆراوجۆری بۆ دەکرا و چاوەڕوانیی مەنتیقیش لە سەر حەسەن ڕوحانی کەڵەکە کرابوو، بەڵام دەبینین کە تا ئێستا هیچی لە وەزعی ئێران و سیاسەتی ڕەسمیی کۆماری ئیسلامی نەگۆڕیوە. نیزام و حکومەتی ئێران هەروا نادێموکراتیکە، خەڵکی ئێران لەگەڵ کێشە ئابووری و کۆمەڵایەتییەکانی وەک بێکاری، هەژاری، دژواریی دەسخستنی بژیوی ژیان و نەبوونی دێموکراسی و ئازادی دەستەویەخەن و بارودۆخەکە هیچ بە قازانجی خەڵک نەشکاوەتەوە، کە سەیری ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەکەین دەبینین کە لە پێوەندی لەگەڵ ژیان و گوزەرانیاندا وەزعی خەڵک نەک باشتر نەبووە، بەڵکوو لە زۆر لاوە خراپتریش بووە. هەلومەرج لە کوردستان لەچاو ناوچەکانی دیکەی ئێران زیاتر زیاتر ئەمنییەتیتر کراوە و لەم دواییانەدا بۆ سەرکوتکردنی زیاتری خەڵکی کوردستان و بزووتنەوەی سیاسیی کورد هەموو هێزە ئەمنییەتی و نیزامییەکانی کوردستانیان خستۆتە ژێر فەرماندەیی سوپای پاسدارانەوە بۆ ئەوەی زیاتر و باشتر بتوانن لە ڕووی ئەمنییەتی و نیزامییەوە کۆنترۆڵی کوردستان و سنوورەکانی کوردستان لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان بکەن. لە کوردستان ماف و ئازادییەکان و جووڵەی خەڵک زیاتر سنووردار کراوە، هەر بە پێی ئامارەکانی ناوەندە حکومییەکان کە ورد و دەقیقیش نین، نرخی بێکاری لە کوردستان لە هەموو ناوچەکانی دیکەی ئێران زیاترە و لە سەرێیە. دەشبینین بەشێکی زۆری خەڵک کە لە پێناو پاروە نانێکدا ناچار ڕو لە کۆڵبەری دەکەن - کە بەهیچ پێوانە و پێناسەیەک ناتوانی وەک کار چاوی لێبکەی - لەلایەن هێزە چەکدارەکانی حکومەتەوە چۆن بەرەوڕوویان دەبنەوە و چۆن خوڵتانی خاک و خوێنیان دەکەن. گرتن و زیندانیکردن و جێبەجێکردنی سزای ئێعدامیش کە هەروا درێژەی هەیە. دیارە ئەگەرچی ئاوسانی ئابووری، بێکاری،

گرانی و کێشە کۆمەڵایەتییەکانی دیکە بینەقاقای خەڵکیان گرتوە، بەڵام بەو حاڵەش خەڵکی کوردستان هەروا لەسەر هەستن و بە حوکمی سیاسیبوونیان بە نیسبەت هەر کردەوەیەک دژکردەوەیان هەیە و لە مەیداندا ماونەتەوە. هەر لەو ماوەیەدا ناڕەزایەتیی خەڵکی بانە و چەند شارێکی دیکە بە بەردوامیی کوشتنی کۆڵبەران و کاسبکارانی سەرسنوور و خۆشیدەربڕینە بێ وێنەکانی خەڵک سەبارەت بە ڕاپرسییەکەی هەرێمی کوردستان بۆ سەربەخۆیی دوو نموونەی نیزیکن و دەتوانین بڵێین تێکۆشان و بزووتنەوەی مەدەنی و سیاسیی خەڵکی کوردستان لە شێوەی مەدەنیانەدا، فەزای سیاسیی کوردستانی گەرمتر کردوە و خەڵک وشیارتر و لەسەر هەستترن. تەنانەت کە چاو لە گۆڕانکارییەکان لە پۆست و بەرپرسایەتییە ئیدارییەکان لە پارێزگاکانی کوردستاندا دەکەین، دەبینین ئێستا زیاتر لە خەڵکی کورد و خۆجێی بۆ ئوستاندار و فەرماندار و بەشەکانی دیکە کەڵک وەردەگرن ئەمە لە باوەڕی ڕێژیم بۆ هاوبەشیی ئیداری سەرچاوە ناگرێ، بەڵکوو ئەوە ئاکامی خەبات و تێکۆشان و نەسرەوتنی چالاکانی مەدەنی و بە گشتی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە کە حیزبی دێموکرات زۆر بە بایەخەوە سەیری کردوە و پشتگیریی لێ دەکا.

کۆماری ئیسلامیی ئێران لەگەڵ ئەوەی لە نێوخۆی وڵاتدا بەرەوڕووی کۆمەڵێک قەیرانی زۆر بنەڕەتی و گەورە بۆتەوە، بەڵام لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆی گەمەکەری سەرەکیی هاوکێشەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی نیوەڕاستە و لە ئێستادا لە چەند وڵاتی وەک بەحرەین، لوبنان، عێراق و سووریەدا دەوری زۆر بەرچاو و شوێندانەر دەبینێ.
لە سەرەتای دەسپێکی قەیرانی سووریەدا زۆربەی هەرە زۆری چاوەدێرانی سیاسی لایان وابوو بەشار ئەسەد دەبێ بڕوا و، مەرجی زۆر وڵات بۆ ئاساییکردنەوەی پێوەندییەکانیان لەگەڵ سووریە ئەوە بوو کە بەشار ئەسەد لە دەسەڵاتدا نەمێنێ؛ بەڵام دەبینین سەرەتا بەهۆی پشتگیری هەمەلایەنەی کۆماری ئیسلامی و پاشان بە هاتنەمەیدانی رووسیە، ئێستا خەریکە وەزعەکە تەواو لە بەرژەوەندیی بەشار ئەسەددا دەگۆڕدرێ و نەخشی کۆماری ئیسلامی لە دروستبوونی ئەو واقعییەتە حاشای لێ ناکرێ و تەنانەت ئەمریکاش هاتۆتە سەر ئەو قەناعەتەی کە یەکلاکردنەوەی چارەسەری شەڕ و قەیران لە سووریە بەبێ لەبەرچاوگرتنی کۆماری ئیسلامیی ئێران ناکرێ.

لە ژێر تیشکی ئەو بارودۆخەدا باس لە داهاتووی پرسی کوردەکانی سووریە گرینگە. کورد لە سووریە دوای دروستبوونی قەیرانی سیاسی لەو وڵاتە و سەرهەڵدانی داعش بەهۆی ئازایەتی و ژیریی خۆیان بوون بە فاکتۆرێکی بەهێز و لە شەڕی دژی داعشدا خۆیان خستە بەرەی هاوپەیمانان و خەریکی ئەزموونکردنی خۆبەڕێوەبەریی خۆیانن. کورد لە ڕۆژاوا ئەوەندەی بۆی کرا ناوچە کوردستانییەکانیان لە وێرانی پاراست و نەیانهێشت خەڵک ئاوارە بێ و

هێزێکی باشی نیزامی و شەڕکەریان پەروەردە کرد و ئێستا وەک فاکتۆرێکی بەهێز لە یەکلاکردنەوەی کێشەکانی سووریەدا حیسابیان بۆ دەکرێ و ڕوونە کە لە دارشتنەوەی سووریەدا ناکرێ پەراوێز بخرێن. دیارە هەر چەند لە ڕۆژئاوای کوردستاندا کوردەکان کاری گەورەیان کرد کە جێگای ڕێز و قەدرگرتنە، بەڵام کێشەیەک کە لە ڕۆژاواش وەک هەموو بەشەکانی دیکەی کوردستان هەیە، نەبوونی یەکڕیزیی و هاوکاریی هێزە سیاسییەکانە لەگەڵ یەکتر. بۆیە هەموو کاتێک و بە تایبەت لە ئێستادا کوردەکانی سووریە پتر لە هەر وەختێک پێویستییان بە یەکڕیزی هەیە و دەبێ پێش تەواوبوونی شەڕی داعش و زۆر زوو لەسەر جۆری دیاریکردنی چارەنووسی سیاسیی کورد لەو وڵاتەدا لەگەڵ لایەنەکانی دیکەی سووریە پێک بێن. بەتایبەتی کە کوردەکان لە ئێستادا ستاتویەکی بەهێزیان هەیە و ئەگەری ئەوە هەیە لە داهاتوودا و پاش ڕامالینی داعش لە سووریە حکومەتی سووریە بە هاوکاریی ئێران هەوڵی لەباربردنی دەسکەوتەکانی کوردەکان بدا، بەتایبەتی کە هەر ئێستاوە ڕێژیمی ئێران دەڵێ ناهێڵین هەرێمی دیکەی کوردستان لە سووریە دروست ببێ و وەک دەبینین لەوەدا تورکیەش پشتیوانی لە ئێران دەکا.

کۆماری ئیسلامی لەو ماوەیەدا ئەزموونێکی زۆری سیاسی و نیزامیی بۆ چوونە نێو قەیرانەکان و مودیرییەت کردنیان وەدەست هێناوە و ڕاستەوخۆ دەستی هەیە لە دروستکردنی دەیان و سەدان گرووپ و تۆڕی سیخوڕی و میلیشیا و گرووپی چەکداردا کە هەر کات ویستوویەتی بە قازانجی بەرژەوەندییەکانی خۆی بەکاری هێناون، ڕووداوەکانی ئەم دواییانەی باشووری کوردستان و هێرشی هێزەکانی عێراق و حەشدی شەعبی بە پلاندانانی ئێران تازەترین نموونە بۆ ئەو ئیدیعایەن.

وەک دەزانین لێکتێنەگەیشتن و بەردەوامیی کێشەکانی نێوان حکومەتی ناوەندی لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەرپرسانی هەرێمی کوردستانی بەرەو ڕێفراندۆم برد. بەڵام ئەو ڕێفراندۆمە کە زۆر ئازاد و دێموکراتێک و لە کەشێکی ئارام و لەژێر چاودێریی زیاتر لە ٣٠٠ چاودێری نێونەتەوەیی بەڕێوەچوو، زۆر زوو کاردانەوەی نێودەوڵەتی و هەرێمی و حکومەتی عێراقی لێکەوتەوە. کەمتر لە مانگێک دوای ڕێفراندۆم و ئەگەرچی حکومەتی هەرێم ڕاگەیاندبوو کە ئامادەی دانوستانە لەگەڵ بەغدا، بەڵام بە پیلانگێری دەوڵەتانی ئێران و تورکیە و عێراق و بە هێرش بۆ سەر کەرکووک و زۆر ناوچەی دیکەی کوردستان، دەوڵەتی عێراق کەوتە بیانووگرتن لە هەرێمی کوردستان، تەنانەت ئێستا دەیەوێ بە بیانووی جێبەجێکردنی دەستوور دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان لە زۆر بارەوە سنووردار بکا. بە ڕوونی حکومەتی عێراق دەیهەوێ لە کوردستان دەسەڵاتی بەسەر دەروازە و خاڵە سنوورییەکان، فرۆکەخانەکان و سەرچاوەکانی وزە، بە تایبەتی چاڵە نەوتییەکاندا بسەپێنێ و بۆ ئەوەش پشتی بە ئێران قایم

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

کردوه.

حکومەتی ئێران جیا لەوەی گەمەکەرێکی باشی هاوکێشەکان لە ناوچەکەیە؛ لە بواری سیاسی و ئابووری و نیزامی و ئەمنییەتیەوە کاریگەریی زۆری لەسەر بەغدا و حکومەتی عەبادی لە عێراقدا هەیە. بۆیە ئێران لە عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکەدا بەدوای بەرژەوەندییەکانی خۆیدا دەگەڕێ و یەکێک لەو بەرژەوەندییانەی زەبروەشاندن لە بزووتنەوەی سیاسیی کوردی ڕۆژهەڵاتە و، مایەپووچ کردنەوەی ئەو پلان و پیلانەش یەکیەتیی بە کردەوەی هێزە سیاسییەکانی کورد و کردار و پەرچەکرداری گونجاوی پێویستە.

کوچکەیەکی دیکەی ئەو هاوکێشەیە ئەمریکا و ستراتیژیی ئەو وڵاتەیە. ترامپ و کابینەکەی لەو ماوەیەی ڕابردوودا لێدوانێکی توندتریان لە بەرامبەر ئێراندا بووە. دەوڵەتی نوێی ئەمریکا بەردەوام دەڵێ بەرجام ڕێککەوتنێکی خراپە و پێویستە هەڵوەشێتەوە یان ئیسلاح بکرێ. دیارە ئەمریکا بیانووی دیکەشی زۆرە کە بیەوێ ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ بەربینگ بە ئێران بگرێ. ئەمریکا لەو ماوەیەدا دیارە کاری لەسەر هەندێ پرۆژە کردوە، وەک هەوڵدان بۆ دروستکردنی هاوپەیمانی لەگەڵ دەوڵەتانی عەرەبیی ناوچەدا، کە مەبەست لەوەش فشارخستنە سەر حکومەتی ئێران بووە. ئەوان باس لەوە دەکەن کە ئێران دەستێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی وڵاتانی ناوچەکەدا دەکا، بۆیە دەیانەوێ دەسەڵاتی ئێران لە ناوچەدا سنووردار بکەن. هەر لەو ڕۆژانەدا بینیمان کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا گوتی یارمەتیی خەڵکی ئێران دەدەن بۆ ئەوەی حکومەتی شایستەی خۆیان بێننە سەرکار و لە هەموویان گرینگتر ئەوەی ئێستا سوپای پاسدارانی ئێرانیان بە تاوانی پشتگیرییان لە کردەوەی تیرۆریستیدا خستۆتە لیستەی گەمارۆی توندی ئابوورییەوە. ئەو بڕیارەی ئەمریکا کە سپای پاسدارانی لە تەواوەتیی خۆیدا کردۆتە ئامانج، کۆماری ئیسلامیی ئێرانی زۆر نیگەران کردوە، هەر بۆیە لە خۆڕا نییە دەڵێن گەمارۆخستنە سەر سوپای پاسداران یانی گەمارۆدانی هەر هەموو ئێران؛ چونکی سپای پاسداران زۆربەی جومگەکانی ئێرانی لە بواری سیاسی، ئابووری، ئەمنییەتی، فەرهەنگی، ئیداری و تەنانەت دیپلۆماسیدا پاوان کردوە.

کاربەدەستانی سەرووی کۆماری ئیسلامیی ئێرانیش حاشا لەوە ناکەن کە لە بڕگەیەکی هەستیار و چارەنووسسازدان، بە تایبەت بەشی نیزامیی کۆماری ئیسلامی ئیدیعا دەکەن کە ئەمریکا لە بەرنامەی دایە حکومەتی ئێران لە سێ قۆناغدا بڕووخێنێ:

یەکەم؛ گەمارۆی توندی ئابووری دەخەنە سەر ئێران.

دووهەم؛ لە ڕێگەی گەمارۆی قورسی ئابوورییەوە خەڵک بێزار دەکەن بۆ ئەوەی هانیان بدەن لە دژی حکومەت بوەستنەوە.

سێهەم؛ لە دوا قۆناغدا هێرشی نیزامی دەکەنە سەر ئێران.

دیارە کۆماری ئیسلامیی ئێران لە مێژووی خۆیدا هەمیشە دوژمنی فەرزیی بۆ خۆی تاشیوە و لەو ڕێگەیەوە ویست و داواکانی خەڵکی بەلاڕێدا بردوە و تەمەنی ڕێژیمەکەیان پێ درێژ کردۆتەوە. بەڵام بەپێی ئەو هەمووە کردەوە نامەسئوولانەیەی حکومەتی ئێران لە نێوخۆی وڵات و دەرەوەدا کردوویەتی، هەر دەبێ نیگەران بێ کە لە شوێنێک پێشی پێ بگیردرێ و ئامبازی ببنەوە. هەڵبەت ئەمریکاش ڕەخنەی ئەوەی لەسەرە کە لە بەرامبەر ئەو هەمووە دەستدرێژییانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامیدا پلان و ستراتیژییەکی ڕوونی نییە، هەر ئەوەش وای کردوە قسەی بەرپرسانی ئەمریکا بە جیددی وەرنەگیرێن و حکومەتی ئێرانیش بێ بەربەست بەرنامەکانی خۆی بە بەرنامە و ڕێکوپێک بەرێتە پێشێ.

بە ڕوویەکی دیکەشدا دەزانین ئەگەری زۆربوونی فشارەکان بۆ سەر حکومەتی ئێران لە دەرەوە و ژوورەوە دەتوانێ دەرفەتی زیاتریش بۆ ئۆپۆزیسیۆن بڕەخسێنێ بۆ ئەوەی بتوانن بە بەرنامە و جیددیتر لە مەیدانی تێکۆشان دابن. ئەوەش هێزە سیاسییەکانی کوردستان بەرەورووی کۆمەڵێک ئەرک دەکاتەوە کە گرینگترینیان ئەوەیە کە دەبێ بەرنامەی ڕوون و درێژماوەی هاوبەشیان بۆ کار و هاوکاری لە زۆر ئاستدا هەبێ.

(لە ژمارەی ٧١٤ی"کوردستان"دا بڵاو بۆتەوە)

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

دەقی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە شەهیدانی یەلدای خوێناویی دێموکرات

میوانە خۆشەویستەکان!

خوشک و برایانی بەڕێز!

هاوڕێیانی تێکۆشەر!

بەخێر بێن بۆ ڕێورەسمی ڕێزلێنان لە یاد و بیرەوەریی شەهیدانی کردەوە تێرۆریستییەکەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە شەوی یەلدای ساڵی ڕابردوو، کە پۆلێک پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات و پێشمەرگەی ئاسایشی هەرێمی کوردستانی لێ ستاندین. لەو ڕووداوە تاڵ و ناخۆشە کە شەوی یەڵدا، شەوزستانی ساڵی ١٣٩٥ی هەتاوی (بەرانبەری ٢١ی دیسامبری ٢٠١٦ی زایینی) لە بەردەم بارەگای سەرەکیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕووی دا و، حەوت شەهید و کۆمەڵێک برینداری لێ کەوتەوە، ساڵێک ڕادەبرێ و ئێمە ئەمڕۆ لەگەڵ مەحکومکردنەوەی ئەو کردەوە تێرۆریستییەی کۆماری ئیسلامیی ئێران، یاد و بیرەوەریی ئەو پێشمەرگە شەهیدانەش بەرز ڕادەگرین و سڵاوی وەفایان بۆ دەنێرین.

تەقینەوەکەی شەوی یەلدای ساڵی ڕابردوو ڕووداوێکی دڵتەزێن و خەسار و زیانێکی گەورە بوو، بەڵام هەر لە یەکەم ساتەکانی دوای ئەو کردەوە تێرۆریستییە، دەزگا پێوەندیدارەکانی حیزبی دێموکرات، دەزگای ئەمنییەت و ئاسایش و دادوەریی هەرێمی کوردستان بە چالاکی هاتنە سەرخەت و زۆر زوو کۆنترۆڵی وەزعەکەیان کرد. بە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.rabari.org

دوایی ئەویشدا شەپۆلی هاودەردیی حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان بەگشتی و،ڕێکخراوە و کۆڕ وکۆمەڵی مەدەنی و خەڵکی کوردستان لە ڕۆژهەڵات و باشووری کوردستان ڕووی لە حیزبی دێموکراتی کوردستان کرد و لەگەڵ مەحکومکردنی ئەو کردەوە تیرۆریستیە، هاودەردییان لەگەڵ حیزبی دێموکرات و بنەماڵەی قوربانیان کرد و لەو خەمە قورسەدا هاوبەشییان لەگەڵ کردین و، ئێمە بە سپاس و پێزانینەوە ئەوە بیر دێنینەوە.

خۆشەویستان!

ئەگەرچی تا ئێستا دەسەڵاتی دادوەریی هەرێمی کوردستان ئاکام و بڕیاری یەکلاکەرەوەی لەسەر ئەو کردەوە تیرۆریستییە ڕانەگەیاندوە، بەڵام لە هیچ لایەنێکمان شاراوە نییە کە ئەو تیرۆرە کاری حکومەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران بوو. لە بەر ئەوەی ئەو ڕێژیمە هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی هاتنە سەرکارییەوە بۆ لە مەیدان دەرکردنی دژبەرە سیاسییەکانی لە هیچ کردەوەیەکی جینایەتکارانە خۆی نەپاراستووە. هەروەها تیرۆریشی کردوە بە یەکێک لە ڕێگاکانی لەسەر ڕێ لابردنی موخالیفانی سیاسیی خۆی و پلان و پیلانە تێرۆریستییەکانی لە تەواوی ئێران، کوردستانی ئێران و تەنانەت لە دەرەوەشدا زۆر سازماندراو بە بەرنامە بەڕێوە بردوە کە بەداخەوە لە لیستی کردەوە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسلامیدا پشکی شێری بەر تێکۆشەرانی سیاسیی کورد کەوتووە.

ئەگەر ئیعدامی لاوان لە پادگانی سنە بە سەرەتای کوشتن و ئیعدامی بە کۆمەڵی خەڵکی کوردستاندا بنێین، تیرۆری سەرگورد عەبباسی لە شوڕای نیزامیی شاری مەهاباد لە ساڵی ١٣٥٩ی هەتاویدا دەتوانین بە یەکەمین تیرۆری سیاسی موخالیفانی سیاسیی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی لە لایەن حکومەتی تازە بە دەسەڵاتگەیشتوو لە کوردستان دابنێین. لە درێژەی کاری تیرۆریستیی حکومەتی کۆماری ئیسلامی دەکرێ لە هەر شوێنێک چ لە ئێران، چ لە کوردستانی ئێران، چ لە عێراق و باشووری کوردستان، لە ئاسیا، لە ئورووپا و ئەمریکای لاتینیش ئادرەس و نموونەی کردەوەی تیرۆریستییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران بە ڕوونی دەست نیشان بکەین.

هەڵبەت ئەوەشمان دەبێ لەبەرچاو بێ کە مێژووی تیرۆری سیاسی و کارنامەی حاکمانی کۆماری ئیسلامیی ئێران تەنانەت بۆ پێش هاتنەسەرکاری ئەو ڕێژیمەش دەگەڕێتەوە. ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمە نایشارنەوە کە لە سەردەمی پاشایەتیی پەهلەویشدا تیرۆری سیاسییان کردوە. عەلی ئەکبەر هاشمیی ڕەفسەنجانی، پلاندانەر و بڕیاردەری تیرۆرەکانی ڤییەن و بەرلین کە دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی و پۆلێک لە ئەندامانی ڕێبەری و

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

تێکۆشەرانی دیکەی حیزبی دێموکراتی لێ ستاندین، بە شانازییەوە باس لەوە دەکا کە ئەو دەمانچەیەی حەسەنعەلی مەنسوور، سەرۆک وەزیرانی حەمەڕەزاشای پەهلەوی پێ کوژرا، ئەو دابینی کردبوو و دابووی بە محەممەد بۆخارایی هەتا تیرۆرەکەی پێ بکا.

تەقینەوەی ئامیا کە تەقاندنەوەی ناوەندی جوولەکەکان لە ئارژانتین بوو/ بۆمب دانانەوە لە بانکوک، پێتەختی تایلەند/ تەقینەوە لە دێهلی، پێتەختی هیندوستان/ کاری تیرۆریستی لە وڵاتی کێنیا/ کردەوە تیرۆریستییەکانی ڕێژیم لە بەحرەین/ هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی تیرۆریستیی ئەلقاعیدە/ کردەوە تیرۆریستییەکان لە عێراق بۆ زەبرلێدان لە ئەمریکا و هێزەکانی دیکەی هاوپەیمان/ تیرۆری دەیان کەسایەتیی سیاسیی ئێرانی لە نێوخۆ و دەرەوەی وڵات وەک؛ تیرۆری داریوش و پەروانە فروهەر و قەتڵە زنجیرەییەکان لە تاران و کرماشان، تیرۆری دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی؛ دوو سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات/ شاپوور بەختیار، دوایین سەرۆک وەزیرانی حکومەتی پاشایەتی/ شەهریاری شەفیق، کوڕی ئەشرەف پەهلەوی/ غولامعەلی ئۆوەیسی لەگەڵ غولامحوسێنی برای/ فەرەیدون فەروخزاد/ عەبدوڕەحمان برومەند/ کازم ڕەجەوی/ نوردی دێهکوردی و غولام کشاوەرز و زۆر تیرۆری سیاسیی دیکە کە لە نێو دڵی وڵاتانی ئورووپاییدا کراون؛ تەنیا چەند ئاماژەیەک بۆ کارنامەی تیرۆریستیی کۆماری ئیسلامین.

ئێمە هەموومان دەزانین کە کۆماری ئیسلامیی ئێران لە ڕێگای تیرۆرەوە توانیویەتی زۆر لە موخالیفینی سیاسیی خۆی خەڵتانی خوێن بکا و لە بەینیان بەرێ.خۆ ئەگەرچی ئەو کردەوانەی کۆماری ئیسلامیی ئێران وەک زۆر ڕەفتار و سیاسەتی دیکەی ئەو ڕێژیمە لە ئاستی نێوخۆیی و نێونەتەوەییدا مەحکوم کراوە و ئەو ڕێژیمە بە دەسەڵاتێکی بێزراو و نابەرپرس و پێشێلکەری پرەنسیپە جیهانییەکان ناسراوە، بەڵام ئەوە وای نەکردوە کە کۆماری ئیسلامی قەت ڕۆژێک لە ڕۆژان بیەوێ چەکی تیرۆر بەلاوە بنێ؛ وەک چۆن ساڵی ڕابردوو و لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا دیسان دەستی تیرۆری کۆماری ئیسلامی گەیشتە ئێرە و ئەو پۆلە لە تێکۆشەرانی کوردی لێ ستاندین.

بەڕێزان!

ساڵ و مانگ نییە چەند نیهاد و کۆروکۆمەڵی نێودەوڵەتی و نێونەتەوەییسەبارەت بەڕەفتاری دژی گەلی و پێشلکردنی مافی مرۆڤەوە ئەو ڕێژیمە مەحکووم نەکەن، بڕیاری دادگای موعتەبەری فیدڕاڵی ئاڵمان وەک دادگای

میکۆنووسیش کە ئەو ڕێژیمەی لە تەواوییەتی خۆیدا وەک حکومەتێکی تیرۆریستی ناساندوە، ئێستاش بەڵگەی بەهێز و هەرە ڕوون و ئاشکرای تێرۆریستبوونی کۆماری ئیسلامی و بەرزترین کاربەدەست و بەرپرسانی پلەیەکی ئەو ڕێژیمەیە؛ بەڵام لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا ئایا ئەوە بەسە بۆ بەربەست دروستکردن و پێشگرتن لە حکومەتی کۆماری ئیسلامیی ئێران کە واز لە کردەوەی تیرۆریستی و دژی مرۆڤ بهێنێ؟ وەڵامەکەش ڕوونەکە هەمووومان دەڵێین نا، چونکە ئەگەر مەحکومکردنی ساڵانە وبەردەوامی ئەو ئیدانەکردنانە و مەحکومییەتی بەرپرسانی پلە بەرزی حکومەتی ئێران و بەکرێگیراوەکانی کارساز بووبان، ئێمە شاهیدی تەقینەوە و تیرۆری بە کۆمەڵی تێکۆشەرانی دێموکرات و پێشمەرگەی ئاسایشی حکومەتی هەریمی کوردستان نەدەبووین لە شەوزستانی ساڵی ڕابردوودا کە شەوی لە دایکبوونی دوکتور قاسملوو، سکرتێری گشتیی حیزبەکەمان بوو. بەڵام پێویستە چی بکرێ بۆ ئەوەی سنوورێک بۆ کارو کردەوە تیرۆریستییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران دابندرێ؟

لە نەزەر ئێمە ڕێگای کۆتاییهێنان بەو کردەوە قێزەوەنانە، کۆتاییهێنان بەو حکومەتە و، گۆڕانی بە حکومەتێکی دێموکراتیک و خەڵکییە. بۆ ئەو مەبەستەش لە پێشدا پێویستە خەڵکی ئێران بەگشتی بە هەموو پێکهاتە و جۆراوجۆرییە نەتەوەیی و ئایینییەکانی ئەم وڵاتە، یەکڕیز و هەماهەنگ بە خەبات و تێکۆشانی بەردەوام؛ هەر وەک چۆن بە دەستی بەتاڵ بەڵام یەکگرتوویانە حکومەتی پاشاییەتیان تێکەوە پێچا، دەکرێ هەمدیسان بە خەبات و تێکۆشانی مەدەنی و سیاسیی یەکگرتووانە ئەو نیزامەش بگۆڕین و بە هەمووومان کار بکەین بۆ جێگیرکردنی نیزامێکی دێموکراتیکی خەڵکی کە تێیدا خواستی سیاسی و نەتەوەیی و کۆمەڵایەتیی پێکهاتەکان بە دارشتنی قانوونی ئەساسییەکی دێموکراتیک دابین بکرێن. بەڕاست خەڵکی ئێران بەو مێژوو و فەرهەنگ و کلتوورە دەوڵەمەندەیان و، بە خاوەنێتیی ئەو وڵاتە دەوڵەمەند و پڕ سەرچاوەی سروشتی و مرۆیی پڕ بایەخەوە شایانی ئەوە نین کە باشترین حکومەتی سەردەمیانەیان هەبێ؟ ئێمە دەڵێین بەڵێ. بۆیە پێویستە تین و گوڕی زیاتر بدەینە خەباتەکەمان و بەرەنگاربوونەوەی ئەو ڕێژیمە.

کوردستان، خەڵکەکەی و حیزب و ڕێکخراوە سیاسی و مەدەنییەکانی شایانی ڕێزگرتنن کە بە خەبات و تێکۆشانیان ئەوا چوار دەیەیە لە بەرانبەر حکومەتی کۆماری ئیسلامی ئێراندا ڕاوەستاون و لەو پێناوەدا خوێن و قوربانی و تێچووی زۆریان داوە. خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ئێستادا بە خەبات و چالاکیی مەدەنی فەزایەکی تەواو فەرهەنگی، نەتەوەیی و سیاسییان خوڵقاندوە بۆ هەر مەسەلەیەکی سیاسی و کۆمەڵایەتی، تەنانەت ئەگەر لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیشدا پرسێک لە ئارادا بێ، لەسەر هەستن و نەخش و ڕۆڵی خۆیان بەباشی دەگێڕن و

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

نموونەیەکی دیکە لە هاوپێوەندیی نەتەوەیی و ئەرکوەخۆگریی خۆیان پیشان دەدەن. بۆ ئەوەش نموونە زۆرن کە پێویست بە باسکردنیان نییە.

لەو بۆنەیەدا جارێکی دیکەش پێداگری لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە حیزب و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان پێویستە ئیلهام لە خەڵکی ڕۆژهەڵات وەربگرن و پێویستە بەیەکریزیی زیاتری خۆیان بەگژ پیلانەکانی کۆماری ئیسلامیدا بچنەوە و لە قاویان بدەن و بە پلان و بەرنامەی هاوبەش و یەکگرتووانەوە بەربەرەکانێی لەگەڵدا بکەن. وەک لە بەیاننامەکەی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا کە پاش تەقینەوەکەی شەوی یەڵدای ساڵی 1395ی هەتاوی بڵاوبۆتەوە و تێیدا هاتووە؛ کاریگەرترین ڕێگە بۆ پێشگرتن لە کردەوەی تیرۆریستی، یەکریزی و هەماهەنگی و هاوکاریی هێزەکانی کوردستانە.

هەڵبەت لە یەک ساڵی ڕابردوودا تا ڕادەیەک هاوکاریی نێوان حیزبەکانی ڕۆژهەڵات بەرهەست و دیار بووە، بەڵام لەو ئاستەدا بە هیچ شێوەیەک وەڵامی ئەم هەلومەرجە و چاوەڕوانییەکانی نەداوەتەوە. بۆیە ئێستا لەم هەلومەرجەشدا کە هەرێمی کوردستان بە دۆخێکی زۆر تایبەت و هەستیاردا تێدەپەڕێ و گۆڕانکارییەکان لەو بەشەی کوردستان زۆر و کەم کارتێکەرییان لەسەر هەموو مەسەلە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانی کوردستان و پێوەندییە ئیقلیمییەکان و، جووڵانەوەی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و کارو چالاکیی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتیش دادەنێ، پێویستیە زیاتر گرینگی بەو پێویستییە بدەین. بەتایبەت ئەگەر ئاورێک لە ڕابردوو و ساڵانی دەیەی90ی زایینی بدەینەوە کە کۆماری ئیسلامیی ئێران بە هۆی ناسەقامگیریی سیاسی و وەزعی خەراپی ئابووری و ئاڵۆزیی نێو هێزە سیاسییەکانی باشووری کوردستان بە دەیان تێکۆشەری سیاسیی ڕۆژهەڵاتی کوردستانیان تیرۆر کرد و مەترسیی زۆر و جۆراوجۆریان بۆ سەر بنکە و بارەگاکانیان دروست کرد. سروشتییە ئەگەر حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەماهەنگ و هاوکار و خاوەن پرۆژە و بەرنامە نەبن، هیچ دوور نییە مێژوو جارێکی دیکە دووپات بێتەوە. بۆیە یەکریزی و هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەڵات ئەولەوییەتی یەکەمە و حیزبی دێموکرات بە زەروورەتی دەزانێ و هەستی پێ دەکا؛ بۆیەش بانگەواز دەکا بۆ یەکریزی و هەماهەنگی و هاوکاریی سەرجەم هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

هەر لەو پێوەندییەدا پێویستە ئەوەش بڵێین کە دەسەڵاتی سیاسی، یاسایی، ئیداری و دادوەریی هەرێمی کوردستان نابێ ئیزن بدەن هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە ببێتەوە شوێنی تەڕاتێنی تیم و مۆرە تیرۆریستییەکانی کۆماری

ئیسلامیی ئێران. پێویستە بە پلان و بەرنامەوە پارێزگاری لە سەروەریی خاک و نیشتمان و خەڵکی وڵاتەکەیان بکەن و پاراستنی گیانی هەموو دانیشتوانی ئەو وڵاتە، بەتایبەتی تێکۆشەرانی سیاسیی وڵاتی دیکەش لەو هەرێمە لە ئەستۆی ئەوانە. لەلایەکی دیکەوەش پەروەندی تەقینەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یەڵدای ٢٠١٦ی زایینییی بەردەم بارەگای حیزبی دێموکراتی کوردستان لە قەڵای دێموکرات لە بەردەستی دەسەڵاتی دادوەریی هەرێمی کوردستان دایە، هەر چەندە تا ئێستا ئاکامی ئەو پەروەندەیە یەکلا نەبۆتەوە، بەڵام هەموو نیشانەکان و ئادرەسەکان پێمان دەڵێن ئەو کردەوەیە بە ئەمر و فەرمانی کاربەدەستانی پلەبەرزی حکومەتی ئێران کراوە و هەر کەمتەرخەمییەک و پشتگوێخستنێکی پلان و پیلانەکانی حکومەتی کۆماری ئیسلامی، حکومەتی ئێران جەسوورتر دەکا بۆ کار و کردەوەی لەوە مەترسیدارتریش. ئەو کات جیا لەوەی خەسارێکی قورس لە بزووتنەوەی کورد دەدرێ، زیانی قەرەبوونەکراوە لە شکۆی دەسەڵاتی سیاسی و حکومەتیی هەرێمی کوردستانیش دەکەوێ. بەڵام ئەگەر دەسەڵاتی دادوەریی هەرێمی کوردستان سوود لە ئەزموونی سەربەخۆیی و ئازایەتیی دادگای فیدراڵی ئاڵمان(دادگای میکۆنووس) وەربگرێ و، فەرماندەران و فەرمانبەرانی ئەو کردەوە تیرۆریستییە لە تەواوەتیی خۆیدا مەحکووم بکا؛ ئەوا نەک هەر مافی بۆ خاوەن ماف گەڕاندۆتەوە، بەڵکوو شکۆی دەسەڵاتی دادی هەرێمی کوردستان بەرز و بەرزتریش دەکا. بەمجۆرە بەربەستی گەورەش لە پێش حکومەتی ئێراندا دروست دەکا بۆ ئەنجامنەدانی کردەوەی تیرۆریستی لە هەریمی کوردستان و، کوردستان لە دەستتێوەردانی حکومەتی ئێران دەپارێزێ و گیانی هەموو تێکۆشەرێکی سیاسی پارێزراو دەبێ.

لەو نێوەدا کۆمەڵگای نێودەوڵەتیش دەبێ بە هەستیارییەوە مامەڵە لەگەڵ واقعەکەدا بکا. ئەوان کە باش شارەزای سیاسەت و پیلانەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێرانن، دەزانن کە ئەو ڕێژیمە بەشی هەرەزۆری ئیمکاناتی وڵاتی ئێرانی بۆ کاری تێکدەرانە و قەیرانخوڵقێنی و کار و کردەوەی تیرۆریستی و دەستتێوەردان لە وڵاتانی دیکە لە پێناو دروستکردنی شێوەئیمپراتوریی خۆیدا خەرج دەکا، ئەوە لە حاڵێک دایە وڵاتی ئێران خۆی نوقمی قەیرانی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتییە. بۆیە پێویستە یارمەتیی خەڵکی ئێران و سیاسییەکانی ئەو وڵاتە بدەن کە بتوانن بە تێچووی کەمتر سێبەری ئەو ڕێژیمە لەسەر خۆیان لابدەن و حکومەتێکی دێموکراتیک بهێننە سەر کار.

لە ساڵیادی تێرۆری شەوی یەلدای ساڵی ڕابردوودا، ڕێز دەگرینەوە لە یاد و بیرەوەریی ئەو شەهیدانەمان و دڵنیاین کە بە خەباتی شێلگیرانە و یەکگرتوومان دەتوانین پاشەکشە بە کۆماری ئیسلامیی ئێران بکەین و بەسەریدا زاڵ ببین. دڵنیاین و پێ لەسەر ئەوە دادەگرینەوە کە ئیرادە و باوەڕی ئێمە زۆر لە چەکی تێرۆر

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

بەهێزترە و هەر پشتبەستوو بەو ئیرادە و باوەڕە و بە یەکگرتوویی ڕیزەکانمان خەباتی مافخوازانەی نەتەوەکەمان سەردەخەین.

بەرز و پیرۆز بێ یادی شەهیدانی یەلدای خوێناویی دێموکرات
سەرکەوێ خەباتی مافخوازانەی کورد لە ئێران

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢١ی دێسەمبەری ٢٠١٧

ناڕەزایەتییەکانی مانگی بەفرانبار، هۆکار و دەرەنجام

(پوختەی ڕاپۆرتی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە کۆمیتەی ناوەندی)*

خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییانەی ئێران کە بە زنجیرە ناڕەزایەتییەکانی مانگی بەفرانبار ناو دەبرێن، ڕۆژی پێنجشەممە، ٧ی بەفرانبار لە گەورە شاری مەشهەد دەستی پێکرد و زۆر زوو پەلی هاویشت بۆ شارەکانی دیکە لە پارێزگاکانی دیکەی وڵات.

وەک چاوەڕوان دەکرا حکومەت بۆ پێشگرتن و بەربەست دروستکردن لەبەردەم تەقینەوەی خۆپیشاندانەکان، زۆر

ڕێکاری ئەمنیەتی و غەیرەئەمنیەتیی گرتە بەر، هێزێکی زۆری بە پانتایی وڵات لە هەموو شارەکاندا خستە ئامادەباش و لە هەموو ئەو شوێنانەش کە خۆپیشاندانیان تێدا کرا، دیسانەکە و هەروەک هەمیشە سیاسەتی سەرکوتی گرتە بەر. وەک بینیمان لە هەموو ئەو شوێنانە لە خەڵک درا، دەیان کەس کوژران، سەدان کەس بریندار بوون و سەرچاوەکانی هەواڵ و زانیاری دەڵێن لە ڕەشبیگرەکاندا هەزاران کەسیان گرتوە؛ بەڵام ئەو ڕێکارانە وەک لە پێشووشدا ئەزموون کراون دیارە کە چارەساز نین و ناڕەزایەتییەکان ئەگەر بە شێوەی کاتیش لە شەقام دامرکابن، بەڵام ئاگری بن خۆڵەمێشن.

لە پێوەندی لەگەڵ خۆپیشاندانەکان چەند خاڵ گرینگ و جێی سەرنجن:

بەر لە هەموو شتێک خۆپیشاندانەکانی خەڵک لە شوێن و ناوچە جۆراوجۆرەکانی ئێران دژ بە دەسەڵاتی سیاسیی لە تاران بەردەوامیی بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی ئێرانە دژ بە حاکمییەتی دیکتاتۆری و هەر جۆرە ئیدیعایەکی ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ بەستنەوەی ئەم حەرەکەتانە بە هۆکاری دەرەکی و دەستی وڵاتانی دژبەر هەم خۆڵ لە چاوی خەڵک کردنە و هەم ڕواڵەتسازییە بۆ میدیاکان، وەک چۆن زانیارییەکان باس لەوە دەکەن کە لە کۆبوونەوەی شوڕای ئەمنیەتی باڵای حکومەتدا گوتراوە کە بنەمای خۆپیشاندانەکان کەڵەکەبوونی فشار و ناڕەزایەتییەکانی خەڵک لە دۆخی ئارایی بووە و هێزی دەرەکیی لە پشت نەبووە.

خۆپێشاندانەکان چ لە ڕووی پانتایی جوغرافیایی و چ لە ڕووی نێوەرۆکی درووشم و داخوازیی خۆپیشاندەران جیاوازییەکی زۆر و بنەڕەتیی لەگەڵ خۆپێشاندانەکانی ساڵانی ڕابردوودا هەبوو کە تێپەڕین لە کۆماری ئیسلامیی ئێران لە تەواوەتیی خۆیدا بەرچاوترینی ئەو تایبەتمەندییە بوو.

داینەمۆی ئەو ناڕەزایەتییانە نەمانی تاقەت و توانای بەرگریی خەڵک لەبەرامبەر دۆخی نالەباریی ئابووریی وڵاتە کە خەڵکی بە تەواوی وەزاڵە هێناوە. بارودۆخی شپرێوی ئابووریی وڵات، پەرەسەندنی بێکاریی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ، بەردەوامی و زۆربوونی گرانیی هەوسارپچڕاو، هەژاریی لەتاقەت بەدەر و نەمانی هیچ هیوایەک بە گۆڕانکاریی سیاسی و ئیداریی نێوان باڵەکانی ڕێژیم بە قازانجی چاککردنی ئەو دۆخە بووە هەڵچوونی خەڵک و هاتنە سەر شەقامی جەماوەر. بە تایبەت کە خەڵک دەیاندی کە بەبەرچاوی ئەوان مەجلیس خەریکی تاوتوێی بودجەی ساڵی داهاتوویە، بودجەیەک کە ئەگەر سەروبنی بکەی چیی بە قازانجی خەڵک تێدا نیە و هەمووی

لە پێناو بەرژەوەندیی هەستەی ئیستبداد و سەرەڕۆیی ڕێژیمدا داڕێژراوە. بودجەیەک کە بەشی ئاوەدانی و پرۆژە ئابوورییەکانی وڵات کەم کراوەتەوە، بەشی پەروردە و فێرکردن لێی دراوە و بەشی دەرمان و ساخلەمەیی و خزمەتگوزارییە گشتییەکان لە کەمی داوە؛ بەڵام تا خوا حەز بکا بەشی ناوەندە نیزامی و ئەمنیەتییەکان زیاد کراوە و بەشی شوێنە مەزهەبی و دامودەزگا بەناو ئایینی و پەروەردەییەکانی ڕێژیم چەند بەرامبەری هەموو بەشە بودجەی پێراگەیشتن بە خەڵک و کۆمەڵگە دیاری کراوە. سروشتییە کاتێک کێرد دەگاتە ئێسکان، خەڵک دێن و دەڕژێنە سەرشەقام هەتا بەرهەڵستی هەموو ئەو بێمافی و چەوساندنەوەیە ببنەوە.

خاڵێکی دیکە لە هۆکارەکانی تەقینەوەی تووڕەیی خەڵک تەمابڕاوی لە سیاسەت و بەرنامەکانی دەوڵەتی حەسەن ڕوحانی بوو کە خەڵک دەرفەتێکی چوار ساڵەیان دایە و بە زۆر هۆکار جارێکی دیکەش هەڵیان بژاردەوە بۆ ئەوەی مەیدانی بەکردەوەکردنی دروشمەکانی بۆ بڕەخسێنن. بەڵام دەرکەوت کە سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتی ڕوحانی لەسەر بنەمای بردنەوەی ئێران بۆ نێو کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی کە «بەرجام» و ئازادبوونی بە میلیارد دۆلار لە دۆلارە دەسبەسەرداگیراوەکانی لێ کەوتەوە؛ خێر و بێرەکەی نەک بۆ کۆمەڵانی خەڵک بەڵکوو چووە گیرفانی سپای پاسداران و ناوەندە نیزامی و ئەمنیەتییەکانی ڕێژیمەوە. لە نێوخۆی وڵاتیشدا ئەوەی خەڵک بە ئێسک و پێستەوە هەستی پێ دەکا سیاسەتی ناکارامەی ئابووریی دەوڵەت بەهۆی گەندەڵیی ئابووری و ئیداری و، هەروەها لێ نەهاتوویی دامودەزگا بەڕێوەبەری و حکومەتییەکان بۆ چارەسەری کێشە و ئاریشەکانی خەڵک و کۆمەڵگەن. بۆیە کۆبوونەوە و لەسەر یەک کەڵەکەبوونی ئەو هەمووە بێمافی و نارەزایەتییانە و نەک نەگۆڕبوون بەڵکوو خراپتر بوونی ئەو دۆخەش - چ دەوڵەتی بەناو ڕێفۆرمخواز، ئێعتدالگەرا یان ئوسولگەرا دەسەڵاتی لە دەست دابێ - خەڵکی گەیاندۆتە ئەو قەناعەتە کە تاک چارەسەر تێپەڕین لە تەواوەتیی کۆماری ئیسلامی و ئەو مۆدێلە لە دەسەڵات و حاکمییەتە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان و دۆخی نارەزایەتییەکان

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە یەکەم ڕۆژەکانی سەرهەڵدانەکاندا لە بەیاننامەیەکدا هەڵوێستی خۆی ڕاگەیاند.
لەو بەیاننامەیەدا وێڕای باس لە هۆکارەکانی خوڵقانی ئەو دۆخە لە ئێران کە سەرهەڵدانی سەراسەری و جەماوەری لێ کەوتۆتەوە و وێڕای دەربڕینی پشتیوانیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە خۆپێشاندانەکانی خەڵکی

وەزاڵەهاتووی ئێران دژی ڕێژیمی زۆردار، بێزراو و گەندەڵی کۆماری ئیسلامی؛ سیاسەتی سەرکوت و توند و تیژی نواندنی حکومەت بەرامبەر خەڵک و خۆپێشاندەران بە توندی مەحکووم کراوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ئاماژە بە مێژووی دوورودرێژ و پڕ دەسکەوت و شانازیی کورد لە بزووتنەوەی ئێعترازی لە دژی کۆماری ئیسلامی پێی وایە کە پاشەکشە و شکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە بەرامبەر خەڵکی نارازی و ڕاپەڕیو لە گرەوەی بەردەوامیی خۆپێشاندانەکان، پشتیوانی و بەشداریی هەر چی زیاتری چین و توێژەکانی خەڵک لە خۆپێشاندانانەکان و فراوانکردنی پانتایی و هاتنە مەیدانی خەڵکی سەرجەم شار و ناوچەکانی ئێران دایە. بۆیە پێداگریی لەسەر یەکگرتن و پشتیوانیی کۆمەڵانی خەڵکی ئێران سەرەڕای جیاوازییە نەتەوەیی و ئایینیەکانیان و بەردەوامبوونیان لەسەر خۆپێشاندان و نارەزایەتی دەربڕینەکان لە دژی کۆماری ئیسلامیی ئێران کردوە.

هەر لەو چوارچێوەیەدا و لەبەر ڕۆشنایی ئەو خوێندنەوەیەدا حیزبی دێموکرات خۆی بە ئەرکدار زانیوە لە پێناو دۆزینەوەی ڕێگا و پرۆژەی کار و تێکۆشان بۆ سەرخستنی ئەو جووڵانەوەیە تێ بکۆشێ. حیزبی دێموکرات خوێندەوەی ئەوەیە کە کەمایسیی سەرەکیی ئەو ڕاپەڕینە نەبوونی ڕێبەرییەکی تۆکمە و دیارە کە دروشم و داوای خەڵکی ڕاپەڕیو کانالیزە بکا و خەڵک لە شەقام و مەیدانی ململانێ لەگەڵ دەزگای سەرکوتدا بێڵێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لەسەر ئەو باوەڕەیە کە ئەو نارەزایەتییە بەربەرینە لە نێوخۆدا بێ ئادرەس و ڕێبەری نامێنێتەوە، بۆیە پێویستە حیزبی دێموکرات لە ڕێگەی جۆراوجۆرەوە کار بکا بۆ پێوەندیی زیندوو، ڕاستەوخۆ و بەردەوام لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن لە نێوخۆی ئێراندا. لە دەرەوەش جیا لەوەی خەڵکی نارازیی زۆر لە حکومەتی ئێران پەریوەی هەندەران بوون، کەم و زۆر ڕێکخراو و سازمانی سیاسیی جۆراوجۆر و بە ڕوانگەی جۆراوجۆر هەن. لەم ڕووەوە حیزبی دێموکرات دەبێ زۆرتر لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن کار بکا بۆ لێکتێگەیشتنی زیاتر و دروستکردنی ئەدرەسێک کە بتوانێ مودیریەتی گۆڕانکارییەکان لە نێوخۆی وڵاتدا بکا و شوێندانەر بێ لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان و ئاراستە کردنی پێشهاتەکان. بە واتایەکی دی؛ بە مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوەیەکی دڵخواز و وڵامدەری بارودۆخی ئێستای ئێران و کوردستان پێوستە حیزبی دێموکرات لە دوو بەرەی ئێرانی و کوردستانیدا هەوڵی لەدەوری یەک کۆکردنەوەی لایەنە سیاسییەکان بدا و لەسەر کۆمەڵێک خاڵی هاوبەش لێک تێبگەن و ڕێک بکەون. لەم پێوەندییەدا ئەوەی زیاتر لە هەموو شتێک گرینگ و بەبایەخە یەکریزی نێو ماڵی کورد و هێزە سیاسییەکانی کوردستانە کە دەبێ هەنگاوی بەپەلە و کارامەی بۆ هەڵبگرین و ئەزموونەکانی پێشوومان لە کاری هاوبەشی

کورتماوە و مەوریدی بگوازینەوە بۆ پانتاییەکی بەرین لە کاری مەیدانیی بەردەوام کە وەڵامدەری ئەرکی خۆمان و چاوەڕوانیی گشتیی کۆمەڵانی خەڵک بێ.

ئەمڕۆ بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی ئێران پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێوە و ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی ئێرانیش چیدیکە ناتوانێ ڕێژیمەکەی پێش مانگی بەفرانبار بێ، ئەوەش ئەرکدارمان دەکا کار بکەین بۆ پێکهێنانی هاوکارییەکی جیددیتر لە نیوان هێز و ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە پێناو کاریگەریی پێویستی ئەو هێزانە لە ڕەوتی جووڵانەوەکان لە داهاتوودا. هەروەها دەبێ وێڕای گریدانی نارەزایەتییەکانی کوردستان بە بزووتنەوەی نارەزایەتیی سەراسەری، کار بۆ ڕاکێشانی هەرچی زیاتری پشتیوانیی بیرورای گشتی و کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکانی جیهان بکەین بۆ لای پرسی کورد و خەباتی ڕەوای گەلانی ئێران کە بە دژی ڕێژیمی دیکتاتۆری کۆماری ئیسلامی لە ئارا دایە و چووەتە قۆناغێکی نوێ و چارەنوسسازەوە.

* ئەم ڕاپۆرتە لە کۆبوونەوەی ڕۆژی شەممە، ١٦ی بەفرانباری کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات بۆ هەڵسەنگاندنی خۆپیشاندانەکانی ئێران و کوردستان، لەلایەن سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە پێشکێش بە کۆبوونەوەکە کراوە.

(لە ژمارەی ٧١٨ی"کوردستان"دا بڵاو بۆتەوە)

سەرچاوە: ماڵپەری کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢١ی جانێوێری ٢٠١٨

خەڵکی ئێران ناچارن بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسلامی ڕێگایەکی پڕتێچوو بگرنەبەر

بێشک کۆماری ئیسلامیی ئێران نیزامێکی سیاسیی سەقامگیر نیە و لە نێوخۆی وڵاتدا تەنیا بە زەبری چەک خۆی ڕاگرتوە و هەمیشە ئەو پرسیارە بەرۆژە کە بۆ خەڵکی وڵاتی ئێمە تا ئێستا و دوای نیزیک بە ٤٠ ساڵ، لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەروا لە بەربەرەکانی دان؟ وەڵامەکەش ڕوونە، لەبەر ئەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە هیچ

ئاستێکدا خۆشبژیوی، ئازادی، ئەمنیەت و ئارامیی بۆ خەڵکی ئێمە بەدیاری نەهێناوە؛ بەڵکوو ئەوەی لەو ڕێژیمە بە خەڵک گەیشتووە تەنیا نەگبەتی و نەهامەتی و ڕۆژڕەشی بووە.

دەکرێ لە سێ ڕەهەندی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتییەوە لێکدانەوە بۆ ئەو بارودۆخە بکەین.

ئەگەر لە ڕووی سیاسییەوە سەیری بابەتەکە بکەین، خەڵکی وڵاتی ئێمە زیاتر لە ١٠٠ ساڵە بۆ دێموکراسی تێ دەکۆشێ، بەڵام خەباتەکەی بەهۆی لەسەرکاربوونی نیزامە دیکتاتۆڕ و سەرەڕۆ و نادێموکراتەکان سەر نەکەوتووە. لە ڕووی ئابوورییەوە سەرەڕای ئەوەی ئێران وڵاتێکی دەوڵەمەندە و خەڵکەکەشی ئەهلی کار و خۆماندووکردنن، بەڵام لە ئێستادا هەم دۆخی ئابووریی وڵات و هەم ژیان و گوزەرانی خەڵک لەو سۆنگەیەوە لەوپەڕی خراپی و شپرزەیی دایە. ئەوە نەک قسەی ئێمەی دژبەر و ئۆپۆزیسیۆن، بەڵکوو داتا و ئامارە ڕەسمییەکانی سەر زاری خودی کاربەدەستانی ڕێژیمە کە دان بەوەدا دەنێن ئابووریی وڵات نەک گەشە ناکا و هەڵ نادا، بگرە ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرتر دادەڕمێ. کارخانەکان یان لە کار دەکەون یان ئاستی بەرهەمهێنانیان بەردەوام دادەبەزێ و کۆمپانیاکانی وەبەرهێنەر مایەپووچ دەبنەوە، ئەوەش زیاتر پەرە بە بێکاریی هەوسارپچڕاو لە کۆمەڵگەدا دەدا و کاریگەریی خراپی خۆی لە سەر ژیانی خەڵک دادەنێ. ئەو ئامارانەی کە باس لەوە دەکەن ١٢ تا ٢٠ میلیۆن کەس لە خەڵکی وڵاتی ئێمە بە تەواوی لەژێر هەژاری دان و لە نێوان ٣٠ تا ٥٠ میلیۆن کەس بە ڕێژەیی لە ژێر هێڵی هەژاریدا جێ دەگرن، پێمان دەڵێن کە خەڵکی ئێران لە چ دۆخێکی کارەساتباردا دەژین؛ ئەویش نەک لە سۆنگەی ئەوە کە ئێران وڵاتێکی هەژارە، بەڵکوو لەبەر ئەوەی کە ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی هەموو سەرچاوەکانی وڵاتی ناوەتە خزمەت سیاسەتە قەیرانخوڵقێنەکان کە بۆ پاراستنی نیزامە سیاسییەکەی گرتوویەتە پێش.

خۆ ئەگەر لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە بڕوانین دەبینین کە خەسارە کۆمەڵایەتییەکان بینەقاقای کۆمەڵگەیان گرتوە و بڕستیان لێ بڕیوە. پەرەسەندنی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتری ئێعتیاد بە مادە هۆشبەرەکان، چوونەسەرێی ئاماری تاوانکاری، زۆربوونی نائاسایی تەڵاق لە تەنیشت چوونەسەرێی تەمەنی پێکەوەنانی ژیانی هاوبەش، سەرهەڵدانی زۆر دیاردەی وەک کارتۆنخەوی و لە گۆڕدا نووستن بەشێکی کەم و بچووکی کۆی ئەو زیان و خەسارانەن ژیانیان لە خەڵکی ئێران تاڵ کردوە.

هەروەها ئەگەر سیاسەتی دەرەوەی هەر وڵاتێک لە خزمەتی بەرژەوەندییەکانی خەڵک و ئەو وڵاتە دایە، بەڵام

هۆکاری سەرەکیی بەشی زۆری ئەو ڕۆژڕەشییەی خەڵکی ئێران بۆ سیاسەتی دەرەوەی ڕێژیم دەگەڕێتەوە. پشتیوانیی کۆماری ئیسلامی لە تیرۆریزمی دەوڵەتی و دەستێوەردانی لە کاروباری نێوخۆیی وڵاتانی ناوچە کە بەشی هەرە زۆری بودجە و ئیمکاناتی وڵاتی بۆ تەرخان دەکرێ، تێچووەکەی لە سەر شانی خەڵکی ئێرانە و ئەوانن کە دەبێ باجی سەرکێشییەکانی کۆماری ئیسلامی بدەن.

ئێستا دێمەوە سەر سەرەتای باسەکەم، کە ئەگەر ئەو ڕێژیمە لە نێوخۆی وڵاتدا جێ متمانەی خەڵک و سەقامگیر نیە، لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیشی هەر ئاوای بۆ دەچێتە پێش؟

لە ڕاستیدا سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی و سیاسەتی چەوتی ئیدارە و بەڕیوەبەریی نێوخۆیی ڕێژیمی بەرەوڕووی دنیایەک کێشە و ئاستەنگ کردوە کە ئەگەر بیشیهەوێ ناتوانێ خۆیان لێ قوتار بکا و خۆ ئەگەر توانای قەیرانخوڵقێنیی زیاتریشی مابێ، چیدی توانای مودیرییەتی قەیرانەکانی نەماوە. بینیمان ئێعتباری ئەو ڕێژیمە و شوێنهواری تەحریمەکان گەیوەتە ڕادەیەک کە لە ئاڵمان وەزیری دەرەوەی ڕێژیم فڕۆکەکەی بۆ لێدانی بێنزین دادەمێنێ و هیچ کۆمپانیایەک ئامادە نیە سووتەمەنیی بیداتێ.

سیاسەتی دەرەوەی ئێران بووەتە هۆی ئەوەی پشتی ئەو وڵاتە لە ژێر گەمارۆ جیهانییەکاندا بچەمێتەوە و لە «بەرجام»یش نەیتوانیوە فریای ڕێژیم بکەوێ، بەرجامێک کە ئێستا ئەمریکا و شەریک و هاوپەیمانەکانی خەریکن پێداچوونەوەی پێدا دەکەن، بەرجامێک کە وەزیری دەرەوەی ڕێژیم دەڵێ هەتا ئێستا قازانجێکی ئەوتۆ و خێروبێرێکی وای بۆ ئێران نەبووە. وەزیری نەوتیش نایشارێتەوە کە دەتوانن لە سایەی بەرجامەوە نەوت بفرۆشن، بەڵام کێشەی ئەوەیان هەیە کە لە سۆنگەی گەمارۆکانی پێشوو پووڵ و دراوەکانیان بۆ ناگەڕێتەوە. خۆ ئەگەر هەوڵەکانی ئەمریکا بۆ پێداچوونەوە بە بەرجام سەر بکەوێ ڕوونە کە ڕێژیم لە ڕووی ئابوورییەوە چەند قات بەرەوڕووی قەیرانی زێدە دەبێتەوە.

بۆیە بە سەرنجدان بەو بارودۆخەی باس کرا و بە تیشک خستنە سەر ئەو هەلومەرجەی ئێستا لە نێوخۆی وڵاتدا لە ئارا دایە، ڕێژیم لە توانایدا نیە بە سەر ئەو کۆسپانەدا سەرکەوێ و لە قەیرانێک چەقیوە کە بەرهەمی سیاسەت و شێوەی مودیرییەتی خۆیەتی. نارەزایەتییەکانی مانگی بەفرانباریش بەو دروشمانەی تێیان بەرز کرایەوە، دەکرێ بە سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ڕێژیم دابندرێ. خەڵکی ئێران کە ئیدی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zrabari.org

لە ڕێـژیم لە تەواوەتیـی خۆیـدا هیـوابڕاو بـوون، ڕێگـای خـۆی بـۆ دەربـازبوون دیـوەتەوە، ئەویـش ڕێگـای نارەزایەتیدەربڕینە، ڕێگای نافەرمانیی مەدەنییە، چڕکردنەوەی هەوڵەکانیانە بۆ گۆڕین و تێپەڕین لەو حکومەتە و ئەزموونەکانی پێشووش پێمان دەڵێن کە خەڵک دەتوانن سەرکەوتووی ئەو بەربەرەکانی و ململانێیە بن.

بابەتێکی گرینگی دیکەی پێوەندیدار بەو دۆخە ورووژاندنی پرسی ڕاپرسی ئەویش لە سەر زاری کاربەدەستانی هەرە دەسەڵاتبەرزی حوکمەت و دوایەش کاردانەوەی لە نێو حیزب و ناوەندە سیاسییەکان دایە. بێگومان ئەوەی سەرۆککۆمار لە ڕاپرسی بۆ چارەسەری کێشە و قەیرانەکانی ئێرانی دەوێ هەر مەشرووعییەت وەرگرتنەوەیە بۆ ڕێژیم و حاکمییەت کە خەڵک نایانەوێ. ڕاپرسی لە ئێران - بێ لەبەرچاوگرتنی دەرەتانی ئەنجامدانی لە چوارچێوەی قانوونی بنەڕەتیی کۆماری ئیسلامیدا - ئەو کاتە دەتوانێ کاریگەر و بە کەلک بێ کە بواری تێپەڕین لەو نیزامە و چێکردنی نیزامێکی دێمۆکرات و سێکۆلار بۆ کۆمەڵگەی ئێران بڕەخسێنێ.

ڕاپرسی ئەگەر بەو تایبەتمەندییەوە ئیمکانی کردنی هەبێ، دەتوانێ تێچوویەکی کەمتر بۆ تێپەڕین لە ڕێژیم و گۆڕینی ئەو نیزامە سیاسییە لە سەر دەستی خەڵکی دابنێ، بەڵام ئەوە کۆسپی گەورەشی لە بەر دەمە کە کۆماری ئیسلامییە. بێگومان کۆماری ئیسلامی هەتا ئەو جێیەی دەسەڵاتی بڕوا ڕێگە نادا خەڵک بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، چونکی لەوە دڵنیایە کە چارەنووسی خەڵک و چارەنووسی ڕێژیمەکەیان یەک نین و خەڵک چاری ئەو نیزامە سیاسییەی ناوێ. هەر بۆیە ئەو ڕێژیمە بە زەحمەت لە ڕێگای هاسانەوە مەیدانەکە چۆڵ دەکا و خەڵکی ئێران ناچارن ڕێگا بەزەحمەت و پڕتێچووەکان بگرێتە بەر. یەک لەو ڕێکارانەش بەردەوامیی نارەزایەتییەکانی سەرشەقام و پەل و پۆ هاوێشتنیان بۆ هەموو شار و شوێنەکانی وڵاتە.

لە دوای سەرکوتی ڕاپەڕینەکەی مانگی بەفرانبار دەبینین کە هەر ئەم ماوەیە کۆمەڵێک نارەزایەتیی نوێ سەریان هەڵداوەتەوە. نارەزایەتییەکانی دەروێشەکانی گوناباد، مانگرتنەکانی خەڵکی ناوچە سنوورییەکانی مەریوان، بانە و پیرانشار، مانگرتنی کرێکاران لە زۆر شار و پارێزگای وڵات، ئەوانە پێمان دەڵێن کە خەڵک ئامادەن لە مەیداندا بن و حیزب و لایەنە سیاسییەکان دەبێ لە پشتی داوای خەڵک و هاندەر و پاڵپشتیان بن.

لە پێوەندی لەگەڵ ڕەوتی نارەزایەتییەکان و کوردستاندا پێویست بە گوتن ناکا کە خەڵکی کوردستان مێژوویەکی دوور و درێژیان لە ئازایەتی و مافخوازی و بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەیە. حیزبی دێموکراتی

کورستانیش هەموو کاتێ هاندەر و پاڵپشتی جموجۆڵە مەدەنییەکان، حەرەکە ئێعترازییەکان و بزووتنەوە مافخوازییەکان بووە. ئەوەی گرینگ و بەبایخە ئەوەیە کە بەپێی ئەو ئازایەتی و بوێرییەی خەڵکی ئێمە هەیانە و بەپێی ئەو بەستێنە لەبار و ئامادەیەی ئێستا هەیە، کوردستان دەتوانێ شوێندانەریی زۆری لەسەر ڕەوتی گۆڕانکارییەکان لە ئێراندا هەبێ.

گەیشتن بەو شوێندانەرییەش ئەرکی زیاتر دەخاتە سەر شانی حیزب و لایەنە سیاسییەکان و ئێمە وەک حیزبی دێموکرات زۆر باش هەست بەو بەرپرسیارەتییە دەکەین. لەم ڕووەوە ئەمساڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دەرەوەی وڵات توانیی لەگەڵ نیزیک بە ١٠ حیزب و ڕێکخراوی سیاسی «شوڕای دێموکراسیخوازانی ئێران» پێک بێنن و تواناکانیان بۆ خەبات دژی کۆماری ئیسلامی و بەشداری و هاوبەشییان لە دروستکردنەوەی ئێرانی داهاتوودا بخەنە سەر یەک. حیزبی ئێمە لە ئێستادا لەگەڵ «یەکیەتیی کۆماریخوازانی ئێران»یش لە پێوەندی و دانوستان دایە هەتا بتوانێ لەوێش کاریگەریی خۆی لە ڕەوتی خەباتی هاوبەش دژی کۆماری ئیسلامی دابنێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە نێوخۆ وڵاتیشدا لەو بوارەدا چالاکە بۆوەی بتوانێ پەیامی هاوکاری و هاوخەباتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ هەموو لایەنەکان بەرێتە نیو کۆڕوکۆمەڵ و چالاکانی سیاسی و مەدەنی. هەروەها حیزبی دێموکرات لەگەڵ هێزە سیاسییە دیار و شوێندانەرەکانی دیکەی کوردستانیش گەیشتوونەتە ئەو قەناعەت و باوەڕە هاوبەشە کە دەبێ پێکەوە هاوپەیمانییەک و ئادرەسێک لە بزووتنەوەی سیاسیی کورد دروست بکەن و هەوڵەکانیش بۆ ئەو مەبەسە سەرکەوتوو بووە و پێکهێنانی «ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران» بە بەشداریی 5 حیزبی سیاسی وەڵامدانەوە بەو پێویستییە مێژوویی و هەنووکەییەیە کە خەباتی خەڵکی کوردستان بباتە مەیدانی خەباتە سەراسەرییەکە لە دژی کۆماری ئیسلامی.

***

* ئەو نووسراوەیە پوختەی باسێکی سیاسی - تەشکیلاتی بوو کە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژی پێنجشەممە، ١٠ی سەرماوەز لە کۆبوونەوەی گشتیی کادر و پێشمەرگەکاندا پێشکێشی کرد.

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٧ی مارچی ٢٠١٨

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامەکان

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان سکرتێری نوێی هەڵبژارد

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی خۆیدا کاک مستەفا مەولوودی، جێگری سکرتێری پێشووی حیزبی بە سکرتێری نوێی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان هەڵبژارد. کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە ڕۆژانی شەممەو یەکشەممە؛ ٢٥ و ٢٦ی بەفرانبار گیرا و، یەکێک لە بڕگەکانی دەستووری کاری ئەو کۆبوونەوەیە هەڵبژاردنی سکرتێری نوێ بوو. لەو کۆبوونەوەیەدا داوای وازهێنانی کاک خالید عەزیزی، سکرتێری پێشووی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان پەسند کراو، کۆمیتەی ناوەندی بە زۆرینەی دەنگ کاک مستەفا مەلوودی، جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی بە سکرتێر هەڵبژارد. کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب لە درێژەی کاری خۆیدا کۆمەڵە بابەتێکی سیاسی و تەشکیلاتیی دیکەی هێنایە بەرباس و بڕیاریان لەسەر درا. کاک مستەفا مەولوودی ساڵی ١٣٣٧ لە یەکێک لە گوندەکانی شاری نەغەدە لە دایک بووە. بەهاری ساڵی ١٣٥٨ هاتۆتە ڕیزەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان و لە کۆنگرەی ٨ی حیزبی دێموکڕات لە ساڵی ١٣٦٦ بە ئەندامی ڕێبەریی حیزب هەڵبژێردراوە. کاک مستەفا مەولوودی کە لیسانسی"حقوق"ی لە زانکۆی وەرگرتوە، لە کۆنگرەی ١٢ی حیزبەوە تا ئێستا ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕات و لە دوای کۆنگرەی ١٤ی حیزبەوە جێگری سکرتێری

گشتیی حیزب بووە و لە کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکڕات کە ڕۆژی ٢٦ی بەفرانبار وەک سکرتێری گشتیی حیزب هەڵبژێردرا.

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١٦ی جانێوێری ٢٠١٧

مستەفا مەلوودی بە بۆنەی هەڵبژێرانی بە سکرتێری نوێی حدک پەیامی ڕێزلێنانی بڵاوکردەوە

سڵاو و ڕێز!

بە دوای هەڵبژاردنم بە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان کۆمەڵێکی زۆر لە حیزبە سیاسییەکان لە ڕۆژهەڵاتو باشووری کوردستان، ڕێکخراوی جۆراوجۆری مەدەنی، سینفیو کۆمەڵایەتی، کەسایەتیی سیاسی، ئەدەبیو کۆمەڵایەتیی کوردو ئێرانی؛ هەروەها زۆر لە دۆستانو لایەنگرانی حیزب، کادرو پێشمەرگەو ئەندامی حیزبەکەمانو تەنانەت لە حیزبەکانی دیکەش بە ناردنی نامە، پەیام، تەلەفوونو لە ڕێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە پێوەندییان پێوە کردوومو پیرۆزبایی هەڵبژێرانم بە سکرتێری گشتیی حیزبیان پێ گوتوومو ئاواتی سەرکەوتن لە کاری سیاسیو حیزبییان بۆ خواستووم.

ئەگەرچی زۆرم پێخۆش بوو کە وەڵامی یەک بە یەکی ئەو نامەو پەیامانەم داباوەو ڕاستەوخۆ لەگەڵ هەموو ئێوە ئازیزان پێوەندیم گرتباوەو سپاسو قەدرزانیی خۆمم بۆ ئێوە خۆشەویستان دەربڕیبا؛ بەڵام ئەوەم بۆ نەکراوەو لە ڕێگەی ئەو نووسینەوە سڵاوو سپاسو ڕێزی خۆم بۆ هەموو لایەک دەنێرم.

بەڕێزان!

پەیامو پێوەندییەکانی ئێوە دڵگەرمییەکی زۆریان بە من بەخشیوەو هیوادارم بە کارو تێکۆشانی بەردەوام،

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

هاوکاریو پشتگرتنی بەردەوامی ئێوەی خۆشەویست لە ئاست ئەو ئەرکە قورسەدا ڕووسوور و سەربەرز بم‌و، بە هیممەتو هاوکاریی هەموو لایەک خەباتەکەمان بەرەو پێش ببەین.

لەگەڵ ڕێزو سپاسی دووبارە

برای بچووکتان مستەفا مەولوودی

٣ی ڕێبەندان ١٣٩٥ی هەتاوی - ٢٢ی ژانوییەیی ٢٠١٧ی زایینی

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٢ی جانێوێری ٢٠١٧

بەڕێز لویس ئایالا سکرتێری گشتی ئینتێرناسیۆناڵی سوسیالیست، بۆ بەڕێز مستەفا مەولوودی، بە بۆنەی هەڵبژێردرانی وەک سکرتێری گشتی ح د ک

مستەفا مەولودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

بەڕێز سکرتێری گشتیی!

هەواڵی هەڵبژێرانی ئێوەم وەک سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێ گەیشت و گەلێک خۆشحاڵ بووم،

لێرەوە گەرمترین سڵاو و پیرۆزبایی برایانەی خۆمت پێشکەش دەکەم.

تکایە باشترین ئاواتەکانی من لەو بەرپرسیارییە نوێیە و ئەرکەکانی داهاتووتان قبووڵ بکەن. من چاوەڕوانی هاوکاریی لە گەڵ ئێوە و حیزبەکەتان لە داهاتوو دا و هەروەها دیدار لەگەڵتانا لە کۆنگرەی ٢٥ی ئەنتێرناسیۆنال سوسیالیست لە وڵاتی کۆلۆمبیام.

به ڕێزەوە

لوئیس ئەیالا سکرتێری گشتیی

١٧ی ژانویەی ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١٧ی جانێوێری ٢٠١٧

وەڵامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بۆ پەیامی هاوخەمیی کۆنسولی گشتیی فەڕانسە

بەڕێز دۆمینیک ماس، کۆنسولی گشتیی فەڕانسە لە هەولێر!

پەیامی هاوخەمی و هاوپێوەندیی ئێوە کە پاش ئەو تەقینەوە تێرۆریستییانە ناردبووت کە لە ئێوارەی ٢٠ ی دێسامبری ٢٠١٦دا بارەگای سەرەکیی حیزبەکەمانی کردە ئامانج و حەوت کەسی کردە قوربانی، بە دەستمان گەیشت. بە پێویستم زانی بە ناوی هاوڕێیانم لە ڕێبەرایەتیی حیزبو سەرجەم ئەندامانو لایەنگرانمانەوە سوپاست بکەم بۆ بێزاری دەربڕینتان لەو کردەوە بەربەرییەو بۆ ئەو هاوپێوەندییەی لەگەڵ ئێمەت نیشان داوە.

ئێمە رابردوویەکی دوور و درێژی دۆستایەتی لەگەڵ گەلی فەڕانسەمان هەیەو زۆر بەهای هاوبەشمان لەنێوانیدایە.

خـاڵێکی غـەمگین کـە ئێمەو ئێـوە بەیەکەوە دەبەستێتەوە ئەوەیـە کـە هـەردووولامان زۆر جـار بووینەتـە قوربـانیی تیرۆریزم.

لەدەستدانی هاوڕێیانمان هەرچەندێک سەخت بێ، ئەوە هیچ لە سووربوونمان لەسەر ئەو خەباتو تێکۆشانە کەم ناکاتەوە کە لە پێناوی دێموکڕاسی لە ئێرانداو بۆ وەدیهێنانی مافە ڕەواکانی گەلی کورد بەڕێوەی دەبەین. لەو ڕێگایەدا ئێمە فەڕانسە وەک وڵاتێکی دۆست و ئەکتەرێکی بەوەزن چاو لێ دەکەین کە ئەو ئیدەئالە دێموکراتیک و ئاشتیخوازانەی ئێمە داکۆکییان لێ دەکەین، بۆی گرینگن.

لەو دەرفەتە کەڵک وەردەگرم بۆ ئەوەی سەبارەت بە دیاریکرانیشتان وەک کۆنسولی گشتیی نوێی فەڕانسە لە کوردستان پیرۆزباییتان پێ بڵێمو ئارەزووی سەرکەوتنتان لەو بەرپرسایەتییەدا بۆ بخوازم.

تکایە، جەنابی کۆنسولی گشتی، ڕێزو پێزانینی ئێمە قبووڵ بکەن.

مستەفا مەولوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

٢٥ ی ژانویەی ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٥ی جانێوێری ٢٠١٧

وەڵامی کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بە نامەی لوئیس ئەیالا، سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست

بەڕێز لوئیس ئەیالا!

سکرتێری گشتیی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیستو دۆستی خۆشەویستی حیزبی دێموکراتی کوردستان!

پەیامی پیرۆزبایی بەڕێزت بە بۆنەی هەڵبژاردنم بە سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان گەلێگ شاد خۆشحاڵو دڵگەرمی کردم.

هیوادارم بە هاوکاریی ئێوە لە ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیستدا بتوانین زۆرترینو باشترین دۆست بۆ بزووتنەوەی خەڵکی کوردستانی ئێرانو حیزبی دێموکراتی کوردستان پەیدا بکەینو لەو ڕێگایەشدا دۆستە سۆسیالیستەکانمان هاوکارو یاریدەدەرمان بن؛ هەروەها ناوەندی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیست ببێ بە مەکۆی ئەو دۆستە خۆشەویستانە. ئەمن دۆستانی خەڵکی کورستانو حیزبی دێموکرات لە ئینتێرناسیونال سۆسیالیست دڵنیا دەکەمەوە بە هەموو تواناوە کار بکەم بۆ ئەوەی لە ئەرکو بەرپرسایەتیی تازەمدا بە هاوکاریی هاوڕێیانم لە حیزبی دێموکرات تێبکۆشم بۆ جێخستنی پڕەنسیپە مرۆییو دێموکڕاتیکەکانو دابینکردنی عەداڵەتی کۆمەڵایەتیو دێموکراسیو وەدەستهێنانی مافی ڕەوای خەڵکی کوردستانی ئێران.

بە هیوای دیدارو بەردەوامیی پێوەندییەکانمان

بەرێزەوە

مستەفا مەولودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٢٥ ی ژانویەی ٢٠١٧ - ٥ی رێبەندانی ١٣٩٥

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٥ی جانێوێری ٢٠١٧

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی جێژنی ڕەمەزان

هاونیشتمانانی خۆشەویست!

خوشک و برا موسوڵمانەکان!

بەبۆنەی هاتنی جێژنی پیرۆزی ڕەمەزان بە ناوی خۆم و سەرجەم خەباتکارانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە پیرۆزبایی لە هەمووی ئێوە، بە تایبەت لە خوشک و برا موسوڵمانەکان لە کوردستان و ئێران و هەموو موسوڵمانانی جیهان دەکەم. هیوادارم ئەم جێژنە ببێ بە مایەی شادی و خۆشی و، هاندەری ڕووحی ئاشتی و تەبایی لە نێو هەموو پێکهاتەکانی وڵاتی ئێمەدا.

بەڕێزان!

موسڵمانان لە کاتێکدا پێشوازی لە جێژنی پیرۆزی رەمەزان دەکەن، کە بەداخەوە ناوچەکەی ئێمە کە زۆربەی هەرە

زۆری دانیشتووانی خەڵکی موسڵمانن، بە قۆناغێکی دژواردا تێپەر دەبێ. شەڕ و ماڵوێرانی و کوشت و کوشتار و ئاوارەیی و دەربەدەری بەرۆکی خەڵکی بەڵالێدراوی ناوچەکە بەرنادا و لەوەش خەراپتر، شەڕی فیرقەیی هەڕەشە لە پێوەندیی نێوان موسڵمانەکان دەکا.

ئەگەر کۆمەڵانی خەلکی موسلمان بۆ خۆیان لە بیری چارەسەری ئەو دۆخەدا نەبن، دەوڵەتانی نابەرپرس بۆ ماوەیەکی نادیار دەتوانن لەو کێشانە بەقازانجی پتەوکردنی بناخەی دەسەلاتی نارەوای خۆیان کەلک وەرگرن. لەو نێوەدا هەروەک پێشبینی دەکرا کۆماری ئیسلامیی ئێران تێرۆری رۆژی ١٧ی جۆزەردانی رابردوو لە بەشی ئیداریی مەجلیس و نیزیک قەبری خومەینی، کردۆتە بیانوو بۆئەوەی فەزایەکی تەواو ئەمنییەتی بەسەر ئێران و بەتایبەت کوردستاندا بسەپێنێ. لەو ماوەیەدا خەڵکێکی زۆری سوننەمەزهەبی راپێچی زیندانە ئاشکراو نهێنییەکان کردوون و بە نانەوەی دووبەرەکی لە نێوان موسوڵماناندا دەیەوێ جۆراوجۆرییە مەزهەبییەکان بخاتە خزمەتی سیاسەتە دژی گەلییەکانی خۆیەوە.

لە پێوەندی لەگەڵ ولاتانی دەوروبەریشدا لەمێژە کۆماری ئیسلامی خەریکی ئاژاوەنانەوە و هەڵگیرساندن و خۆشکردنی شەڕی فیرقەییە و لەم دواییانەدا هەوڵی داوە بوعدێکی دیکە بدا بە ڕووبەڕووبوونە ناوچەییەکان و مەترسیی ئەوە هەیە کە ناوچەکە و بەتایبەتی وڵاتەکەمان تووشی شەڕێک بکا کە ئاکامەکەی بۆ هیچکەس پێش- بینی ناکرێ.

هەر بۆیە پێویستە سەرجەم موسوڵمانان و بە تایبەتی ئەوانەی دڵیان بۆ ئازادی و حاوانەوەی خەڵک بە ئاسوودەیی لەگەڵ یەکتر لێدەدا، یارمەتیدەر بن بۆ گەڕانەوە و جێگیربوونی ئاشتی و ئارامی لە ناوچەکەدا. لەو نێوەدا بە تایبەت پیاوانی ئایینی ئەرکی گەورەیان لە سەر شانە کە بە ئیرشاد و ڕێنوێنی ڕێگای برایەتی و ڕێز لێکگرتنی پێکهاتەکان و جۆراوجۆرییە ئایینییەکان بە هەمووان نیشان بدەن.

لە کوردستانیش جێژنی ڕەمەزانی ئەمساڵ لە حاڵێکدا پێکەوە دەکەینەوە کە ڕێژیم کەشێکی پڕ لە نائارامیی بەسەر کوردستاندا زاڵ کردوە و، خەونی زۆر خەراپی بۆ گەلی کورد و بزووتنەوە مافخوازانەکەی دیتوە. کەوایە خەڵکی ئێمە دەبێ زۆر وشیاری نەخشە شوومەکانی کۆماری ئیسلامی بن و وێڕای پتەوکردنی ریزەکانیان ڕێگا نەدەن هەوڵی ڕێژم بۆ دووبەرەکینانەوە و لێکدڕدۆنگکردنی خەڵک بەئاکام بگا.

جارێکی دیکە جێژنی ڕەمەزانتان لێ پیرۆز بێ.

مستەفا مەولوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کورستان

٣ی پووشپەری ١٣٩٦ی هەتاوی

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٤ی جوونی ٢٠١٧

پەیامی هاوخەمیی دەفتەری سیاسیی حدک بەبۆنەی کۆچی دوایی کاک عەزیز محەممەد

بەڕێز کاک کاوە مەحمود سکرتێری گشتیی حیزبی شیوعیی کوردستان !

لەگەڵ سڵاوی برایانە !

هەواڵی کۆچی دوایی هاوڕێ عەزیز محەممەد کەسایەتیی سیاسیی ناسراوی کورد و سکرتێری پێشووی حیزبی شیوعیی عێراق ئێمەشی وەکوو هەموو دڵسۆزان و هۆگرانی ناوبراو غەمبار و بەداخ کرد.

کاک عەزیز محەممەد جیا لەوە کە لەریزی ڕێبەرە کۆمۆنیستە هەرە بەئیعتبار و جێگای ڕێزەکانی ناوچە بوو،

نەتەوەیی و بەروەریکی راستەقینەش بوو. ئەو تەواوی ژیان و هزر و توانای خەباتکارانەی خۆی هەم لە پێناو یەکسانیی نێوان مرۆڤەکان و هەم لە ڕێگای ئازادیی گەلەکەیدا سەرف کرد.

بەهۆی کەسایەتیی بەڕێز و جێگای متمانەی نەمر عەزیز محەممەد، ناوبراو لە چارەسەری کێشە نێوخۆییەکانی ناوماڵی کوردیش بەتایبەتی لە باشووری کوردستان دەوری کارای گێڕا و لەنێو کوردەکانی رۆژهەڵاتیشدا خاوەنی جێگە و پێگەی تایبەت بە خۆی بوو. دۆستایەتیی ناوبراو لەگەڵ دوکتور قاسملوو و حیزبی دێموکڕات بۆ زیاتر لە نیو سەدە لەوە پێش دەگەڕێتەوە و دواتر لە تەواوی بڕگەکانی ژیانی سیاسیی خۆی و حیزبی شیوعیدا دۆستێکی دڵسۆز و پشتیوانێکی راستەقینەی حیزبی ئێمە و بزوتنەوەی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان بوو.

بە لەدەستدانی کاک عەزیز محەممەد هەموو لایەکمان سەروەرێکی خۆشەویست و شوێندانەرمان لەدەست دا. بەو هیوایە کە یادەوەری و پەیامە ئینسانیی و نەتەوایەتییەکانی ئەو سەرکردە نەمرە ئیلهامبەخشی هەنگاوە خەباتگێڕی و نیشتمانییەکانی لەمەودوای هەموو لایەک بێ.

لەگەڵ ناردنی سڵاو بۆ رووحی نەمر عەزیز محەممەد، بەناوی رێبەری حیزبی دێموکڕاتی کوردستانەوە هاوخەمیی خۆمان لەگەڵ جەنابت و سەرجەم هاوڕێیانی حیزبی شیوعی و بنەماڵەی بەڕێزی ئەو گەورە نەمرە رادەگەیەنین.

لەگەڵ رێز و هەستی برایانە

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

دەفتەری سیاسی

١ ی ژووئەنی ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١ی جوونی ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی هاوخەمیی سکرتێری گشتیی حدک بەبۆنەی کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا

بەڕێز شۆڕش حاجی وتەبێژی بزوتنەوەی گۆڕان و بەڕێزانی جڤاتی نیشتمانیی ئەو بزوتنەوەیە!

لە هەلومەرجێکی هەستیاردا کە ناوچە و کوردستانی پێدا تێدەپەڕێ، بە داخ و پەژارەیەکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی نەوشیروان مستەفا ڕێکخەری گشتیی بزوتنەوەی گۆڕانمان پێ گەیشت.

نەوشیروان مستەفا چ وەک سەرکردەیەکی سیاسی و چ وەک رووناکبیرێک رابردوویەکی دوور و درێژ و جێگە و پێگەیەکی تایبەتیی لە مێژوویی سیاسیی نوێی گەلی کورد بەتایبەتی لە باشووری کوردستاندا هەیە. ئەو کە یەکێک لە دامەزرێنەر و سەرکردە ئەسڵییەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بوو و دواتریش لە چوارچێوەی بزوتنەوەی گۆڕاندا، رۆڵێکی دیاری لەسەر نەخشەی خەبات و سیاسەتی کورد لەم پارچەیەی کوردستاندا گێڕا.

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بە چاوی رێزەوە دەڕوانێتە رابردووی خەبات و تێکۆشانی ئەو سەرکردەیەی کورد، بەتایبەتی کە لە قۆناغێکی گرینگی خەبات و خۆڕاگریی گەلی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان بە رێبەریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، ناوبراو لە دروستکردن و پەرەپێدانی هاوپێوەندیی نێوان کوردەکان لە باشوور و رۆژهەڵاتی کوردستاندا کاریگەرییەکی زۆری هەبوو.

ئێمە وێڕای سەرەخۆشی لە بنەماڵەی بەڕێزی نەوشیروان مستەفا و سەرجەم هەڵسووڕاوانی بزوتنەوەی گۆڕان و هیوای سەبووری و سەرساغی بۆ هەموو لایەک، ئارەزوو دەخوازین هاوخەمی و پەرۆشیی هەموو لایەک بۆ کۆچی دوایی ئەو نەمرە ببێتە دەرفەت و هەوێنی تەبایی و ئاشتەوایی زیاتری کورد لە باشووری کوردستان.

مستەفا مەولودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

١٩ی مەی ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١٩ی مای ٢٠١٧

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراوی فەڕانسە

زۆر بەڕێز ئێمانوێل ماکرۆن، سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراوی فەڕانسە!

بەبۆنەی هەڵبژێرانی جەنابتان بە سەرۆکی نوێی فەڕانسە بە ناوی خۆم و هاوڕێیانم لە ڕێبەڕیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بەگەرمی پیرۆزباییتان پێ دەڵێم.

فەڕانسە جیا لەوە کە مۆدێلێکی ئیلهامبەخشی شارستانەتی و تەمرینی دێموکڕاسییە، جێگە و پێگەیەکی گرینگیشی لە پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان و هاوکێشەکانی پێوەندیدار بە ناوچەی ئێمە و ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاستدا هەیە.

لەووەش زیاتر ساڵانێکە کە دۆستایەتیی گەل و حکومەتی فەڕانسە لەگەڵ گەلی کورد پێی ناوەتە قۆناغێکی دیار و بەرچاوتر لە رابردوو.

حیزبی ئێمە کە بۆ ئازادی و دێموکڕاسی و مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی کورد لە ئێراندا خەبات دەکا، بە چاوی رێزەوە لەو پاشخانە لە هاوپێوەندی و پشتیوانی دەڕوانێ کە لە زۆر بڕگەی مێژووی نوێدا فەڕانسە بە گەلی ئێمەی نیشان داوە.

ئێمە وێڕای ئاواتی سەرکەوتن بۆ جەنابتان لە رووبەڕووبوونەوەی چالێنجە ناوخۆیییەکانی وڵاتی فەڕانسە، هیوادارین لە دەورانی سەرکردایەتیی جەنابتاندا پێوەندی و دۆستایەتیی نێوان دوو گەلی کورد و فەڕانسە لە جارانیش زیاتر پەرە بگرێ.

جگە لەووەش ئارەزوومان ئەوەیە کە لە سایەی ئێوەدا فەڕانسە رۆلێکی کاراتر لە چارەسەری قەیرانەکانی رۆژهەڵاتی نێوەڕاست بەتایبەتی لە مامەڵە لەگەڵ رێژیمی کۆماری ئیسلامیدا بگێڕێ، بە چەشنێک کە بە قازانجی بزوتنەوەی مافخوازانەی گەلان لە ناوچەدا و بەتایبەتی گەلی کورد لە ئێران تەواو بێ.

لەگەڵ رێز و هیوای دووبارەی سەرکەوتنتان

مستەفا مەولودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

٨ی مای ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - رێکەوتی: ٨ی مای ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی نەورۆزیی کاک مستەفا مەولوودی، سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

هاونیشتمانە بەڕێزەکان

کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان،

کادر و ئەندام و پێشمەرگە قارەمانەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

ئەوا جارێکی دیکەش جێژنی نەتەوایەتیی نەورۆز، جێژنی هاتنی بەهار، تازەبوونەوەی ساڵ و بووژانەوەی سروشت، جێژنی گەشانەوەی هیوا بەژیان و زیندوو بوونەوەی هێز و وره بۆ دەستەبەرکردنی ئاواتەکان و ژیانێکی باشتر و شیاوتر، هاتەوە.

بەم بۆنەیەوە، لە لایەن دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانەوە، پڕ بە دڵ پیرۆزباییتان لێدەکەم و ئاواتم ئەوەیە ساڵی تازەی هەتاوی بۆ ئێوە پڕ لە سەرکەوتن و شادی بێ. هەروەها هیوادارم بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی ئێمە بە گشتی و خەباتی خەڵکی ئێمە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، بۆ گەیشتن بە ئازادی و ئامانجە ڕەوا نەتەوایەتییەکان، بە ئاکام بگا و چیدی خەڵکی ئێمە لە ژێر ستەم و ژێردەستی دا نەمێنێتەوە.

نەورۆز هەر وەک سروشت تازە دەکاتەوە، گیان و ورەیەکی تازەش وەبەر خەباتکارانی ڕێگای ئازادی دەنێ. لە کۆنەوە نەورۆز بۆ کوردان ڕەمزی خەبات و فیداکاری بە دژی سیستیمی زوڵم و ستەم بووە. ئێمە لە ساڵی نوێ دا لێبڕاوانەتر و دڵگرمتر لە پێشوو، خەباتی خۆمان لە پێناوی دابینکردنی مافەکانمان دا، بە دژی کۆماری ئیسلامیی ئێران درێژە دەدەین. ڕێکخراوەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە نێوخۆ و دەرەوەی وڵات، دڵنیاتان دەکەنەوە، کە بە ئامادەیی تەواوەوە ڕووبەڕووی ئەو بارودۆخە سیاسییە دەبنەوە، کە ئێستا لە وڵاتی ئێمە دا لە گۆڕێ دایە و لە هەر ئاڵوگۆڕ و قۆناخێکیش بۆ گەشە پێدان و بەرەوپێشبردنی ئامانجەکانمان کەڵک وەردەگرن. لەو پێناوە دا خەباتی کۆمەڵانی خەڵک یان تێکۆشانی مەدەنی، کە لەو دا خەڵکی ئێمە بتوانن هەر چەشنە دەرفەتێک بە قازانجی باشترکردنی دۆخی ژیانی خۆیان بقوازنەوە و ویست و داخوازە مەدەنی و کۆمەڵایەتییەکانی خۆیان لە بەرامبەر سیستیمی دەسەڵاتدار دا بەرز بکەنەوە، بە شێوەیەکی گرینگی خەبات و ڕێگایەکی باش بۆ کردنەوەی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

بەشێک لە ئاستەنگەکان بەرەو سەرکەوتن دەزانین. هەر لەو کاتەش دا پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان، زیاتر لە هەمیشە ئامادەیی ئەوەیان هەیە کە لە هەر شوێنێکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەرگری لە هاونیشتمانانیان بکەن و هەر کاتێک بەرژەوەندیی وڵات و خەڵکی ئێمە بخوازێ، چەکدارانە بەرەوڕووی دوژمن ببنەوە، ئەرکی پێشمەرگایەتیی خۆیان بەجێبگەیەنن و نیشتمانی خۆیان بپارێزن.

لەو بەینە دا، نابێ ئەوەمان لە بەرچاو ون بێ کە هاوکاری و یەکیەتیی کردەوەی هەموو ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان مەرجی سەرەکیی دەرکەوتنی ئاسۆیەکی تەواو ڕوون بۆ خەباتی ئەو بەشەی کوردستانە و یەکیەتی و هاوهەنگاویی هەموو هێزەکان، هەم گوڕوتینێکی تەواوتر بە بزووتنەوەکەمان دەبەخشێ و هەم خەڵکەکەشمان یەکگرتووتر دەکا و بەرەو خەباتێکی شێلگیر و یەکلاکەرەوە دەیانبزوێنێ.

هەر لەو پێوەندییە دا پێمانخۆشە جارێکی دیکەش ئاماژە بکەین کە درێژەدان بە دابڕان و دوولەتی دە حیزبی دێمۆکرات دا، نە لە بەرژەوەندیی بزووتنەوەی کورد بە گشتی دایە و نە حدک و حدکاش سوودی لێدەبینن. بە پێچەوانەوە وەسەریەککەوتنەوەی بنەماڵەی دێمۆکڕات دەبێتە هۆی ئەوەی گرفتێکی گەورەی سەر ڕێگای خەباتمان بڕەوێ و دێمۆکڕاتێکی بەهێزتر لە مەیدانی خەبات دا هەبێ. ئێمە وەک حیزبی دیمۆکڕاتی کوردستان هەر وەک پێشتریش ڕامانگەیاندوە ئامادەین ئەو مەسەلەیە بە وەبەرچاوگرتنی ڕێزدانان بۆ مافی یەکتر، مەنتیق و ڕاستییەکانی نێو بزووتنەوەی کوردستان، چارەسەر بکەین.

بزووتنەوەی کورد بە گشتی لە هەر چوار پارچەی کوردستان، سەرەڕای هەوراز و نشێو و ئەو بارودۆخە ئاڵۆزەی بە هۆی دسستتێوەردانی زلهێزەکان، وڵاتە دراوسێکان، شەڕی داعش و هتد، لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست دا، پێکهاتوە، ئێستاش بە قۆناخێکی هیوابەخش دا تێدەپەڕێ. هەرێمی کوردستان "باشوور" ، کە تەنیا بەشێکی کوردستانە کە حکوومەتێکی فیدراڵیی تێدا پێکهاتوە و جێگای هیوای هەموو کوردانە، بە داخەوە لەم چەند ساڵەی دوایی دا تووشی ناکۆکی و ناسازی لە نێوان حیزب و ڕێکخراوەکانی دا بووە، ئەوەش لە کاتێک دا، کە بێجگە لە شەڕی داعیش، کە زیانی گیانی و ماڵیی یەکجار زۆری لێکەوتۆتەوە، قەیرانی ئابوورییش کەندوکۆسپی زۆری بۆ ئەو هەرێمە دروست کردوە، بەڵام بەو حاڵەش دەردەکەوێ هەرێمی کوردستان ئایندەیەکی سیاسیی ڕوونی لە پێشە و ڕەوتە دیپلۆماسی و پێوەندە نێودەوڵەتی و سیاسییەکان، نیشاندەری ئەوەن کە گەیشتنی کورد لەو پارچەیە، بە لووتکەی داخوازی خۆی، واتە سەربەخۆیی، لە دادێیەکی نەک زۆر دوور دا، دووردەست نیە.

لە باکوری کوردستان"کوردستانی تورکیە" ، لە گەڵ ئەوەی کە پرۆسەی ئاشتی لە ژێر شوێنەواری ئاڵۆزی و کێبەرکی نێوخۆیی و دەرەکییەکان دا لەبارچووە، جموجۆڵ و هەوڵەکان هەر وا گەرمن و مەسەلەی کورد هەر وا سەرباسی ڕۆژەڤی سیاسییە و ڕەوتی گەشەکردنی خۆی دەپێوێ.

لە رۆژاوا "کوردستانی سووریە"، کە تا پێش ئاڵوگۆڕەکانی نێو سووریە، خەڵکی ئەو بەشەی کوردستان مافی هاونیشتمانەتیشیان پێ ڕەوا نەدەبینرا، ئێستا کورد گەیشتۆتە جێگایەک کە کەوتۆتە بەر سەرنجی زلهێزەکان و لە هاوسەنگییەکان دا شوێنی دیارە. ئەو دەرفەتە نوێیانەی بە دوای ئاڵوگۆڕەکانی سووریە دا ڕەخساون، بەرهەمی گرینگ و مێژووییان بۆ کوردی ئەو بەشە پێوە دیارە، کە هیوادارین بتوانن بە وریایی و هاودەنگی لە پێناو گەیشتن بە مافی ڕەوای نەتەوایەتیی خۆیان دا کەلکی لێوەرگرن.

هاونیشتمانە بەڕێزەکان

ناوچەی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست کە کوردستانی تێدا هەڵکەوتوە، بە خێرایی گۆرانی بە سەر دادێ و حیزبی ئێمەش هەوڵ دەدا لە هەر ئاڵوگۆڕێک کە لە وڵات و ناوچەکەمان دا ڕوو بدا، بە قازانجی ئامانجی ڕەوامان کەلک وەرگرێ. دیارە لە هەر بارودۆخێک و هەر بەراوەرد و هاوسەنگییەک دا، نەتەوەی ئێمە پشت بە هێزی خۆی و بایەخە مێژوویی و نەتەوایەتییەکانی خۆی دەبەستێ، هەر وەک ئەسڵی سەربەخۆیی سیاسی بناخەیەکی جێگیر و نەگۆڕی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستانە.

جارێکی دیکەش نەورۆزتان پیرۆز بێ و ساڵی نوێ، ساڵی سەرکەوتن و بەختیاریمان بێ.

مستەفا مەولوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان

نەورۆزی ١٣٩٦ی هەتاوی

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢١ی مارچی ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی ١٠ ساڵەی دامەزرانی کورد کاناڵ

هاوڕێیان، بەڕێوەبەران و تێکۆشەرانی تەلەویزیۆنی کوردکاناڵ.

ڕۆژی یەکشەممە، پازدەی گەلاوێژ، بەرامبەر بە شەشی ئاوگۆستی ئەمساڵ، دە ساڵی تەواو بە سەر دەستبە کارکردنی، کوردکاناڵ دا تێدەپەڕێ.

بە ڕاشکاوی دەتوانین بڵێین دە ساڵ خەبات و هەڵسووڕانی بێوچان لە ڕێگای ڕاگەیاندنێکی ڕاستگۆ و خەڵکی دا، دە ساڵ دەرفەتخولقاندن بۆ بڵاوبوونەوەی بیرو بۆچوونی ئازاد و جیاواز، بە پێی توانا و سەرەنجام دە ساڵ خزمەتکردن لە پێناوی بەرزکردنەوەی هاواری نەتەوەیەکی ستەملێکراو و گەیاندنی هەواڵ و زانیاری سەبارەت بە خەباتی پێشمەرگەکانی کوردستان و تێکۆشەرانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان، دە کارنامەی ئەو قۆناخە پڕ بەرهەمەی کار، ماندووبوون و هەڵسووڕانی ئێوە دا جێدەگرن.

دە ساڵ پێش ئێستا، کوردکاناڵ لە بارودۆخێک دا پێینایە دنیای ڕاگەیاندن و دەستی بەکار کرد، کە پێویستیی هەبوونی تەولەویزیۆنێکی ئاوا، بە تایبەت بۆ حیزبی دێمۆکراتی کوردستان، خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بزووتنەوە ڕەواکەمان، بە تەواوی هەست پێدەکرا. ڕادیۆ دەنگی کوردستان تا ئەوکاتە وەکوو زمانحاڵی تێکۆشەرانی حیزبی دێمۆکڕات و دەنگی جێگای متمانەی خەڵکی کوردستان، دەورێکی گرینگ و گەورەی لە گەیاندنی هەواڵی چالاکیی پێشمەرگە، بیروبۆچوونی نیشتمانی و ڕزگاریخوازانە و خەبات و هەڵسووڕانی تێکۆشەرانی دێمۆکڕات، بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان هەبوو و لە ڕاستی دا پردێکی پتەوی پێوەندیی لە نێوان بزووتنەوە و خەڵکی کوردستان دا دروست کردبوو. دیارە بە هۆی پێشکەوتنی تێکنیکی ڕاگەیاندن، ئەو جار ئیدی ڕاگەیەنێک پێویست بوو کە لە شێوە و ئاستێکی نوێتر و بەرینتر دا بێتە کایەوە، ڕەوتی گەیاندنی زانیارییەکان خێراتر بکا و دەنگ و ڕەنگ بەیەکەوە بەرێتە نێو ماڵی بینەران و هەموو خەڵکی کوردستان. بە خۆشییەوە کورد کاناڵ توانی جێگای ڕادیۆ دەنگی کوردستان پڕ بکاتەوە، ببێتە ئەو پردە پێوەندییە کە هەواڵ و زانیارییەکان بە دروستی بگەیەنێتە

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

کۆمەڵانی خەڵک و درۆودەلەسە و پڕوپاگەندەی دەزگا تەبلیغاتییەکانی ڕێژیمیش سەبارەت بە ڕووداوەکان و باسوخواسەکانی بزووتنەوەکەمان، پووچەڵ بکاتەوە.

هاوڕییانی خۆشەویست.

بێگومان کەسێک کە شارەزایی لە بواری بڵاوکردنەوە دا نەبێ، نازانێ کە کاری بەرهەمهێنان بۆ تەلەویزیۆنێکی ئاوا، ئەویش بە کەرەسە و ئیمکاناتێکی کەمەوە چەندە زەحمەتە، بەڵام ئێمە کە لە نیزیکەوە هەڵسوورانی ڕۆژانەی ئێوە دەبینین، بە چاکی دەزانین کە ئێوە لە بەشە جۆراوجۆرەکانی کورد کاناڵ دا چەندە ماندوو دەبن، شەونخوونی دەکێشن و لە کات و توانای خۆتان مایە دادەنێن، تا هەواڵ و زانیاری کۆبکەنەوە و بەرنامەکان ڕێکبخەن و بڵاویان بکەنەوە. هەربۆیە بە دڵ ڕێز بۆ خزمەت و ماندووبوونتان دادەنێین و کار و تێکۆشانی هەمووتان، لە هەموو بەشەکان دا بەرز دەنرخێنین.

دەمێنێتەوە ئەوە کە بڵێم لە ماوەی ئەو دە ساڵە دا، بێجگە لەو هاوڕێیانەی کە ئێستا لە کوردکاناڵ دا خەریکی کاروتێکۆشانن، زۆر کەسی دیکەش، کە بە هەر هۆیەک لەو ئۆرگانە دا نەماون، پێشتر دە وەگەڕخستن و بەردەوامبوونی کاری ئەم تەلەویزیۆنە دا، بە شێوەی جۆراوجۆر دەوریان هەبووە و زەحمەتیان کێشاوە، تا ئەو دەنگوڕەنگە گەشە بکا و لە دنیای ڕاگەیاندن دا جێی شیاوی خۆی بگرێتەوە. ئێمە خزمەتی ئەوانیش لەبیر ناکەین و بە چاوی ڕێزەوە دەڕوانینە بەرهەمی کار و خەباتیان کە لە مان و بەردەوامبوونی ئەو تەلەویزیۆنە دا ڕەنگ دەداتەوە.

بەم بۆنەیەوە و لە یەکەم یووبیلیی دە ساڵەی تێکۆشانی کوردکاناڵ دا، پیرۆزبایی لە ئێوە کادر و بەڕێوەبەرانی ئەو تەلەویزیۆنە ، ئەندامان و کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان و هەموو خەڵکی دڵسۆز و نیشتمانپەروەری کوردستان دەکەم و هیوادارم ئامانجی هەمووومان، کە گەیشتن بە ڕزگاریی یەکجارییە، بە زوویی وەدی بێ.

مستەفا مەولوودی

سکرتێری حیزبی دیمۆکراتی کوردستان

کتێبخانەی دیجیتاڵ
www.zabari.org

١٥ی گەلاوێژی ١٣٩٦ی هەتاوی

٧ی ٨ی ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٧ی ئاگۆستی ٢٠١٧

پەیامی پیرۆزبایی حدک بۆ ڕێکخەری گشتیی نوێی بزوتنەوەی گۆڕان

برای بەڕێز، کاک عومەری سەید عەلی.

بە سڵاوی گەرم و برایانە.

بەبۆنەی هەڵبژێرانی جەنابت بە ڕێکخەری گشتیی بزوتنەوەی گۆڕان لەلایەن ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانەوە بە گەرمی پیرۆزبایی بە خۆت و هاوکارە تازە هەڵبژێراوەکانت دەڵێین.

بێگومان جێگرتنەوەی کەسایەتییەکی وەک خوالێخۆشبوو کاک نەوشیروان مستەفا ئەرکی قورس و مێژوویی دەخاتە سەر شانی ئێوە. هیوادارین لە سایەی لێزانی و خەمخۆریی جەنابتەوە، بزوتنەوەی گۆڕان بتوانێ لە ئاستی چاوەڕوانییەکانی هەلومەرجی ئێستادا بێ، بەتایبەت لە باشووری کوردستان کە گەلەکەمان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو سێناریۆ چارەنووسسازانەی لەپێشیەتی لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستی بە یەکێتی و یەکرێزی هەیە.

لەگەڵ پیرۆزبایی و هیوای سەرکەوتنی دووبارە.

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دەفتەری سیاسی

٢٦ ی جولای ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ٢٦ی جوولای ٢٠١٧

پەیامی پیرۆزبایی مستەفا مەولودی سکرتێری گشتیی حدک بەبۆنەی جێژنی قوربان

بەبۆنەی جێژنی پیرۆزی قوربانەوە، کە جیا لە گرینگییە ئایینییەکەی، هەڵگری زۆر پەیام و مانا بۆ خەبات و قوربانیدانی گەلی کورد لە پێناوی ئازادی و رزگاری نەتەوایەتیشە، پڕ بەدڵ پیرۆزبایی بە خوشک و برایانی موسڵمان لە کوردستان دەڵێم.

لە هەلومەرجێکدا کە رۆژهەڵاتی نێوەڕاست بە گشتی و کوردستان بەتایبەتی بە هەلومەرجێکدا تێدەپەڕن کە پێویستیی بە لێبوردەیی و ئاشتەوایی گەل و پێکهاتەکانی هەیە، ئاواتەخوازم کە ئەم جەژنە ببێتە هەوێنی لێکگەیشتن و ئاشتی و خێر و خۆشی بۆ هەموو لایەک، و لەوەش گرینگتر یەکگرتنی هەرچی زیاتری ریزەکانی گەلەکەمان بە هەموو جۆراوجۆرییە ئایینی و کەلتوری و سیاسییەکانییەوە.

مستەفا مەولودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

جەژنی قوربانی ٢٠١٧ی هەتاوی (١٣٩٦ی هەتاوی)

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی جێژنی خاوەنکار

بە بۆنەی جێژنی خاوەنکارەوە پڕ بە دڵ پیرۆزبایی لە پێڕەوانی ئایینی یارسان لە سەرانسەری کوردستان و ئێران دەکەم.

پێڕەوانی ئایینی یاری یان خەڵکی یارسان بەشێکی دیار لە حەشیمەت و جوغرافیای رۆژهەڵاتی کوردستان پێک دێنن کە هێندێکیان لە ناوچەکانی دیکەی ئێرانیش نیشتەجێن. خەڵکی یارسان لە ئێران و لە رۆژهەڵاتی کوردستان وەک هەر کەمایەتییەکی دیکەی نەتەوەیی و ئایینی لەلایەن رێژیمی کۆماری ئیسلامییەوە ستەمی دوو قاتیان لێ دەکرێ، واتە هەم ستەمی نەتەوەیی و هەم ستەمی ئایینی.

خەڵکی یارسان و لاوانی ئەو ناوچەیە بەشداریی بەرچاویان لە بزووتنەوەی نەتەوەیی لە رۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت لە ریزەکانی حیزبی دێموکرات دا بووە و هەیە. حیزبی دێموکرات هەردەم پشتیوانیی لە خەباتی مافخوازانەی خەڵکی یارسان کردوە و خەبات و داواکاری نەتەوەیی خەڵکی یارسان بە بەشێک لە خەباتی خەڵک و بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەڵاتی کوردستان دەزانێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان رێز لە فەرهەنگ و کولتووری ئەو بەشە لە نەتەوەکەمان و لە نەخش و دەوری یارسانییەکان لە بزووتنەوەی کورددا دەگرێ.

جارێکی دیکە پیرۆزبایی خۆم و حیزبی دێموکراتی کوردستان ئاڕاستەی خوشک و برایانی یارسانی دەکەم.

مستەفا مەولوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٤ - ١١ - ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی هاوخەمیی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی کۆچی دوایی مام جەلال تاڵەبانی

بنەماڵەی بەڕێز و تێکۆشەری مام جەلال!

هەڤاڵان، کادیر و ئەندامانی خەباتگێڕی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان!

هاونیشتمانان و کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان!

هەواڵی کۆچی دوایی مام جەلال تاڵەبانی, خەباتگێری ناسراو و نەسرەوتووی کورد، سکرتێری گشتیی یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان، دۆستی دێرین و ڕۆژانی تەنگانەی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕێبەرانی ناسراوی حیزبەکەمان و، سەرۆک کۆماری پێشووی عێراق؛ لە ناخی دڵەوە خەمبار و بەپەرۆشی کردین.

پەرۆشیی نەدیتنەوەی کەسایەتییەک کە بەسەرهاتی ژیانی ئاوێنەی باڵانوێنی خەباتی نەتەوەکەی بوو، خەمبار لە ژیانئاوایی کەسایەتییەکی کاریزما کە بۆ گەلەکەی هیوا و هۆمێد بوو، خەباتگێڕێکی کورد کە بە خەباتی بەبڕشتی خۆی قەڵەمبازێکی گەورەی بە جێگە و پێگەی پرسی کورد لە باشووری کوردستان دا و ستاتوی کوردی لە هاوکێشەکانی عێڕاق و ناوچەدا بردە سەرێ.

مام جەلال دۆستی نیزیکی ڕێبەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە تایبەت شەهید دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو بوو، خەمی ئەو هەر سەرخستنی پرسی کورد لە باشووری کوردستان نەبوو، بەڵکوو ڕزگاریی نیشتمانی کوردستان لە هەموو بەشەکان خەمی گەورەی بوو و لە زۆڕ بڕگەی مێژووییدا هەنگاوی بەکردەوەی بۆ ئەو پرسە گشتییە هەڵێناوەتەوە.

خەباتی نەتەوەیی بۆ ڕزگاری لە ژێردەستی، بەربەرەکانی لەگەڵ زوڵم و بیدادی و دیکتاتۆری و، باوەڕ بە ئامانجە بەرزە مرۆییەکان و یەک لەوان عەداڵەتی کۆمەڵایەتی ئەگەر بەشێک لەو بەها و بایەخانە بوو کە مام جەلال لە هەموو ماوەی ژیانیدا بۆی تێکۆشا و خەباتی بۆ کرد، هاوکات ئەو بایەخانە پرەنسیپە نەگۆڕەکانی

حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ خەبات و تێکۆشانن و، ئەو هاوبەشییە لە بیر و باوەڕی مام جەلال و ڕێبەرانی حیزبی دێموکڕاتدا شوێنکاری لە سەر زۆر ڕووداوی مێژوویی و خەباتی نەتەوەکەمان داناوە.

بێگومان کۆچی دوایی و نەمانی مام جەلال بۆشایی و کەلێنێکی گەورە دروست دەکا لە نێو بزووتنەوەی کورد لە باشووری کوردستان بەتایبەت لەو قۆناغە هەستیارەی ئێستادا، چونکی یەکێک لە تایبەتمەندییە هەرە بەرزەکانی مام جەلال کۆکردنەوەی لێک دژەکان لە تەنیشت یەکتری و دیتنەوەی چارەسەر لە هەناوی قەیرانەکاندا بوو؛ کە هیواداریـن بە خەم و پەرۆشی گشتییەوە پرسی سیاسیی کورد لە هەرێم لەو قۆناغە چارەنوسسازەدا بەرەو چارەسەری یەکجاری هەنگاو بنێ، چارەسەرێک کە بێگومان خەون و ئامانجی بەڕێز مام جەلالیش بوو.

بە مەرگی مام جەلال کورد یەکێک لە ڕێبەرانی کاریزمای خۆی و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دۆست و پاڵپشتێکی بەووەجی لە دەست دا. بەبۆنەی ئەو پێشهاتە تاڵ و ناخۆشە جارێکی دی لە قووڵایی دڵەوە هاوخەمیی خۆم و هاوڕێیانم لە حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بنەماڵەی بەڕێزیان و هەڤاڵانی بەڕێزمان لە یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان و هەموو هاونیشتمانان ڕادەگەیەنم.

یاد و بیرەوەریی مام جەلال هەمیشە گەش و هەرمان، ڕوحی شاد و ئامانجەکانی وەدی بێ.

مستەفا مەلوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

٣ - ١٠ - ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی پیرۆزبایی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ساڵی نوێی ٢٠١٨ی زایینی

لە دەسپێکی ساڵی نوێی زایینیدا پیرۆزبایی بە هەموو پەیڕەوانی ئایینی مەسیحی، بە تایبەت هاونیشتمانیانی مەسیحی لە کوردستان و ئێراندا دەڵێم.

هیوادارم دەسپێکی ساڵی نوێی زایینی و جێژنەکانی کریسمەس و نوێبوونەوەی ساڵ بە خۆشی و شادی تێپەر بکەن و، بە هیوایە کە لە ساڵی ٢٠١٨دا ڕوحی ئاشتی و پێکەوە ژیانێکی سەردەمیانە و شارستانیانەتر باڵ بەسەر جیهان، بە تایبەت ناوچە شەڕلێدراوەکاندا بکێشێ.

ساڵی ٢٠١٧ی زایینی کە ڕابرد، لەگەڵ پێشکەوتن و سەرکەوتنی گەورە لە ئاست و بواری جۆراوجۆردا، بەڵام بۆ سوڵح و ئاشتی و پێکەوەژیانی نەتەوەکان لە زۆر ناوچە و سووچی ئەم جیهانە ساڵێکی پڕ لە کارەسات، ناخۆشی، ئاوارەیی و بێبەشیی نەتەوە لێقەوماو و چەوساوەکان بوو. هەر بۆیە هیوادارم کە ساڵی تازەی زایینی بۆ جیهان بەگشتی و بۆ نەتەوەی کورد و ناوچەکەمان بە تایبەتی، زۆرترین خۆشی و دەسکەوتی تێدا بێ و، ئاشتی، ئازادی و دادپەروەری لە سەرکەوتن و بەرەوپێشچووندا بێ.

لە کۆتاییدا جارێکی دیکە وێڕای پیرۆزباییم لە سەرجەم پێڕەوانی ئەو ئایینە لە کوردستان و ئێران، هیوادارم لە ساڵی نوێی زایینیدا کۆمەڵانی خەڵکی وەزاڵە هاتووی ئێران بە هەموو جۆراوجۆرییە ئاینییەکانەوە یەکگرتوانە و شێلگیرانە لە سەنگەری خەباتدا بن و بە مافی ئینسانی و دێموکراتیکی خۆیان بگەن.

سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان

مستەفا مەولوودی

٣١ی دێسەمبری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی ماتەمینی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی کۆچیدوایی خاتوو زەینەب شەڕەفکەندی

بە داخێکی زۆرەوە شەوی ڕابردوو هەواڵی کۆچی دوایی حاجیە زەینەب شەرەفکەندی خوشکی گەورە پیاوان ماموستا هەژار موکریانی و دوکتور سادق شەرەفکەندیم بیست، کە زۆری خەمبار کردم.

خاتوو زەینەب شەرەفکەندی جیا لەوەی خوشکی ئەو دوو پیاوە هەڵکەوتووی کوردوارییە، خۆشی ژنێکی خاکی و خەڵکی و وشیار و ئاگا بوو، هەمیشە لە بیری گەل و نەتەوەکەیدا بوو. ماوەیەکی زۆریش وەک ژنە تێکۆشەرێکی دێموکرات تێکۆشانی حیزبی هەبووە، بۆیە لە دەست دانی ئەو خاتوونە خەسارێکی زۆر گەورە بوو بۆ هەموو لایەک. بە نوێنەرایەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان سەرەخۆشی لە کەسوکار و خزم و کەسی دەکەم. خۆم بە بەشدار و شەریکی خەمیان دەزانم، ئومێدەوارم ڕووحی بەرزی ئەو خاتوونە بە بەهەشت شاد بێ.

مستەفا مەولوودی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

١٦ - ١١ - ٢٠١٧

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١٦ی نۆڤەمبەری ٢٠١٧

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ کۆنگرەی پارتی دێموکراتی گەلان (H.D.P)

بەڕێزان سەلاحەدین دەمیرتاش - سەرپیل کەمالبای، هاوسەرۆکانی گشتیی H.D.P!

بەڕێزان، سەرکردایەتی، ئەندامان و لایەنگران و بەشدارانی سێهەمین کۆنگرەی HDP!

بەبۆنەی بەستنی سێهەمین کۆنگرەی پارتەکەتان، گەرمترین پیرۆزباییتان پێشکێش دەکەین و هیوای سەرکەوتنی کۆنگرەکەتان لە گەیشتن بە ئامانجە دیاریکراوەکانیدا بۆ دەخوازین.

کۆنگرەی سێهەمی ئێوە لە کاتێکدا پێکدێ کە هێشتا خەباتی ڕۆڵەکانی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان بۆ مافە مرۆیی و نەتەوەیی و مەدەنییەکان بەردەوامە و، کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان لە گۆڕەپانێکی نابەرامبەر و نادێموکراتیکدا شەڕی ماف و ئازادییەکانی دەکا.

حیزبی دێموکراتی کوردستان بەچاوی ڕێز و بایەخەوە دەڕوانێتە خەبات و تێکۆشانی خوشک و براکانی لە باکووری کوردستان بۆ ئازادی، یەکسانی، دێموکراسی، دادپەروەری و مافی ژنان. ئەوەش کە H.D.P ئەوانەی وەک ئامانج و دروشم بۆ کاری سێهەم کۆنگرەی خۆی دیاری کردوە، نیشانەی ڕەوایی و بەرحەقبوونی خەبات و تێکۆشانەکەیەتی.

بەشدارانی بەڕێزی سێهەمین کۆنگرەی پارتی دێموکراتی گەلان H.D.P!

خۆتان دەزانن حیزبی دێموکراتی کوردستان کە سەرۆک پێشەوا قازی محەممەد لە ساڵی ١٩٤٥ی زایینی دایمەزراندوە و پاشان لەسەر دەستی پێشەوای مەعەزەم، یەکەم کۆماری کوردستانی لە مەهاباد پێک هێناوە و بە یازدە مانگ دەسەڵاتدارەتیی سیاسی نموونەیەکی هەرە دێموکراتیک و جوان و پڕ ئەزموونی بۆ ئێمە ڕێرەوانی بەجێ هێشتووە؛ ئەو حیزبە ئێستاش پاش تێپەربوونی ٧٣ ساڵ لە دامەزراندنی هێزی هەرە دیار و شوێندانەرە لەسەر

ڕەوتی ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان.

حیزبی دێموکرات شیعاری سەرەکیی "دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتیک و فیدراڵدا"یە. لە چوارچێوەی ئەو شیعارەدا کار دەکا بۆ دابینکردنی دێموکراسی لە ئێراندا و دابینکردنی مافی سیاسی بۆ خەڵکی کوردستان و مافە مەدەنی و کۆمەڵایەتییەکان بۆ هەموو چین و توێژ و پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینی و کۆمەڵایەتییەکانی ئەو وڵاتە؛ بۆ ئەو مەبەستەش لە هەموو شێوەکانی خەبات کەڵکی وەرگرتووە و ئەو ڕێگایەش لە خەباتدا تا وەدەستهێنانی مافە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکان درێژە پێ دەدا.

خەباتی خەڵکی کوردستان و حیزبی ئێمە لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە بەرامبەر ڕێژیم و دەسەڵاتێکی دژی گەلی دایە کە بەردەوام حاشای لە مافە نەتەوایەتی و سیاسییەکانی کورد کردووە. گەلی کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە چوار دەیەی ڕابردوودا خەباتێکی نەپساوە و شێلگیرانەیان بە دژی کۆماری ئیسلامی کردووە کە بە هێزی سپا و بە ئەمنیەتیکردنی کوردستان و سەرکوتی سیستماتیکی بزووتنەوەی سیاسیی کورد، ئەو بەشە لە کوردستانی لە هەموو پێشکەوتنێکی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتی لە پەراوێز خستووە و مافەکانی گەلی کوردی لە هەموو بوارەکاندا پێخوست کردووە. بەڵام خەڵکی لەسەرهەست و ماف ویستی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بە چالاکی و خەباتی سەردەمیانە و مەدەنییانە لە زۆر بواری فەرهەنگی، کۆمەڵایەتی، کولتوری و مەدەنی و سیاسیدا بەستێنێکی خەباتکارانە و مافخوازانەیان خوڵقاندوە و لەو مەیدانەدا بەرەو پێش دەچن. حیزبی ئێمەش بە بایەخێکی زۆرەوە لەو هەوڵ و خەبات و تێکۆشانە دەڕوانێ و بۆ بەرەوپێشبردنی بزووتنەوەی سیاسی و مەدەنیی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئیلهامی لێ وەردەگرێ.

حیزبی ئێمە هەروەها بۆ گەیشتن بەو ئامانجە سیاسی و کۆمەڵایەتییانە هاو خەباتی دەکا لەگەڵ هێزە دێموکراتیک و کەسایەتییە سیاسی و کۆمەڵایەتی و ڕووناکبیرەکانی وڵاتی ئێران و، بۆ گەیشتن بە مافە ڕەواکانی خەڵکی کوردستان هاوخەباتیی سەرجەم هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دەکا و بەتایبەتی تێدەکۆشێ لەگەڵ هاوڕێیانمان لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا ببینەوە بە یەک حیزب؛ بەو جۆرە دڵنیاین هەموو بەیەکەوە دەبین بە هێزێکی کاریگەرتر بۆ بردنە پێشێی بزووتنەوەی سیاسی و کۆمەڵایەتیی خەڵکی کوردستانی ئێران.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

لە پەیوەندی لەگەڵ هاوکاری و پەیوەندی لەگەڵ گەلی کورد لە بەشەکانی دیکە و ویست و ئارەزووی سیاسی و کۆمەڵایەتی گەلی کورددا، حیزبی ئێمە بێ دەستێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی هێزە سیاسییەکان لە پشت داوای ڕەوای خەڵکی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان وەستاوە و، هیواداره بە کەڵکوەرگرتن لە هەموو دەرفەت و زەرفییەکان، کورد و سەرجەم پێکهاتە نەتەوەییەکان بتوانن لە خەبات و تێکۆشاندا بە تێچووی هەرچی کەمتر بە مافەکانیان بگەن.

ئەندامانی بەڕێزی H.D.P!

حیزبی دێموکراتی کوردستان تا ڕادەیەکی زۆر لە خەبات و تێکۆشانی ئێوە ئاگادارە. دەزانێ ئێوە تێکۆشەرانە سەرەڕای هەموو بەربەستێکی یاسایی و نایاسایی بە تێکۆشانی خۆتان چ هەنگاوێکی گەورەتان لە وڵاتەدا بۆ دابینکردنی ئاشتی و ئازادیی و دێموکراسی و مافی هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانی ئەو وڵاتە ناوە. لەو پێناوەشدا زۆر لە ڕێبەران و ئەندامانتان لە زۆر مافی سیاسی و مەدەنی و کۆمەڵایەتی بێبەش کراون، دەزانین هەر ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامان و پارلمانتارەکانتان لە زیندان دان کە لە ناویاندا بەڕێز سەلاحەدین دەمیرتاش، هاوسەرۆکی H.D.P دەبینرێ، ئێمە ئارەزوو دەکەین هەرچی زووتر ئەو پارلمانتارانە و هاوبیرانی دیکەشتان، بە تایبەت بەڕێز دەمیرتاش ئازاد بکرێن بۆ ئەوەی ڕۆڵی کاریگەری لە پرۆسەی بە دیموکراسیکردنی زیاتری ئەو وڵاتەدا ببینێ هەتا دانیشتووانی بتوانن بە دابینکردنی هەموو مافەکانیان بە ئاسوودەیی تێیدا بحەسێنەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان دەزانێ حیزبی ئێوە یانی پارتی دێموکراسی گەلان H.D.P، پارتێکی سەراسەرییە و بۆ دابینکردنی مافی هەموو دانیشتووانی ئەو وڵاتە خەبات دەکا، بەڵام سەرەڕای ئەوەش ئێمە وەک حیزبی کوردی ئارەزوو دەکەین پارتی دێموکراسی گەلان H.D.P بە گرینگی زۆرترەوە براوانیتە حقووق و مافی نەتەوەیی کوردان لە دروستکردنی وڵاتێکی یاسامەند و پارێزەری مافە نەتەوەیی و سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانی هەموو پێکهاتەکان.

لە کۆتاییدا حیزبی دیموکراتی کوردستان، لە ڕێگای ئێوە و کۆنگرەکەتانەوە، هاوپیوەندیی خۆی لەگەڵ گەلی کورد لە باکووری کوردستان دووپات دەکاتەوە و وەک هەمیشە خۆی بە پشتیوانی دۆزی کورد لەو بەشەی نیشتمانەکەمان دەزانێ. ئێمە وێڕای دووپاتکردنەوەی پشتیوانیی خۆمان لە داوا ڕەواکانی گەلی کورد لە باکووری کوردستان و

خەبات و بەرخودانی ئێوە لە پێناوی بەرەوپێشبردنی پرسی کورد لە وڵاتەکەتان، ئاواتی سەرکەوتن بۆ کۆنگرەکەتان دەخوازین.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

مستەفا مەولوودی

١١ی فێورییەی ٢٠١٨

سەرچاوە: ماڵپەڕی کوردستان و کورد - ڕێکەوتی: ١١ی نۆڤەمبەری ٢٠١٨

پرۆفایل:

مستەفا مەولوودی بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی، بە سکرتێری گشتیی حیزبی دیموکراتی کوردستان (حدک) هەڵبژێردرا.

هەڵبژاردنی مستەفا مەولوودی دوای دەستلەکارکێشانەوەی خالید عەزیزی دێت لە پۆستی سکرتێری گشتیی حدک. مستەفا مەولوودی پێشتر جێگری سکرتێری گشتیی حدک بوو.

مستەفا مەولوودی کێیە؟

- لە دایکبووی گوندی ماسوێ لەنێوان مەهاباد و نەغەدەیە.

- ساڵی ١٩٧٩ بووەتە پێشمەرگەی حیزبی دیموکرات.

- بڕوانامەی یاسای لە زانکۆی کۆیە وەرگرتووە.

- لە کۆنگرەی حەوت بووەتە ئەندامی سەرکردایەتی حیزبی دیموکرات.

- لە کۆنگرەی ١٢ بووەتە ئەندامی دەفتەری سیاسی حیزبی دیموکرات.

- لە کۆنگرەی ١٤ بووەتە جێگری سکرتێری گشتی حدک.

- لە ١٥ی جانێوێری ٢٠١٧ بە سکرتێری گشتی حیزبی دیموکراتی کوردستان هەڵبژێردرا.

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org

خەڵکی کوردستان گلەییی لەئێمە هەیەو پشتگیریی دەکەین، نەک هەر ئێمە وەک حیزبی دیموکراتی کوردستان، حیزبەکانی تریش لەلێدوانەکانو نووسراوەکانیاندا ئەو گللەیییەیان لەحیزبەکانی خۆرهەڵات هەیە، کە وەک پێویست وەڵامی داواکاریی خەڵکیان نەداوەتەوە بۆ یەکێتیو هەماهەنگیو بەیەکەوەبوون، لەو بارەیەشەوە هەموومان چەندساڵێکە هەنگاوێکمان دەست پێ کردوە تا بتوانین کۆدەنگییەک لەنێوان هێزە سیاسییەکانی خۆرهەڵاتدا دروست بکەن. بەخۆشحاڵییەوە لەو ماوەیەدا خەریکە بەرهەمی ئەو کارو هەوڵو ماندووبوونە دەردەکەوێت، سێ هەفتە لەمەو بەر بانگهێشتمان کردن، حیزبەکان بەخۆشحاڵییەوە بەشدارییان کرد، هەر لەوێ ڕێکارێکمان دانا، ئەم ڕێکارە بەردەوامە، ناوەندێکی هاوکاریی حیزبەکانی خۆرهەڵات لەئارادایە بۆ بەردەوامبوونی کار بەیەکەوەو بۆ وەڵامدانەوەی ئەو نیازە، بەپلاتفۆرمو لەژێر چەترێکی هاوبەش بین، لەو بڕوایەدام جێگەی دڵخۆشییەو ئومێدی لێ دەکرێت هەموومان بەهەستی بەرپرسیارێتییەوە بتوانین لەسەرکەوتنی ئەو پرۆسەیەدا نەخشمان هەبێت، هەم جێگەی دڵخۆشیی خەڵک دەبێت، هەم خەڵک بەئیرادەتر دەکات لەو ڕووداوانەی ڕوویان داوەو نارەزاییی خەڵک دەستی پێ کردووەو کۆتاییی نەهاتوە، کۆمەک دەبێت بۆ یەکێتیی زۆری نێوان بەشە جۆراوجۆرەکانی خەڵکی ئێرانو کوردستان.

مستەفا مەولودی:

کۆکردنەوە و ئامادە کردنی: ڕەحمان نەقشی

ڕێکەوتی: ڕەشەمێ ٢٧١٧ی کوردی - مارچی ٢٠١٨ی زایینی

کتێبخانەی دیجیتاڵی
www.zabari.org